

DUP Dubovica I u Budvi - izmjene i dopune  
Naručilac:  
**Opština Budva**  
**Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj**  
**Trg Sunca br. 3, Budva**

odлука broj: 0101-774/1  
Budva, 26.12.2013. godine

**Izmjene i dopune DUP-a**  
**,,DUBOVICA I“**  
**Opština Budva**

---

**Obrađivač Izmjena i dopuna: DUP-a „DUBOVICA I“: „SAU“ D.O.O. BUDVA**

**Direktor:** **Stanko Lovrić d.i.a.**

**Odgovorni planeri:** **Stanko Lovrić d.i.a.**  
**Dajana Lovrić d.i.a.**

**Saradnik:** **Igor Đorđević d.i.a.**

Budva, decembar 2013.



## **0. SADRŽAJ**



0. SADRŽAJ.....	3
0. SADRŽAJ PLANA .....	11
1. OPŠTI DIO.....	11
2. POSTOJEĆE STANJE.....	11
3. STEČENE URBANISTIČKE OBAVEZE.....	11
4. RJEŠENJE PLANA.....	11
5. USLOVI ZA UREĐENJE PROSTORA .....	11
6. URBANISTIČKI POKAZATELJI.....	12
7. INFRASTUKTURA.....	12
8. USLOVI I MJERE I ZAŠTITE .....	12
9. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE .....	12
10. DOKUMENTACIJA.....	13
11. GRAFIČKI PRILOZI .....	13
1. OPŠTI DIO .....	15
1.1. PRAVNI OSNOV.....	16
1.2. POVOD I CILJ IZRADE PLANA .....	16
1.3. OBUXHAT IZMENA I DOPUNA .....	17
2. POSTOJEĆE STANJE .....	19
2.1. PRIRODNE KARAKTERISTIKE .....	20
2.1.1. MORFOLOŠKE OSOBINE TERENA .....	20
2.1.2. INŽENJERSKO-GEOLOŠKE KARAKTERISTIKE I SEIZMIČKA MIKROREJONIZACIJA .....	20
OCJENA STANJA .....	27
2.1.3. HIDROLOSKE KARAKTERISTIKE .....	29
2.1.4. KLIMATSKI USLOVI.....	29
2.1.5. OCJENA S ASPEKTA PRIRODNIH USLOVA.....	30
2.1.6. ZIVOTNA SREDINA .....	30
2.1.6.2. OCJENA STANJA .....	36
2.2. URBANISTICKE KARAKTERISTIKE POSTOJECEG STANJA .....	37
2.2.1. OCIJENA STANJA.....	38
2.3. NUMERICKI POKAZATELJI POSTOJECEG STANJA I OCJENA SA ASPEKTA POSTOJECEG KORISCENJA ZEMLJISTA .....	38
3. STEČENE URBANISTIČKE OBAVEZE.....	41
3.1. IZVOD IZ GUP PRIOBALNOG POJASA OPSTINE BUDVA ZA SEKTOR: BUDVA - BECICI IZ 2007. GODINE.....	42
3.1.1. STANOVNISTVO I DRUGI KORISNICI PROSTORA1 .....	42
3.1.2. TIPOVI STANOVARANJA I URBANISTICKI PARAMETRI <sup>2</sup> .....	43
3.1.3. SAOBRACAJ .....	44

DUP Dubovica I u Budvi - izmjene i dopune	
3.1.4. TRGOVINA I USLUZNO ZANATSTVO .....	44
3.1.5. PREDSKOLSKE USTANOVE .....	44
3.1.6. ADMINISTRACIJA I UPRAVA .....	45
3.1.7. SPORT I REKREACIJA .....	45
3.1.8. URBANISTICKI NORMATIVI I STANDARDI ZA IZGRADNJU TURISTICKIH KAPACITETA .....	46
3.1.9. KOMUNALNI SERVISI: JP VODOVOD I KANALIZACIJA .....	46
3.1.10. OSTALE PRIVREDNE DJELATNOSTI .....	46
3.1.11. OPSTI I POSEBNI USLOVI ZA IZRADU DETALJNIH URBANISTICKIH PLANNOVA .....	46
3.2. ANALIZA KONTAKTNIH ZONA I UZAJAMNIH UTICAJA.....	47
3.3. POSTOJECI PLAN: PLANIRANO I REALIZOVANO .....	47
3.4. REZULTATI ANKETE KORISNIKA PROSTORA .....	48
3.5. STECENE OBAVEZE U FORMIRANJU SAOBRACAJNIH POVRSINA .....	49
<b>4. RJEŠENJE DUP-a.....</b>	<b>51</b>
4.1. OSNOVNA KONCEPCIJA RJESENJA.....	52
4.2. PROSTORNA ORGANIZACIJA .....	53
4.2.1. POVRSINE NAMIJENJENE SADRZAJIMA JAVNOG INTERESA .....	53
4.2.2. NAMJENE POJEDINACNOG INTERESA - POVRSINE ZA DRUGE NAMJENE.....	55
4.3. NUMERICKI POKAZATELJI PLANIRANOG STANJA .....	58
<b>5. USLOVI ZA UREĐENJE PROSTORA .....</b>	<b>59</b>
5.1. OBRAZLOZENJE NAMJENE POVRSINA I POJMOVA KOJI SE JAVLJAJU U PLANU .....	60
5.1.1. OBRAZLOZENJE NAMJENE POVRSINA .....	60
5.1.2. OBJASNJENJE POJMOVA KOJI SE KORISTE U PLANU .....	62
5.2. USLOVI U POGLEDU PLANIRANIH NAMJENA .....	66
5.2.1. Povrsine za stanovanje (pretezno stambena namjena) .....	66
5.2.2. Povrsine za skolstvo, zdravstvo i kulturu .....	66
5.2.3. Povrsine poslovnih djelatnosti.....	66
5.2.4. Povrsine za sport i rekreaciju.....	66
5.2.5. Povrsine za pejzazno uredenje.....	66
5.2.6. Povrsine suma.....	66
5.2.7. Povrsine za komunalnu infrastrukturu.....	66
5.2.8. Povrsine za saobracajnu infrastrukturu.....	66
5.3. OPSTI USLOVI ZA PARCELACIJU, PREPARCELACIJU I IZGRADNJU.....	67
5.3.1. Osnovni uslov .....	67
5.3.2. Polozaj urbanisticke parcele .....	67
5.3.3. Velicina i oblik urbanisticke parcele .....	67

5.3.4. Velicina i povrsina objekata .....	68
5.3.5. Dozvoljena izgradnja .....	69
5.3.6. Zabranjena izgradnja .....	69
5.3.7. Postavljanje objekta u odnosu na javne povrsine .....	69
5.3.8. Rekonstrukcija prizemlja postojećih objekata .....	70
5.3.9. Postavljanje objekta u odnosu na susjedne parcele .....	70
5.3.10. Uslovi za izgradnju ugaonih objekata.....	71
5.3.11. Uslovi za parkiranje i garaziranje vozila .....	71
5.3.12. Uslovi za nivelaciju.....	72
5.3.13. Izgradnja na terenu sa nagibom .....	72
5.4. USLOVI POD KOJIMA SE OBJEKTI ZADRŽAVAJU ILI RUŠE.....	72
5.5. USLOVI ZA TRETMAN OBJEKATA PREDVIĐENIH ZA RUŠENJE.....	73
5.6. USLOVI ZA TRETMAN POSTOJEĆIH OBJEKATA.....	73
5.6.1. Uslovi za objekte koji su prekoracili planom definisane urbanisticke parametre koji su dati na nivou urbanisticke parcele.....	73
5.6.2. Uslovi za objekte koji nijesu prekoracili planom definisane urbanisticke parametre koji su dati na nivou urbanisticke parcele .....	74
5.7. URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU NOVIH OBJEKATA U ZONI PRETEŽNO POSTOJEĆE IZGRADNJE I U ZONI NOVE IZGRADNJE - OBJEKTI SREDNJE GUSTINE (SS1, SS2, SS4).....	76
5.7.1. Urbanistička parcela .....	76
5.7.2. Horizontalna i vertikalna regulacija .....	76
5.7.3. Izgradnja na parceli .....	77
5.7.4. Rjesavanje mirujuceg saobracaja.....	78
5.7.5. Ogradivanje .....	78
5.8. URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU NOVIH OBJEKATA U ZONI PRETEŽNO POSTOJEĆE IZGRADNJE I U ZONI NOVE IZGRADNJE - OBJEKTI VEĆE GUSTINE (SV2, SV3, SV4) .....	78
5.8.1. Urbanistica parcela .....	79
5.8.2. Horizontalna i vertikalna regulacija .....	79
5.8.3. Izgradnja na parceli .....	80
5.8.4. Rjesavanje mirujuceg saobracaja.....	81
5.8.5. Ogradivanje .....	81
5.9. URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI ZA IZGRADNJU OBJEKATA - STANOVANJE MANJE GUSTINE (SM) .....	81
5.9.1. Urbanistica parcela .....	81
5.9.2. Horizontalna i vertikalna regulacija .....	82
5.9.3. Izgradnja na parceli .....	82
5.9.4. Rjesavanje mirujuceg saobracaja.....	83
5.9.5. Ogradivanje .....	83

5.10. URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI ZA IZGRADNJU OBJEKATA POSLOVNIH I KOMERCIJALNIH DJELATNOSTI (PD).....	83
5.10.1. Urbanisticko-tehnici uslovi za izgradnju objekata poslovnih i komercijalnih djelatnosti (PD1).....	83
5.10.2. Urbanisticko-tehnici uslovi za izgradnju objekata poslovnih i komercijalnih djelatnosti (PD2) u okviru druge pretezne namjene (stanovanja) .....	84
5.11. USLOVI ZA IZGRADNJU TURISTICKIH KAPACITETA.....	86
5.12. URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI ZA IZGRADNJU PREDSKOLSKE USTANOVE.....	86
5.13. URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI ZA IZGRADNJU STANOVA ZA ZAPOSLENE U DRZAVNIM INSTITUCIJAMA I JAVnim PREDUZECIMA (SJI)....	87
5.14. URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI ZA IZGRADNJU VISESPRATNE GARAZE .....	89
5.15. URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI ZA IZGRADNJU SPORTSKO-REKREATIVNOGCENTRA FK "MOGREN" SA TURISTICKIM I STAMBENO-POSLOVNIM SADRZAJIMA.....	89
5.16. URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI ZA IZGRADNJU OBJEKATA KOMUNALNIH SERVISA I INFRASTRUKTURNIH POVRSINA .....	90
5.17. USLOVI ZA IZGRADNJU PODZIDA .....	90
5.18. URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI ZA STABILNOST TERENA I OBJEKATA I PRIHVATLJIV NIVO SEIZMICKOG RIZIKA .....	91
5.19. USLOVI U ODносу NA ZASTITU PRIRODNIH VRIJEDNOSTI .....	92
5.20. USLOVI ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE.....	92
5.21. USLOVI ZA NESMETANO KRETANJE INVALIDNIH LICA .....	93
5.22. USLOVI ZA ODNOSENJE CVRSTOG KOMUNALNOG OTPADA .....	93
6. URBANISTIČKI POKAZATELJI - PO BLOKOVIMA I URBANISTIČKIM PARCELAMA.....	95
6.1. URBANISTICKI POKAZATELJI.....	96
7. INFRASTRUKTURA .....	99
7.1. POVRSINE POD ZELENILOM I SLOBODNE POVRSINE.....	100
7.1.1. POSTOJECE STANJE POVRSINA POD ZELENILOM I SLOBODNIH POVRSINA .....	100
7.1.2. OCJENA STANJA .....	103
7.1.3. PLANSKO RJESENJE POVRSINA POD ZELENILOM I SLOBODNIH POVRSINA .....	104
7.1.4. URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI ZA UREDENJE POVRSINA POD ZELENILOM I SLOBODNIH POVRSINA .....	106
7.1.5. POSEBNI USLOVI.....	107
7.1.6. SMJERNICE ZA UREDENJE POVRSINA POD ZELENILOM .....	113
7.2. SAOBRACAJNA INFRASTRUKTURA .....	115
7.2.1. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA.....	115
7.2.2. OCJENA STANJA.....	115

DUP Dubovica I u Budvi - izmjene i dopune	
7.2.3. PLANIRANO STANJE.....	116
7.2.4. TEHNICKE KARAKTERISTIKE SAOBRAĆAJNICA.....	120
7.3. HIDROTEHNICKA INFRASTRUKTURA .....	121
7.3.1. VODOSNABDIJEVANJE .....	121
7.3.2. ODVODENJE OTPADNIH VODA .....	126
7.3.3. ODVODENJE KISNIH VODA .....	128
7.3.4. OPSTI USLOVI ZA HIDROTEHNICKU INFRASTRUKTURU .....	130
7.4. ELEKTROENERGETSKA MREZA.....	130
7.4.1. POSTOJECE STANJE.....	130
7.4.2. PROGRAM RAZVOJA ELEKTROENERGETSKE .....	132
7.4.3. ZASTITA ZIVOTNE SREDINE .....	138
7.4.4. URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI ZA IZGRADNJU PLANIRANE .....	138
7. TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA.....	141
7.5.1. POSTOJECE STANJE.....	142
7.5.2. PLANIRANO STANJE.....	152
7.6. TERMOTEHNICKE INSTALACIJE .....	158
7.7. OSVRT NA PRETHODNI KONCEPT URBANISTICKOG RJESENJA.....	159
7.8. ENERGETSKI IZVORI.....	159
8. USLOVI I MJERE ZAŠTITE .....	163
8.1. USLOVI I MJERE ZASTITE OD ELEMENTARNIH I DRUGIH VECIH NEPOGODA I USLOVI OD INTERESA ZA ODBRANU .....	164
8.2. USLOVI ZA RACIONALNU POTROSNJU ENERGIJE .....	164
8.3. USLOVI I MJERE ZASTITE I UNAPRJEDENJA ZIVOTNE SREDINE.....	164
9. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE .....	167
9.1. STECENE OBAVEZE .....	168
9.2. ETAPNOST REALIZACIJE PLANA .....	168
9.3. MJERE ZA KORISCENJE I SPROVODENJE PLANA.....	168
9.4. FAZNOST REALIZACIJE OBJEKATA PO LAMELAMA .....	168



## 0. SADRŽAJ PLANA

(numeričke oznake su preuzete iz osnovnog plana radi lakše uporedivosti)

### TEKSTUALNI DIO

Podaci o registraciji društva reg. br:5-0533952/002

Licenca privrednog drustva br. 10-5145/1, od 25.08.2009. god.

Licenca za odgovornog planera br. 12-620/1, od 29.02.2008. god.

Potvrda o clanstvu odg. planera u Inzinjerskoj komori Crne Gore br. 04-263, od 03.02.2012. god.

Ugovor o izradi Izmjena i dopuna DUP-a „Dubovica I" izmedu Opštine Budva i „SAU" d.o.o. iz Budve, br. 001-2773/1, od 10.09.2010. god.

Odluka o izmjeni i dopuni odlike o izradi Izmjena i dopuna DUP-a „Dubovica I" br. 001-1833/1, od 17.08.2011. god.

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanistickog plana „Dubovica I", br: 001-2036/1 od 12.07.2010 godine

Odluka o nepristupanju izradi strateske procjene uticaja na zivotnu sredinu Izmjena i dopuna DUP-a „Dubovica I" br. 011-638/2 od 12.07.2010. godine

Programski zadatak, za izradu Izmjena i dopuna DUP-a „Dubovica I", br. 001/8037/1 od 12.07.2011 godine.

Situaciono rjesenje za trafostanicu „Rozino" 35/10kv, br.zahajeva 001-1823/1 od 16.08.2011. god

Odluka o utvrđivanju nacrtu izmjena I dopuna DUP Dubovica br. 001-3805/1 od 17.10.2012.

Izvještaj o javnoj raspravi za utvrđeni Nacrt izmjene i dopune DUP Dubovica br. 06-03-11161/1 od 12. 11.2012.

## 1. OPŠTI DIO

- 1.1. Pravni osnov
- 1.2. Povod i cilj izrade plana
- 1.3. Obuhvat i granice plana

## 2. POSTOJEĆE STANJE

- 2.1. Prirodne karakteristike
  - 2.1.1. Morfoloske osobine terena
  - 2.1.2. Inzenjersko-geoloske karakteristike I seizmicka mikrorejonizacija
  - 2.1.3. Hidroloske karakteristike
  - 2.1.4. Klimatski uslovi
  - 2.1.5. Ocjena sa aspekta prirodnih uslova
  - 2.1.6. Zivotna sredina
- 2.2.7. Urbanisticke karakteristike postojeceg stanja
- 2.3.8. Numericki pokazatelji post. Stanja

## 3. STEČENE URBANISTIČKE OBAVEZE

- 3.1. Izvod izGUP-a
- 3.2. Analiza kontaktnih zona

## 4. RJEŠENJE PLANA

- 4.1. Osnovna koncepcija rjesenja
- 4.2. Prostorna organizacija
- 4.3. Numericki pokazatelji plan. Stanja

## 5. USLOVI ZA UREĐENJE PROSTORA

- 5.1. Obrazlozenje namjene povrsina i pojmove koji se javljaju u planu
- 5.2. Uslovi u pogledu planiranih namjena

### 5.3. Opsti uslovi za parcelaciju, preparcelaciju i izgradnju

- 5.4. Uslovi pod kojima se objekti zadržavaju ili ruše
- 5.5. Uslovi za tretman objekata predviđenih za rušenje
- 5.6. Uslovi za tretman postojećih objekataž
- 5.6.1. Uslovi za objekte koji su prekoračili planom definisane urbanističke paramentre
- 5.6.2. Uslovi za objekte koji nijesu prekoračili planom definisane urbanističke parametre
- 5.7. UTU za izgradnju novih objektata u zoni pretežno postojeće izgradnje i u zoni nove izgradnje – objekti srednje gustine (SS1, SS2, SS4)
- 5.8. UTU za izgradnju novih objekata u zoni pretežno postojeće izgradnje i u zoni nove izgradnje – objekti srednje gustine (SV2, SV3, SV4)
- 5.9. UTU za izgradnju objekata – stanovanje manje gustine (SM)
- 5.10. UTU za izgradnju objekata poslovnih i komercijalnih delatnosti (PD)
- 5.11. U slovi za izgradnju turističkih kapaciteta
- 5.12. UTU za izgradnju predškolske ustanove
- 5.13. UTU za izgradnju stanova za radnike zaposlene u državnim institucijama i javnim preduzećima (SJI)
- 5.14. UTU za izgradnju višespratne etaže
- 5.15. UTU za izgradnju sportsko – rekreativnog centra FK “MOGREN” sa turističkim i stambeno – poslovnim sadržajima
- 5.16. Uslovi za izgradnju objekata komunalnih servisa I infrastrukturnih površina
- 5.17. UTU za izgradnju podzida
- 5.18. UTU za stabilnost terena i objekata i prihvatljiv nivo seizmičkog rizika
- 5.19. Uslovi u odnosu na zaštitu prirodnih vrijednosti
- 5.20. Uslovi za arhitektonsko oblikovanje
- 5.21. Uslovi za nesmetano kretanje invalidnih lica
- 5.22. Uslovi za odnošenje čvrstog komunalnog otpada

## 6. URBANISTIČKI POKAZATELJI

## 7. INFRASTUKTURA

- 7.1. Površine pod zelenilom i slobodne
- 7.2. Saobraćajna infrastruktura
- 7.3. Hidrotehnička infrastruktura
- 7.4. Elektroenergetska infrastruktura
- 7.5. Telekomunikaciona infrastruktura
- 7.6. Termotehničke instalacije

## 8. USLOVI I MJERE I ZAŠTITE

- 8.1. Uslovi i mjere zaštite od elementarnih I drugih većih nepogoda i uslovi od interesa za odbranu
- 8.2. Uslovi za racionalnu potrošnju energije
- 8.3. Uslovi I mjere zaštite I unapređenja životne sredine

## 9. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

- 9.1. Stečene obaveze
- 9.2. Etapnost realizacije plana
- 9.3. Mjere za korišćenje i sprovodenje Plana
- 9.4. Faznost realizacije objekata po lamelama

## 10. DOKUMENTACIJA

## 11. GRAFIČKI PRILOZI

01. Izvod iz GUP-a	1:10 000
02. Kontaktne zone	1 : 2 000
03. Topografsko – katastarski plan sa zonom zahvata	1 : 1 500
04. Postojeće stanje – namjena površina	1 : 1 500
05. Postojeće stanje – namjena površina	1 : 1 500
06. Planirano stanje – namjena površina	1 : 1 500
07. Planirano stanje – površine pod zelenilom i slobodne površine	1 : 1 500
08. Planirano stanje – regulacija i nivelacija	1 : 1 500
09. Planirano stanje – nacrt parcelacije i preparcelacije	1 : 1 500
10. Planirano stanje – saobraćaj – regulacioni i nivелacioni plan	1 : 1 500
11. Planirano stanje – saobraćaj – poprečni profili	1 : 100
12. Postojeće stanje – hidrotehnička infrastruktura	1 : 1 500
13. Planirano stanje – hidrotehnička infrastruktura	1 : 1 500
14. Postojeće stanje – elektroenergetska mreža	1 : 1 500
15. Planirano stanje – elektroenergetska mreža	1 : 1 500
16. Postojeće stanje – telekomunikacije	1 : 1 500
17. Planirano stanje – telekomunikacije	1 : 1 500
18. Postojeće stanje – telekomunikacije	1 : 1 500



## **1. OPŠTI DIO**

## 1.1. PRAVNI OSNOV

Ovaj plan je rađen na osnovu:

- Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Dubovica I”, br: 001-2036/1 od 12.07.2010 godine
- Odlika o izmjeni I dopuni odlike o izradi Izmjena I dopuna DUP-a „Dubovica I” br. 001-1833/1, od 17.08.2011, god.
- Ugovora o izradi Izmjena DUP-a „Dubovica I” potписанog od strane Naručioca - Opštine Budva, I obrađivača „SAU” d.o.o. iz Budve, br. 001-2773/1 od 10.09.2010.god.
- Zakona o planiranju u uređenju prostora ("Sl. list RCG" br.28/05);
- Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list RCG" br. 55/00);
- Generalnog urbanističkog plana priobalnog pojasa opštine Budva za sektor: Budva – Bečići ("Sl. list RCG" br. 03/07);
- Programskog zadatka, o izradu Izmjena I dopuna DUP-a „Dubovica I”, br. 001/8037/1 od 12.07.2011 godine.

## 1.2. POVOD I CILJ IZRADE PLANA

Za polazni osnov izrade detaljnog urbanističkog plana korišćene su programske postavke sledećih planskih dokumenata:

- Prostorni plan Opštine Budva (sl. List RCG – opštinski propisi; broj 30/70 I Sl. List CG, broj 11/09)
- Generalnog urbanističkog plana priobalnog pojasa opštine Budva za sektor: Budva – Bečići ("Sl.list RCG" br. 03/07);

Detaljni Urbanistički plan „Dubovica I” (sl. List CG – opštinski propisi br. 25/09)

Važeći plan za predmetno područje Dubovica I je usvojen 2009. godine.

U periodu od usvajanja plana do danas zapažene su neusklađenosti planskog riješenja s procedurom izrade i donošenja plana i stanjem na terenu, tako da je ovaj planski dokument u ovom trenutku na nekim parcelama nedovoljno primjenjiv. Odluka o izradi Izmjene i dopune detaljnog urbanističkog plana „Dubovica I” je doneta da bi se izvršilo preispitivanje i korekcija prostora obuhvaćen planom.

Cilj izrade ovog plana je preispitivanje planskog rješenja na osnovu DUP-a „Dubovica I” u dijelu parcelacije Bloka 8 (urb. parc. 9,10,11 i 13, saobraćajnica S- 35 i parking P-1-4); parcelacije, regulacije i nivелације bloka 14 (urb. parc. 6).

Izmjenama i dopunama DUP-a, preispitaće se granice obuhvata važećim planom planiranog Urbanističkog projekta i dati optimalno rješenje na urbanističkim parcelama K3 i K4, vezano za TS 35/10kv, za koju je neophodno planirati posebnu urbanističku parcelu.

Izmjenama i dopunama preispitaće se plansko rješenje za pojedine lokacije na kojima su se u postupku sprovodenja definisali problemi koje je ovim izmjenama potrebno riješiti održivim, realnim rješenjima. Glavne smjernice ovog plana su:

- Preispitivanje planskog rješenja
- Stvaranje urbanističkih uslova za izgradnju novih fizičkih struktura u cilju završetka formiranja grupacija objekata višeprodičnog i višespratnog stanovanja.
- Kompleksan pristup rješenja svih funkcija stambenog naselja.

### **1.3. OBUHVAT IZMENA I DOPUNA**

Na osnovu detaljne analize prispjelih zahtjeva, u periodu od prve javne rasprave do poslednje (koja je održana od 23.09. do 07.10. 2013.) za parcele na kojima su moguća održiva rješenja, obrađivač je pristupio izmjeni i dopuni.

Obrađeni zahtevi nalaze se u odgovorima sa svih proteklih javnih rasprava i na njima se vidi koje su parcele ušle u obuhvat ovih izmena i dopuna DUP-a "Dubovica I".



## **2. POSTOJEĆE STANJE**

## 2.1. PRIRODNE KARAKTERISTIKE

### 2.1.1. MORFOLOŠKE OSOBINE TERENA

Područje obuhvaćeno DUP-om Dubovica I se nalazi na jugoistočnoj i južnoj padini brda Dubovica, i to u njihovom donjem dijelu, i na sjeverozapadnom kraju Budvanskog polja, a između desne obale potoka Volujar; Bijelog dola i donjeg dijela brda Kostanjica (Spas).

U hipsometrijskom pogledu apsolutne kote kreću se od 10,14 m n.v. u jugoistočnom dijelu plana u Ulici Žrtava fašizma u blizini JU SMS „Danilo Kiš”, do oko 175,00 m n.v. uz zapadnu granicu Plana, na brdu Dubovica.

Nagibi terena na dijelu plana između Ulice Žrtava fašizma i brda Dubovica su u rasponu od  $0^{\circ}$  do  $10^{\circ}$ , a na padinama brda Dubovica od  $10^{\circ}$  do preko  $35^{\circ}$ . Padine brda Dubovica su orijentisane većim dijelom ka jugoistoku, a manjim ka jugu.

### 2.1.2. INŽENJERSKO-GEOLOŠKE KARAKTERISTIKE I SEIZMIČKA MIKROREJONIZACIJA

Posljedice katastrofalnog zemljotresa od 15. aprila 1979. godine dovele su do niza zakonskih i drugih rješenja ka poboljšanju uslova za upravljanje seizmičkim rizikom u prostornom i urbanističkom planiranju, kao i za aseizmičko projektovanje i građenje objekata. Pored važeće nacionalne regulative u ovim oblastima permanentno se prate i inostrana iskustva i propisi, a radi se i na njihovom usaglašavanju sa standardima Evropske unije.

U periodu poslije navedenog zemljotresa Republički fond za obnovu i izgradnju područja postradalog od katastrofalnog zemljotresa naručio je inženjersko-geološke i seizmičke elaborate koji bi služili sa donošenje što kvalitetnijih planerskih i urbanističkih odluka i smanjili seizmički rizik. Tako su za prostor opštine Budva napravljene **Seizmogeološke podloge i seizmička mikrorejonizacija urbanog područja SO Budva** koje su uradili Zavod za geološka istraživanja Crne Gore, OOURE Inženjerska geologija i hidrogeologija i „Geoinženjer“ - Sarajevo, OOURE Institut za geotehniku i ispitivanja građevinskih materijala. U okviru tog projekta sačinjene su i **Karta stabilnosti terena** i **Karta podobnosti terena za urbanizaciju** u razmjeri 1:5000. Ovaj dokument je korišćen pri izradi za izradu Prostornog plana opštine Budva i Generalnog urbanističkog plana priobalnog područja opštine Budva za sektor Budva - Bečići.

Prostornim planom Republike Crne Gore obrađeni su geoseizmički, inženjersko-geološki uslovi i upravljanje seizmičkim rizikom. Svi naprijed navedeni dokumenti korišćeni su i pri izradi DUP-a Dubovica I.

#### Geološke osobine terena

Prostor opštine Budva, a time i područje obuhvaćeno Detaljnim urbanističkim planom Dubovica I nalazi se u okviru struktурно-tektonske jedinice Budva-Cukali.

Tektonska jedinica Budva-Cukali obuhvata uski pojaz i može se pratiti na potezu od Sutorine, preko Veriga, u pravcu Budve. Na potezu od Budve do Bara, celo navlacenja ove jedinice preko Paraautohtonata nalazi se u moru, a od Bara ova jedinica skreće u pravcu istoka. Zona Budva je navucena preko Paraautohtonata duž reversne dislokacije.

Sklop ove tektonske jedinice je izuzetno slozen. Generalno posmatrano, pruzanje slojeva i osa nabora je dinarsko, mada postoje povijanja koja znatno odstupaju od ovog pravca. Intenzitet poremecenosti takođe se mijenja po pruzanju. U sjeverozapadnom dijelu razvijena su dva monoklina pojasa mezozojskih i paleogenih sedimenata, koji su među sobom odvojeni reversnim rasjedom. U

DUP Dubovica I u Budvi - izmjene i dopune  
sjeveroistočnoj navlaci navedenog pojasa nema plikativnih deformacija, dok se u jugozapadnom pojusu zapazaju prevrnuti sinklinala i antiklinala sa JZ vergencom, koje po pruzanju iscezavaju. Oko

Budve mezozojski i paleogeni sedimenti su ubrani u vise paralelnih prevrnutih antiklinala i sinklinala, koje su navucene jedna preko druge prema jugozapadu. Od Budve u pravcu Bara takođe se zapazaju

naborni i razlomni tektonski oblici. Ukratko, cijelo područje ove tektonske jedinice ima izrazitu kraljusastu gradu, sa JZ vergencom aksijalnih ravnih i kraljusti.

U gradi tektonska jedinica Budva-Cukali ucestvuju karbonatne i eruptivne stijene mezozoika, anizijski i paleogeni flis.

Trijaske tvorevine, koje zauzimaju znatno prostranstvo ove geotektonske jedinice, facijalno i litoloski su veoma raznovrsne. Paleontoloski su utvrđeni donji trijas, anizijski i ladinski kat srednjeg trijasa i gornji trijas. Pored sedimentnih prisutne su i vulkanske stijene.

Anizijski kat srednjeg trijasa predstavljen je flisom, krečnjacima i vulkanskim stijenama. Flisne sedimente, otkrivene u prostoru od Bijele do Canja i uzanim zonama skoro cijelom duzinom ove geotektonske jedinice, izgraduje serija flisa, u kojoj su zastupljeni konglomerati, pjescari, pjescovito-glinoviti krečnjaci, alevroliti, laporaci i kalcilutiti. Krečnjaci, konstatovani u okolini Bara i Sutomora, Petrovca i Budve, leze normalno preko anizijskog flisa, a preko njih su krečnjaci ladinskog kata. To su slojeviti, bankoviti do masivni, jedri, detritični, organogeno-detritični i brecasti krečnjaci.

Ladinski kat srednjeg trijasa, koji se javlja u vidu uzanih zona, predstavljen je facijom vulkanogeno-sedimentne serije i facijom karbonatnih sedimenata sa proslojcima i muglama roznaca. Vulkanogeno-sedimentna serija nadena je u području Budve i Becica. U njen sastav ulaze: dijabazi i porfiriti, tufovi i tufiti, vulkanske brece, roznaci, laporci, pjescari i plocasti krečnjaci u najvisim dijelovima. Svi ovi clanovi se navise naizmenično smjenjuju, a izlivanje dijabaza i porfirita je sinhrono sa talozenjem sedimentnih clanova ove serije.

U nekim djelovima ove geotektonske jedinice nije bilo moguce izdvojiti sedimente ladinskog kata od sedimenata gornjeg trijasa, pa su isti zajedno tretirani kao jedna stratigrafska jedinica, pod nazivom srednji-gornji trijas. Ova serija karbonatnih sedimenata, razvijena u dugackom isprekidanom pojusu od Herceg Novog do zaliva Canja, lezi normalno preko anizijskog flisa, anizijskih krečnjaka, vulkanogeno-sedimentne serije ladinskog kata ili je pak reversno navucena preko paleogenih tvorevina. Seriju izgraduju slojeviti do bankoviti sivi krečnjaci, cesto u smjeni sa bancima dolomita, breca i biokalkarenita. Javljuju se i roznaci, kao proslojci, mugle, manja sociva ili kao tanke zone u krečnjacima.

Kredni sedimenti, konstatovani u područjima gdje su razvijeni i jurski sedimenti, javljaju se u vidu zona, ali mjestimicno i relativno dugih pojaseva, pravca pruzanja SZ-JI. Sedimenti donje krede se odlikuju znatnim prisustvom silicijumskih stijena, u cijem sastavu ucestvuju roznaci sa socivima organogeno-detritičnih krečnjaka ili organogenih breca i mikrobreca. Na području Budve, Svetog Stefana i Petrovca donja kreda je razvijena u faciji radiolarita, a djelimično joj pripadaju i fini laporoviti krečnjaci sa proslojcima i muglama roznaca. Debljina sedimenata iznosi oko 30 m. Sedimenti gornje krede izdvojeni su u tri grupe lokacija duž citavog zaleda Crnogorskog primorja i to: na potezu od Budve do Canja, na srem prostoru Veriga i sjeveroistočnih padina Vrmca, kao i na dijelu terena između Canja i Bara. Sedimenti na ovim lokalitetima imaju karakter klastično-krečnjacko-silicijumske serije. Predstavljeni su pelaskim krečnjacima sa proslojcima kalkarenita, mikrobreca i breca, koji sadrže brojne orbitoline, a mladi djelovi orbitolitsko-siderolitsku asocijaciju.

Sedimenti kredne i eocenske ili kredno-paleogene starosti, u okolini Morinjskog zaliva, na sjeveroistočnim padinama Vrmca, kao i u zaledu Budve, Svetog Stefana i Petrovca postepeno se razvijaju iz sedimenata gornjekredne (senonske) starosti, pa su danski kat, paleocen i eocen izdvojeni kao jedna geoloska jedinica. Danskom katu pripada nekoliko metara laporovitih sedimenata.

Kvartarne tvorevine razvijene su na cijeloj teritoriji Crnogorskog primorja, nezavisno od prostora izdvojenih geotektonskih jedinica. Zauzimajući znacajno prostranstvo, predstavljene su aluvijalnim i deluvijalnim tvorevinama, kao i pjeskovima plaza.

Aluvijalni sedimenti zastupljeni su u dolinama donjih tokova stalnih i povremenih vodotokova. Posebno se ističu prostori Tivatskog i Mrcevog polja, Budvansko, Barsko i Ulcinjsko polje, u kojima je nanos izgraden od sljunka, pjeska, mulja i pjeskovite gline, odnosno od materijala koji izgraduju slivno područje pojedinih vodotokova.

Deluvijum se javlja skoro na svim planinskim padinama, obично ispod strmih krečnjackih ostenjaka. Materijal koji ga izgradi sastoji se pretežno od karbonatnih stijena. Odvaljeni komadi ovih stijena nijesu zaobljeni i dosta variraju po velicini.

Nanosi plaza su relativno cesti na citavoj duzini obale Crnogorskog primorja. Ove pretežno pjeskovite, a često i sljunkovito-pjeskovite plaze nastale su na mjestima gdje je more prodrlo u mekse stijene i izgradilo pogodan prostor za akumulaciju produkata svog erozionog rada.

Sa inženjersko-geološkog aspekta područje DUP-a Dubovica I grade sljedeci tipovi stijena:

- **nevezane stijene** - stijene ovog tipa su nestabilne i podlozne eroziji, a imaju malu nosivost:
  - sljunak i pjesak, aluvijalno - proluvijalni
- **slabije vezane (poluvezane - nevezane) stijene** - stijene ovog tipa su nestabilne i podlozne eroziji, a imaju relativno malu nosivost:
  - drobina sa glinom, deluvijalno-proluvijalna
- **vezane stijene** - stijene ovog tipa su najčešće stabilne i nisu podlozne eroziji, a uglavnom imaju relativno dobru nosivost (osim roznaca):
  - pretežno cisti roznaci, plocasti do uslojeni,
  - krečnjaci sa roznacima, uslojeni,
  - krečnjaci, bankoviti do masivni,
  - krečnjaci sa glincima i roznacima, plocasti do uslojeni,

Sljunak i pjesak, aluvijalno - proluvijalni zastupljeni su vrlo malo, a nalaze se na dijelu plana gdje Ulica Zrtava fasizma presjeca rijeku Grdevicu.

Drobina sa glinom je zastupljena na velikom dijelu području plana i to onom koji je najnizi.

Roznaci su zastupljeni u centralnom, krečnjaci sa roznacima u sjevernom, a bankoviti do masivni krečnjaci u južnom dijelu brda Dubovica. Krečnjaci sa glincima i roznacima grade vrlo mali dio područja DUP-a koji se nalazi uz Topliski put.

Detaljniji podaci o geološkoj gradi i inženjersko-geološkim karakteristikama prostora Plana prikazani su na grafickom prilogu - list 18. „Postojeće stanje - Geološke karakteristike terena”.

U hidrogeološkom pogledu područje DUP-a grade stijene razlicitog stepena vodopropusnosti. Bankoviti do masivni krečnjaci su dobro vodopropusni, a roznaci su vodonepropusni. Kod ostalih stijena vodopropusnost je slaba ili srednja i zavisi od ispucalosti stijenske mase i od primjesa gline, roznaca i glinaca, cije veće ucesce smanjuje vodopropusnost.

U granicama plana u sedimentima dijela Budvanskog polja nalaze se zbijene izdani na dubini koja je najčešće veca od 10 m. Uz rijeku Grdevicu i uz povremene potoke koji teku sa Dubovice i iz Bijelog dola u hidrološkom maksimumu se mogu očekivati nivoi podzemne vode koji su na dubinama manjim od 4,0 m.

Na padinama brda Dubovica nema pozemnih voda na dubinama do kojih se grade temelji objekata.

Oticanje podzemnih voda sa prostora DUP-a Dubovica I je generalno prema jugoistoku, odnosno prema potoku Volujar i rijeci Grdevici cija je pritoka, kao i prema povremenim potocima koji se sa brda Dubovica spustaju u Budvansko polje i oticu prema moru..

Podaci vezani za statisticku obradu zemljotresa, na teritoriji Crne Gore, ukazuju na vrlo izrazenu seizmicku aktivnost prostora Crnogorskog primorja. Ta aktivnost je genetski vezana ne samo za evoluciju razlicitih struktura, vec i za fizicka svojstva geoloskih sredina, odnosno polozae dubokih razloma. Na Seizmotektonskoj karti Crne Gore, sa polozajem seizmogenih zona, istice se pet dubokih regionalnih rasjeda. Za prostor Crnogorskog primorja od znacaja je rasjed koji se od Ulcinja pruza priobalnim dijelom u pravcu sjeverozapada. Sjeveroistocno od ovog rasjeda debljina zemljine kore je od 34 do 40 km, sve do granice prema zetsko-niksickom rasjedu. Utvrdeno je da je seizmicnost primorskog pojasa genetski povezana sa pokretima blokova u ovom dijelu kore, koji su formirani poslije glavne faze ubiranja Dinarida (laramijska tektonska faza), kao posljedica permanentne subdukcione aktivnosti jadranske mase u granicnoj zoni prema Dinaridima. Pri tome su seizmicki najaktivniji tektonski savovi, odnosno zone dubokih rasjeda, koje su aktivne u duzem periodu vremena.

Sa aspekta seizmicke rejonizacije, primorski region je aktivni seizmogeni pojas, a obuhvata: budvansku, bokokotorsku i ulcinjsko-skadarsku seizmogenu zonu.

Na području grada Budve, a time i na prostoru DUP-a Dubovica I mogu ocekivati maksimalna horizontalna ubrzanja tla veca od 0,26 djelovima sile teze, u okviru povratnog perioda vremena od 100 godina, sa parametrom ocekivanog maksimalnog ubrzanja tla i sa vjerovatnocom od 70% neprevazilazenja dogadaja.

Prema seizmickoj regionalizaciji Budva se nalazi u zoni moguceg maksimalnog intenziteta zemljotresa, u uslovima srednjeg tla, od 9° EMS98.

Cinjenica da je nizi i veliki dio (oko 1/2) prostora plana izgraden od deluvijalno-proluvijalnih nanosa (drobina sa glinom), koja moze biti u vodozasicenom stanju ili sa podzemnom vodom na nivou manjem od 5 m, upozorava da moze predstavljati seizmicki izrazito nepovoljnu sredinu, imajuci u vidu eventualne pojave likvifakcije (tecenje tla), kakve su se manifestovale pri zemljotresu od 15. aprila 1979. godine. Ostali dio područja plana grade stijene ciji su povrsinski djelovi ispucali i skloni raspadanju, spiranju i jaruzanju sto takode stvara seizmicki nepovoljnu sredinu iako su osnovne karakteristike stijena povoljne.

Prema **Seizmogeološkim podlogama i seizmickoj mikrorejonizaciji urbanog područja SO Budva, veci dio područja DUP Dubovica I (prostor ispod padina brda Dubovica) pripada zonama C<sub>3</sub> i D** (oznacene tamnije sivo), **dok dio koji se nalazi na padinama brda pripada zonama B<sub>3</sub> i Ci** (oznacene svjetlijije sivo).

Prema ovom zoniranju područje plana zbog svojih geotehnickih osobina ima najnepovoljnije seizmicke karakteristike jer je najvecim dijelom svrstano u zonu IX stepena skale intenziteta, a manjim dijelom u zonu VIII stepena, iz clega proizilazi da su za područje plana seizmicki parametri vrlo nepovoljni.

Ovakva situacija nalaze primjenu svih neophodnih mjera zastite objekata od seizmickih aktivnosti, a prije svega primjenu aseizmickog projektovanja i izgradnje.

**Tabela 1:** Seizmicka mikrorejonizacija

ZONA	$a_{max}$ (g) $t = 50lj$	Ks	INTENZIT ET	KARAKTERISTICNE OSOBINE SEIZMICKIH ZONA I PODZONA	Vp (m/s)	Vs (m/s)	$y$ (kN/m <sup>3</sup> )
<b>B3</b>	0,14	0,07	vm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trijaski i jurski krečnjaci i dolomiti, slojevito masivne i bankovite teksture, visoke otpornosti na mehanička i erozivna dejstva sa oslabljenom zonom do dubine 5 - 20 metara.</li> </ul>	3750-5000 3000-3750	1750-2500 1100-1750	25-27
<b>Ci</b>	0,16	0,08	IX	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trijaski porfiriti i dijabazi, vulkanogeni sedimenti kompleksi tufova, tufita i silifikovanih laporaca. Trijaski, jurski i kredni kompleksi krečnjaka i roznaca i roznaci podlozni eroziji i raspadanju pracenih sa debljom zonom raspadanja.</li> <li>• Trijaski eocenski flisni kompleksi (laporci, glinci, pjescari, krečnjaci, konglomerati) veoma podlozni degradaciji i raspadanju sa zonom raspadanja 10 - 20 metara.</li> </ul>	3200-4200 2350-3200 2800-3500 2000-2800	1400-2200 1100-1400 900-1400 500-900	25-27 22-25
<b>C2</b>	0,20	0,10	IX	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aluvijalno-deluvijalni padinski kompleksi zaglinjenih drobina, blokova, detritusa, breca i gline, debljine 5-15 metara.</li> <li>• Aluvijalno-proluvijalni materijali sljunkovito-glinovitog i glinovito-drobinskog sastava, debljine veće od 110 metara (Buljarica).</li> </ul>	900-1600 2200-2400	300-550 600-700	17-20 20-22
<b>C3</b>	0,24	0,12	IX	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proluvijalno-aluvijalni i aluvijalni materijali: pjeskovito-glinovite drobine, sugline, pjeskovi, sljunkovi i gline, deponovani u priobalama i ravnicama debljine 50 - 70 metara.</li> <li>• Deluvijalni kompleksi glinovito-drobinskog sastava debljine 15 - 25 metara.</li> </ul>	1000-2000 2000-2400 1000-2000	200-550 550-650 350-650	18-20 19-21 18-21
<b>D</b>	0,30	0,15	IX	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aluvijalni i proluvijalno-aluvijalni materijali: sljunkovi, pjeskovi, gline, sugline, glinovite drobine, mjestimicno izmijesani sa morskim muljevitim sedimentima, deponovani u priobalama i ravnicama, najčešće debljine 20 - 45, a mjestimicno do 50 - 70 metara (Jaz, Buljarica).</li> <li>• Deluvijalni kompleksi, glinovito-drobinskog sastava debljine 25 - 40 metara.</li> </ul>	1300-2400 600-800	300-650 1800-2000	19-21 20-22
<b>N</b>	• Zona sa dinamicki nestabilnom lokalnom geotehnickom sredinom u uslovima zemljotresa.						
<b>n n B3 Ci n n n C2 C3 D</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zona gdje se očekuje parcijalna pojava dinamicke nestabilnosti lokalne geotehnicke sredine u uslovima zemljotresa.</li> <li>• Mogućnosti i uslove izgradnje objekata. na pojedinim lokacijama potrebno je definisati detaljnim istrazivanjima.</li> </ul>						

Prema istom elaboratu **sa stanovista stabilnosti terena** izdvojene su sljedeće kategorije:

**Tabela 2:** Stabilnost terena

<b>STABILAN TEREN</b>	teren na kome prirodni cinioci i djelatnost covjeka ne mogu izazvati poremećaj stabilnosti terena
<b>USLOVNO STABILAN TEREN</b>	teren stabilan u prirodnim uslovima, ali koji pri izvođenju inženjerskih radova ili pri izrazitoj promjeni prirodnih ciničaca može postati nestabilan
<b>NESTABILAN TEREN A</b>	teren nestabilan u prirodnim uslovima, a pri izvođenju inženjerskih radova mahom se intenziviraju inženjersko-geološki i hidrogeološki procesi koji su i uslovili pomjeranje terena
<b>NESTABILAN TEREN B</b>	izrazito nestabilan teren sa vrlo izrazenim inženjersko-geološkim i hidrogeološkim procesima koji uslovljavaju intenzivno klizanje i tecenje tla bez ikakve ljudske djelatnosti obično su to područja u nestabilnim terenima

Na prostoru DUP-a Dubovica I generalno je zastupljen samo **stabilan teren** koji obuhvata cijelo područje Plana. Na nekoliko mjesta antropogenim aktivnostima prirodni teren je zasjecen, sto je dobrodo odronjavanja na ovim lokacijama i do narusavanja stabilnosti terena iznad ovih zasjeka. Ova pojava je najizrazenija na području brda Dubovica koje pretežno grade plocasti do uslojeni roznaci (zasjek u blizini objekta Tehnicke službe JP „vodovod i kanalizacija“). Iako je teren iznad navedenih zasjeka vod vegetacijom, koju cini makija i anterozionalni zasadi bora, on se svakodnevno odronjava, a proces je najintenzivniji u vrijeme obilnjih kisa.

Na osnovu vrste stijena, nosivosti tla, seizmicnosti, nagiba terena, dubina do nivoa podzemne vode i stabilnosti terena, definisane su i kategorije **podobnosti terena za urbanizaciju** urbanog područja Budve, a time i teritorije DUP-a Dubovica I.

**U obuhvatu DUP-a najvećim djelom je II kategorija, a manjim djelom kategorije III i IV od onih datih u Tabeli 3. Kategorija IV podobnosti terena za urbanizaciju** zahvata sjeverni dio područja plana na padinama brda Dubovica, a kao takav je definisan uglavom zbog većeg nagiba terena. **III kategorija podobnosti terena za urbanizaciju** je u blizini raskrsnice Ulice Zrtava fasizma i Ulice Maslina, a rezultat je geološkog sastava terena, relativno slabije nosivosti tla, nivoa podzemne vode na dubini manjoj od 4,0 m i visokom seizmicnoscu terena. Povoljna okolnost je što je područje u ovoj

**Tabela 3:** Podobnost terena za urbanizaciju**KATEGORIJA PODOBNOSTI**

<b>I TERENI BEZ OGRANICENJA ZA URBANIZACIJU</b>	a1 nagib terena od 1-5° b1 dubina do NPV (nivo podzemne vode) preko 4,0 m c1 nosivost preko 200 kN/m <sup>2</sup> d1 stabilni tereni e1 nosivost preko 200 kN/m <sup>2</sup> f1 seizmicnost: Ks=0,12 (odносно A, B, C)
<b>II TERENI SA NEZNATNIM OGRANICENJIMA ZA URBANIZACIJU, TREBA RACUNATI NA NEKE INTERVENCIJE U TLU MANJEG OBIMA</b>	a2 nagib terena od 5-10 ° b2 dubina do NPV od 1,5-4,0 m c2 dvije grape stijena: • vezane kamenite i polukamenite • i nosivosti od 120-200 kN/m <sup>2</sup> d1,d2 stabilan dijelimicno labilan sa rijetkim manjim oblicima nestabilnosti e2 nosivost od 120-200 kN/m <sup>2</sup> f1,f2 A,B,C i D
<b>III TERENI SA ZNATNIM OGRANICENJEM ZA URBANIZACIJU NA TLU I TERENU</b>	a3 nagib terena od 10-30 ° b2 dubina do NPV od 1,5-4,0 m c3 nosivost od 70-120 kN/m <sup>2</sup> d2,d3 uslovno stabilni tereni sa cescim manjim, ili rijedim većim pojavama nestabilnosti, ili inženjersko-geološkim procesima i pojavama e3 nosivost od 70-120 kN/m <sup>2</sup> f2 D
<b>IV TERENI NEPOVOLJNI ZA URBANIZACIJU</b>	a4 nagib terena preko 30° b3 dubina NPV 0,0-1,5 m c3 nosivost do 120 kN/m <sup>2</sup> d3 nestabilni tereni e3 nosivost do 120 kN/m <sup>2</sup> f3 N

kategoriji sa vrlo blagim nagibom terena.

**Tabela 4:** Kriterijumi za ocjenu stepena podobnosti**KRITERIJUMI ZA OCJENU STEPENA PODOBNOSTI**

Nagib terena	Dubina do nivoa podzemne	Litogenetska vrsta	Stabilnost terena	Nosivost tla (kN/m <sup>2</sup> )	Seizmicnost terena
a al	0-5° bl preko 4,0	c cl slijunkovi, pijeskovi i njihove kombinacije, gline, male plasticnosti, vezane kamenite i polukamenite stijene	d dl stabilni tereni	e el preko 200	f A, B, C - granica 9° MCS seizmic n osti
a2	5-10° b2 1,5-4,0	c2 razne vezane drobine, prasinasti sljunak, glinoviti sljunak, sitnozrni pijesak, neorganske gline male do srednje plasticnosti, poluvezane i nevezane drobine	d2 uslovno stabilni tereni	e2 120-200	f2 D - iznad 9° MCS seizmicn osti
a3	10-30° b3 0,0-1,5	c3 neorganske prasine, neorganske gline visoke plasticnosti, organska prasina i organske gline srednje do visoke plasticnosti	d3 nestabilni tereni i tereni sa aktivnim inzenjerskogelo loski m pojavama i procesima	e3 70-120	f3 N - seizmicki nedefinis ani tereni
a4	preko 30°				

**Teren sa neznatnim ogranicenjima za urbanizaciju** obuhvata najveći dio područje Plana.

Zbog ociglednijeg shvatanja opasnosti i posljedica koje zemljotres može izazvati prezentovan je skraceni oblik Evropske makroseizmice skale (EMS-98) u kojoj su istaknuti VII, VIII I IX stepen intenziteta:

STEPEN	EFEKAT ZEMLJOTRESA
I	Ne osjecaju ga ljudi, registruju ga samo seismografi.
II	Reaguju samo vrlo osjetljive osobe u stanju mirovanja.
III	Oseti ga vise ljudi u unutrasnjosti zgrada.
IV	U kucama ga osjeti veci dio stanovnika, a na otvorenom samo pojedinci. Posude i prozori zveckaju. Pojedinci se bude iz sna.
V	Osjete ga mnogi i na otvorenom prostoru. Predmeti koji slobodno vise, zanisu se. Kod pojedinaca izaziva manju paniku.
VI	Osjete ga sve osobe i bjeze iz kuca. Slike padaju sa zidova. Na slabije gradenim zgradama nastaju prva ostecenja.
VII	<b>Nastaju rusenja dijelova namjestaja u stanovima. Ostecenja se javljaju i na kvalitetnijim kucama: manje pukotine na zidovima. Ruse se dijelovi dimnjaka na kucama, padaju crnjepovi. Na slabijim objektima su moguca veca ostecenja.</b>
VIII	Vecina ljudi otezano ostaje na nogama. Javljam se ostecenja na 25% kuca, neke slabije se ruse. U vlasnom tlu i na padinama javljaju se manje pukotine.
IX	<b>Opsta panika. Oko 50% kuca znatno je osteceno, mnoge se ruse, a vecina je neupotrebljiva za dalje stanovanje.</b>
X	Teska ostecenja javljaju se na oko 75% objekata, a vecina njih se nisi. U tlu nastaju pukotine sirine do nekoliko centimetarac Sa padina se odronjavaju stijene, stvaraju se velika klizista u tlu.
XI	Ruse se sve zidane zgrade. U tlu nastaju siroke pukotine iz kojih prodire voda sa pijeskom i muljem. Javljam se veliki odroni.
XII	Nijedan vjestacki objekat ne moze opstat. Tlo i reljef mijenjaju izgled, zarusavaju se jezera, dok rijeke mijenjaju svoja korita.

Uslijed geomorfoloskih, geoloskih, klimatskih i hidroloških osobenosti, područje DUP-a Dubovica I ima izrazenu eroziju, koja se manifestuje spiranjem površinskog sloja stijena i djelovanjem bujicnih tokova, naročito u centralnom dijelu brda Dubovica koji je izgrađen od roznaca.

Detaljniji podaci o geoloskoj gradi, stabilnosti terena, podobnosti za urbanizaciju i mikroseizmickoj rejonalizaciji prostora Plana prikazani su u grafickom prilogu - list 18. „Postojeće stanje - Geoloske karakteristike terena“.

## OCJENA STANJA

### Stabilnost terena

Geotehnicka sredina područja DUP-a Dubovica I se sa stanovista stabilnosti terena, nosivosti tla i dubine nivoa podzemne vode, može ocijeniti kao relativno pogodna za gradnju. Međutim, izrazita seizmicitet terena sa visokim intenzitetom mogućih zemljotresa, visok nivo seizmickog hazarda, veliki nagibi terena na padinama brda Dubovica, uz ostale karakteristike geotehničke sredine umanjuju već navedenu pogodnost. Mjestimicno je konstatovana narusena stabilnost geotehničke sredine uslijed zasijecanja prirodnog terena.

### Zastita od zemljotresa

Neplanska izgradnja u prethodnom periodu dovela je do sukoba između potrebe da se obezbijede minimalni uslovi za neophodna rastojanja objekta zbog seizmickih zahtjeva i potrebe individualnih vlasnika da svaki dio slobodnog prostora izgrade kako bi ostvarili prihode od prodaje stanova ili od izdavanja soba i apartmana. Neprimjereno gusta izgradenosti u pojedinim područjima plana nije u skladu sa zahtjevima obezbjedenja prostora od zarusavanja objekata. Očigledno su atraktivnost izgradnje na pojedinim lokacijama i mogućnost ostvarivanja visokih zarada jaci od straha od zemljotresa i da su bitnije trenutne od dugoročnih koristi i interesa lokalne zajednice.

### Seizmicka sigurnost postojecih objekata i aseizmicko projektovanje i gradenje

Seizmicka sigurnost manjeg dijela postojećih objekata može se ocijeniti kao nedovoljna stoga što su:

- mnogi objekti nadzidivani, rekonstruisani ili dogradivani bez prethodne strucne provjere da li te intervencije ugrozavaju seizmicku sigurnost objekata,
- pojedini noviji objekti neplanski izgradeni, bez projektne dokumentacije, uglavnom po nahodenju samih vlasnika, bez strucno provjerene projektne dokumentacije, bez saznanja o geomehanickim karakteristikama tla i bez odgovarajućeg nadzora, pa je njihova seizmicka otpornost problematicna,

Nije utvrđivan vulnerabilitet postojećih zgrada i drugih izgradenih struktura, niti je definisan prihvatljiv nivo seizmickog rizika, kao i obezbjedjenje potrebne seizmicke sigurnosti kod postojećih objekata.

Kolektivna drustvena svijest o postojanju seizmickog rizika nije razvijana kroz: obrazovanje u cilju ublazavanja posljedica, informisanje javnosti, obuku za ponasanje u slučaju katastrofe i sl, niti su uocene ekonomske dobiti od mjera i akcija za ublazavanja posljedica seizmickog hazarda, kroz smanjenje stete po osnovu izgubljenih života i povrijedenih, smanjenje cijene otklanjanja ostecenja i druge troškove.

Treba istaci da se nije dovoljno radilo na adekvatnoj institucionalnoj i kadrovskoj izgradenosti i obavijestenosti, odnosno kompetitivnosti niza subjekata uključenih u procese prostornog i urbanističkog planiranja, projektovanja, izgradnje, nadzora i donesenje odluka na upravljackom i vlasnickom nivou.

Generalna je ocjena da se obzirom na visok nivo seizmicitet prostora, kod jednog broja objekata nedovoljno vodilo računa o zaštiti od zemljotresa, jer se gradenje u protekloj deceniji odvijalo stihiski, uglavnom bez adekvatnih urbanističkih i projektantskih rjesenja. Situacija je u izvjesnoj mjeri povoljna, jer **najveći dio prostora obuhvacenog DUP-om Dubovica I predstavlja stabilan teren, sa neznatnim ogranicenjima za urbanizaciju.**

Izmjene i dopune se odnose na blok 20, tako da je po važećem DUP-u Dubovica I, teren u ovom bloku u geodetsko – morofloškoj karti obeležen u jednom dijelu – kao teren nepovoljan za urbanizaciju i kao teren sa neznatnim ograničenjima za urbanizaciju (treba računati na neke intervencije u tlu manjeg obima)

Nakon detaljnog ispitivanja terena u okviru bloka 20 obrađivač je predviđao urbanizaciju ovog bloka, a na osnovu stečenih obaveza iz GUP-a Budva- Bečići

U prilog tome dostavlja se stručna ocjena stanja terena na prostoru bloka 20:

## **GEOLOŠKE I MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE TERENA LOKALITETA DUBOVICA U BUDVI**

Pri izradi DUP-a Dubovica korišćene su geološke podloge koje su regionalnog i opšteg značaja kao i podloge iz Seizmičkih mikrorejonizacija za teritoriju Opštine Budva sa okolinom, a koje su rađene posle zemljotresa na Crnogorskem primorju 1979 godine. Kao takve ne mogu biti ograničavajućeg karaktera u smislu zabrane planirane gradnje zbog mogućih loših karakteristika lokalnog terena, ili da morfologija terena u smislu velike strmine limitira ili isključuje mogucnost planiranja urbanizacije nekog prostora.

Konkretan teren u naselju Dubovica ima morfološki strm teren koji kao takav izgrađuju sedimenti relativno povoljnih geotehničkih svojstava da bi se formirala takva strmina, što znači da na takvo strmom terenu se ne može zadržati materijal nepovoljnih fizičko-mehaničkih karakteristika. Kod nepravilnog zasijecanja padine bez istovremenog podgradijanja i obezbjeđenja formirane kosine može doći do pojave lokalne nestabilnosti u smislu odrona ili osipanja. Nosivost temeljnog tla u ovom dijelu terena je relativno velika, ali se mora voditi računa o stabilnosti uslovno stabilne padine.

U tom cilju su neophodna detaljna geotehnička istraživanja na osnovu pravilno definisanog projektnog zadatka i na osnovu Idejnog rešenja planiranog objekta, a koja će precizno definisati pojedine geotehničke sredine, hidrogeološke i mikroseizmičke karakteristike terena kao i moguće mjere sanacije i obezbjeđenja iskopa. U tom cilju se radi i poseban Projekat zemljanih radova, zaštite temeljne Jame i formiranih kosina.

Kroz izdavanje UT uslova, investitor se upozorava i obavezuje da će preduzeti sve mjere i radnje u cilju sanacije uslovno stabilnog terena ili da svojom gradnjom neće ugroziti uslovnu stabilnost predmetnog lokaliteta kao i lokaliteta i objekata u neposrednoj okolini.

U Budvi, januar.2012.godine

Andrija Delibašić, dipl.ing.geol.

GEOTEHNIKA Montenegro – Nikšić

Obrađivač predlaže: da se predavanja urbanističko tehničkih uslova za novoprojektovane objekte kao obavezan prilog dostavi elaborat geomorfoloških karakteristika tla.

### 2.1.3. HIDROLOSKE KARAKTERISTIKE

Nivo podzemne vode na nizem dijelu području Plana, koji je izgraden od drobine sa glinom deluvijalno-proluvijalne, uglavnom je manji od 4,0 m od povrsine terena, a u vrijeme hidrološkog maksimuma nivo podzemne vode se povisuje. U visim djelovima, na padinama brda Dubovica, koje grade pretežno cisti plocasti do uslojeni roznaci, bankoviti do masivni krečnjaci i uslojeni krečnjaci sa proslojcima i muglama roznaca, nivo podzemne vode ne predstavlja ogranicavajući faktor. U vrijeme intenzivnih kisa i jakih pljuskova nekoliko povremenih bujicnih vodotokova cije slivno područje grade vodonepropusne stijene (roznaci), zbog zatrpanjavanja njihovih korita nanosom, granjem, razlicitim otpadom, zemljom i sutom, zbog nestručnog zacjevljivanja i smanjivanja profila, izliva se iz svojih korita i vodom i nanosom ugrozava susjedne objekte. Ova pojava je izrazena u sjevernom dijelu područja DUP-a, gdje izlivena voda plavi pojedine parcele, a jednim djelom dotice i do Obilaznice (Ulica Zrtava fasizma) u zoni „Kamionske pijace“.

### 2.1.4. KLIMATSKI USLOVI

Neposredna blizina mora uslovljava relativno mala godisnja kolebanja temperature vazduha - godisnja temperatura amplituda iznosi samo 16,4°C. Ipak, istice se visoka temperatura ljetnjih mjeseci, u toku kojih se javlja prosjecno 25 dana sa zegama (30°C i više).

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Sr. god.
7,7	8,0	10,5	13,8	17,6	21,8	24,1	23,4	20,7	16,5	13,3	10,5	15,8

Godisnja suma padavina je relativno visoka, jer iznosi u prosjeku 1,578 mm kise (snijeg se može gotovo potpuno zanemariti).

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Sr. god.
166	174	152	119	97	62	26	35	116	173	242	217	1,57

U pogledu godisnje raspodjele padavina mogu se u osnovi izdvojiti dvije sezone: vlažna i susna, jer u periodu IV-IX padne 455 mm tj. 28% od godisnje sume, dok u periodu X-III padne 1,123 mm što predstavlja 1,2% godisnje sume.

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	God. suma
102,3	105,4	146,9	181,9	242,5	285,3	332,4	332,4	238,8	169,5	101,5	89,9	2.304,2

### VJETROVI

U Budvi duvaju tipično primorski vjetrovi te je i ovaj prostor izložen istim uticajima. Maestral duva sa jugozapada, uglavnom od aprila do novembra, a gotovo svakodnevno u ljetnjim mjesecima, kada donosi osvjezenje. Nije rijetko da maestral duva i u zimskom periodu po lijepom vremenu, jer on je najpouzdaniji znak stabilizacije vremenskih prilika.

Jugo je vjetar koji duva sa mora, donoseći kisu. Formira se u Sredozemlju. Iako je slabijeg intenziteta, prouzrokuje veće talase, te onemogućava, odnosno znatno ometa plovidbu. Ovaj vjetar ponekad duva i

Ijeti, ali je najintenzivniji na prelazu iz jeseni u zimu i iz zime u proljece. Padavine koje donosi su vrlo obilne, a ponekad je kisa i prljava uslijed prasine koja se dize cak u Africi.

Bura je hladan sjeverni vjetar koji duva uglavnom u zimskom periodu. Vrlo je jakog intenziteta (dostize brzinu od 80 km/cas). Duva po nekoliko dana, rastjerujući oblake i tako stabilizuje vremenske prilike. Najnize temperature na ovom području prouzrokovane su upravo duvanjem ovog vjetra.

## 2.1.5. OCJENA S ASPEKTA PRIRODNIH USLOVA

Sa aspekta prirodnih uslova, ovo područje ima niz povoljnosti za izgradnju i urbanizaciju.

Ravan teren ili u blagom nagibu na vecem dijelu prostora DUP-a, kao i dobra stabilnost terena su karakteristike koje idu u prilog izgradnje. Seizmicki rizik koji je na ovom području vrlo izrazen, pri planiranju i izgradnji treba svesti na prihvatljiv nivo.

Klimatski uslovi su, kao i na cijeloj teritoriji grada, povoljni za gradnju tokom cijele godine. Pri izgradnji, odnosno planiranju objekata treba voditi racuna o nepovoljnim uslovima vjetra, sunca i kise, kao i o odvodnjavanju povrsinskih voda u određenom dijelu godine.

## 2.1.6. ZIVOTNA SREDINA

### 2.1.6.1. Postojeće stanje

Postojeće stanje životne sredine predstavlja sintetizovan materijal nastao obilaskom prostora DUP Dubovica I i koriscenjem državnih dokumenata: godisnjih izvjestaja o stanju životne sredine i izvoda iz pojedinih planskih dokumenata.

Zivotna sredina obuhvata prirodno okruženje: vazduh, zemljiste, vode, biljni i životinjski svijet, pojave i djelovanja: klima, buka i vibracije, jonizujuća i nejonizujuća zracenja, pojave u geotehnickoj sredini, kao i okruženje koje je stvorio čovjek: gradovi, naselja, kulturno istorijska bastina, infrastrukturni, industrijski i drugi objekti, osobine predjela, i dr.

Pracenje stanja osnovnih segmenta životne sredine koje sprovodi Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine, a koji se odnose na vazduh, zemljiste, bioloski diverzitet kao i nivo radioaktivnosti u životnoj sredini, daje sliku stanja kvaliteta najvećeg dijela oblasti životne sredine, ali ne omogućava da se povezu uzroci, pritisci, stanje, posljedice i mјere (DPSIR) sto je zahtjev Evropske agencije za životnu sredinu (EEA)

Trenutna saznanja i raspolozivi podaci o stanju prirodnih uslova na području DUP Dubovica I navode na zaključak da su osnovni elementi prirodnih potencijala ovog prostora (vazduh i zemljiste) u određenoj mjeri i dalje očuvani, iako su intenzivnom urbanizacijom i izgradnjom objekata u posljednje vrijeme pretrpjeli izvjesne uticaje. Oni su, s jedne strane, izmjenili prirodnu fizičku područja (promjenjeno je prirodno stanje terena, prirodna stanista su zamijenile zgrade, saobracajnice, infrastrukturne mreže i objekti), a s druge strane zbog aktivnosti koje su se u njemu odvijale, uzrokovali su narusavanje izvjesnog dijela prirodnih potencijala na ovom području. Ovakvo stanje je posljedica lošeg urbanog planiranja (planski dokumenti) i nekontrolisane neplanske izgradnje koji su bili veoma agresivni za prirodne potencijale prostora DUP-a.

Imajući u vidu prethodne aktivnosti na području DUP-a, zbog sagledavanja ukupnih posljedica tih i planiranih aktivnosti na životnu sredinu (kumulativni efekat), daje se opis postojećeg stanja predmetne lokacije po odgovarajućim segmentima životne sredine.

#### 2.1.6.1.1. Stanje kvaliteta vazduha

##### Osnovne specifične zagadjujuće materije u vazduhu

U Izvjestaju o ispitivanju kvaliteta vazduha u Crnoj Gori 2007. na zalost nema Budve kao mjesta u kome su vršena ispitivanja vazduha. Stoga su u razmatranju stanja kvaliteta vazduha, imajući u vidu

slican geografski položaj, nivo urbanog razvoja, broj i položaj industrijskih objekata, položaj mernih stanica i druge karakteristike, razmatrani podaci iz susjednih gradova u kojima su ta ispitivanja vrsena. U obzir su uzeti Herceg Novi, Kotor i Bar. Mjerna mjesta su odabrana tako da reprezentuju potencijalno najopterecenije i najzagadenije djelove gradskih naselja zavisno od njihove klase uticaja.

Stacionarna stanica za kontrolu kvaliteta vazduha **u Baru** locirana je u "Domu zdravlja", pored glavne saobracajnice. Pregledom dobijenih vrijednosti imisije osnovnih zagadjujućih materija može se konstatovati slijedeće:

- Koncentracije sumpor dioksida, ukupnih azotnih oksida i dima i cadi ne prelaze zakonom propisane norme, ni kao srednje ni kao maksimalne mjesecne koncentracije (Csr. i Cmax.), niti kao Csr., Cmax. i C 95 na godisnjem nivou i daleko su niže od propisanih GVZ.
- Koncentracija prizemnog ozona, Cmax, u avgustu mjesecu prelazi GVZ.
- Sadrzaj lebdecih cestica, na godisnjem nivou, u svim mjeranjima je bio ispod GVZd .
- Sadrzaj teskih metala u lebdecim cesticama i taloznim materijama u svim ispitivanjima je bio ispod GVZd.
- Sadrzaj policikличnih aromarskih ugljovodonika PAH-s u lebdecim cesticama i kao Csr. i Cmax. znacajno prelazi GVZd.

Koncentracije specifičnih zagadjujućih materija, amonijaka, u svim ispitivanjima na ovoj lokaciji je bio znacajno ispod GVZd.

Na osnovu rezultata godisnjeg monitoringa kvaliteta vazduha u Baru može se zaključiti da je kvalitet vazduha zadovoljavajući. Visoke koncentracije policikличnih aromaticnih ugljovodonika-PAHs, ukazuju na visok stepen zagadenosti vazduha u svim naseljenim mjestima u Crnoj Gori prvenstveno od izduvnih gasova od motornih vozila koja su većinom veoma stara i bez neophodnih katalizatora, kao i na veoma los kvalitet benzina i drugih nafnih derivata. S obzirom na visoku toksicnost PAH-s i moguću kancerogenost, neophodno je preduzeti dodatne mјere na regulaciji saobracaja, prvenstveno u javnom prevozu u naseljenim mjestima.

Ovaj komentar odnosi se na sva gradska naselja u Crnoj Gori.

Stacionarna stanica za mjerjenje imisije osnovnih i specifičnih zagadjujućih materija **u Kotoru** je locirana u prostorijama robne kuce „Kamelija“ neposredno pored glavne saobracajnice na putu za Dobrotu. Na osnovu imisije osnovnih zagadjujućih materija zaključak je sljedeći:

- Rezultati svih mjerena sumpor dioksida, ukupnih azotnih oksida i dima i cadi na ovoj lokaciji bili su ispod GVZd.
- Koncentracija prizemnog ozona u avgustu kao Cmax. prelazi GVZd, a takođe i u ostalim ljetnjim mjesecima su izmjerene visoke vrijednosti prizemnog ozona.
- Vrijednosti lebdecih cestica prelaze zakonom propisane norme kao Cmax. na lokaciji u Kotoru.
- Sadrzaj teskih metala u lebdecim cesticama i taloznim materijama u toku svih ispitivanja je bio znatno ispod zakonom propisanih normi.
- Sadrzaj PAH-s u lebdecim cesticama i kao Csr. i Cmax. prelazi GVZd.

Koncentracije specifičnih zagadjujućih materija, amonijaka, u svim ispitivanjima tokom 2007.god. su bile ispod GVZd.

Kao i u slučaju komentara rezultata u Baru, kvalitet vazduha ocjenjivan na osnovu osnovnih i specifičnih zagadjujućih materija je zadovoljavajući, osim lebdeće prasine i gasova koji su posledica nepotpunog sagorijevanja izduvnih gasova i energenata, kao što je PAH-s, odnosno sekundarnih zagadivaca, prizemnog ozona.

Mjerno mjesto za uzorkovanje kvaliteta vazduha **u Herceg Novom** nalazi se u centru grada, izvan velikih saobracajnica, i uticaja industrijskog zagadenja.

Srednje i maksimalne mjesecne vrijednosti osnovnih zagadjujucih materija, odnosno Csr., Cmax. i C 95 vrijednosti sadrzaja sumpor dioksida, ukupnih azotnih oksida i dima i cadi u H. Novom na lokaciji Skupstina opštine, tokom 2007.god.bile su nize od propisanih normi:

- Maksimalna vrijednost taloznih materija bila je iznad GVZd.
- Maksimalne vrijednosti prizemnog ozona u ljetnjim mjesecima su prelazile GVZd.
- Ukupne lebdece cestice, sadržaj teskih metala u njima i u taloznim materijama u svim mjerjenjima je bio ispod GVZd.
- Sadržaj PAH-s predstavljen i kao Csr. i Cmax.bio je iznad GVZd.

U svim mjerjenjima sadržaj speificnih, amonijaka, na lokaciji Skupstina opštine u H. Novom, bio je znatno ispod GVZd.

Sadržaj fenolnih materija, nije prelazio GVZ ni u jednoj urbanoj sredini tokom godine.

Na osnovu dobijenih podataka, kvalitet vazduha u Herceg Novom može se ocijeniti kao veoma dobar.

Uporedni pregled Csr i Cmax sumpor dioksida, ukupnih azotnih oksida, ukupnih lebdecih cestica, dima i cadi **u Baru** u periodu 1999. - 2007. generalno pokazuje niske vrijednosti i uglavnom opadajući trend pa je vjerojatno da je takva situacija i **u Budvi**.

### **Ostale zagadjujuce materije u vazduhu i vidovi zagadenja**

Karakteristican izvor zagadjenja vazduha su pozari cetinarskih sumi i drugog mediteranskog rastinja, cesti u ljetnjem periodu godine.

Tokom gradevinske sezone, koja osim u ljetnjem periodu, traje manje vise tokom cijele godine prisutno je zagadivanje vazduha prasnom koja se dize prilikom iskopa zemljista i od rasipanja gradevinskog materijala i suta. Vazduh se pri ovim radovima zagaduje i izduvnim gasovima iz gradevinskih masina i vozila koja dovoze gradevinski materijal.

Desavaju se i zagadjenja vazduha sa udaljenih oblasti, kao na primjer pustinjskim saharskim pijeskom, donesenim vjetrom ciklonskih frontova i stalozenim kisom koja ih prati. Navedeni izvori zagadjenja nisu zabrinjavajuceg obima, iako nije utvrđena velicina emisije polutanata. Njihov efekat na stanje kvaliteta vazduha je veoma mali, zbog velike moci samopreciscavanja atmosfere ovog prostora.

### **Sadržaj teskih metala i PAH-s u ukupnim lebdecim cesticama**

Ispitivanja teskih metala u lebdecim cesticama, prikazanih kao srednje i maksimalne izmjerene godisnje vrijednosti, ukazuju da sadržaj olova ni u jednom ispitivanju cak ni kao maksimalna vrijednost **na mjernim stanicama ne prelazi GVZd ni u jednom naseljenom mjestu u Crnoj Gori**.

**Sadržaj kadmijuma nije naden ni u jednom naseljenom mjestu.**

**Sadržaj zive** koja je takođe ispitivana u lebdecim cesticama **nije naden ni u jednom uzorku.**

**Vrijednost sadržaja arsena, nikla, bakra, cinka i mangana u lebdecim cesticama ni u jednom od ispitivanja, ni na jednoj od lokacija nije prelazila GVZd.**

**Sadržaj PAH-s kao srednje godisnje vrijednosti je znacajno prelazio propisanu vrijednost za GVZd od 0,1ng/m<sup>3</sup> (racunata za Benz -a- pyren- norma preuzeta iz pravilnika RS) na svim mernim mjestima.**

**Sadržaj teskih metala u taloznim materijama**

Nadjeni sadrzaj srednjih i maksimalnih koncentracija **kadmijuma u lebdecim cesticama znacajno je nizi od propisanih GVZd u svim naseljima u Crnoj Gori.**

#### **Maksimalna koncentracija olova na Primorju je ispod GVZd.**

Talozne materije su analizirane i na sadrzaj **arsena, zive, nikla, bakra, cinka i mangana. Izmjerene vrijednosti su niske**, ali vazno je napomenuti da u Crnoj Gori ne postoje norme za ove teske metale.

#### **Kvalitet padavina**

Padavine se sakupljaju i analiziraju kao mjesecni uzorci. To je jedan od razloga sto se u uzorcima **ni u jednom slucaju ne javlaju "kisjele" padavine.**

**Nadene niske koncentracije teskih metala ukazuju na relativno cistu atmosferu Crne Gore, time i podrucja Budve.**

**Mineralizacija je nesto povecana u odnosu na prosjek kontinentalnih kisa, sto je u najvecoj mjeri posljedica uticaja blizine morske vode na mjerna mjesta.**

#### **2.1.6.1.2. Stanje kvaliteta zemljista**

U Izvjestaju o ispitivanju sadrzaja opasnih i stetnih materija u zemljistu u 2007. u opstini Budva su vrseна ispitivanja na cetiri lokacije. Dvije su u blizini frekventnih saobracajnica (jedna na samoj raskrsnici, a druga 200 m od nje), a dvije su u blizini trafostanica (jedna pored trafostanice, a druga na 200 m udaljenosti). Obradivacu nijesu poznate tacne lokacije ovih ispitivanja. Bez obzira na ovu cinjenicu mogu se usvojiti izvjesne analogije i za prostor DUP-a dubovica I. Ispitan je sadrzaj neorganskih polutanata - toksicnih metala (olovo, cink, bor, kadmijum, bakar, nikl, hrom, ziva, kobalt, molibden, arsen, ukupni fluoridi, lalo pristupacni fluoridi) i organskih toksikanata (kongeneri PCB - polihlorovani bifenili, polihlorovani trifeni, PAH - policiklicni aromaticni ugljovodonici, organokalajna jedinjenja, pesticidi). Uz saobracajnice je konstatovan sadrzaj nikla, dok je sadrzaj ispitivanih organskih organskih jedinjenja ispod MDK. Na lokaciji uz trafostanicu koncentracija PCB - aroclora 1260 prevazilazi MDK od 0.004 mg/kg.

Veliki broj gradilista zahtjeva prisustvo znacajnog broja gradevinskih masina i vozila za dopremanje gradevinskog materijala i odvoz iskopane zemlje i suta. Uoceno je da iz pojedinih vozila **cure maziva i gorivo, a ima i pojava ispustanja potrošenog motornog ulja na samom gradilistu, kao i bacanja ambalaze od maziva, sto dovodi do prodiranja stetnih i opasnih materija u zemljiste.** Na lokaciji nekadasnje kamionske pijace je takođe niz godina tlo zagadivano na slican nacin.

#### **2.1.6.1.3. Stanje kvaliteta povrsinskih voda**

Na području DUP-a Dubovica I ima nekoliko povremenih bujicnih povrsinskih vodotokova, a rijeka Grdevica protice uz samu sjeveroistocnu granicu plana. Obradivacu nije poznato da su vrsena ispitivanja kvaliteta povrsinskih bujicnih tokova na području grada Budve.

Pregledom korita i obala navedenih vodotokova uoceno je da se u koritima nalaze divlje deponije cvrstog komunalnog otpada, gradevinskog suta, razlicitih vrsta plasticne i metalne ambalaze (od boja, maziva, prehrambenih proizvoda i dr.).

**Povrsinskim oticanjem i spiranjem sa okolnih povrsina i saobracajnica u ove vodotokove dospijevaju razlicite materije: maziva i gorivo, potrošeno motorno ulja, razlicite stetne i opasne materije natalozene na saobracajnicama nastale iz izduvnih gasova motornih vozila, habanjem pneumatika i povrsinskog sloja saobracajnica.**

**Postoje indicije da se u neje vodotokove ispuštaju i feklane vode.**

Pravo hidrolosko stanje Grdevice i drugih vodotokova nije poznato. Mikrobioloski i hemijski parametri kvaliteta vode se ne ispituju. **U gornjem djelu Grdevica i bujicni tokovi uglavnom**

**proticu kroz nenastanjeni predio i vjerovatno su cisti, da bi tek nizvodno, kroz naseljeni dio primili opterecenja otpadnim vodama, tako da ovi vodotokovi ucestvuju u zagadenju priobalnog mora.**

Bujicni tokovi sa kopna, sami po sebi, ne mogu se smatrati zagadivacima mora. Oni su sezonskog karaktera ijavljaju se u periodu jakih kisa i naglog topljenja snijega. U tim periodima pretvaraju se u **zagadivace morske vode, s obzirom na nekontrolisano i prekomjerno odnosenje samonikle vegetacije i nanosa sa njihovih oboda, raznoraznog bacenog otpada i ispustenih otpadnih voda u njihova korita.**

#### 2.1.6.1.4. Stanje kvaliteta podzemnih voda

Tesko je dati bilo kakve podatke o stanju kvaliteta podzemnih voda. Nije poznato da postoje ispitivanja kvaliteta podzemnih voda na prostoru DUP-a, ali **postojanjem zagadenja povrsinskog sloja zemljista izvjesno je da postoji i zagadenje podzemnih voda procjedivanjem iz zagadenog tla.**

Obradivac nije poznato da li na području plana postoje objekti koji nijesu prikljeceni na javnu kanalizacionu mrežu. Ukoliko ih ima onda se odvodenje fekalnih voda vjerovatno vrši preko septickih jama. Nije poznato da li su neke od njih izgradene kao propusne. **Ako postoje propusne septicke jame, preko njih zagadjuće materije dospievaju i u podzemne vode.**

**Podzemne vode oticu prema moru i na taj nacin zagadenja mogu dospjeti u more,** svakako jedan od najvažnijih prirodnih resursa Budve. Povoljnu okolnost predstavlja geoloski sastav terena jer omogućuje izvjestan stepen filtracije.

#### 2.1.6.1.5. Buka i vibracije

Obradivac nema saznaja o tome da se na području DUP-a vrše ispitivanja nivoa buke ili vibracija. Stoga je u razmatranju koriscena analogija sa naseljima i lokacijama sličnih urbanih i saobracajnih karakteristika.

**Najznačajniji izvori buke na prostoru plana su od prevoznih sredstava u drumskom i vazdusnom saobracaju i od rada gradevinskih masina. Buka potice od rada motora sa unutrasnjim sagorjevanjem i od nepropisne upotrebe zvučnih signala.** Povecan broj vozila tokom turisticke sezone dovodi do visih nivoa buke cak i u noćnim satima. U saobracaju još uvijek ucestvuje znacajan broj starijih vozila koja stvaraju vecu buku od vozila novije generacije. **U ljetnjem periodu povecan je nivo buke i od muzickih uredeja iz ugostiteljskih objekata.**

**Najbitnije vibracije poticu od kretanja teskih motornih vozila i gradevinskih masina i od rada gradevinskih masina.** Teska motorna vozila se po pravilu kreću obilaznicom (Ulica Zrtava fasizma). U ostalim dijelovima područja DUP-a teska motorna vozila se kreću najčešće zbog dopremanja gradevinskog materijala i odvozenja iskopane zemlje i suta. **Pri iskopu poluvezanih stijena, kao i pri rusenju objekata, gradevinske masine pored velike buke stvaraju i intenzivne vibracije.** One se najviše osjeti u najbližim objektima.

#### 2.1.6.1.6. Stanje radionuklida

U Izvjestaju o ispitivanju sadržaja radionuklida u Crnoj gori u 2007. konstatuje se da je **sadrzaj u vazduhu, padavinama, morskoj vodi, vodi Skadarskog jezera, u morskim indikatorskim organizmima, zemljistu, vodi za pice, stocnoj hrani i gradevinskom materijalu ne prekoracuje maksimalno dozvoljene vrijednosti.**

Kada su u pitanju radionuklidi **u zemljistu visegodisnji rezultati ispitivanja sadržaja ukazuju da je sadržaj radionuklida u Crnoj Gori i dalje na nivou prirodnih vrijednosti, cak i za  $^{137}\text{Cs}$ ,**

radionuklid porijeklom iz cernobiljske katastrofe, koji ima vrijednosti među najnajnizima u okruzenju, narocito ako se posmatra evropskim okvirima.

**Nivo prirodnog zracenja je na takvom nivou da svi statisticki pokazatelji ukazuju da se vrijednosti apsorbovane doze gama zracenja odrzavaju na istom nivou vec niz godina, sa varijacijama koje su uobicajene, te da ne postoji ni jedan pokazatelj koji bi upucivao na bilo kakvu bitniju promjenu globalnog ili loklanog karaktera.**

**Radiosko opterecenje stanovnistva, kao posljedica izlaganja radonu u boravistim prostorijama (stambeni i radni prostori), bitno je ispod nivoa za koji se smatra da nosi povecani rizik.**

**Sadrzaj radionuklida u uzorcima gradevinskog materijala, porijeklom od domacih i stranih proizvodaca, stalno se ispituje i on je na zadovoljavajucem nivou.** U pojedinim slucajevima ranijih godina pojavili su se izuzeci, sto govori o potrebi stalnog ispitivanja

#### 2.1.6.1.7. Stanje biodiverziteta, stanista i predjela

Biodiverzitet na području DUP-a karakterisu uslovi vec poluprirodnog predjela i nestanka prirodnih stanista sa ogranicenom florom i faunom, koja je izmjenjena i adaptirana urbanim uslovima života. Urbanizacijom i izgradnjom prostora unijete su nove neautohtone biljne vrste, cime je izmjenjen i biodiverzitet biljnih i životinjskih vrsta. Stanista nekih životinjskih vrsta su nestala, a nova su nastala, tako da su promjenjeni uslovi stanista stvorili i nov biodiverzitet, nastanjivanjem nekih novih životinjskih vrsta prilagođenih uslovima novih stanista u urbanom predjelu.

##### **Flora**

Od nekada bujnog kompleksa sumske sastojine *Orno - Quercetum ilicis*, o cemu govori i ime brda Dubovica, danas je na prostoru DUP-a ostalo vrlo malo. Vegetacija na padinama brda Dubovica predstavljena je makijom u kojoj se nailazi na pojedinacne primjerke visokog zelenila kako liscara tako i cetrinara. Na padinama koje su podlozne eroziji zasadjen je bor kao mjera antierozivne zaštite. Znacajni predstavnici biodiverziteta flore su i ostaci nekadasnijih maslinjaka sacuvani kao pojedinacni primjeri ili manje grupe. Na urbanizovanom dijelu područja DUP-a gotovo da nema starog vegetacionog pokrivača, vec je prirodni teren izmijenjen i zasadena je nova vegetacija u kojoj ima i autohtonih i introdukovanih vrsta.

##### **Fauna**

Na području plana, uoceno je prisustvo pojedinih zasticenih vrsta (slijepi misevi, kornjace, neke vrste ptica) za koje bi trebalo utvrditi eventualna stanista, brojnost jedinki i druge podatke od znacaja za biodiverzitet i ispitati koje sve zasticene vrste postoje na ovom području.

##### **Predjeli**

Teritorija DUP Dubovica I sa kontaktnim zonama predstavlja prostor u kome je kontinualno vrsena promjena predjela, od prvobitnog, preko kultivisanog ruralnog predjela sa bastama, vinogradima i maslinjacima i kasnije semiurbanog, do skoro potpuno urbanog predjela. U ovom segmentu prirode na ovom prostoru desavaju se i najveće promjene. Samo djelovi brda Dubovica još uvijek imaju osobine prirodnog predjela.

#### 2.1.6.1.8. Stanje geodiverziteta

Na prostoru plana nijesu konstatovane rijetke geoloske pojave i formacije, fosilni ostaci ili speleoloski objekti koji bi bili od znacaja za geodiverzitet.

## 2.1.6.2. OCJENA STANJA

Zagadenja vazduha na području DUP-a vezana su za komunalne probleme i saobracaj, koji izduvnim gasovima znacajno zagaduje atmosferu.

U gotovo svim naseljima Crne Gore uocava se i znacajno povecanje koncentracije prizemnog ozona-oksidanasa koji je direktna posljedica fotohemiskog smoga, odnosno posljedica uticaja UV radijacije na smog koji se stvara zbog povecane frekvencije saobracaja. To upravo potvrđuje konstataciju da slika o kvalitetu vazduha nije potpuno realna, posebno ne u centralnim djelovima gradova pored frekventnih saobracajnica.

Zbog izostanka mjerjenja u Budvi tokom 2007. godine, a na osnovu analogije sa susjednim Kotorom, Barom i Herceg Novim generalno se može ocijeniti da je kvalitet vazduha u Budvi dobar.

Koncentracije teskih metala u taloznim materijama ispod propisanih GVZd pa je sa ovog aspekta stanje životne sredine dobro.

Ista konstatacija vazi i kada je u pitanju kvalitet padavina.

Utvrđeni sadržaj kongenera PCB, polihlorovanog bifenila (aroclora 1260) koji je u blizini jedne trafostanice u Budvi iznad MDK, dospijevanje u zemljiste potrošenog motornog ulja, materija iz izduvnih gasova motornih vozila, ali i drugih opasnih i stetnih materija zbog neadekvatnog odlaganja cvrstog i tehnog otpada ukazuju na to da zemljiste, vec trpi odredena zagadenja.

Površinske i podzemne vode kao i zemljiste vec trpe pritisak od određenih zagadenja. Kako područje DUP-a predstavlja kontaktnu zonu rijeke Grdevice, zagadenja ovih voda dospijevaju i u najosjetljiviji i najvredniji prirodni resurs Budve, more. Stoga je vrlo hitno preuzimanje preventivnih mjera u ovom segmentu životne sredine neophodno.

Nivo buke i vibracija vjerovatno prelazi granične vrijednosti u pojedinim dijelovima dana, a ima i godišnje oscilacije, imajući u vidu povecanje tokom turističke sezone. Može se ocijeniti da je generalno na području DUP-a nivo buke i vibracija nizak, uz povremena prekoracenja dozvoljenog nivoa.

Sa aspekta radioloske ispravnosti stanje u Crnoj Gori, time i u Budvi i na području DUP-a je povoljno. Stanje biodiverziteta i stanista i predjela ukazuje na potrebu proučavanja biodiverziteta zivog svijeta Budve kao vaznog elementa životne sredine, ali i vaznog faktora u turističkoj promociji Budve.

Predjeli su dio životne sredine u kome se na ovom prostoru desavaju se i najveće promjene. Promjene se dogadaju vec dugi niz godina i one su neminovne jer se desavaju u neposrednom okruzenju gradskog prostora. Predio koji obuhvata područje DUP-a polako ali sigurno poprima osobine cisto urbanog predjela, ali sa akcentima prethodnih faza.

Stanja životne sredine sumarno posmatrano može se ocijeniti kao povoljno, ali se uocavaju određeni pritisci i negativne pojave koje ukazuju na urgentno rjesavanje problema koji dovode do ovih pojava i na obavezno uspostavljanje monitoringa životne sredine, kako zbog njenog ocuvanja za sadasnje i buduce stanovnike ovog prostora tako i zbog turizma, jer ugrozena životna sredina nepovoljno utice i na razvoj turizma.

## 2.2. URBANISTICKE KARAKTERISTIKE POSTOJECEG STANJA

Kao osnovna namjena posmatranog područja istice se stanovanje, koji prema nacinu gradenja obuhvata jednoporodicne, viseporodicne i visestambene objekte, a prema namjeni: stanovanje, stanovanje sa apartmanima i stanovanje sa komercijalnim djelatnostima. Po rubnim dijelovima područja locirani su objekti vece spratnosti i zone vece gustine izgradenosti. Viseporodicno i visestambeno stanovanje dominira u istočnom dijelu, uz Ul. Zrtava fasizma („Obilaznicu“). Centralni dio područja obuhvata zonu srednje gustine sa individualnim stanovanjem. Veci dio ovog fonda je obuhvacen prethodnim planovima. Od javnih objekata postoji samo objekat JP Vodovod u sjevernom dijelu područja i Gradska pekara u južnom dijelu plana. Kao posebna kategorija isticu se privatni objekti javne namjene - Sportska hala „Rea“.

Ovakvi objekti jednoporodicnog stanovanja predstavljaju „stari“ stambeni fond - objekti obuhvaceni planom iz 1974.godine i prostire se duz podnozja brda Dubovica. Spratnost se kreće od Su+P - Su+P+1+Pk. Sutereni i prizemlja objekata us saobracajnice su uglavnom namjenjena komercijalnim djelatnostima. U skorijem periodu doslo je do intenzivne neplanske gradnje, povecanja gabarita i spratnosti objekata. Kvalitet izgradjenog fonda je dobar, ali se zbog povecane gustine naseljenosti pojavio problem parkiranja (narocito u ljetnjem periodu), kao i problem nedovoljnog rastojanja izmedu objekata. Parkiranjem vozila uz saobracajnicu znatno su ugrozeni koridori planiranih saobracajnica i otezan je pristup vozilima komunalnih servisa. Povrsine sa zelenilom su svedene na minimum, a na pojedinim dijelovima javlja se problem pristupa do objekta. Ovu intenzivnu gradnju nije pratio odgovarajuci razvoj infrastrukture, pa su u turistickoj sezoni znatno naruseni standardi stanovanja.

Uz Ul. Zrtava fasizma („Obilaznicu“) su prethodnim planom predvideni viseporodicni i visestambeni objekti. U centralnom dijelu područja istice se viseporodicno stambeno naselje sa objektima u nizu. Ova zona velike gustine stanovanja u potpunosti je realizovana prema UP „Pod Dubovicom II“. Otvoreni blok na jednistvenoj parceli sadrzi lamele paviljonskog tipa spratnosti P+1 - P+2. Izmedu lamela uredjene su zelene i slobodne povrsine, sa izdvojenim prostorima za sportske aktivnosti i parkiranje. U prizemlju stambenih objekata ima i poslovnih prostora namjenjenih ugostiteljstvu, zanatstvu i trgovini. Neplanskom nadogradnjom i prosirenjem gabarita objekata kako u samom naselju, tako i u okolnim jednoporodicnim objektima, doslo je do povecane gustine stanovanja i samim tim i do problema sa parkiranjem.

Naselje „Golubovina“ smjesteno je, takođe, uz „Obilaznicu“. I ovo naselje je obuhvaceno starim planom i obuhvata 12 individualnih stambenih zgrada spratnosti P+3+Pk - P+4+Pk. Izmedu slobodnostojecihi lamela relizovani su prostori za djecu, kao i uredjene zelene i pjesacke povrsine. Vecina korisnika ovih jedinica neplanski je prosirila stambene gabarite i tako narusila propise minimalnog rastojanja izmedu objekata. Kao i kod prethodno analiziranih stambenih naselja, javlja se problem parkiranja.

Naselje „Dubovica Lux“ sa visestambenim objektima se nalazi u sjeverozapadnom dijelu plana, novijeg je datuma i uradjeno je planski. Objekti prate prirodnu liniju terena, dobrog su kvaliteta i komunalne opremljenosti. Ovu zonu srednje gustine stanovanja karakterise spratnost Su+P+3+Pk. Iako je prostor sa sjeverozapadne strane u popunosti okruzeno lokalnom srednjom i visokom vegetacijom, unutar naselja su uocene i uredene slobodne i zelene povrsine. Objekti na visim kotama nemaju obezbjeden kolski prilaz, a cijelo naselje nema obezbjedena potrebna parking mjesta.

Sa sjeverne strane naselja „Dubovica Lux“ nastavlja se prostor koji je vecim dijelom neizgraden. U ovoj zoni su smjesteni javni objekat JP Vodovod, skladisa i komercijalni objekti. Neplanski su izgradjeni substandarni prizemni stambeni objekti - barake. Ova neodrzavana zona, zapustene parcele i samonikla vegetacija znatno narusava izgled prostora uz glavnu saobracajnicu.

U jugozapadnom dijelu područja postoji Gradska pekara. Ovu servisnu zonu po prethodnom planu cine proizvodno-prodajna jedinica pekare i TS 35/10 kV. u kompleksu Pekare je niz niskih objekata

spratnosti P do P+1. Od objekata javne namjene se svojim gabaritom istice Sportska hala „Rea“. Ovaj prizemni objekat smjesten je u južnom dijelu plana.

Sjeverna strana plana, do korita rijeke Grdevice, vecim dijelom je zeleni pojas. Zona je vecim dijelom neizgradena i pod voćnjacima, makijom i sumom. Prethodnim planom ovaj prostor je predviđen kao sportsko-rekreativna zona, koja do sada nije realizovana. Tackasto su raspoređeni objekti niske spratnosti, malog gabarita i losijeg kvaliteta. Manji dio ovog stambenog fonda je stalno nastanjen, a ostatak čine objekti za odmor.

Najznačajnija saobracajnica ovog područja je Ulica Zrtava fasizma - „Obilaznica“, koja se proteže istočnim dijelom plana. Predstavlja granicnu liniju između dijelova DUP-a Dubovica I i Rozino I i Dubovica II. Parkiranjem vozila neposredno uz saobracajnicu i nepostojanjem definisanih regulacionih linija znacajno je ugrozeno kretanje motornih vozila i kretanje pjesaka. Od glavne trase odvajaju se ulice nizeg reda koje vode do svih dijelova analiziranog područja. Problemi kolskog pristupa javljaju se u zonama visestambenog stanovanja, jer je parkiranje predviđeno po obodu bloka. Unutar ovih naselja je otezan pristup i komunalnim vozilima. Izgradnja sekundarne saobracajne mreže cesto kasni u odnosu na izgradnju objekata, tako da izgradene saobracajnice u nekim djelovima odstupaju od planski predviđene trase, prilagodavajući se izgradenim objektima.

Osnovna karakteristika cijelog područja je obodno zelenilo. Sa zapadne strane plana nalazi se brdo Dubovica obrasio makijom i rijetkom sumom. Uredene zelene povrsine javljaju se unutar planski izgradenih naselja „Dubovica II“, „Golubovina“ i „Dubovica Lux“. U okvirima urbanistickih parcela sa jednoporodičnim stambenim objektima, kod kojih je manja zauzetost, javljaju se baste i voćnjaci. Ovakvih privatnih zelenih povrsina najviše ima u sjevernom dijelu plana, u okviru vikend naselja.

## 2.2.1. OCIJENA STANJA

Analizom područja uoceno je da su objekti na vecem dijelu lokacije solidnog kvaliteta, dok se u sjevernim dijelovima isticu grupacija dotrajalih objekata. Na pojedinim mjestima je prevelika gustina izgradenosti, bez minimuma standarda slobodnih i zelenih povrsina, a parkirana vozila smanjuju prohodnost saobracajnica. Glavni problem cijelokupnog prostora je nepostojanje dovoljne kolicine parking prostora za mirujući kolski saobracaj.

U toku najintenzivnijeg koriscenja prostora, u toku ljetnjih mjeseci, saobracajno rjesenje unutar plana ne odgovara naraslim kapacitetima i potrebama analiziranog područja. Такode, diobom vecih

## 2.3. NUMERICKI POKAZATELJI POSTOJECEG STANJA I OCJENA SA ASPEKTA POSTOJECEG KORISCENJA ZEMLJISTA

U području DUP-a Dubovica I se gradi stalno i intenzivno tako da se i podaci o realnom postojećem stanju menjaju iz mjeseca u mjesec. Prikazani podaci obrađeni su na osnovu nekoliko obilazaka terena tokom 2008. godine.

**Tabela 9 : Postojeće koriscenje zemljišta**

TIP KORIŠĆENJA ZEMLJIŠTA	POVRŠINA (m <sup>2</sup> )	% OD UKUPNOG
stanovanje	93422	15,33
stanovanje sa apartmanima	12682	2,04
stanovanje sa komercijalnim djelnostima	5459	0,88
apartmani	2011	0,32

DUP Dubovica I u Budvi – izmjene i dopune

kampovi i autokampovi	1961	0,31
komercijalne djelatnosti	9290	1,49
sportski tereni	2791	0,45
komunalni objekti i povrsine	2971	0,48
baste, potkunjice, njive i voćnjaci	16668	2,68
garaze	1022	0,16
skladista i magacini	18385	2,95
neuredeno zelenilo	59001	9,47
uredene zelenilo	8918	1,43
sume	278135	44,64
jaruge	38251	6,14
privremeni vodotokovi	11668	1,87
slobodne povrsine	13826	2,22
saobracajne povrsine (ulice, prilazi, uredeni i neuredeni parkinzi, trotoari)	32745	5,26

609204 100,00

Ukupno DUP:

pod objektima	118802
BRGP	189919
indeks zauzetosti (NETO)	0,24
indeks izgradenosti (NETO)	0,38

indeks zauzetosti (BRUTO)	0,19
indeks izgradenosti (BRUTO)	0,31



### **3. STEČENE URBANISTIČKE OBAVEZE**

### **3.1. IZVOD IZ GUP PRIOBALNOG POJASA OPSTINE BUDVA ZA SEKTOR: BUDVA - BECICI IZ 2007. GODINE**

Generalnim urbanistickim planom priobalnog pojasa opštine Budva za sektor: Budva - Becici obuhvaceni prostor je podijeljen na dvije urbanisticko cjeline: Budvu sa 14 podcjelina i Becice sa 4 pocjelina. Prostor DUP "Dubovica I" se nalazi u urbanistickoj cjelini Budva u okviru podcjeline Dubovica.

**Generalni Urbanistički plan priobalnog pojasa Budva – Bečići, na dijelu kojem pripada blok 20 predviđena je – površina za sport i rekreatiju sa turističkim i stambeno – poslovnim sadržajem. Preklop karte plan namjene površina sa važećim planom DUP-a Dubovica I, dat je u grafičkom prilogu**

#### **3.1.1. STANOVNISTVO I DRUGI KORISNICI PROSTORA1**

**Tabela 10:** Projekcije stavnog stanovništva i broja korisnika prostora koji svoje potrebe

	<b>Budva</b>	
	<b>2011.</b>	<b>2021.</b>
1. Stalno stanovništvo	14200	17200
2. Stanovi za izdavanje	4535	5075
3. Stanovi za odmor i rekreat.	13140	14830
4. Stanovi za obavljanje djelatnosti	1700	2230
<b>Svega</b>	<b>33575</b>	<b>39335</b>

Opredjeljenje GUP za vremenski horizont za koji se radi plan je 2015. godina, tako da je previdjeno da u Budvi 2015. bude smjesteno 35.000 korisnika prostora sa nomenklaturom datom u gornjoj tabeli.

Na osnovu dosadasnjeg iskustva i brojnih istraživanja na ovu temu, opredjeljujemo se za slijedeće velicine (ovo se odnosi na kolektivnu stambenu izgradnju srednjih i visokih gustina):

- Prosječna porodica - 3,5 clana  
Bez obzira sto prema popisu iz 2003. velicina prosječne porodice iznosi 3,09 za opštinu Budva, zbog rasprostranjenog koriscenja stanova za turističku djelatnost, opredjeljujemo se za vecu prosjecnu porodicu, pored ostalog i zbog povecanja standarda stanovanja.
- Prosječan stan  
Ovdje se parametri iskazuju u bruto povrsini, koja pored neto stambenih povrsina sadrži i zajedničke prostorije, komunikacije i tehničke prostorije. Tako dobijeni neto korisni prostori zgrade moraju se uvecati za oko 10% sto cini unutrasnje konstruktivne elemente i omotac zgrade, da bismo dosli do bruto stambenih povrsina.  
Zavisno od zeljenog standarda, koji se obično iskazuje u tri kategorije (nizi, srednji i visi), prosječna bruto povrsina stana, za prosječnu porodicu od 3,5 clana, iznosila bi:
  - za nizi standard stanovanja -  $81,0 \text{ m}^2$  BRGP
  - za srednji standard stanovanja -  $95,0 \text{ m}^2$  BRGP
  - za visi standard stanovanja -  $110,0 \text{ m}^2$  BRGP

### 3.1.2. TIPOVI STANOVANJA I URBANISTICKI PARAMETRI<sup>2</sup>

Tip stanovanja	Budva	Proc. ucesca
1. Individualna-niska stamb. izgradnja	od 100 - 140 st/ha	10%
2. Prelazni tipovi-srednja gustina	od 160 -220 st/ha	40%
3. Kolekt. st. izgr.-vece gustine	od 240 st/ha-400 st/ha	40%

GUP, str.121

isto, str. 131 i

Razvoj Budve u poslednjih dvadesetak godina tekao je, bar u sferi stanovanja (a indirektno i sferi nekih vidova turizma), potpuno drugacije nego sto je to preporucivano normativima iz urbanistickih planova. To je i razlog da se kroz preporuke za izradu planova nizeg reda (DUP-ovi, UP-ovi i dr.), kao i kroz preporuke za dalju izgradnju, **moraju preispitati svi urbanisticki normativi koji uobicajeno vaze i primjenjuju se za vecinu gradskih naselja.**

**Tabela 12:** Osnovni urbanisticki parametri koji ce se primjenjivati kroz izradu planske i projektne dokumentacije (DUP-ovi, UP-ovi i sl.)

br.	namjena prostora u planu	indeks zauzetosti parcele (plot ratio) ip	indeks izgradenosti (ig)=brgp/ ip	tip naselja (napomene)
1.	kuce za odmor	do 0,2	0,3 - 0,4	sira seoska zona i sl.
2.	seoske zgrade u grupaciji	do 0,3	0,6 - 0,9	selu u zaledu
3.	ambijentalna izgradnja - stanovanje (vile) - turizam	do 0,2 do 0,25	do 0,4 do 0,75	zone ambijentalne izgradnje
4.	stanovanje malih gustina (SM)	do 0,4	1,0 - 1,2	gradska naselja
5.	stanovanje srednjih gustina (SS)	do 0,5	1,6 - 1,8	gradska naselja
6.	stanovanje vecih gustina (SV)	do 0,6	3,0 - 3,5	gradska naselja
7.	mjesovite zone (SMN): - stanovanje - komercijalni sadrzaji	do 0,6	4,0 - 4,5	gradska naselja
8.	mjesovite zone turisticko-rezidencijalne	tur. do 0,4 rez (st) do 0,5	1,2 - 1,4 1,6 - 1,8	gradska naselja i urbanizovane zone
9.	centralne gradske zone: poslovanje i hoteli	do 0,6	4,0 - 4,5	gradska naselja (za hotele konsultovati Pravilnik)
	zone rekonstrukcije i obnove	do 0,6	3,0 - 3,5	gradska naselja

Vazne napomene:

- Navedeni parametri obuhvataju tipicne slucajeve namjene prostora u gradskim i seoskim naseljima kao i izgradnju u novoformiranim ambijentalnim cjelinama. Parametri se odnose na pojedinacne urbanisticke parcele i ne obuhvataju kolske saobracajnice i zajednicko blokovsko zelenilo. U svim slucajevima treba postovati i ostale uslove koji vaze za postavljanje objekata na parceli, kao sto su: odnos prema susjedu, insolacija stambenih objekata i prostorija, zaklanjanje pogleda i sl.
- Za ostale, netipicne slucajeve, potrebna je odredena analiza od strane obradivaca planske dokumentacije (DUP, UP i sl.) koja ce se oslanjati na Projektni zadatak i na gore navedene pokazatelje.
- Za specificne objekte i komplekse posebnih namjena, kao sto su: skole, djecje i zdravstvene ustanove, zatim hoteli i turistica naselja, treba koristiti i odgovarajuce propise kojima se regulise izgradnja navedenih sadrzaja.

### 3.1.3. SAOBRACAJ

Rangiranje mreže ulica dato je u pet kategorija: magistralni putevi, obilaznice, interne obilaznice, sabirne ulice, stambene ulice, pjesacke staze i setalista uz obalu.

VRSTA SAOBRACAJNICE	BUDVA			PROFILI SAOBRACAJNICE KROZ BUDVU
	Duzina	Sirina	Povrsina	
INTERNE OBILAZNICE				
a. Postojece	3302 m	10,5 m	34671 m <sup>2</sup>	1,5 + 7,0 + 2,0 = 10,5 m (trotoar + dvije kolovozne trake)
b. Planirane (u Budvi "Grdevica")	2186 m	10,5 m	22953 m <sup>2</sup>	
SABIRNE ULICE				
a. Postojece	5600 m	10 m	56000 m <sup>2</sup>	
b. Planirane	3356 m	10 m	33560 m <sup>2</sup>	
STAMBENE ULICE				
a. Postojece	6706 m	9 m	60354 m <sup>2</sup>	
b. Planirane	4764 m	9 m	42876 m <sup>2</sup>	
PJESACKE STAZE	1252 m	4 m	5008 m <sup>2</sup>	

### 3.1.4. TRGOVINA I USLUZNO ZANATSTVO

#### zanatstvo

Tabela 14: Normativi za trgovinu i usluzno

Struktura	BGP	Pkomp.
- trgovina - prodajni prostor	1,2 m <sup>2</sup> /st *	2,8 m <sup>2</sup> /st.
- trgovina - skladista	0,4 - " -	1,6 - " -
- usluzno zanatstvo	0,3 - " -	0,6 - " -

(\*) odnosi se na stalno stanovnistvo

Znacajan razlog sto se pri dimenzionisanju trgovinskih kapaciteta ide na pokazatelj povrsine po stalnom stanovniku je velika razlika u potrebama izmedu zimskog i ljetnjeg perioda, pa se preporucuje da se ljetnji kapacitet trgovine poveca produzenim radnim vremenom, i angazovanjem sezonske radne snage, gdje je to moguce. Inace su i primjenjeni normativi nesto veci nego sto je to uobicajeno, da bi se i na taj nacin povecali kapaciteti zbog sezonskog pritiska.

### 3.1.5. PREDSKOLSKE USTANOVE

Sadasnji obuhvat<sup>4</sup> kontingenta predskolske djece (1403 djeteta) Javnom predskolskom ustanovom „Ljubica Jovanovic-Mase”, sa odjeljenjima u Budvi, Svetom Stefanu i Petrovcu, manji je od polovine (638 djeteta), a ta djeca dolaze samo iz gradskih naselja opštine. Kapacitet i kvalitet objekta djecjeg vrtica u Budvi su krajnje supstandardni jer je on predviden za smjestaj 145 djece, a trenutno je u istom upisano 471 dijete, sto je preko 3 puta vise od predvidenog kapaciteta. Stoga je za 2007. godinu predvidena izgradnja novog objekta djecjeg vrtica u Budvi u naselju Dubovica, a on ce imati kapacitet

<sup>3</sup> isto, str. 143 i 149

<sup>4</sup> isto, str. 53

za prijem i smjestaj 220 djece (120 djece uzrasta od 3 do 6 godina i 100 djece u jaslicama).

S obzirom na sadasnje kapacitete drzavnih ustanova u oblasti predskolskog staranja, potencijali za povecanje kapaciteta se mogu naci u saradnji opstine sa privatnim sektorom. Stimulacija za kvalitetniju i obuhvatniju organizaciju predskolske zastite djece, moze se postici blagovremenim obezbjedivanjem prostora za predskolske ustanove.

### **Djecje ustanove<sup>5</sup>**

1. Broj polaznika:
  - uzrast do 3 god. (jasle) - 4% stanovnika.
  - uzrast od 3 - 7 godina (obdaniste) - 6 % stanovnika.
2. Potreban prostor (BGP)
  - a) objekti: 8 m<sup>2</sup>/1 polaznik
  - b) kompleks: 25 m<sup>2</sup>/1 polaznik

### **3.1.6. ADMINISTRACIJA I UPRAVA**

Potrebna povrsina objekta namjenjenog administraciji i upravi je normirana sa 15 m<sup>2</sup> po zaposlenom (uključujući i sale za sastanke).

### **3.1.7. SPORT I REKREACIJA**

Postoje znacajni potencijali za razvoj sporta i rekreacije uz privlačenje javnih i privatnih ulaganja u otvorene i zatvorene sportske sadrzaje. Treba ocekivati da će se dio aktivnosti usmjeriti ka programima koji će biti okrenuti turistima.

Za ovu funkciju, znacajnu za stalno stanovništvo, kao i za turizam treba obezbijediti slijedeće vrste prostora:

1. Sportsko-rekreativne i parkovske povrsine sa sportskim igralistima;
2. Sportska igralista-tereni raznih vrsta (unutar povrsina pod 1),
3. Zatvoreni

objekti

Normativi su slijedeci:

1. Sportsko - rekreativne i parkovske povrsine
  - 4m<sup>2</sup> po 1 stanovniku ili turisti
2. Sportski tereni – igralista

**Tabela 15:** Normativi za sportske terene i igralista

Vrsta	1 normativ	broj (n)	Povrsina 1 x	n x
a) tenis	1/2000	20	800	1,8 ha
b) odbojka	1/2000 turista	7	800	0,56 ha
c) mali fudbal	1/4000 turista	3	1500	0,45 ha
d) mini golf	1/4000 turista	3	400	0,12 ha
e) bocanje	1/4000	3	400	0,12 ha
f) kuglanje	- u okviru turist. obj. - po potrebi			3,05 ha
g) ostali objekti				

Svega

Sportski tereni se dimenzionisu prema turistima kojih je mnogo vise nego stalnog stanovnistva. To znači da će ovi kapaciteti zadovoljiti i potrebe stalnog stanovnistva, s tim da najviše 1/3 ovih terena treba graditi u stambenim naseljima, a 2/3 u turistickim zonama.

### 3. Zatvoreni objekti

Moguci objekti su: gimnasticke sale, univerzalna sala za male sportove i zatvoreni bazeni.

a) gimnasticke sale (teretane, tteam kabineti i sl.)

- 30 m<sup>2</sup> na 1000 stanovnika
- 70 m<sup>2</sup> na 1000 turista

b) univerzalna hala

- za 1500 gledalaca

c) zatvoren bazen (olimpijski)

- sa gledalistem (500)

Usvaja se slijedeci program zatvorenih objekata:

a) gimnasticke sale - 2 x 480 m<sup>2</sup> uz osnovne skole, u Budvi.

## 3.1.8. URBANISTICKI NORMATIVI I STANDARDI ZA IZGRADNJU TURISTICKIH KAPACITETA

Normativi i standardi za izgradnju turistickih kapaciteta propisani su "Pravilnikom o klasifikaciji, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata" ("Sl. list RCG", br. 23/2005).

## 3.1.9. KOMUNALNI SERVISI: JP VODOVOD I KANALIZACIJA

GUP-om nisu definisani urbanisticki normativi i standardi za ove namjene.

## 3.1.10. OSTALE PRIVREDNE DJELATNOSTI

U svim razvojnim planovima se insistira da se Budvi omoguci razvoj privrednih djelatnosti manjeg obima koje svojom aktivnoscu ne proizvode veliki otpad; pogotovo zagadjujuci; niti su bucni i da njihove emanacije uopste ne zagadjuju tlo; vazduh i vodotokove. Isto tako nije pozeljan ni veliki transport. To bi bili manji pogoni ekoloski prihvatljivih karakteristika iz oblasti "ciste" industrije, usluga i proizvodnog zanatstva. Lokacije za ove pogone su najpovoljnije uz komunikacije, na periferiji naselja.

## 3.1.11. OPSTI I POSEBNI USLOVI ZA IZRADU DETALJNIH URBANISTICKIH PLANOVA

### ***Preporuke za rekonstrukciju***

Za područja gdje se planira rekonstrukcija i sanacije postojeće stambene izgradnje, treba poci od cilja da se poboljša opsti kvalitet zivota u ovim naseljima, i mirenja sa cijenicom da nije moguce ostvariti zeljene standarde za nova naselja. Zbog toga su najbitnije slijedeće dvije operacije:

- Poboljsanje gradevinskog fonda koje se ostvaruje bilo popravkom postojeceg ili njegovim rusenjem pa potom izgradnjom novih objekata;
- Rjesenje problema saobracajnih povrsina, i to izgradnjom ulica cime bi poboljsali saobracajnu protocnost, i sklanjanjem vozila (parkiralista sa ulica) bilo u garaze ispod stambenih objekata ili u objekte spratnih garaza.

Treba ocekivati da će se ovim planovima dobiti i odredena povrsina zelenih i drugih slobodnih prostora.

GUP, poglavlje 4. PRIMJENA I OSTVARIVANJE PPO I GUP-a , 4.1 Opsti i posebni uslovi za izradu detaljnih urbanistickih planova, str. 170

### **3.2. ANALIZA KONTAKTNIH ZONA I UZAJAMNIH UTICAJA**

Zahvat DUP „Dubovica I“ pripada srednje gusto izgradenom prostoru, uglavnom zavrse saobracajne infrastrukture osim u pojedinima zonama, sjeveroistocnoj i zapadnoj. Područje DUP „Dubovica I“ iznad Obilaznice predstavlja relativno izgraden prostor (realizovan po starom planu iz 1986-87.god), za razliku od sjevernijeg dijela u kome se odvija neplanska i morfoloski neujeđnacena izgradnja, sa spontano nastalom prilaznim ulicama, nedostatkom uredenih slobodnih prostora i mjesta za parkiranje. Sa zapadne strane DUP-a „Dubovica I“ se nalazi područje DUP „Bijeli Do“ za koji je doneta odgovarajuća Odlika o izradi novog plana. Sa ovim područjem se uspostavljaju saobracajne veze u visim djelovima plana.

Sa južne strane su u izradi DUP „Dubovica II“, u okviru kojeg se nalazi administrativni i obrazovni centar Budve i DUP „Rozino I“ koji obuhvata zdravstveni centar i autobusku stanicu.

Sa istočne strane se nalazi područje DUP „Podkosljun“, koji je usvojen u avgustu 2008 god, u okviru kojeg je planirana saobracajnica - interna obilaznica, koja tangira plan. Sa ovim područjem se uspostavljaju saobracajne veze preko Ul. Zrtava fasizma - Obilaznice.

### **3.3. POSTOJECI PLAN: PLANIRANO I REALIZOVANO**

Područje za koje se izrađuje Plan nalazi se u zoni zahvata Detaljnog urbanistickog plana „Dubovica“ („Sluzbeni list Opštine Budva“, broj 5/87).

Uz „Obilaznicu“ su prethodnim planom predvideni visestambeni objekti, koji su i realizovani. U centralnom dijelu područja istice se viseporodicno stambeno naselje sa objektima u nizu, koja je u potpunosti realizovana prema UP „Pod Dubovicom II“. Otvoreni blok na jednistvenoj parceli sadrži lamele paviljonskog tipa spratnosti P+1 - P+2. Naselje „Golubovina“ smjesteno je, takođe, uz „Obilaznicu“. I ovo naselje je obuhvaceno starim planom i obuhvata 12 individualnih stambenih zgrada spratnosti P+3+Pk - P+4+Pk. U jugozapadnom dijelu područja postoji Gradska pekara. Ovu servisnu zonu cine proizvodno-prodajna jedinica pekare i TS 35/10 kV. Pekaru cine niz niskih objekata spratnosti P - P+1. U sjeverozapadnom dijelu nalazi se visestambeno naselje „Dubovica Lux“, novijeg datuma, uradjeno planski, spratnost Su+P+3+Pk.

Na sjevernoj strani plana, do korita rijeke Grdevice prethodnim planom je bila predvidena sportsko-rekreativna zona, koja nije realizovana. Na ovom prostoru su postoje substandarni prizemni stambeni objekti - barake i neplanski izgradeni jednoporodicni objekti, spratnosti do P+1+Pk.

iz 1986-87. godine

Broj korisnika:	6 010
Maksimalna spratnost	
• individualno stanovanje	Su+P - Su+P+1+Pk
• kolektivno stanovanje	P+1 - P+4+Pk
Bilans povrsina (ha)	
• za stanovanje	24,3
• servisi i zanati	2,0
• skolstvo	7,3
• sportsko-rekreativni centar	6,0
• uredene zelene povrsine	1,9
• ostale zelene povrsine	3,0
Bruto razvijena gradevinska povrsina (m )	
• individualna izgradnja	22 710
• kolektivna izgradnja	79 580
• trgovina i usluzno zanatstvo	5 400
• djecije ustanove	1 280
• skole	6 260
• kultura i zabava	900
• ugostiteljstvo	3 260

Stari plan „Dubovica“ iz 1986-87. godine je u vecem dijelu realizovan onako kako je planiran. Kolektivno stanovanje paviljonskog tipa je realizovano kao i saobracajni koridori, parking prostori i garaze. Planirana sportska i rekreaciona zona u sjeveroistocnom dijelu nije realizovana, i u tom pojasu je doslo do neplanske izgradnje jednoporodicnog stanovanja losijeg kvaliteta gradnje. Do neplanske izgradnje doslo je i u dijelu iznad pekare, uradeni su objekti veceg kapaciteta nego sto je planirano, samim tim je doslo do problema parkiranja. Uocene su neplanske dogradnje i nadgradnje postojećih objekata na javnim povrsinama, sto je dovelo do smanjenja povrsina koje su bile predvidene za zelenilo. Problem koji se uocava sa starog plana je nedovoljno predviden broj parking prostora, a samim tim i nemogucnost realizovanja istog.

#### 3.4. REZULTATI ANKETE KORISNIKA PROSTORA

Anketa stanovnistva je sprovedena pisanim putem kroz zahtjeve korisnika i vlasnika parcela. Obradivacu je dostavljeno 350 zahtjeva koji se odnose na ucrtavanje, preparcelaciju, dogradnju, spratnosti, legalizaciju, prenamjenu u poslovne prostore ili turizam i rjesavanje prilaza objektima.

**Obradivaču je dostavljeno zahtjeva koji su svaki ponaosob razmatrani i u planu izmjena i dopuna DUP-a „Dubovica I“ obradene su lokacije, koje imaju realne uslove da pretrpe promjene.**

**Zahtjevi se odnose na preparcelaciju, ucrtavanje objekata, dogradnju spratnosti, legalizaciju, prenamjenu i rješavanje prilaza objektima.**

### **3.5. STECENE OBAVEZE U FORMIRANJU SAOBRACAJNIH POVRSINA**

Stocene obaveze u formiranju saobracajnih povrsina predstavljaju trase saobracajnica predvidene u DUP "Dubovica" iz 1986-87. godine i saobracajni pravci predvideni Generalnim urbanistickim planom priobalnog pojasa opštine Budva za sektor: Budva - Becici iz 2007.god.

Za jedan broj planiranih ali i izgradenih saobracajnica na području DUP "Dubovica I" Obradivac je pribavio trase i analiticko-geodetske elemente iz glavnih projekata u analognom obliku. Sve trase saobracajnica pribavljenе u analognom obliku su prevedene u digitalni vektorski format.

Obradivac je obezbjedio i geodetsko snimanje izvedenog stanja saobracajnica koje su u međuvremenu realizovane.

**Što se tiče izmjena i dopuna, stečene obaveze u formiranju nove pristupne saobraćajnice predstavljaju trase saobraćajnica predviđene u DUP-u „Dubovica I”, koje se nadovezuju na saobraćajnice predviđene u DUP-u Dubovica iz 1986-87 kao i na saobraćajne pravce predviđene Generalnim urbanističkim planom priobalnog pojasa opštine Budva, za sektor: Budva – Bečići iz 2007 god.**



#### **4. RJEŠENJE DUP-a**

#### 4.1. OSNOVNA KONCEPCIJA RJESENJA

**Cilj izrade ovog plana je preispitivanje planskog rješenja osnovu DUP-a „Dubovica I“u dijelu parcelacije Bloka 8 (urb, parc. 9, 10, 11 i 13, saobraćajnica S- 35 i parking P-1-4); parcelacije, regulacije i niveličenje bloka 14 ( urb.parc. 6).**

**Izmjenama i dopunama DUP-a, preispitaće se granice obuhvata važećim planom planiranog urbanističkog projekta i dati optimalno rješenje na urbanističkim parcelama K3 i K4, vezano za TS 35/10kv, za koju je neophodno planirati posebnu urbanističku parcelu.**

**Izmjenama i dopunama preispitaće se plansko rješenje za pojedine lokacije na kojima su se u postupku sprovodenja definisali problemi koje je ovim izmjenama potrebno riješiti održivim, realnim rješenjima.**

Prostor koji se obraduje u DUP Dubovica I nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Budvanskog polja u podnožju brda Dubovica, u neposrednoj blizini zone sa centralnim funkcijama - osnovnom i srednjom skolom i administrativnim centrom opštine, a izgradenim saobraćajnicama se vezuje na Jadransku magistralu - bulevar, odnosno na centralne gradske sadrzaje, plazu i more. Teren je u istočnom dijelu plana pretežno ravan ili u veoma blagom nagibu. Sa dijela koji se nalazi na padinama brda Dubovica pruzaju se dobre vizure prema moru i Budvi, što predstavlja dobar potencijal za razvoj. U odnosu na centralne djelove Budve, koji se nalaze u neposrednoj blizini predmetnog područja, i mogućnost uspostavljanja kvalitete saobraćajne komunikacije sa drugim stambenim cjelinama, ovo područje predstavlja dobru lokaciju za stanovanje i razvijanje turističkih kapaciteta, a posebnu mogućnost za razvoj predstavlja prostor koji u vecoj mjeri nije devastiran neplanskom gradnjom.

Potencijalu za razvoj prostora, osim mogućnosti za izgradnju objekata visokog standarda za stanovanje, turizam i komercijalne sadrzaje, doprinosi i postojanje javnih funkcija u kontaktnoj zoni plana, kao što su autobuska stanica, Dom zdravlja i univerziteski kompleks u naselju Rozino I i skolsko - administrativni centar Budve u naselju Dubovica II.

Isto tako, postoje znacajni potencijali za poboljsanje postojeće i razvijanje nove saobraćajne mreže, što omogućava rjesavanje akutnog problema protocnosti kroz naselje, posebno u ljetnjim mjesecima. Realizacija ranije planirane saobraćajne mreže, rjesavanje problema stacionarnog saobraćaja, komunalno opremanje prostora i formiranje novih uredenih zelenih i slobodnih povrsina, kao i jasno određenje namjena prostora, osnovni su ciljevi ovoga Plana.

Ogranicenje u razvoju predstavljaju veliki nagibi terena na padinama brda Dubovica, kao i naslijedeno stanje prostora u pojedinim djelovima plana, sa objektima solidnog kvaliteta koji su gradeni bez postovanja planskih dokumenata i osjecaja za cjelovitost prostora.

#### Prvenstveni i posebni razvojni ciljevi i zadaci

Prostor DUP-a Dubovica I planira se u skladu sa prostornim mogućnostima i ogranicenjima, tako da se u sto vecoj mjeri sprijece prostorni konflikti, obezbijedi kvalitetno i privlačno okruzenje i ostvare mogućnosti za urbani razvoj. Iako su analizom postojećeg stanja uoceni odredeni ogranicavajući faktori i negativne tendencije razvoja naselja, sa druge strane se otvara niz mogućnosti koje bi u buducnosti mogle da uravnoteze i obezbijede njegov ravnomjerniji razvoj. Prvenstveni i posebni razvojni ciljevi i zadaci su:

##### Stanovanje

- Utvrditi zone i poteze odredene tipologije i strukture izgradnje;
- Preispitati planske postavke i dovršiti započete zone izgradnje;
- Voditi računa o intezivnijem i racionalnijem koriscenju prostora;
- Odrediti velicine parcela zavisno o zoni i tipologiji izgradnje;
- Formirati nove zone stanovanja;
- Definisati principe rekonstrukcije i obnove vec formiranih naseljskih cjelina;

### **Objekti javnog i drustvenog standarda**

- Formiranje sportsko-rekreativnog kompleksa u sjevernoj zoni plana;
- Poboljsavanje kvaliteta života gravitirajućeg stanovništva izgradnjom predškolske ustanove;
- Poboljsanje uslova življenja izgradnjom i uredenjem slobodnih i zelenih površina, igralista za djecu, sportskih terena i sl.;
- Ravnometerna distribucija i poboljsanje kvaliteta komercijalnih sadržaja;

### **Saobracajna infrastruktura**

- Nastavak izgradnje nedostajucih saobracajnica koje su planirane iz prethodnim planskim dokumentom, kao i izgradnja novih;
- Formiranje lokacije za javnu visespratnu garazu;
- Rjesavanje problema parkiranja i garaziranja vozila na parcelama korisnika.

### **Komunalni servisi (infrastrukturne mreže i objekti)**

- Opremanje naselja neophodnom komunalnom infrastrukturom;
- Nastavak uredenja manjih vodotokova koji se slivaju sa padina pobrda i koji svojim bujicnim karakterom mogu da ugroze naselje i objekte u njemu.

## **4.2. PROSTORNA ORGANIZACIJA**

Planirane namjene površina definisane su kroz dvije grupe osnovnih namjena:

1. Namjene javnog interesa - saobracajnice, predškolska ustanova, sportsko-rekreativni centar, javne površine pod zelenilom i objekti komunalnih servisa (trafostanice, crpne stanice i dr.). U ovu kategoriju, zbog izrazenog javnog interesa od strane organa lokalne samouprave i državnih organa, svrstani su i stanovi za zaposlene u državnim institucijama i javnim preduzecima.
2. Namjene pojedinacnog interesa - čine ih površine namijenjene stanovanju, turizmu u okviru stanovanja, poslovanju, komercijalnim i uslužnim djelatnostima.

### **4.2.1. POVRSINE NAMIJENJENE SADRZAJIMA JAVNOG INTERESA**

Površine namijenjene sadržajima javnog interesa su:

- Sportsko-rekreativni centar
- Predškolska ustanova
- Kompleks JP Vodovod i kanalizacija - tehnicka služba
- Komunalni servisi (trafostanice, crpne stanice i drugi objekti komunalnih servisa)
- Saobracajnice
- Javne površine pod zelenilom i slobodne površine
- Stanovi za zaposlene u državnim institucijama i javnim preduzecima

Planom su predvidene lokacije za predškolsku ustanovu, kompleks sportsko-rekreativnog centra sa pratećim sadržajima, kao i stambeni objekti za radnike zaposlene u državnim institucijama, u sjeverozapadnom dijelu. Na grafickom prilogu - list 08. "Planirano stanje - Nivelacioni i regulacioni plan" definisane su parcele planirane za sadržaje javnog interesa.

#### **SPORTSKO - REKREATIVNI CENTAR**

Kompleks sportsko-rekreativnog centra je planiran u bloku br. 21. U okviru ovog kompleksa planiran je fudbalski stadion za 15 000 sjedeci mesta sa neophodnom pratećim sadržajima, pomocnim stadionom za FK „Mogren“, kao i reprezentativnim turistickim i stambeno-poslovnim kapacitetima. Planirano je da ovaj kompleks bude detaljnije razraden posebnim urbanistickim projektom.

## PREDSKOLSKA USTANOVA

Kompleks predskolske ustanove se nalazi u bloku br. 6, na djelovima kat. parcela 1689 i 1683/1, sva KO Budva. Ove katastarske parcele se spajaju u jedinstvenu urbanisticku parcelu predskolske ustanove (blok 6, UP 1). Indeks zauzetosti je 0,46, indeks izgradenosti 0,93 i spratnost P+1.

## KOMUNALNI SERVISI (TRAFOSTANICE, CRPNE STANICE I DRUGI OBJEKTI KOMUNALNIH SERVISA)

Komunalni servisi (trafostanice MBTS, crpne stanice i sl.) i objekat JP Vodovod i kanalizacija - Tehnicka sluzba, vec postoje na prostoru DUP-a. Komunalni servisi se planiraju prema potrebama područja DUP-a: objekat JP Vodovod i kanalizacija - Tehnicka sluzba se zadrzava u postojecim prostornim okvirima, planirana je nova TS 35/10 u bloku 17, kao slobodnostojeći objekat sa potrebnim poslovnim prostorijama u funkciji TS.

**Izmjene i dopune plana se odnosi: na lociranje T 35/10, na posebnoj urbanističkoj parceli u okviru bloka 21, kao u slobodnostojeći objekat sa potrebnim poslovnim prostorijama u funkciji TS.**

**Izmjenom plana predviđene su posebne urbanističke parcele u okviru bloka 20, za trafostanicu i ostale komunalne servise, a radi snabdevanja naselja u bloku 20.**

Planirane su trafostanice 10/04 mogu biti samostojeće ili ugradene u neki od planiranih objekata, a prema uslovima privrednog drustva nadlezog za distribuciju elektricne energije.

## SAOBRACAJNICE

Saobracajni pravci<sup>7</sup>, planirani prethodnim planovima i postavkama iz GUP, sprovedeni su Planom, uz maksimalno postovanje postojeće saobracajne matrice i izgradenog prostora. Najveci dio ulica je punog profila, a nekoliko manjih ulica i prilaza su planirani kao kolsko - pjesacke ulice. Sve saobracajnice područja DUP Dubovica I cine funkcionalnu i rangiranu saobracajnu mrežu. Ova saobracajna mreza se nastavlja na saobracajnice susjednih naselja sa kojima predstavlja i vrlo vazan dio saobracajne mreže grada Budve.

**U okviru internog saobraćaja Dubovice I uvodi se pristupna saobracajnica u bloku 20 koja se nadovezuje na pristupni put S-56.**

**Analizom postojećeg stanja na terenu, a na osnovu prispelih zahtjeva, izvršene su određene korekcije koje su omogućile bolja rješenja kroz buduću realizaciju.**

Planiranim internom obilaznom saobracajnicom iznad regulisanog korita rijeke Grdevice, koja prolazi istocnim obodom naselja i prosirenjem interne obilaznice sa jugoistocne strane plana na tri saobracajne trake, smanjuje se opterecenje ulica kroz naselje Dubovica I i omogucavaju bolje saobracajne veze sa centralnim djelovima Budve.

Saobracajna mreza prostora plana omogucuje kolski prilaz objektima.

Zadrzani su svi pjesacki pravci, a planirani su i novi koji omogucuju i prijatnu setnju i rekreativno pjesacenje centralnim dijelom naselja. Kolsko-pjesacke komunikacije su predvidene kao nuznost samo u onim dijelovima plana gdje postojeca izgradenost nije pruzala mogucnost odvajanja kolskog i pjesackog saobraćaja, a na tim mjestima je omogucena protocnost sa minimalnim zadrzavanjem vozila.

Stacionarni saobracaj - parkiranje automobila, rjeseno je kod novoplaniranih objekata u podzemnim etazama (garazama) i na parcelama ovih objekata, na parcelama postojecih objekata, duz saobracajnica na otvorenim parkinzima i u visespratnoj javnoj garazi u bloku 13.

## POVRSINE POD ZELENILOM I SLOBODNE POVRSINE

Planirane povrsine pod zelenilom i slobodne povrsine<sup>8</sup> na prostoru plana obuhvataju uredene povrsine pod zelenilom i slobodne povrsine na parcelama vlasnika, linijsko zelenilo duz frekvetnih saobracajnica i povrsine pod zelenilom i slobodne povrsine oko visestambenih i javnih objekata i

objekata komercijalnih djelatnosti. Unutar postojećih stambenih blokova sa slobodnostenjecim objektima zadržani su postojeći pjesacki koridori sa površinama pod zelenilom i slobodnim površinama (trgovima, pjacetama i pasazima). Ostali ozelenjeni prostori sa javnim koriscenjem su planirni kao poluotvorena i otvorena dvorista koja predstavljaju intimniji dio naselja i služe za odmor i rekreatiju stanovnika u slobodnom prostoru. Na prostoru plana predviđeno je ukupno oko 201709 m<sup>2</sup> površina pod zelenilom i slobodnih površina.

Na parcelama koje su planirane za namjene javnog interesa ne mogu se podizati trajni objekti, ali ni privremeni objekti koji nijesu u funkciji ovih planiranih namjena.

Na površinama namjenjenim za saobracaj, zelenilo i na planiranim pjesackim površinama nije n dozvoljena izgradnja trajnih objekata kao ni postavljanje privremenih objekata.

<sup>7</sup> Videti djetaljnije u tacki 7.2. SAOBRACAJ

<sup>8</sup> Vidjeti djetaljnije u tacki 7.1. POVRSINE POD ZELENILOM I SLOBODNE POVRSINE

## STANOVI ZA ZAPOSLENE U DRZAVNIM INSTITUCIJAMA I JAVNIM PREDUZECIMA

Lokacije stambenih objekata namjenjenih za rjesavanje stambenog pitanja zaposlenih u državnim institucijama i javnim preduzecima nalaze se u bloku 15, na sljedecim urbanistickim parcelama (UP): UP br. 4 (formirana od djelova kat. parcela 466/17 i 466/18, sve K.o. Budva), UP br. 5 (formirana od djelova kat. parcela br. 466/27, 466/30, 466/31 i 466/17, sve K.o. Budva), UP br. 8 (formirana od djela kat. parcele br. 466/25 K.o. Budva), UP br. 10 (formirana od djela kat. parcele 466/25 K.o. Budva), UP br. 18 (formirana od djela kat. parcele br. 466/24 K.o. Budva) i UP br. 19 (formirana od djelova kat. parcela br. 466/24 i 466/1, sve K.O. Budva).

## OSTALI OBJEKTI DRUSTVENOG STANDARDA

Generalnim urbanistickim planom na prostoru DUP-a Dubovica I od objekata drustvenog standarda (obrazovne ustanove, ustanove zdravstvene i socijalne zastite i dr) predviđena je predskolska ustanova. Znacajni kapaciteti za ove sadrzaje postoje ili su planirani i u neposrednom okruzenju na prostorima DUP Rozino I, DUP Podkosljun, DUP Budva - centar i DUP Dubovica II. Planirana predskolska ustanova je od najdaljih djelova područja DUP-a Dubovica I udaljena oko 1200 m. Osnovne skole su u naseljima Dubovica II i Podkosljun i one su na vazdusnoj udaljenosti oko 1350 m, odnosno 1250 m od najudaljenijih djelova naselja Dubovica I. Srednja skola u naselju Dubovica II je udaljena oko 1350m, Dom zdravlja u naselju Rozino I oko 1050 m, Autobuska stanica koja je u naselju Rozino I oko 1000 m. Uprava i administracija (Opština, policija i dr.) koji su u naselju Dubovica II su udaljeni oko 1200 m. Mediteranski sportski centar u Dubovici II je na oko 1050 m, a zatvoreni bazen na Slovenskoj plazi na oko 1450 m. Groblje (mainsko) se nalazi na oko 1350 m vazdusne udaljenosti od najdaljeg dijela naselja Dubovica I. Objekti za snabdijevanje su i u samom naselju Dubovica I, a oni veci i u neposrednom okruzenju u Podkosljunu, Dubovici I i u centru Budve, gdje je i pijaca koja je udaljena oko 1600 m. Marina i luka su kod Starog grada, a udaljene su oko 2200 m. Ovim sadrzajima se unaprjeđuje i podize životni standard stanovnika ne samo tih naselja, nego i opštine Budva u cjelini. Samim tim to utice i na standard življenja stanovnistva sa područja DUP Dubovica I, koje gravitira ka tim sadrzajima.

## 4.2.2. NAMJENE POJEDINACNOG INTERESA - POVRSINE ZA DRUGE NAMJENE

To su povrsine sljedeci namjena:

- stanovanje;
- komercijalne i poslovne djelatnosti bez stetnih uticaja na okolinu;
- turizam - hoteli, apart-hoteli
- kompleks sportske hale „Rea”.

#### **4.2.2.1. STANOVANJE**

Prema zatecenom stanju na terenu, prepoznata su dva osnovna tipa stanovanja, prema kojima su i definisani normativi za izgradnju:

- stanovanje u zoni postojecih objekata - zona rekonstrukcije i obnove
- stanovanje u zoni nove izgradnje

##### **4.2.2.1.1. STANOVANJE U ZONI POSTOJECIH OBJEKATA - ZONA REKONSTRUKCIJE I OBNOVE**

Veci dio juzognog, jugoistocnog i istocnog djela lokacije, koji se nalazi na prijetezno ravnom ili terenu u blagom nagibu, vecinom je izgraden prema prethodnim planskim dokumentima. Ovo područje je izgradeno objektima stambene, mjesovite i stambeno-turisticke namjene, mada ima i cisto turistickih objekata sa apartmanima ili manjih hotela pansionskog tipa.

U odnosu na preteznu izgradenost bloka, odredene su sljedeće zone<sup>9</sup>:

- zona sa postojecim viseporodicnim i visestambenim objektima u otvorenom bloku (SV1, SS3), pretezne spratnosti P+3+Pk u blokovima br. 3, 6, 7, 8, 10, 13, 16;
- zona sa postojecim jednoporodicnim objektima u otvorenom bloku (SS2), spratnosti do P+1+Pk, u blokovima br. 11, 14;
- zona sa postojecim objektima na sopstvenoj parceli (SV2, SV3, SS1), spratnosti od P+2+Pk do P+3+Pk, u blokovima br. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 19.

**U zoni sa postojecim viseporodicnim i visestambenim objektima u otvorenom bloku** (SV1, SS3) vise slobodnostojecih objekata na jednoj parceli formira otvoreni ili poloutvoreni blok. Ovi blokovi su karakteristici po visespratnim objektima, koji su povuceni u odnosu na regulacionu liniju bloka, izgradeni su na jedinstvenoj zajednickoj povrsini bez parcelacije, sa javnim prostorom izmedu njih. Slobodni prostori su uredeni kao velike blokovske zelene povrsine sa prostorima za djeciju igru, sport i rekreatciju. Stambeni blokovi su oiviceni frekventnim saobracajnicama, dok je u unutrasnjosti bloka formirana mreza pjesackih komunikacija. Ovaj tip izgradnje realizovan je prema prethodnim planskim dokumentima. U cilju poboljsanja standarda stanovanja, planirana je dogradnja i nadogradnja postojecih objekata u okviru zadatih parametara.. Za ovaj tip stanovanje indeks zauzetosti je odreden u rasponu od 0,30 do 0,50, dok je indeks izgradenosti od 1,80 do 2,50.

**Zona sa postojecim jednoporodicnim objektima u otvorenom bloku** (SS2) karakteristica je po objektima male visine, koji su povuceni u odnosu na regulacionu liniju bloka, izgradeni su na jedinstvenoj zajednickoj povrsini bez parcelacije, sa pripadajućim dvoristem za svaku stambenu jedinicu i javnim prostorom izmedu njih. Izmedu objekata su formirane pjacete za okupljanje i pjesacke staze koje povezuju unutrasnjost bloka sa okolnim saobracajnicama, dok vecih zelenih blokovskih povrsina nema. Mada su objekti realizovani na osnovu prethodnih planova, neki objekti su neplanski dogradeni i nadgradeni, tako da su rastojanja izmedu objekata manja od propisanih, a do nekih objekata ne postoji kolski prilaz. Ova zona se odlikuje nizim standardom stanovanja, koji je posebno ugrozen nedostatkom saobracajnica, parkiralista i zelenih povrsina. Kako ne postoji ni opsti ni pojedinacni interes da se u ovoj zoni unaprijedi i poboljša standard stanovanja nekim radikalnijim urbanistickim mjerama, ona se u ovom planu zadržava u zatecenom stanju i tretira kao netipični slučaj. Da bi se zavrsila zapoceta izgradnja bloka i izjednacili uslovi stanovanja, planirana je djelimična nadogradnja (u originalnom gabaritu) onih objekata koji do sada nijesu nadgradeni. Za stanovanje u ovoj zoni, indeks zauzetosti je do 0,45, a indeks izgradenosti je do 1,8.

**Zona sa postojecim objektima na sopstvenoj parceli** (SV2, SV3, SS1). Kod vecina ovih objekta su, u vecem ili manjem obimu urbanisticki parametri (zauzetost objekta na parceli, spratnost ili indeks izgradenosti), prekoraceni. Po pravilu, rastojanja izmedu objekata su manja od propisanih, a do nekih

objekata ne postoji kolski prilaz. Ova zona se odlikuje nizim standardom stanovanja, koje je posebno ugrozeno nedostatkom saobracajnica, parkiralista i zelenih povrsina. Da bi se zavrsila zapoceta izgradnja bloka, u okviru postojeceg tkiva planirana je nova izgradnja na praznim parcelama, zamena postojećih objekta novim, kao i dogradnja i nadgradnja postojećih objekata u okviru zadatih parametara. Parametri za ovu izgradnju su dati u okvirima vrijednosti koje su GUP-om date za zonu rekonstrukcije i obnove. Indeks zauzetosti je određen u rasponu od 0,30 do 0,50, dok je indeks izgradenosti od 1,50 do 3,00.

#### 4.2.2.1.2. STANOVANJE U ZONI NOVE IZGRADNJE

Stanovanje u zoni nove izgradnje podrazumjeva mogućnost izgradnje objekata viseg standarda u postojećem urbanom tkivu i na novim lokacijama za izgradnju. U okviru postojeceg tkiva planirana je nova izgradnja na praznim parcelama, sa obezbjedenim kolskim pristupom, parkinzima i zelenim i slobodnim povrsinama.

<sup>9</sup> **Napomena:** data je pretezna spratnost na nivou bloka. Za svaki pojedinacni objekat vazi spratnost data u grafickom prilogu - list 08. "Planirano stanje - regulacija i nivелација".

Nove lokacije za izgradnju stanovanja srednje i velike gustine, planirane su u jugozapadnom, zapadnom (na padinama brda Dubovica) i istočnom dijelu lokacije (u neposrednoj blizini rijeke Grdevice). Visestambeni objekti su planirani u tipu otvorenog i poloutvorenog bloka, sa pripadajućim slobodnim i zelenim povrsinama. Zona porodičnih objekata planirana je u sjeveroistočnom djelu plana. Odredene su tri zone u ovom tipu stanovanja<sup>10</sup>:

- stanovanje veće gustine (SV4), spratnosti do G+P+3+Pk, u blokovima br. 2, 3, 4, 24;
- stanovanje srednje gustine (SS4), spratnosti od G+P+2+Pk do G+P+3+Pk, u blokovima br. 5, 12, 15, 22, 23;
- stanovanje male gustine sa jednoporodičnim stanovanjem (SM), spratnosti do G+P+1+Pk, u blokovima br. 18, 19, 20.

**Nove lokacije za izgradnju stanovanja veće gustine (SV4)**, sa visokim objektima su planirane u jugozapadnom dijelu lokacije. Osnovni koncept ovog dijela naselja sastoji se od više grupacija zgrada, planiranih u formi otvorenih stambenih blokova. Na slobodni povrsinama su planirani prostori sa javnim koriscenjem, od najvećeg stepena otvorenosti uz obodne ulice, do mirnijih prostora unutar blokova. Indeks zauzetosti je u rasponu od 0,35 do 0,40, a indeks izgradenosti od 1,6 do 2,00.

**Zona nove izgradnje sa stanovanjem srednje gustine (SS4)**, sa objektima srednje visine nalazi se u zapadnom i sjeverozapadnom djelu plana, na padinama brda Dubovica. Veci dio se nalazi na terenu većeg nagiba i sa stanovista vizura predstavlja jedan od najatraktivniji djelova grada. Ova zona je namjenjena je novoj izgradnji sa viseporodičnim i visestambenim objektima, indeksa zauzetosti do 0,40 i indeksa izgradenosti do 1,80.

**Stanovanje manje gustine (SM)** i niske spratnosti je planirano uz sjevernu granicu plana, vecim djelom na ravnom terenu i manjim na padinama brda Dubovica, u neposrednoj blizini planiranog kompleksa sportsko-rekreativnog centra. Namjenjen je novoj porodičnoj izgradnji, indeksa zauzetosti do 0,30 i indeksa izgradenosti do 1,20.

U objektima namjenjenim stanovanju u prizemlju objekta ili u djelu objekta dozvoljeno je koriscenje za razlicite djelatnosti. Djelatnosti koje se mogu predvidjeti su one koje ne ugrozavaju zivotnu sredinu i ne remete komfor stanovanja susjeda. To su<sup>11</sup>: trgovina, poslovanje, uslužne djelatnosti, izvjesni zanati, zdravstvene ordinacije, advokatske kancelarije, zabavista i sl., a prema posebnim propisima za svaku od ovih djelatnosti.

#### **4.2.2.2. KOMERCIJALNE I POSLOVNE DJELATNOSTI BEZ STETNIH UTICAJA NA OKOLINU**

U cilju unaprjedenja komercijalne ponude naselja i Budve, kao i poboljsavanja opste urbanisticko - arhitektonske slike grada, u sjeveroistočnom djelu naselja, uz postojeći Ulicu Zrtava fasizma - obilaznicu, u neposrednoj blizini planiranog sportsko-rekreativnog centra i planirane interne obilaznice preko rijeke Grdevice, u bloku br. 17, planiran je tržni centar (PD1), spratnosti 2G+P+1. Indeks zauzetosti je 0,54, a indeks izgradenosti 1,09.

U blokovima sa drugom preteznom kompatibilnom namjenom (stanovanje), posebnim oblikovanjem i aktiviranjem najmanje jedne (prizemne) etaze u komercijalne svrhe duž postojeće obilaznice i frekventnih saobracajnica unutra naselja, dopunjava se sistem komercijalnih i poslovnih sadržaja. Postojeci pojedinačni objekti sa pretezno komercijalnom namjenom, koji se nalaze u stambenim

#### **4.2.2.3. TURIZAM - HOTELI, APART-HOTELI**

Turizam se na području plana u smislu pruzanja usluga smjestaja turistima prozima sa funkcijom stanovanja kroz iznajmljivanje vila, kuća, apartmana i soba, kao i smjestajem turista u hotelima i drugim objektima predviđenim za ovu djelatnost. U planiranom stanju objekti namjenjeni za turizam mogu se nalaziti i u okviru drugih preteznih namjena gdje je to izricito navedeno. Urbanistički parametri za objekte turizma (indeks zauzetosti, indeks izgradenosti, spratnost i drugo ) isti su kao i za preteznu namjenu u bloku.

Objekte namjenjene za pruzanje usluga smjestaja i ishrane turista planirati u skladu sa odredbama važećih zakona, pravilnika, normativa i drugih akata koji definisu ove vrste djelatnosti.

#### **4.2.2.4. KOMPLEKS SPORTSKE HALE „REA“**

Kompleks postaje sportske hale „Rea“ se nalazi u bloku br. 3, na kat. parceli 1772/5 K.o. Budva. Ovaj objekat se zadržava u postojećem stanju i namjeni.

### **4.3. NUMERICKI POKAZATELJI PLANIRANOG STANJA**

**Tabela 17:** Planirano stanje - URBANISTICKI POKAZATELJI - SUMARNO PO NAMJENAMA

POVRSINA DUP-a: 60,92 ha

NETO gustina stanovanja: 107 st/ha NETO gustina koriscenja: 545 korisnika/ha

Indeks zauzetosti: 0,31

Indeks izgradenosti: 1,33

Zelenilo:  $39,3 \text{ m}^2/\text{stanovniku}$

Zelenilo:  $7,7 \text{ m}^2/\text{korisniku}$

Saobracajne povrsine  $105421 \text{ m}^2$  ili 17,31 % od povrsine Plana

## **5. USLOVI ZA UREĐENJE PROSTORA**

## 5.1. OBRAZLOZENJE NAMJENE POVRSINA I POJMOVA KOJI SE JAVLJAJU U PLANU

### 5.1.1. OBRAZLOZENJE NAMJENE POVRSINA

**Javne povrsine** obuhvataju: saobracajne povrsine (kolske, kolsko-pjesacke saobracajnice, pjesacke povrsine, parkinzi, javne garaze, javna stepenista), objekte i povrsine javne namjene (predskolska ustanova), komunalni servisi (trafostanice, rezervoari vodovoda, crpne stanice, i sl.), i javne povrsine pod zelenilom i slobodne povrsine (urbano zelenilo) i sve povrsine sa javnim koriscenjem.

**Povrsine i objekti za javno koriscenje** su povrsine i objekti kojima ne gazduje republika, lokalna uprava ili druga institucija ciji je osnivac republika ili lokalna samouprava, a kojima je pristup javnosti moguc neograniceno ili pod odredenim uslovima. To su prostori i objekti koji:

- imaju funkciju javnog okupljanja, saobracajne komunikacije i dr., cime se upotpunjaju neophodni centralni sadrzaji naselja kao sto su: objekti za kulturu, zdravstvo i sport, visespratne garaze sa javnim koriscenjem, trzni centri i slicno;
- omogucuju logicno i racionalno kretanje kroz podrucje DUP-a, oplemenjuju prostor i omogucuju pjesacku dostupnost (zelene i slobodne povrsine unutar stambenih blokova);
- doprinose kvalitetu izgradenog prostora (sportski tereni, prostori za rekreatciju, djecja igralista pjacete, trgovi i slicno).

**Povrsine za druge namjene** su sve ostale povrsine koje su predvidene Planom.

Osnovna karakteristika ovog područja je u tome sto je turizam, kao glavna funkcija u opstini Budva, sveprisutan i sto je skoro cijeli prostor koji nije obuhvacen javnim povrsinama, njime prozet.

Pretezna namjena je ona namjena koja zauzima minimalno 2/3 prostora odredenog za tu namjenu. Ovim Planom definisani su prostori pretezne namjene, na sljedeci nacin:

- **Povrsine za stanovanje**

- (1) Povrsine za stanovanje su prvenstveno namijenjene za stanovanje. Dijele se na povrsine manje, srednje i vece gustine stanovanja:
  - manja gustina je od 100 do 140 st./ha bruto gustine stanovanja,
  - srednja gustina je od 160 do 220 st./ha bruto gustine stanovanja,
  - visoka gustina je od 240 do 400 st./ha bruto gustine stanovanja.

- (2) Dozvoljeni su stambeni objekti.

- (3) U povrsinama za stanovanje mogu se dozvoliti, i:

- prodavnice i zanatske radnje, koje ni na koji nacin ne ometaju osnovnu namjenu i koje sluze svakodnevnim potrebama stanovnika i korisnika područja, poslovne i kancelarijske djelatnosti koje se osim u prizemljima objekata mogu obavljati i u stanovima, kao i ugostiteljski objekti i objekti za smjestaj turista,
- objekti za upravu, objekti za kulturu, zdravstvo i sport i ostali objekti drustvenih djelatnosti koji sluze potrebama stanovnika područja.

- **Povrsine za centralne djelatnosti**

- (1) Povrsine za centralne djelatnosti sluze pretezno smjestanju komercijalnih firmi kao i centralnim institucijama privrede, uprave i kulture.
- (2) Dopusteni su:

- poslovni i kancelarijski objekti,
- prodavnice, zanatske radnje, ugostiteljski objekti i objekti za smjestaj turista,
- drugi privredni objekti, koji ne predstavljaju bitnu smetnju za okolinu,

- objekti za upravu, objekti za kulturu, zdravstvo, sport i ostali objekti za drustvene djelatnosti.
- (3) Izuzetno se mogu dopustiti:
- stambeni objekti i stanovi,
  - trgovacki centri,
  - benzinske pumpe.
- **Povrsine za poslovne djelatnosti**
- (1) Povrsine za poslovne djelatnosti sluze pretezno smjestanju vecih trgovackih centara i privrednih preduzeca, koja ne predstavljaju znacajnu smetnju za okolinu.
- (2) Dopusteni su:
- trgovacki centri, privredni objekti i javna preduzeca,
  - poslovni i kancelarijski objekti,
  - objekti za upravu,
  - benzinske pumpe,
  - sportski objekti.
- (3) Izuzetno se mogu dopustiti:
- objekti za kulturu, zdravstvo i sport i ostali objekti za drustvene djelatnosti,
  - ugostiteljski objekti,
  - objekti za smjestaj turista.
- **Povrsine za skolstvo, zdravstvo i kulturu**
- (1) Povrsine za skolstvo, zdravstvo i kulturu namjenjene su prvenstveno obrazovanju, zdravstvu i kulturi.
- (2) Dopusteni su:
- djecji vrtici, osnovne skole, srednje skole, univerziteti i visoke skole,
  - bolnice, sanatorijumi, poliklinike i drugi zdravstveni objekti,
  - kulturne institucije, bioskopi,
  - objekti za sportske i rekreativne svrhe u funkciji skolstva ili zdravstva.
- **Povrsine pod zelenilom i slobodne povrsine (urbano zelenilo)**
- (1) Povrsine pod zelenilom i slobodne povrsine su: uredene zelene i slobodne povrsine, linearno zelenilo, povrsine za sport i rekreaciju u okviru zelenila.
- (2) Na povrsinama pod zelenilom i slobodnim povrsinama se moze dopustiti i:
- Izgradnja mjesta i nisa za postavljanje kontejnera za prikupljanje cvrstog komunalnog otpada,
- **Povrsine saobracajne infrastrukture**
- (1) Povrsine saobracajne infrastrukture namjenjene su za kolski i pjesacki saobracaj u okviru koridora (regulacionih linija) saobracajnica i prilaza, kao i za parkiranje vozila na planiranim parkiralistima.
- **Povrsine ostale infrastrukture**
- (1) Povrsine ostale infrastrukture sluze izgradnji vodovodne, kanalizacione, telekomunikacione, energetske i ostalih infrastrukturnih mreza i objekata komunalnih servisa, osim saobracajne infrastrukture.
- (2) Dopusteni su svi objekti i mreze vodovodne, kanalizacione, telekomunikacione, energetske i ostale infrastrukture i komunalnih i infrastrukturnih servisa (trafostanice, rezervoari vodovoda, crpne stanice i sl.) ukljucujuci i mesta i nise za postavljanje kontejnera za prikupljanje cvrstog komunalnog otpada.

Djelatnosti i objekti koji su navedeni kao izuzetno dopusteni, mogu se dopustiti samo ako ni na koji nacin ne ometaju osnovnu predvidenu djelatnost.

Obrazlozenje djelatnosti dato je na osnovu smjernica GUP-a. Konkretnе djelatnosti koje su dozvoljene u pojedinacnim namjenama Plana.

## 5.1.2. OBJASNJENJE POJMOMA KOJI SE KORISTE U PLANU

**Objasnenje sljedecih pojmlja je istovremeno i obavezni sastavni dio pojedinih UTU gdje se neki od pojmlja navodi.**

1. **Nadzemna etaza** je bilo koja etaza objekta (na i iznad **konačno nivelišanog i uređenog terena**), uključujući i prizemlje (ali ne i potkrovle). Najveća spratna visina (mjereno od poda do poda) za obracun visine objekta, iznosi za:
  - stambenu etazu od 3,0 do 3,2 m;
  - poslovno-komercijalnu etazu u prizemlju do 4,0 m;
  - izuzetno, za osiguranje kolskog pristupa za interventna vozila kroz objekat, najveća svjetla visina etaze prizemlja samo na mjestu prolaza iznosi do 4,5 m.

Spratne visine mogu biti i vise od navedenih ukoliko to zahtijeva specijalna namjena objekta ili posebni propisi, ali visina objekta ne može biti visa od najveće dozvoljene visine (definisane u metrima) odredene urbanistickim uslovima, osim u slučaju vjerskog objekta.

Spratnost objekta ne može biti veća od one date planom u grafickom prilogu - listu 08. "Planirano stanje - regulacija i nivelačija".

2. **Podzemna etaza** (garaza - G, podrum - Po ili suteren - Su) je dio objekta koji je sasvim ili do 2/3 svoje visine ispod **konačno uređenog i nivelišanog terena**. Na pretežno ravnom terenu kota poda prizemlja može biti najviše 1,20 m iznad kote konačno uređenog i nivelišanog terena; spratna visina (od poda do poda) podzemne etaze je najviše 3,0 m.


Objekti mogu imati samo jedan podrum (garazu), osim objekata javne namjene, visestambenih objekata i poslovnih objekata, kod kojih zbog obezbjedenja potrebnih mesta za stacioniranje vozila garaza može biti u vise podzemnih etaza. Spratne visine podruma ili suterena ne mogu biti vise od 3,0 m, ni niže od 2,20 m.

**Garaže nisu obavezujuće, u okviru urbanističke parcele.**

**Suteren se smatra korismom etazom** koja je dijelom ukopana u teren, ali manje od 2/3 svoje visine ispod **konačno uređenog i nivelišanog terena**. Objekti mogu imati samo jedan suteren.

3. **Potkrovje** je dio objekta ispod krovne konstrukcije, a iznad meduspratne konstrukcije posljedne etaze i može biti formirano na sljedeće načine:
  - potkrovje ispod kosog krova cija svjetla visina na najnižem mjestu može biti maksimalno 1,50 m, uz nagib krova do  $23^\circ$ , mjereno u visini nazidka; i u ovakvom potkrovju se može planirati korisni prostor isključivo u jednom nivou, uz mogućnost izgradnje samo jedne galerije;
  - potkrovje ispod ravnog krova, krova blagog nagiba do  $10^\circ$ , poluoblicastog krova ili mjesovitog krova, može imati površinu do 75% povrsine tipske nadzemne etaze, uvuceno pretežno s ulične strane (povuceni sprat - Ps);
  - Potkrovje svojom površinom ne smije izlaziti iz horizontalnog gabarita objekta (sema 1)

sema 1



4. **Tavan** je dio objekta iskljucivo ispod kosog krova bez nazidka, bez namjene, s minimalnim otvorima za svjetlo i provjetravanje. U okviru tavanskog prostora je moguce smjestiti instalacije solarnog grijanja, liftovske kucice, rezervoare za vodu i sl.
5. **Korisna etaza** objekta je etaza kod koje je visinska razlika izmedu plafona i najnize tacke **konacno uredenog i nivelišanog terena** neposredno uz objekat veca od 1,00 m.  
Korisna etaza je i potkrovje ukoliko ima jednu ili vise korisnih prostorija prosjecne visine najmanje 2,40 m na 60% povrsine osnove i visinu nadzitka najvise 1,50 m.  
Svetla visina korisne etaze iznosi minimalno 2,50 m. Ovo se ne odnosi na prostorije za smjestaj: agregata za proizvodnju struje, uredaja za klimatizaciju, solarnu tehniku, peci za etazno grijanje i sl.
6. **Stambena jedinica** je stan ili turisticki apartman.
7. **Visoki objekat** je objekat od sest do osam nadzemnih etaza s mogucnoscu izgradnje podruma (ili garaze u suterenu). Minimalna spratnost visokog objekta se označava na sljedeci nacin: G(ili Po)+P+4+Pk, a maksimalna: G(ili Po)+P+6+Pk ili G(ili Po)+P+7.
8. **Objekat vece visine** je objekat do pet nadzemnih etaza s mogucnoscu izgradnje poduma (ili garaze u suterenu). Maksimalna spratnost viseg objekta se označava na sljedeci nacin: G(ili Po)+P+3+Pk ili G(ili Po)+P+4.
9. **Srednje visoki objekat** je objekat do cetiri nadzemne etaze s mogucnoscu izgradnje poduma (ili garaze u suterenu). Maksimalna spratnost srednje visokog objekta se označava na sljedeci nacin: G(ili Po)+P+2+Pk ili G(ili Po)+P+3.
10. **Niski objekat** je objekat do tri nadzemne etaze s mogucnoscu izgradnje poduma (suterena ili garaze u suterenu). Maksimalna spratnost niskog objekta se označava na sljedeci nacin: Su(Po ili G)+P+1+Pk ili G(ili Po)+P+2.
11. **Samostojeći objekat** je objekat koji sa svih strana ima neizgradeni prostor (sopstvenu parcelu ili javnu povrsinu). Uz objekat moze biti naslonjen pomocni objekat.
12. **Jednostrano uzidan objekat** je objekat kojem se jedna bocna strana nalazi na granici urbanisticke parcele, a sa ostalih strana ima neizgradeni prostor (sopstvenu parcelu ili javnu povrsinu). Uz objekat moze biti naslonjen pomocni objekat.
13. **Dvostrano uzidan objekat** je objekat kojem se dvije bocne strane nalaze na granicama urbanisticke parcele, a s drugih strana ima neizgradeni prostor (sopstvenu parcelu ili javnu povrsinu). Uz objekat moze biti naslonjen pomocni objekat.
14. Prema nacinu gradenja objekti stambene namjene mogu biti **rezidencijalni, jednoporodicni, gradska vila, viseporodicni i visestambeni objekti**:
  - Pod **rezidencijalnim objektom**, smatra se objekat visokog standarda stanovanja manje gustine sa jednom funkcionalnom stambenom jedinicom.
  - Pod **jednoporodicnim objektom**, smatra se objekat sa najvise 3 stambene jedinice, pri cemu se i turisticki apartman smatra stambenom jedinicom.
  - Pod **gradskom vilom**, smatra se objekat visokog standarda stanovanja manje gustine sa najvise 4 funkcionalne stambene jedinice.
  - Pod **viseporodicnim objektom**, smatra se objekat s najmanje 4, a najvise 6 funkcionalnih jedinica, pri cemu se i turisticki apartman smatra stambenom jedinicom.
  - Pod **visestambenim objektom**, smatra se zgrada s najmanje 7 funkcionalnih jedinica, pri cemu se i turisticki apartman smatra stambenom jedinicom.
15. **Postojeci objekat** je objekat koja postoji u prostoru a izgraden je na osnovu i u skladu s gradevinskom dozvolom i za koji je izdata upotrebsna dozvola ili je donijeto pozitivno rjesenje

Komisije, formirane od strane Sekretarijata za urbanizam, koja ima zadatku da sagleda mogucnosti uklapanja nezakonito podignutih objekata koji bi se uklopili revizijom DUP-ova opstine Budva. Postojecim objektom smatra se i objekat koji je moguce legalizovati na osnovu posebnih propisa (odgovarajuceg zakona, posebnog propisa lokalne uprave, pozitivnog rjesenja Komisije za uklapanje nezakonito podignutih objekata ili drugog nadleznog organa). Za te objekte uslovi rekonstrukcije su propisani u tackama 5.4 i 5.6.

- 16. Objekti poslovne i komercijalne namjene koji ne ugrozavaju okolinu** su prostori u kojima se obavljuju intelektualne usluge, uslužne i trgovacke djelatnosti (razlicite kancelarije, sluzbe, biroi), mali proizvodni pogoni i druge slicne djelatnosti kod kojih se ne javlja buka i zagadenje okoline (voda, vazduh, zemljiste), kao i ugostiteljsko-turisticki sadrzaji bez muzike i s ogranicenim radnim vremenom. Ove djelatnosti se mogu obavljati i u sklopu stambenog objekta, ukoliko za to postoje tehnicki uslovi.
- 17. Objekti poslovne i komercijalne namjene koji ugrozavaju okolinu** su mali proizvodni pogoni, automehanicarske i proizvodne radionice, limarske, lakirerske, bravarske, stolarske, klanice, kao i ugostiteljsko-turisticki sadrzaji s muzikom i slicno. Ove djelatnosti se po pravilu lociraju na udaljenosti od stambenih objekata tako da budu zadovoljeni kriterijumi iz Zakona o zivotnoj sredini, kao i drugi propisi koji se odnose na zastitu vazduha, vode, zemljista i zastitu od buke. Poslovni prostori s koji predstavljaju znacajnu smetnju za okolinu mogu se graditi samo ukoliko tehnolosko rjesenje parcele i polozaj u naselju omogucavaju izgradnju bez uticaja na susjedne objekte, ili su zadovoljeni kriterijumi definisani Zakonom o zastiti zivotne sredine i Zakonom o procjeni uticaja.
- 18. Pomočni objekat** je objekat za smjestaj vozila - garaza, ostava za alat, ogrjev i sl., koji ne predstavlja uredenje okucnice, a koji se gradi na urbanistickoj parceli namjenjenoj gradnji osnovnog objekta neke druge namjene. Pomočni objekat je cisterna za vodu, rezervoar (za mazut, loz ulje, TNG, i sl.), septicka jama i sl. ukoliko je njegova visina na najnizoj tacki konacno nivelišanog terena uz objekat visa od 1m.  
Dozvoljena maksimalna spratnost pomočnih objekata je prizemlje (P), odnosno maksimalna visina 3 m do vijenca objekta.
- 19. Privredni objekti uz stambenu namjenu** se definisu kao objekti
  - **koji ne zagaduju okolinu:** supe, ljetne kuhinje, ostave za alat i poljoprivredne masine i proizvode, susare (pusnice) i sl.
  - **koji zagaduju okolinu:** staje (za goveda, ovce i koze), svinjci, kokosinjci, objekti za kunice i krzinasice, golubarnici i sl.
- 20. Postojeca katastarska parcela** je parcela definisana katastarskim planom.
- 21. Urbanistica parcela (UP)** je parcela koja je Planom predvidena za izgradnju objekata ili za drugu namjenu definisanu u grafickom prilogu - list 06. "Planirano stanje - namjena povrsina".
- 22. Izgradena povrsina** je povrsina je definisana spoljasnjim mjerama finalno obradenih fasadnih zidova i stubova u nivou novog-uredenog terena.  
Povrsina pod otvorenim sportskim terenom, otvorenim bazenom i fontanom ne racuna se u izgradenu povrsinu.
- 23. Indeks zauzetosti** urbanisticke parcele je kolicnik izgradene povrsine (zbir izgradenih povrsina svih objekata na urbanistickoj parcelli) i ukupne povrsine urbanisticke parcele.
- 24. Indeks izgradenosti** urbanisticke parcele je kolicnik ukupne bruto razvijene gradevinske povrsine svih objekata na urbanistickoj parcelli i povrsine urbanisticke parcele.
- 25. Prostor za izgradnju na urbanistickoj parcelli** je dio urbanisticke parcele u kome se moraju smjestiti ortogonalne projekcije svih objekata na urbanistickoj parcelli (osnovnih, privrednih i

pomočnih objekata). U ovo ulazi i povrsina terase u prizemlju gradevine koja je konstruktivni dio podzemne etaze.

U prostor za izgradnju na urbanistickoj parceli ne mora se smjestiti izgradnja koja predstavlja uredenje urbanisticke parcele, kao sto su nenatkrivene terase, kao i dijelovi gradevine kao sto su vijenci, oluci i slicni elementi prepusteni do 0,50 m izvan fasadne ravni objekta.

Prostor za izgradnju je odreden gradevinskim linijama, sa jedne ili vise strana, i minimalnim udaljenjima u odnosu na granicu parcele ili susjedne objekte, u skladu sa uslovima Plana.

Prostor za izgradnju urbanisticke parcele za gradenje jednostrano i dvostrano ugradenog objekta može se biti do granica bocnih urbanistickih parcela, uz uslov da se sa te strane ne mogu graditi otvori (prozori i vrata) osim ukoliko susjedna parcela nije javna parkovska, odnosno saobracajna povrsina.

**26. BRGP - bruto razvijena gradevinska povrsina** je zbir bruto povrsina svih etaza objekta, a odredena je spoljasnjim mjerama finalno obradenih zidova. BRGP podruma ili suterena se uzima ili ne uzima u obzir zavisno od namjene:

- ukoliko je namjena podruma ili suterena poslovna (stambeni prostor, trgovina, diskoput klub ili neka druga namjena cija funkcija opterećuje parcelu infrastrukturom) onda se u ukupnu BRGP **racuna** i povrsina podruma ili suterena.
- ukoliko je namjena podruma ili suterena za garazu, stanarske ostave (podrume), magacine ili instalacionu etazu, onda se njihova povrsina **ne uracunava** u ukupnu BRGP.

**27. Visina objekta - h** je visinski gabarit objekta odreden brojem nadzemnih etaza, podrumom (suterenom) i potkrovljem. Na nagnutim terenima visina objekta se određuje i maksimalnom visinom objekta iskazanom u metrima. Maksimalna visina označava mjeru koja se racuna od najnize kote okolnog konacno nivelišanog terena ili trotoara do najvise kote sljemena (ili vijenca) ili ravnoga krova, na nepovoljnijoj strani (gdje je visina veca).

**28. Krovna badza** je dio krovne konstrukcije iznad ravnine krovne ravni. Ukupna duzina krovnih badza može biti najvise do jedne trećine duzine pripadajućeg pročelja (fasade) objekta.

**29. Prirodni teren** je neizgrađena povrsina zemljista (urbanisticke parcele), uređena kao povrsina pod zelenilom, bez podzemne izgradnje, parkiranja, bazena, igralista, poplocavanja i sl.

**30. Urbanisticki blok** je dio gradskog prostora omeden sa svim stranama ulicnom mrezom ili drugim javnim prostorom (trg, park, javne zelene povrsine i sl.). Može biti podijeljen na podblokove.

**31. Regulaciona linija** je linija koja djeli javnu povrsinu od povrsina predvidenih za druge namjene. U okviru regulacionih linija saobracajnica dozvoljena je izgradnja isključivo saobracajnih povrsina, infrastrukturnih mreza podzemnih i nadzemnih instalacija, sadnja javnog zelenila, izgradnja ulicne rasvjete i nisa za kontejnere.

**32. Koridor ulice** je prostor između regulacionih linija ulice.

**33. Gradevinska linija** se utvrđuje detaljnim urbanistickim planom u odnosu na regulacionu liniju, a predstavlja liniju **na, iznad i ispod povrsine zemlje**, do koje je dozvoljeno gradenje. Za pojedine urbanisticke parcele se može definisati minimum jedna (jedinstvena) gradevinska linija, dvije ili sve tri vrste gradevinskih linija. Gradevinska linija može biti definisana kao linija na kojoj se mora ili do koje se može graditi.

## 5.2. USLOVI U POGLEDU PLANIRANIH NAMJENA

Sve pojedinacne urbanisticke parcele definisane su za odredene namjene tako da je cjelokupan prostor podijeljen prema funkcijama koje se na njemu odvijaju. Pojedinacne namjene za urbanisticke parcele date su kroz posebne uslove za uredenje prostora i u grafickim prilozima.

Osnovne namjene povrsina na prostoru ovog plana su:

### 5.2.1. Povrsine za stanovanje (pretezno stambena namjena)

- stanovanje vece gustine
  - stanovanje vece gustine u zoni sa postojecim viseporodicnim i visestambenim objektima u otvorenom bloku (SV1)
  - stanovanje vece gustine u zoni sa postojecim objektima na sopstvenoj parceli - objekti vece visine (SV2)
  - stanovanje vece gustine u zoni sa postojecim objektima na sopstvenoj parceli - srednje visoki objekti (SV3)
  - stanovanje vece gustine u zoni nove izgradnje (SV4)
- stanovanje srednje gustine
  - stanovanje srednje gustine u zoni sa postojecim objektima na sopstvenoj parceli - srednje visoki objekti (SS1)
  - stanovanje srednje gustine u zoni sa postojecim jednoporodicnim objektima u otvorenom bloku - srednje visoki objekti (SS2)
  - stanovanje srednje gustine u zoni rekonstrukcije i obnove sa novom izgradnjom - srednje visoki objekti (SS3)
  - stanovanje srednje gustine u zoni sa postojecim viseporodicnim i visestambenim objektima u otvorenom bloku - Dubovica Lux (SS4) stanovanje srednje gustine u zoni nove izgradnje (SS5)
- stanovanje manje gustine sa jednoporodicnim stanovanjem (SM)

### 5.2.2. Povrsine za skolstvo, zdravstvo i kulturu

- predskolska ustanova (PU)

### 5.2.3. Povrsine poslovnih djelatnosti

- poslovne djelatnosti kao pretezna namjena (PD1)
- poslovne djelatnosti u okviru stanovanja (PD2)

### 5.2.4. Povrsine za sport i rekreaciju

- sportsko-rekeativni kompleks stadiona FK "Mogren" (SR1)
- sportsko-rekeativni kompleks "Rea" (SR2)

### 5.2.5. Povrsine za pejzazno uredenje

- povrsine javnog koriscenja - uredene slobodne i zelene povrsine povrsine (UJK1)
- povrsine javnog koriscenja - linearno zelenilo (UJK2)
- povrsine javnog koriscenja - grdaski parkovi (UJK3)

### 5.2.6. Povrsine suma

- gradske sume (SZ)

### 5.2.7. Povrsine za komunalnu infrastrukturu

- komunalni servisi - vodovod, elektro distribucija (IO)

### 5.2.8. Povrsine za saobracajnu infrastrukturu

- garaze (G)
- kolske povrsine
- pjesacke povrsine
- parkinzi

- saobracajna infratstruktura na ostalom zemljistu (IS)

Planom nijesu predvidene druge osnovne (pretezne) namjene.

Prethodnim planom vec je izvrsena trajna prenamjena poljoprivrednog zemljista u smislu Clanova 21. i 22. Zakona o poljoprivrednom zemljistu ("Sl. list RCG", br. 15/92, 59/92, 27/94).

### **5.3. OPSTI USLOVI ZA PARCELACIJU, PREPARCELACIJU I IZGRADNJU**

Uslovi parcelacije, preparcelacije i izgradnje odnose se na formiranje urbanisticke parcela, na izgradnju novih zgrada, dogradnju, nadogradnju i rekonstrukciju postojećih zgrada na: zemljistu za javne namjene, zemljistu za izgradnju zgrada za stanovanje i druge sadržaje, odnosno na izgradenom i neizgradenom gradevinskom zemljistu.

#### **5.3.1. Osnovni uslov**

Dozvoljeno je gradenje na katastarskoj parcelli koja se zadrzava u postojecim granicama i koja kao takva postaje urbanistica parcella, kao i na novoformiranoj urbanistickoj parcelli (koja se formira kao dio katastarske parcele ili od vise katastarskih parcele ili njihovih djelova), koja odgovara uslovima parcelacije i preparcelacije, a na osnovu Programske zadatke za izradu planske dokumentacije - DUP Dubovica I, uslova izgradnje iz ovog plana (kao sto je dato u grafickom prilogu - list 08. "Planirano stanje - regulacija i niveličacija").

Uslovi parcelacije, preparcelacije i izgradnje vaze za svaku pojedinacnu urbanisticku parcellu i definisani su po namjenama.

#### **5.3.2. Položaj urbanisticke parcele**

Urbanistica parcella mora imati neposredan kolski pristup na javnu saobracajnu povrsinu, a sirina kolskog pristupa je minimum 3,0 m.

Dodatno prvom stavu, urbanisticom parcellom podobnom za gradenje smatraće se i ona parcella koja se ne granici sa javnom saobracajnom povrsinom, ali koja ugovorom ili drugim pravosnaznim dokumentom ima trajno obezbjeden pristup na takvu povrsinu u sirini od najmanje 3,0 m.

Položaj urbanisticke parcele utvrđen je regulacionom linijom u odnosu na javne povrsine i prema susjednim urbanisticim parcellama, iste ili druge namjene.

#### **5.3.3. Velicina i oblik urbanisticke parcele**

Oblik i velicina parcele odreduje se tako da se na njoj mogu izgraditi zgrade u skladu sa uslovima parcelacije i izgradnje.

Velicina i oblik urbanisticih parcella predstavljeni su u grafickom prilogu - list 09. "Planirano stanje - nacrt parcelacije i preparcelacije".

Urbanistički pokazatelji i kapaciteti (indeks zauzetosti, indeks izgradenosti i maksimalna dozvoljena spratnost, maksimalna povrsina pod objektima, maksimalna ukupna BRGP svih objekata), pretezna namjena povrsina i planiranih objekata i drugo, dati su u *Tabeli 19: Urbanistički pokazatelji po blokovima i urbanistickim parcellama*.

U formiranju urbanisticih parcella moguća su i dopustena su manja odstupanja povrsine zbog formiranja parcella za javne saobracajnice. **Zbog izgradnje javnih saobracajnica pojas**

**eksproprijacije moze biti sirok i do 2,0 m od regulacije javne saobracajnice definisane ovim planom, a prema unutrasnjosti druge parcele.** Pojas eksproprijacije omoguceje izradu svih neophodnih djelova konstrukcije saobracajnice (tamponi, rigole, podzidi i dr.), a konacno definisanje granice parcele prema javnoj saobracajnici vrsice se na osnovu projekta izvedenog stanja saobracajnice.

Cijeli prostor Plana je podijeljen na blokove i urbanisticke parcele sa jasno definisanom namjenom i numeracijom.

Na zahtjev korisnika ili vlasnika, dozvoljava se formiranje nove urbanisticke parcele spajanjem dvije ili vise urbanistickih parcela, do utvrdenog maksimuma iz UTU za svaku namjenu. Preparcelacija se u tom slucaju utvrduje izradom urbanistickog projekta, a u skladu sa uslovima iz ovog DUP-a.

Na zahtjev korisnika ili vlasnika, dozvoljava se dijeljenje urbanisticke parcele do utvrdenog minimuma za formiranje novih urbanistickih parcela, tj. moze se graditi na novoformiranim urbanistickim parcelama najmanje povrsine i sirine parcele prema javnoj saobracajnoj povrsini. Parcelacija se u tom slucaju utvrduje izradom urbanistickog projekta, a u skladu sa uslovima iz ovog DUP-a.

Uslovi za podjelu urbanisticke parcele (minimalna povrsina i sirina urbanisticke parcele prema javnoj saobracajnici) data su u UTU za svaku namjenu.

Urbanistica parcla **ne moze** se formirati na nacin kojim bi se susjednim urbanistickim parcelama pogorsali uslovi koriscenja.

Pri podjeli urbanisticke parcele sve novoformirane urbanisticke parcele moraju ispunjavati minimalne uslove (indeks zauzetosti, indeks izgradenosti, velicina parcele, udaljenja od susjednih parcela i objekata, sirina urbanisticke parcele prema javnoj saobracajnici i dr.) definisane ovim Planom.

Podjela urbanisticke parcele na kojoj se nalazi postojecka zgrada moze da se izvrsi uz zadovoljenje uslova navedenih u prethodnom stavu.

Ukoliko je urbanistica parcla u zaledu postojeceg objekta, za novi objekat gradevinska linija se odreduje prema vazecim minimalnim rastojanjima od granica susjednih parcela koja su odredena za svaku namjenu.

Svaka urbanistica parcla mora imati pristup javnoj saobracajnici minimalne sirine 3.0 m.

Za urbanisticke parcele namijenjene za izgradnju javnih zgrada zabranjena je preparcelacija.

Parcele koje su ovim planom namijenjene povrsinama pod zelenilom i slobodnim povrsinama javnog koriscenja ne mogu se preparcelisati.

Planirane urbanisticke parcele su definisane u grafickim prilozima - list 08. "Planirano stanje - regulacija i niveliacija" i list 09. "Planirano stanje - nacrt parcelacije i preparcelacije". Ukoliko na postojećim granicama katastarskih parcela dode do neslaganja izmedu azurnog katastarskog stanja i plana, mjerodavno je azurno katastarsko stanje.

**Predlaže se mogućnost objedinjavanja dve (2) urbanističke parcele u jednu (1) urbanističku parclu, ukoliko omogućava bolje i racionalnije rješenje, s tim što se zadržavaju urbanistički parametri za taj tip stanovanja.**

#### **5.3.4 Velicina i povrsina objekata**

Svi potrebni urbanisticki parametri za izgradnju na svakoj pojedinoj urbanistickoj parci u grafičkom prilogu - list 08. "Planirano stanje - regulacija i niveliacija", u urbanisticko-tehnickim uslovima za svaku namjenu i u Tabeli 19: *Urbanisticki pokazatelji po blokovima i urbanistickim*

*parcelama.* Ovi parametri predstavljaju maksimalne vrijednosti koje se **ne mogu** prekoraciti, i od njih se moze odstupati samo na nize vrijednosti.

Iskazana BRGP podrazumijeva iskljucivo povrsinu nadzemnih etaza objekata i u nju nijesu ukljeceni potpuno ili djelomično ukopani dijelovi objekata (garaze, podrumi i sutereni koji se koriste iskljucivo za garaziranje vozila).

**U planu Dubovica I, izmjene i dopune na parcelama na kojima je predviđena nova gradnja, a koje su razmatrane ovim planom, obrađivač plana predlaže da se na jednoj urbanističkoj parceli mogu predvidjeti dva (2) nova objekta umjesto jednog (1) i obratno ukoliko ukupan zbir površina ne prekoračuje maksimalne vrijednosti parametara predviđenih za tu urbanističku parcelu, a u svemu prema zadatim urbanističkim uslovima.**

### **5.3.5. Dozvoljena izgradnja**

Dozvoljena je izgradnja stambenih zgrada i zgrada za djelatnosti iz oblasti turizma, trgovine, ugostiteljstva, zanatskih usluga, socijalne zastite, obrazovanja, zdravstva, kulture, komunalnih servisa (trafostanice, crpne stanice, rezervoari vodovoda), sporta i rekreativne i drugih poslovnih i komercijalnih djelatnosti koje ne ometaju osnovnu namjenu.

Namjene su naznacene u grafickom prilogu - list 06. "Planirano stanje - namjena povrsina".

Na urbanistickim parcelama namijenjenim stanovanju dozvoljena je izgradnja bazena, sportskih terena, fontana, pomocnih zgrada, garaza i privrednih zgrada uz stambene objekte koje ne ugrozavaju životnu sredinu, u skladu sa UTU za svaku namjenu.

### **5.3.6. Zabranjena izgradnja**

Na zemljistu namijenjenom za: javne saobracajne kolske i pjesacke povrsine i na vodnim povrsinama **nije dozvoljeno** gradijanje zgrada, osim u povrsinama pod zelenilom i slobodnim povrsinama (urbano zelenilo) kako je uslovima za ovu namjenu definisano.

Nijesu dozvoljene namjene i izgradnja koje bi mogle da ugroze životnu sredinu, osnovne uslove življjenja susjeda ili sigurnost susjednih zgrada.

### **5.3.7. Postavljanje objekta u odnosu na javne povrsine**

Gradevinska linija (**GL**) je linija do koje je dozvoljeno gradijanje (granica gradijanja), a prikazana je u grafickom prilogu - list 08. "Planirano stanje - regulacija i niveličanje".

Gradevinska linija (granica gradijanja) moze da se poklapa sa regulacionom linijom ili je na određenom odstojanju od regulacione linije.

Bocna gradevinska linija odredena je u grafickim prilozima samo u specijalnim, netipicnim slučajevima, i predstavlja liniju do koje se maksimalno moze graditi. U ostalim slučajevima, bocna gradevinska linija je kroz propisane udaljenosti od susjednih objekata i urbanistickih parcela utvrđena u UTU za svaku pojedinacnu namjenu.

Gradevinska linija prizemlja (**GLP**) predstavlja obavezu povlacenja prizemlja ili ostavljanje pasaza, prolaza, na nivou prizemlja objekta. Gradevinska linija prizemlja vazi samo uz gradevinsku liniju (glavnu) i definise odstupanja prizemlja od pozicije glavnog korpusa objekta. Van ove linije ne mogu se nalaziti stepenista, ulazi u objekte i sl.

Gradevinska linija na zadatoj minimalnoj visini (**GL h= min ... m**) predstavlja obavezu ostavljanja slobodnog pristora na novou prizemlja objekta, radi formiranja prolaza i pasaza, minimalne visine koja je data u metrima. Gradenje je dozvoljeno samo iznad te zadata visine.

Podzemna gradevinska linija (**PGL**) kao gradevinska linija podzemne etaze namjenjene za garaze, odreduje granicu ispod povrsine terena, do koje je dozvoljeno gradenje garaze. Gradevinska linija garaze definisana je kroz UTU i u grafickom prilogu - list 08. "Planirano stanje - regulacija i niveličacija".

Postojeci objekti koji se nalaze u pojasu izmedu planirane regulacione i gradevinske linije, ne mogu se rekonstruisati, nadzidivati ili dogradivati, vec samo investiciono odrzavati.

Zgrada moze biti postavljena svojim najisturenijim dijelom do gradevinske linije. Erkeri, terase, balkoni i drugi istureni dijelovi objekta mogu da prelaze gradevinsku liniju prama neizgradenim javnim povrsinama (zelenilo i saobracajnice) najvise do 1,20 m, na maks. 50% povrsine fasade, na minimalnoj visini od 3,0 m od konacno nivelišanog i uredenog okolnog terena ili trotoara.

Rekonstrukcija postojecih objekata na parcelama vrsi se u skladu sa uslovima iz plana i moguca je uz postovanje postojecih gractevinskih linija (granica gractenja).

Nova zgrada i ukoliko se gradi kao zamjena postojece zgrade, postavlja se u skladu sa planiranim gractevinskim linijama, odnosno uslovima izgradnje iz ovog plana.

**Nije dozvoljeno** gradenje izmedu gradevinske i regulacione linije.

Iz prethodnog stava se izuzima potpuno ukopani dio zgrade namijenjen za garaze.

### **5.3.8. Rekonstrukcija prizemlja postojecih objekata**

Rekonstrukciju i prenamjenu prizemlja postojecih objekata izvesti u skladu sa sljedecim uslovima:

- Ulaze u planirane sadrzaje u prizemlju rjesiti na prvcima glavnih pjesackih tokova i tako da budu u sto blizem kontaktu sa pjesakom.
- Adaptacija ovakvih prostora mora biti izvedena na takav nacin da nicim ne narusi konstruktivne, oblikovne i stilske karakteristike postojeceg objekta. Svi novi elementi vidni na fasadi moraju se bojom, materijalom i formom uklopiti u zateceni izgled.
- Aktiviranje prizemlja koja nisu u nivou terena u slucajevima, kada se ne moze direktno prici sa trotoara, moze se izvesti i stepenistem koje mora da se nalazi unutar objekta.
- Polozaj i oblik stepenista kojim se ulazi u poslovni prostor mora biti takav da ne ugrozava kretanje pjesaka na trotoaru i mora se nalaziti na gractevinskoj liniji prizemlja postojeceg objekta.
- Ukoliko su intervencije koje treba preduzeti takvog obima da zadiru u konstruktivni sklop objekta potrebno je izvrsiti kompletну rekonstrukciju objekta.

### **5.3.9. Postavljanje objekta u odnosu na susjedne parcele**

Postavljanje novoplaniranih objekata na granicu susjedne parcele definise se na sljedeci nacin:

- Nije dozvoljeno zatvarati svjetlarnike postojecih objekata, vec formirati iste ili slicne u novoprojektovanim objektima.
- Ukoliko je novi objekat udaljen od postojeceg manje od 4,0 m, nije dozvoljeno sa te strane novog objekta postavljati otvore stambenih prostorija, vec samo pomocnih sa visinom parapeta 1,80 m.
- Ukoliko se objekat postavlja na granicu sa susjednom parcelom, sa te strane nije dozvoljeno postavljati otvore.
- Na objektima koji svojom bocnom fasadom gledaju na javni prolaz, saobracajnicu unutar bloka, dozvoljeno je postavljati otvore na toj fasadi samo u slucajevima kada je sirina ovog javnog prolaza 5,5 metara i vise.

### 5.3.10. Uslovi za izgradnju ugaonih objekata

- Posebnu paznju posvetiti oblikovanju ugaonih objekata i njihovom uklapanju u grac evinske linije susjednih objekata pri cemu se moraju postovati svi stavovi iz predhodnih uslova.
- Potrebno je, ukoliko to konkretni uslovi lokacije dozvoljavaju, da ovakvi objekti, posjeduju dominantni grac evinski element na uglu. U tom cilju, moguce je da ugaoni akcenat ima jedan sprat vise u odnosu na datu spratnost objekta, s time da se ne moze prekoraciti indeks izgradenosti propisan za tu parcelu.

### 5.3.11. Uslovi za parkiranje i garaziranje vozila

Potreban broj parking mjeseta kod nove izgradnje, ukljuccujići dogradnju i nadogradnju, obezbjediti u okviru sopstvene parcele, na otvorenim parkinzima (PM) ili kao garazna mesta (GM) u podzemnim etazama zgrade, a prema normativu:

Namjena	Potreban broj PM, odnosno GM
STAN	1,1 PM/stanu a u zoni rekonstrukcije i obnove postojećih objekata 0,7 PM/stanu
APARTMANI	1,1 PM/apartmanu a u zoni rekonstrukcije i obnove postojećih objekata 0,7 PM/apartmanu
HOTELI U GRADU	1 PM/2 lezaja
ADMUNISTRATVNO - POSLOVNE DJELATNOSTI	1 PM/75 m <sup>2</sup> bruto povrsine
UGOSTITELJSKI SADRZAJI	1 PM/4 stolice
TRGOVINSKI SADRZAJI	1 PM/75 m <sup>2</sup> bruto povrsine ili 1PM/1lokal
OSTALI SADRZAJI	prema analizi planera - projektanta

Neophodan parking, odnosno garazni prostor mora da se obezbjedi istovremeno sa izgradnjom objekta.

Podzemne garaze mogu zauzimati vecu povrsinu od gabarita objekta u nivou prizemlja. U tom slučaju podzemna grac evinska linija garaze (PGL) se odrec uje na sljedeci nacin:

- najmanje udaljenje PGL od bocnih granica susjedne urbanisticke parcele je 1,5 m, osim kod jednostrano uzidanih i dvostrano uzidanih objekata, kada se PGL poklapa sa bocnim granicama susjedne urbanisticke parcele,
- najmanje udaljenje PGL od zadnje granice susjedne urbanisticke parcele je 1,5 m,
- PGL prema javnoj saobracajnici moze da se poklapa sa granicom urbanisticke parcele, odnosno udaljenje moze biti 0,0 m,
- uz ispunjenje prethodnih uslova horizontalni gabarit podzemne etaze namijenjene za garazu **ne smije** biti veci od 75 % povrsine pripadajuce urbanisticke parcele za stambene objekte, a za turisticke objekte **ne smije** biti veci od 90 %, ukoliko PGL nije definisana u grafickom prilogu -list br. 08. Planirano stanje - regulacija i nivacijacija,

Pri projektovanju podzemne garaze moraju biti zadovoljeni prije svega protivpozarni uslovi predviđeni odgovarajućim zakonima, pravilnicima i standardima, kao i ostali uslovi u pogledu bezbjednosti.

Krovne povrsine podzemnih garaza moraju se urediti kao pjesacke povrsine sa znacajnim ucescem specijalnog krovnog zelenila.

**Na urbanističkim parcelama garaže nisu obavezujuće.**

**Ne dozvoljava se prenamjena garaza** u stambene, turisticke i druge namjene (npr. prodavnice, auto - radionice i sl.), **kao ni prenamjena prostora za parkiranje.**

### **5.3.12. Uslovi za nivелацију**

Planirana nivелација terena određena je u odnosu na postojeću nivелацијu ulične mreže. Planirane ulice kao i planirani platoi vezuju se za konktaktne, već nivелaciono definisane prostore.

Planom je određena nivелacija javnih površina iz koje proizilazi i nivелacija prostora za izgradnju objekata. Visinske kote na ulicama su bazni elementi za definisanje nivелacije ostalih tacaka i dobijaju se interpolovanjem.

Nivелaciji terena parcela korisnika rjesavati tako što će se odvodnjavanje terena vršiti prema javnim saobracajnim površinama ili putem atmosferske kanalizacije. Nije dozvoljeno odvodnjavanje prema susjednim parcelama.

Nivелacija javnih saobracajnih površina dada je u grafickom prilogu - list 08."Planirano stanje - regulacija i nivелacija".

### **5.3.13. Izgradnja na terenu sa nagibom**

Na terenu sa većim nagibom (visinska razlika na urbanistickoj parcelli je veća od 3,00 m) nije dozvoljena izgradnja zasjecanjem terena do granica urbanisticke parcele i formiranje betonskih podzida visine veće od 3,0 m.

Savladavanje visinske razlike na ovakvim terenima je dozvoljeno projektovanjem kaskadnih objekata, cija visina u svakoj taki, u odnosu na konacno nivelišan i uređen teren, ne smije preći maksimalno dozvoljenu visinu objekta za taj tip izgradnje.

**Ukoliko je objekat na strmom terenu, obradivač predlaže kaskadnu gradnju, tako da se ukoliko objekat izlazi na dve ulice (gornju i donju) omogući pristup i sa gornje ulice i da jedna etaža bude iznad nivoa ulice**

## **5.4. USLOVI POD KOJIMA SE OBJEKTI ZADRŽAVAJU ILI RUŠE**

Ovim uslovima se utvrđuju principi pod kojima se kroz plansko rješenje zadržavaju ili ruse pojedini izgrađeni objekti.

Izgrađeni objekti koji se ruše u cilju zštite javnog interesa su svi objekti koji se nalaze u površinama za javne koriscenje (javne saobracajne i javne površine pod zelenilom, koridori infrastrukture, komunalni sistemi - trafostanice, crpne stanice, rezervoari vodovoda, vodno zemljiste) i na kojima nije dozvoljeno građenje objekata, osim onih predviđenih planom.

Izgrađeni objekti se zadržavaju i prihvataju kao postojeći pod uslovom da:

- se ne nalaze u regulaciji postojećih i planiranih javnih saobracajnica i bitno ne ugrozavaju njihovu trasu;
- se ne nalaze u koridorima postojeće i planirane komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, elektroenergetska mreza, TT i KDS mreza);
- se ne nalaze na lokacijama previđenim za javnu namjenu;
- se ne nalaze na vodnom zemljistu;
- ni jednim dijelom objekat ne prelazi granice sopstvene katastarske parcele; u suprotnom, potrebno je nadležnom organu dostaviti dokaz o vlasništvu na dijelu parcele susjeda, odnosno izvršenoj preparcelaciji (originalni izvod iz katastra na uvid);
- do sopstvene parcele na kojoj je objekat imaju objektivijen trajni kolski pristup minimalne širine 3,0 m.

## 5.5. USLOVI ZA TRETMAN OBJEKATA PREDVIĐENIH ZA RUŠENJE

Na svim objektima koji se nalaze na koridorima planiranih regulacija saobracajnica i drugim povrsinama namijenjenim za javno koriscenje i koji ne ispunjavaju uslove iz tacke 5.4., dozvoljeno je izvod enje radova za obezbjediti enje neophodnih uslova za zivot, ukoliko ne postoji drugi zakonski osnov za rуsenje (bespravna izgradnja), a do privođenja zemljista namjeni, odnosno do izgradnje saobracajnica, infrastrukturnih i komunalnih sistema i dr.

Na objektima koji su predviđeni za rуsenje:

- nije dozvoljena rekonstrukcija, nadogradnja, dogradnja niti adaptacija.
- nije dozvoljena promjena postojeceg vertikalnog i horizontalnog gabarita objekta. Pod radovima za obezbjeđenje neophodnih uslova za zivot se podrazumijevaju:
  - a) izgradnja sanitarnih prostorija velicine do  $5\text{ m}^2$  (u okviru postojećih gabarita objekta), septične jame i cisterne za vodu,
  - b) popravljanje i zamjena krovnog pokrivaca i staticko obezbjeđenje krovne konstrukcije.

## 5.6. USLOVI ZA TRETMAN POSTOJEĆIH OBJEKATA

Postojeci objekti mogu se zamijeniti novim, uz ispunjenje svih predviđenih UTU.

U odnosu na preteznu izgrađenost bloka, odredene su sljedeće zone:

- zona sa postojećim viseporodicnim i visestambenim objektima u otvorenom bloku (SV1, SS3), u blokovima br. 3, 6, 7, 8, 10, 13, 16;
- zona sa postojećim jednoporodicnim objektima u otvorenom bloku (SS2), u blokovima br. 11, 14;
- zona sa postojećim objektima na sopstvenoj parceli (SV2, SV3, SS1), u blokovima br. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 19.

### 5.6.1. Uslovi za objekte koji su prekoracili planom definisane urbanisticke parametre koji su dati na nivou urbanisticke parcele

Za postojeće objekte koji su prekoracili planom definisane urbanisticke parametre date na nivou urbanisticke parcele dozvoljeno je samo tekuce odrzavanje i sanacija, na sljedeci nacin:

#### a) stambeni, odnosno stambeno-poslovni objekti

- obnova, sanacija i zamjena ostecenih i dotrajalih konstruktivnih i drugih djelova objekta i krova u zatecenim gabaritima;
- prikljucak na komunalnu infrastrukturu, kao i rekonstrukcija svih vrsta instalacija; uključujući i izgradnju lifta,
- rekonstrukcija postojećih ograda i potpornih zidova radi sanacije terena (klizista). Za izgradnju podzida vase uslovi definisani 5.17. Uslovi za izgradnju podzida.
- uređenja povrsina pod zelenilom i slobodnih povrsina vrsiti prema tacki 7.1.4. UTU za uređenje povrsina pod zelenilom i slobodnih povrsina.

#### b) objekti druge namjene (objekti za rad i javni, komunalni, saobracajni objekti)

- obnova, sanacija i zamjena ostecenih i dotrajalih konstruktivnih i drugih djelova objekta i krova u zatecenim gabaritima;

**Napomena:** data je pretezna spratnost na nivou bloka. Za svaki pojedinacni objekat vazi spratnost data u grafickom prilogu - list 08. "Planirano stanje - regulacija i niveliacija".

- prenamjena i funkcionalna promjena objekta koja je vezana uz prenamjenu prostora, ali pod uslovom da novoplanirana namjena ne pogorsava stanje zivotne sredine i svojim koriscenjem ne utice na standard zivljjenja u okolnim objektima;
- prikljucak na komunalnu infrastrukturu, kao i rekonstrukcija svih vrsta instalacija; uključujući i izgradnju lifta,
- dogradnja i zamjena objekata i uređaja komunalne infrastrukture i rekonstrukcija javnih saobraćajnih povrsina;
- rekonstrukcija postojećih ograda i potpornih zidova radi sanacije terena (klizista). Za izgradnju podzida vaze uslovi definisani 5.17. Uslovi za izgradnju podzida.
- uređenja povrsina pod zelenilom i slobodnih povrsina vrsiti prema tacki 7.1.4. UTU za uređenje povrsina pod zelenilom i slobodnih povrsina.

#### **5.6.2. Uslovi za objekte koji nijesu prekoracili planom definisane urbanisticke parametre koji su dati na nivou urbanisticke parcele**

Za postojeće objekte koji **nijesu prekoracili** planom definisane urbanisticke pokazatelje koji su dati na nivou urbanisticke parcele dozvoljena je dogradnja i nadgradnja svih postojećih objekata koji svojim položajem na parceli, površinom pod objektom (postojeca+dodata), ukupnom BRGP i spratnoscu ne izlaze iz okvira planom zadatih urbanistickih parametara na nivou urbanisticke parcele.

Za objekte kod kojih je dozvoljena dogradnja i nadgradnja vazi sljedeće:

- Dozvoljena dogradnja i nadgradnja se mogu izvršiti do nivoa predviđenog urbanistickim pokazateljima (indeksi zauzetosti i izgradenosti, spratnost, BRGP) definisanih u *tacki 6. Urbanisticki pokazatelji - Tabela 19. Urbanisticki pokazatelji po blokovima i urbanistickim parcelama*, uz postovanje udaljenja od susjednih urbanistickih parcela i objekata i ispunjenje svih ostalih UTU datih za tu namjenu.
- Obavezan uslov je da se za svaku novu stambenu jedinicu, turistički apartman ili poslovni prostor obezbijedi potreban broj parking mesta u okviru parcele korisnika, na otvorenom, u garazi u sklopu ili van objekta, prema normativu na osnovu tacke 5.3.11. Uslovi za parkiranje i garaziranje vozila.
- Visina nadzidanog dijela zgrade ne smije preci uslovima definisanu vrijednost, a visina nazidka potkrovne etaze može biti najviše 1.50 m racunajući od kote poda potkrovne etaze do tacke preloma krovne kosine.
- Prije pribavljanja dokumenata neophodnih za izgradnju (dogradnja, nadgradnja) obavezno je provjeriti staticku stabilnost objekta i geomehanicka svojstva terena na mikrolokaciji, na osnovu uslova iz tacke 5.18 UTU za stabilnost terena i objekata i prihvatljiv nivo seizmickog rizika.
- Uredenja povrsina pod zelenilom i slobodnih povrsina vrsiti prema tacki 7.1.4. UTU za uređenje povrsina pod zelenilom i slobodnih povrsina.
- Za izgradnju podzida vaze uslovi definisani 5.17. Uslovi za izgradnju podzida.
- Dozvoljena je izgradnja liftova.

Dozvoljena je adaptacija postojećih prostora (tavana, vesernica i drugih sličnih prostora) u korisne, stambene ili poslovne povrsine u okviru postojećih gabařita, na sljedeci nacin:

- Obavezan uslov je da se za svaku novu stambenu jedinicu ili turistički apartman, odnosno poslovni prostor obezbijedi parking ili garazno mjesto u sastavu sopstvene urbanisticke parcele, a na osnovu tacke 5.3.11. Uslovi za parkiranje i garaziranje vozila. Neophodan parking, odnosno garazni prostor mora da se obezbijedi istovremeno sa izgradnjom objekta.
- Potkrovje svojom površinom ne smije izlaziti iz horizontalnog gabařita objekta.
- Nije dozvoljena izgradnja mansardnih krovova.
- Krovovi su kosi, krovni pokrivaci adekvatni nagibu, koji iznosi 18-23°.
- Maksimalna visina nazidka potkrovlja je 1,5 m (racunajući od poda potkrovne etaze do preloma krovne kosine).

- Moguce je formirati samo jednu galeriju u okviru potkrovlja i nije dozvoljena izgradnja potkrovlja u vise nivoa.
- Voda sa krova jednog objekta ne smije se sливати na drugi objekat ili susjednu parcelu.

Dozvoljeno je i tekuce odrzavanje i sanacija, kao i:

- obnova, sanacija i zamjena ostećenih i dotrajalih konstruktivnih i drugih djelova objekta krova u zatecenim gabaritima;
- prikljucak na komunalnu infrastrukturu, kao i rekonstrukcija svih vrsta instalacija, uključujući i izgradnju lifta,
- rekonstrukcija postojećih ograda i potpornih zidova radi sanacije terena (klizista).

Dodatni urbanisticko-tehnici uslovi objekte u zoni SV1, SS2, SS3:

- Nije dozvoljena preparcelacija u smislu djeljenja postojećih urbanističkih parcella.
- Nije dozvoljeno dodjeljivanje ili prodaja slobodnih i zelenih povrsina vlasnicima stanova ili lokala u prizemljima objekata i formiranje posebnih katastarskih ili urbanistickih parcella.
- Moguća je sanacija ravnog krova izgradnjom potkrovlja sa kosim krovom i maksimalnom visinom nazidka od 1,50 m, uz uslov izrade **jedinstvenog arhitektonskog rjesavanja (projektovanja) na svim istim objektima i jednovremenog izvodenja radova na cijelom objektu**. Pri tome se posebno mora vodi racuna o arhitekturi objekta i ostvarenim likovnim i ambijentalnim vrijednostima, na osnovu tacke 5.20. Uslovi za arhitektonsko oblikovanje.
- Dogradnja postojećih objekata je dozvoljena samo u granicama gradevinskih linija.
- Obavezan uslov je objezbjedenje parking mjesta za svaku novoformiranu stambenu jedinicu (turisticki apartman) ili poslovni prostor prema normativu na osnovu tacke 5.3.11. Uslovi za parkiranje i garaziranje vozila.
- Prije pribavljanja dokumenata neophodnih za izgradnju obavezno je provjeriti staticku stabilnost objekta i geomehanicka svojstva terena na mikrolokaciji, na osnovu uslova iz tacke 5.18. UTU za stabilnost terena i objekata i prihvatljiv nivo seizmickog rizika.
- U povrsinama pod zelenilom i slobodnim povrsinama navedenih blokova nije dozvoljena izgradnja novih objekata.
- Prostori planirani za javne namjene ne mogu se koristiti u druge svrhe. Ove povrsine, do privodenja zemljista planiranoj namjeni mogu se privremeno koristiti isključivo kao zelene povrsine, djecija ili sportska igralista, bez izgradnje čvrstih objekata.
- Parcele objekata se ne mogu ogradićuti.
- **Izuzetno za zonu sa postojećim viseporodičnim i visestambenim objektima u otvorenom bloku SV1 (blok 3, UP1)** – prilikom dobijanja dozvole za nadogradnju stambene lamele prema datim urbanističko-tehničkim uslovima, nije obavezno pribavljane saglasnosti etažnih vlasnika svih lamela na urbanističkoj parcelli, već samo saglasnosti stanara predmetne lamele koja se nadograđuje.
- **Izuzetno za zonu sa postojećim jednoporodičnim objektima u otvorenom bloku SS2 (blokovi br. 14 i 11) – i to dvojni objekti u okviru datih zona:** vlasnici dela objekta koji vrše nadgradnju, rekonstrukciju ili izgradnju prilikom izdavanja odobrenja dužni su da pribave saglasnost samo od suseda sa kojim dele zajednički objekat.

Ukoliko novi arhitektonski koncept objekta ne može da se prilagodi zatečenom stanju ili zbog drugih razloga (statička stabilnost i slično) kod objekata kod kojih je predviđena nadogradnja moguća je i potpuna rekonstrukcija (sa uklanjanjem postojećeg dela objekta) uz saglasnost suseda sa kojim se objekat deli.

## **5.7. URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU NOVIH OBJEKATA U ZONI PRETEŽNO POSTOJEĆE IZGRADNJE I U ZONI NOVE IZGRADNJE - OBJEKTI SREDNJE GUSTINE (SS1, SS2, SS4)**

Ovim uslovima se definisu uslovi za izgradnju novih objekata na slobodnim lokacijama, dogradnja i nadgradnja postojećih objekata i zamjena postojećih objekata novim, na osnovu uslova datih ovim planom u zoni sa pretežno postojećim objektima (SS1, SS2), kao i uslovi za izgradnju objekata u zoni nove izgradnje (SS4).

Objekti u mogu biti: slobodnostojeci objekti na parceli, jednostrano uzidani (dvojni objekti) i dvostrano uzidani objekti (u nizu).

Oblik i velicina gabarita zgrade u grafickim prilozima je data kao simbol i moze se prilagodavati potrebama investitora ukoliko se postuju striktno zadate:

- gradevinske linije i udaljenja od susjednih urbanistickih parcella, odnosno objekata,
- maksimalna dozvoljena spratnost,
- maksimalna ukupna povrsina pod objektom, odnosno objektima na parceli,
- maksimalna ukupna bruto razvijena gradevinska povrsina objekta, odnosno objekata na parceli,
- kao i svi ostali uslovi iz ovog plana i vazeci zakonski propisi, pravilnici i standardi.

Urbanisticki pokazatelji i kapaciteti za svaku urbanisticku parcellu (indeks zauzetosti, izgradenosti i maksimalno dozvoljena spratnost), namjena povrsina i planiranih objekata i drugo, dati su u tacki 6. *Urbanisticki pokazatelji - Tabela 19. Urbanisticki pokazatelji po blokovima i urbanistickim parcelama.*

### **5.7.1. Urbanistička parcella**

- povrsina urbanisticke parcele iznosi minimalno 300 m<sup>2</sup>, a maksimalno 2000 m<sup>2</sup>,
- sirina urbanisticke parcele, u svim njenim presjecima, je minimalno 11,00 m,
- najmanja dozvoljena povrsina pod objektom iznosi 80 m<sup>2</sup>,
- u slučaju dvostrano uzidanih objekata (niz) dozvoljeno je maksimalno 3 (tri) objekta u nizu,
- maksimalna sirina jednostrano ili dvostrano uzidanog objekta je 15,00 m, a moze biti i manja,
- razmak izmedu nizova objekata iznosi minimalno 10,00 m.
- nizovi se mogu formirati u obliku latinicnog slova "L" i "U" ili slicno.
- nizovi se grade istovremeno ili fazno (po lamelama) i prema jedinstvenom projektu za cijeli niz.

### **5.7.2. Horizontalna i vertikalna regulacija**

- Gradevinska linija predstavlja krajnju granicu za izgradnju objekta. Gradevinska linija prema regulacionoj liniji je obavezujuca i na nju se postavlja minimalno jedna fasada objekta.
- Izmedu regulacione i gradevinske linije **ne može** biti stalnih i pomocnih objekata, uključujući i privremene objekte. Ovo pravilo ne vazi za trafostanice.
- Minimalno odstojanje objekta od bocnih granica parcele:
  - slobodnostojeci objekti - 2,50 m; izuzetno, ovo rastojanje moze biti i manje (min. 1,50 m), ukoliko je oblik parcele nepravilan i ukoliko je rastojanje od susednog objekta minimalno 4,00m

- jednostrano uzidani objekti - 3,00 - 4,00 m prema slobodnom dijelu parcele; izuzetno, ovo rastojanje moze biti i manje (od 1,50 - 2,50 m), ukoliko je oblik parcele nepravilan i ukoliko je rastojanje od susednog objekta minimalno 4,00 m;
  - obostrano uzidani objekti - 0,00 m
  
  - Minimalno odstojanje objekta od susjednog objekta je 4,00 m.
  - Minimalno odstojanje objekta od bocne granice parcele je 3,00 m, a od zadnje 4,00 m.
  - Minimalno odstojanje se racuna od stepenica, konzola, loda i ostalih poluzatvorenih isturenih dijelova zgrade.
  - Izgradnja na ivici parcele (dvojni objekti i objekti u prekinutom nizu) je moguca iskljucivo uz pismeno odobrenje vlasnika parcele na cijoj granici je predvidena izgradnja.
  - Maksimalna spratnost objekta:
    - garaza (u suterenu ili podrumu), prizemlje, 2 sprata i potkrovje - G+P+2+Pk, ili garaza (u suterenu ili podrumu), prizemlje i 3 sprata - G+P+3, odnosno - 4 korisne etaze.
  - Maksimalna visina vijenca iznosi:
    - 12,0 - 13,5 m ( $G+P+2+Pk = 12,0\text{m}$ ,  $G+P+3 = 13,5\text{m}$ ), mjereno od konacno nivelišanog i uredenog terena do gornje ivice krovnog vijenca.
  - Maksimalna visina vijenca objekta mjeri se:
    - na pretezno ravnom terenu: od konacno nivelišanog i uredenog terena do gornje ivice konstrukcije posljednje etaze ili horizontalnog serklaza
    - na terenu u vecem nagibu: od ivice poda najnize korisne etaze objekta do gornje ivice konstrukcije posljednje etaze ili horizontalnog serklaza.
  - Maksimalna visina sljemena krova objekta (ili vrha najviseg sljemena, kod slozenih krovova) je 3,50 m mjereno od gornjeg ivice vijenca do sljemena krova.
  - **Krovovi ovih objekata mogu biti kosi ili ravni u zavisnosti od arhitektonске koncepcije, odnosno oblikovanja.**
- Ukoliko su kosi primjeniti krovni pokrivač adekvatan nagibu koji iznosi od 18-23°.**
- Ukoliko su ravni krovni pokrivač definisati kako je predviđeno u uslovima za gradnju.**
- Visina nazidkaptkrovne etaze iznosi najvise 1,50 m racunajuci od kote poda potkrovne etaze do tacke preloma krovne kosine.
  - Kota prizemlja je:
    - na pretezno ravnom terenu: najvise do 1,20 m iznad konacno nivelišanog i uredenog terena. Za objekte sa podrumskim ili suterenskim etazama, kota poda prizemlja moze biti najvise 1,50 m iznad konacno nivelišanog i uredenog terena;
    - na terenu u vecem nagibu: u nivou poda najnize korisne etaze i iznosi najvise 3,50 m iznad kote konacno nivelišanog i uredenog terena najnizeg dijela objekta.

### 5.7.3. Izgradnja na parceli

- Prije pribavljanja dokumenata neophodnih za izgradnju obavezno je provjeriti staticku stabilnost objekta i geomehanicka svojstva terena na mikrolokaciji, na osnovu uslova iz tacke 5.18. UTU za stabilnost terena i objekata i prihvatljiv nivo seizmickog rizika.
- Dozvoljena je fazna izgradnja objekta ukoliko dio objekta koji se gradi predstavlja funkcionalnu i arhitektonsku cjelinu, a na osnovu uslova definisanih u tacki 5.20. Uslovi za arhitektonsko oblikovanje. Konacno izgradeni objekat ne smije da prede maksimalno dozvoljenu povrsinu pod objektom i maksimalno dozvoljenu spratnost date na nivou urbanisticke parcele.
- Oblikovanje objekta prema frekventnim saobracajnicama je reprezentativno, u duhu moderne arhitekture, bez upotrebe istorijskih etno elemenata drugih sredina (balustrade, gipsarski radovi i sl.)

- Suteren i podrum objekta se koristi iskljucivo za pomocne prostorije i garazu. Nije moguca prenamjena garaza, u skladu sa uslovima iz tacke 5.3.11.
- U prizemljima ili djelu prizemlja mogu biti lokali sa djelatnostima koje ne ugrozavaju okolinu.
- Povrsine pod zelenilom moraju da zauzimaju najmanje 20% urbanisticke parcele.
- Potrebna povrsina za djecja igralista (za djecu 3-11 godina) je po normativu 1 m<sup>2</sup>/stan (minimalno 100-150 m<sup>2</sup>)
- Voda sa krova jednog objekta ne smije se sливati na drugi objekat.
- Krovovi ovih objekata su kosi, krovni pokrivaci adekvatni nagibu, koji iznosi 18-23°.
- Uredenja zelenila vrsiti prema tacki 7.1.4. UTU za uredenje povrsina pod zelenilom i slobodnih povrsina, a detaljna razrada je ostavljena vlasnicima.
- Za izgradnju podzida vase uslovi definisani tacki 5.17. Uslovi za izgradnju podzida.
- **Izuzetno za blok br. 22** - zbog velikog nagiba terena preporuka je da se objekti rade kaskadno da se velikim iskopima ne bi urgozila stabilnost terena i okolnih parcela i kako bi se izbegli visoki potporni zidovi.

#### **5.7.4. Rjesavanje mirujuceg saobracaja**

Potreban broj parking mesta kod nove izgradnje, uključujući dogradnju i nadogradnju, obezbjediti u okviru sopstvene parcele, na otvorenim parkinzima (PM) ili kao garazna mesta (GM) u podzemnim etazama zgrade, a prema normativu na osnovu tacke 5.3.11. Uslovi za parkiranje i garaziranje vozila. Neophodan parking, odnosno garazni prostor mora da se obezbjedi istovremeno sa izgradnjom objekta.

Krovne povrsine podzemnih garaza moraju se urediti kao pjesacke povrsine sa znacajnim ucescem specijalnog krovnog zelenila.

#### **5.7.5. Ogradivanje**

Parcele objekata se ne mogu ogradivati.

### **5.8. URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU NOVIH OBJEKATA U ZONI PRETEŽNO POSTOJEĆE IZGRADNJE I U ZONI NOVE IZGRADNJE - OBJEKTI VEĆE GUSTINE (SV2, SV3, SV4)**

Ovim uslovima se definisu uslovi za izgradnju novih objekata na slobodnim lokacijama, dogradnja i nadogradnja postojećih objekata i zamjena postojećih objekata novim, na osnovu uslova datih ovim planom u zoni sa pretežno postojećim objektima (SV2, SV3), kao i uslovi za izgradnju objekata u zoni nove izgradnje (SV4).

U zoni nove izgradnje vise slobodnostojećih objekata formira otvoreni ili poluotvoreni blok. Ovi blokovi su karakteristični po visespratnim objektima koji mogu biti postavljeni kao slobodnostojeći (otvoreni blok) ili kao jednostrano i dvostrano uzidani objekti koji formiraju poluotvoreni blok. Objekti su povučeni u odnosu na regulacionu liniju bloka, izgradeni su na jedinstvenoj zajednickoj povrsini bez parcelacije ili sa izdvojenom pripadajućom parcelom svakog pojedinacnog objekta, sa javnim prostorom ili prostorom u javnom koriscenju. Slobodni prostori su uredeni kao velike blokovske zelene povrsine sa prostorima za djeciju igru, sport i rekreaciju. Blok je oivicean frekventnim saobraćajnicama sa uvodenjem saobraćaja u unutrasnjost bloka (stambene ulice, slijepi pristupne ulice i parkinzi). Po svojoj formi poluotvoreni blokovi mogu biti formirani u obliku latinicnog slova "L" i "U" ili slicno.

Objekti u mogu biti: slobodnostojeći objekti na parceli i jednostrano uzidani (dvojni objekti).

Oblik i velicina gabarita zgrade u grafickim prilozima je data kao simbol i može se prilagodavati potrebama investitora ukoliko se postuju striktne zadate:

- gradevinske linije i udaljenja od susjednih urbanistickih parcela, odnosno objekata,
- maksimalna dozvoljena spratnost,

- maksimalna ukupna povrsina pod objektom, odnosno objektima na parceli,
- maksimalna ukupna bruto razvijena gradevinska povrsina objekta, odnosno objekata na parceli,
- kao i svi ostali uslovi iz ovog plana i vazeci zakonski propisi, pravilnici i standardi.

Urbanisticki pokazatelji i kapaciteti za svaku urbanisticku parcelu (indeks zauzetosti, izgradenosti i maksimalno dozvoljena spratnost), namjena povrsina i planiranih objekata i drugo, dati su u *tacki 6. Urbanisticki pokazatelji - Tabela 19. Urbanisticki pokazatelji po blokovima i urbanistickim parcelama*.

#### **5.8.1. Urbanistica parcela**

- povrsina urbanisticke parcele u zoni sa pretezno postojecim objektima iznosi minimalno 300 m<sup>2</sup>, a maksimalno 2000 m<sup>2</sup>,
- povrsina kompleksa vise slobodnostoječih objekata je minimalno 3000 m<sup>2</sup>
- povrsina urbanisticke parcele u zoni nove izgradnje iznosi minimalno 500 m<sup>2</sup>, a maksimalno 2000 m<sup>2</sup>,
- najmanja dozvoljena izgradena povrsina jednog objekta na jednoj parci iznosi 200 m<sup>2</sup>,
- sirina urbanisticke parcele, u svim njenim presjecima, je minimalno 20,00 m,
- maksimalna sirina jednostrano ili dvostrano uzidanog objekta je 20,00 m, a može biti i manja,
- razmak izmedu nizova objekata iznosi minimalno 7,00 m.
- nizovi se mogu formirati u obliku latinicnog slova "L" i "U" ili slicno.
- nizovi se grade istovremeno ili fazno (po lamljama) i prema jedinstvenom projektu za cijeli niz.

#### **5.8.2. Horizontalna i vertikalna regulacija**

- Gradevinska linija predstavlja krajnju granicu za izgradnju objekta. Gradevinska linija prema regulacionoj liniji je obavezujuća i na nju se postavlja minimalno jedna fasada objekta.
- Izmedu regulacione i gradevinske linije **ne može** biti stalnih i pomocnih objekata, uključujući i privremene objekte. Ovo pravilo ne važi za trafostanice.
- Minimalno odstojanje objekta od susjednog objekta:
  - slobodnostojeći objekti - 7,00 m
  - jednostrano uzidani objekti - 10,00 m prema slobodnom dijelu parcele;
- Minimalno odstojanje objekta od bocne granice parcele je 3,00 m, a od zadnje 4,00 m.
- Minimalno odstojanje se racuna od stepenica, konzola, loda i ostalih poluzavorenih isturenih dijelova zgrade.
- Izgradnja na ivici parcele (dvojni objekti i objekti u prekinutom nizu) je moguća isključivo uz pismeno odobrenje vlasnika parcele na cijoj granici je predvidena izgradnja.
- Maksimalna spratnost objekta:
  - srednje visoki objekti: garaza (u suterenu ili podrumu), prizemlje, 2 sprata i potkrovље - G+P+2+Pk, ili garaza (u suterenu ili podrumu), prizemlje i 3 sprata - G+P+3, odnosno - 4 korisne etaze.
  - objekti veće visine: garaza (u suterenu ili podrumu), prizemlje, 3 sprata i potkrovље - G+P+3+Pk, ili garaza (u suterenu ili podrumu), prizemlje i 4 sprata - G+P+4, odnosno - 5 korisnih etaza.
- Maksimalna visina vijenca iznosi:
  - srednje visoki objekti: 12,0 - 13,5 m (G+P+2+Pk = 12,0m, G+P+4 = 13,5m), mjereno od konacno nivelišanog i uredenog terena do gornje ivice krovnog vijenca.
  - objekti veće visine: 15,0 - 16,5 m (G+P+3+Pk = 15,0m, G+P+4 = 16,5m), mjereno od konacno nivelišanog i uredenog terena do gornje ivice krovnog vijenca.
- Maksimalna visina vijenca objekta mjeri se:

- na pretezno ravnom terenu: od konacno nivelišanog i uredenog terena do gornje ivice konstrukcije posljednje etaze ili horizontalnog serklaza
- na terenu u vecem nagibu: od ivice poda najnize korisne etaze objekta do gornje ivice konstrukcije posljednje etaze ili horizontalnog serklaza.

**Krovovi ovih objekata mogu biti kosi ili ravni u zavisnosti od arhitektonske koncepcije odnosno oblikovanja.**

**Ukoliko su kosi primjenti krovni pokrivač adekvatan nagibu koji iznosi od 18-23°.**

**Ukoliko su ravni krovni pokrivač definisati kako je predviđeno u uslovima za gradnju.**

- Maksimalna visina sljemenja krova objekta (ili vrha najviseg sljemenja, kod slozenih krovova) je 3,50 m mjereno od gornjeg ivice vijenca do sljemenja krova.
- Visina nazidka potkrovne etaze iznosi najvise 1,50 m racunajuci od kote poda potkrovne etaze do tacke preloma krovne kosine.
- Kota prizemlja je:
  - na pretezno ravnom terenu: najvise do 1,20 m iznad konacno nivelišanog i uredenog terena. Za objekte sa podrumskim ili suterenskim etazama, kota poda prizemlja moze biti najvise 1,50 m iznad konacno nivelišanog i uredenog terena;
  - na terenu u vecem nagibu: u nivou poda najnize korisne etaze i iznosi najvise 3,50 m iznad kote konacno nivelišanog i uredenog terena najnizeg dijela objekta.

### **5.8.3. Izgradnja na parceli**

- Prije pribavljanja dokumenata neophodnih za izgradnju obavezno je provjeriti staticku stabilnost objekta i geomehanicka svojstva terena na mikrolokaciji, na osnovu uslova iz tacke 5.18. UTU za stabilnost terena i objekata i prihvatljiv nivo seizmickog rizika.
- Dozvoljena je fazna izgradnja objekta ukoliko dio objekta koji se gradi predstavlja funkcionalnu i arhitektonsku cjelinu, a na osnovu uslova definisanih u tacki 5.20. Uslovi za arhitektonsko oblikovanje. Konacno izgradeni objekat ne smije da prede maksimalno dozvoljenu povrsinu pod objektom i maksimalno dozvoljenu spratnost date na nivou urbanisticke parcele.
- Dozvoljena je fazna izgradnja u kompleksu slobodnostojecih objekata, tako da je moguce graditi jedan po jedan objekat. Objekti u nizu moraju biti izradeni prema jedinstvenom projektu za svaki niz, tako da konacno izgradeni objekat ne prelazi maksimalne propisane povrsine pod objektom i spratnost, a ove vrijednosti mogu biti i manje.
- Oblikovanje objekta prema frekventnim saobracajnicama je reperezentativno, u duhu moderne arhitekture, bez upotrebe istorijskih etno elemenata drugih sredina (balustrade, gipsarski radovi i sl.)
- Suteren i podrum objekta se koristi iskljucivo za pomocne prostorije i garazu. Nije moguca prenamjena garaza, u skladu sa uslovima iz tacke 5.3.11.
- U prizemljima ili djelu prizemlja mogu biti lokali sa djelatnostima koje ne ugrozavaju okolinu.
- Povrsine pod zelenilom moraju da zauzimaju najmanje 20% urbanisticke parcele.
- Potrebna povrsina za djecja igralista (za djecu 3-11 godina) je po normativu 1 m<sup>2</sup>/stan (minimalno 100-150 m<sup>2</sup>)
- Na parceli - kompleksu se ne mogu graditi pomocni i privremeni objekti
- Voda sa krova jednog objekta ne smije se sливati na drugi objekat.
- Krovovi ovih objekata su kosi, krovni pokrivaci adekvatni nagibu, koji iznosi 18-23°.
- Uredjenja zelenila vrsiti prema tacki 7.1.4. UTU za uredjenje povrsina pod zelenilom i slobodnih povrsina, a detaljna razrada je ostavljena vlasnicima.
- Za izgradnju podzida vase uslovi definisani tacki 5.17. Uslovi za izgradnju podzida.

#### **5.8.4. Rjesavanje mirujuceg saobracaja**

Potreban broj parking mesta kod nove izgradnje, uključujući dogradnju i nadogradnju, obezbjediti u okviru sopstvene parcele, na otvorenim parkinzima (PM) ili kao garazna mesta (GM) u podzemnim etazama zgrade, a prema normativu na osnovu tacke 5.3.11. Uslovi za parkiranje i garaziranje vozila. Neophodan parking, odnosno garazni prostor mora da se obezbjedi istovremeno sa izgradnjom objekta.

Krovne povrsine podzemnih garaza moraju se urediti kao pjesacke povrsine sa znacajnim ucescem specijalnog krovnog zelenila.

#### **5.8.5. Ogradivanje**

Parcele objekata se ne mogu ogradivati

### **5.9. URBANISTICKO-TEHnicki USLOVI ZA IZGRADNJU OBJEKATA - STANOVANJE MANJE GUSTINE (SM)**

Stanovanje manje gustine u zoni nove izgradnje sa jednoporodicnim stanovanjem podrazumjeva broj stanova u objektu od 1 do 3, pri cemu se i turisticki apartman smatra stambenom jedinicom.

Objekti porodicnog stanovanja u zoni nove izgradnje mogu biti: slobodnostojeci objekti na parceli, i jednostrano uzidani (dvojni objekti).

Oblik i velicina gabarita zgrade u grafickim prilozima je data kao simbol i moze se prilagodavati potrebama investitora ukoliko se postuju striktno zadate:

- gradevinske linije i udaljenja od susjednih urbanistickih parcella, odnosno objekata,
- maksimalna dozvoljena spratnost,
- maksimalna ukupna povrsina pod objektom, odnosno objektima na parceli,
- maksimalna ukupna bruto razvijena gradevinska povrsina objekta, odnosno objekata na parceli,
- kao i svi ostali uslovi iz ovog plana i vazeci zakonski propisi, pravilnici i standardi.

Urbanisticki pokazatelji i kapaciteti za svaku urbanisticku parcellu (indeks zauzetosti, izgradjenosti i maksimalno dozvoljena spratnost), namjena povrsina i planiranih objekata i drugo, dati su u tacki 7. *Urbanisticki pokazatelji - Tabela 19. Urbanisticki pokazatelji po blokovima i urbanistickim parcelama.*

#### **5.9.1. Urbanistica parcella**

a) slobodnostojeci objekti:

- povrsina urbanisticke parcele iznosi minimalno  $300\text{ m}^2$ , a maksimalno  $2000\text{ m}^2$ ,
- sirina urbanisticke parcele, u svim njenim presjecima, je minimalno 12,0 m,
- najmanja dozvoljena povrsina pod objektom iznosi  $80\text{ m}^2$ , a najveca 30% od povrsine parcella.

b) jednostrano uzidani objekti (dvojni objekti):

- povrsina urbanisticke parcele za jedan objekat iznosi minimalno  $300\text{ m}^2$ , a maksimalno  $1200\text{ m}^2$
- sirina urbanisticke parcele, u svim njenim presjecima, je minimalno 12,0 m,
- maksimalna sirina jednostrano uzidanog objekta je 15,0 m, a moze biti i manja,
- najmanja dozvoljena povrsina pod objektom iznosi  $60\text{ m}^2$ , a najveca 30% od povrsine parcella.

### 5.9.2. Horizontalna i vertikalna regulacija

- Gradevinska linija predstavlja krajnju granicu za izgradnju objekta. Gradevinska linija prema regulacionoj liniji je obavezujuca i na nju se postavlja jedna fasada objekta.
- Minimalno odstojanje objekta od bocnih granica parcele:
  - slobodnostojeci objekti - 2,50 m; izuzetno, ovo rastojanje moze biti i manje (min. 1,50 m), ukoliko je oblik parcele nepravilan i ukoliko je rastojanje od susednog objekta minimalno 4,00 m.
  - jednostrano uzidani objekti - 3,00 - 4,00 m prema slobodnom dijelu parcele.
- Minimalno odstojanje objekta od zadnje granice parcele je 4,00 m.
- Minimalno odstojanje objekta od susjednog objekta je 4,00 m.
- Izgradnja na ivici parcele (dvojni objekti) je moguca iskljucivo uz pisani saglasnost vlasnika susjedne parcele na cijoj granici je predvidena izgradnja.
- Maksimalna spratnost objekta je suteren, prizemlje i 1 sprat -  $S_u(\text{ili } P_o)+P+1$ , ili garaza (u suterenu ili podrumu), prizemlje, 1 sprat i potkrovjlje -  $G+P+1+P_k$ , odnosno - dvije do tri korisne etaze.
- Maksimalna visina vijenca iznosi 7,50 - 9,00 m ( $S_u+P+1 = 7,50 \text{ m}$ ;  $G+P+1+P_k = 9,00 \text{ m}$ ), mjereno od konacno nivelišanog i uredenog terena do gornje ivice krovnog vijenca.
- Maksimalna visina vijenca objekta mjeri se:
  - na pretezno ravnom terenu: od konacno nivelišanog i uredenog terena do gornje ivice konstrukcije posljednje etaze ili horizontalnog serklaza
  - na terenu u vecem nagibu: od ivice poda najnize korisne etaze objekta do gornje ivice konstrukcije posljednje etaze ili horizontalnog serklaza.
- Maksimalna visina sljemensa krova objekta (ili vrha najviseg sljemensa, kod slozenih krovova) je 3,50 m mjereno od gornjeg ivice vijenca do sljemensa krova.
- Visina nazidka potkrovne etaze iznosi najvise 1,50 m racunajuci od kote poda potkrovne etaze do tacke preloma krovne kosine.
- Kota prizemlja je:
  - na pretezno ravnom terenu: najvise do 1,20 m iznad konacno nivelišanog i uredenog terena. Za objekte sa podrumskim ili suterenskim etazama, kota poda prizemlja moze biti najvise 1,50 m iznad konacno nivelišanog i uredenog terena;
  - na terenu u vecem nagibu: u nivou poda najnize korisne etaze i iznosi najvise 3,50 m iznad kote konacno nivelišanog i uredenog terena najnizeg dijela objekta.

### 5.9.3. Izgradnja na parcelli

- Prije pribavljanja dokumenata neophodnih za izgradnju obavezno je provjeriti staticku stabilnost objekta i geomehanicka svojstva terena na mikrolokaciji, na osnovu uslova iz tacke 5.18. UTU za stabilnost terena i objekata i prihvatljiv nivo seizmickog rizika.
- Dozvoljena je fazna izgradnja objekta ukoliko dio objekta koji se gradi predstavlja funkcionalnu i arhitektonsku cjelinu, a na osnovu uslova definisanih u tacki 5.20. Uslovi za arhitektonsko oblikovanje. Konacno izgradeni objekat ne smije da prede maksimalno dozvoljenu povrsinu pod objektom i maksimalno dozvoljenu spratnost date na nivou urbanisticke parcele.
- Objekti, po potrebi mogu imati podumske ili suterenske prostorije. Povrsine suterenskih i podumskih prostorija ne uracunavaju se u ukupnu BRGP ukoliko se koriste kao garaza, podrum ili instalaciona etaza.
- U prizemljima ili djelu prizemlja mogu biti lokali sa djelatnostima koje ne ugrozavaju okolinu.

- Na parceli se mogu graditi pomocni objekti koji su u funkciji koriscenja stambenog objekta (garaza, ostava i sl.).
- Velicina pomocnih objekata je maksimalno do  $30\text{ m}^2$ .
- Voda sa krova jednog objekta ne smije se sливати на drugi objekat.
- Krovovi su kosi, krovni pokrivaci adekvatni nagibu, koji iznosi  $18\text{-}23^\circ$ .
- Uredjenja zelenila u okviru stambenih parcela vrsiti na nacin dat u tacki 7.1.4. UTU za uredenje povrsina pod zelenilom i slobodnih povrsina, a detaljna razrada je ostavljena vlasnicima.
- Za izgradnju podzida vase uslovi definisani 5.17. Uslovi za izgradnju podzida.

#### **5.9.4. Rjesavanje mirujuceg saobracaja**

Potreban broj parking mesta kod nove izgradnje, uključujući dogradnju i nadogradnju, obezbjediti u okviru sopstvene parcele, na otvorenim parkinzima (PM) ili kao garazna mesta (GM) u podzemnim etazama zgrade, a prema normativu na osnovu tacke 5.3.11. Uslovi za parkiranje i garaziranje vozila. Neophodan parking, odnosno garazni prostor mora da se obezbjedi istovremeno sa izgradnjom objekta.

#### **5.9.5. Ogradivanje**

Parcele objekata se mogu ogradivati uz uslove utvrđene ovim planom:

- parcele se ograju zidanom ogradom do visine od 0.90 m (racunajuci od kote trotoara) ili transparentnom ogradom do visine od 1.60 m.
- zidane i druge vrste ograda postavljaju se na regulacionu liniju, i to tako da ograda, stubovi ograde i kapije budu unutar parcele koja se ograjuje.
- ograde objekata na uglovima raskrsnica ne mogu biti vise od 0.90 m racunajuci od kote trotoara, zbog obezbjedenja vizuelne preglednosti raskrsnice.
- vrata i kapije na ulicnoj ogradi mogu se otvarati jedino prema unutrasnjosti parcele.

### **5.10. URBANISTICKO-TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU OBJEKATA POSLOVNIH I KOMERCIJALNIH DJELATNOSTI (PD)**

#### **5.10.1. Urbanisticko-tehnici uslovi za izgradnju objekata poslovnih i komercijalnih djelatnosti (PD1)**

Uz Ulicu Zrtava fasizma („Obilaznica“) blok br. 17, urbanistica parcella br.1, planiran je savremeni tržni centar spratnosti 2G+P+1. U okviru ovog objekta predvidena je izgradnja hipermarketa sa prijemom i pripremom robe, molom, lokalima kojima bi se dopunila ponuda i sl., ukupne BRGP 11000  $\text{m}^2$ , indeksa zauzetosti 0,54 i indeksa izgradenosti 1,09. U okviru pripadajuće urbanisticke parcele moguća je izgradnja benzinske stanice sa neophodnim pratećim sadrzajima.

##### **Objekat**

- Prije pribavljanja dokumenata neophodnih za izgradnju obavezno je provjeriti geomehanicka svojstva terena na mikrolokaciji, na osnovu uslova iz tacke 5.18. UTU za stabilnost terena i objekata i prihvatljiv nivo seizmickog rizika.
- Spratnost objekata je data u grafickom prilogu - list 08. "Planirano stanje - regulacija i nivелација".
- Dozvoljena je fazna izgradnja objekta (manji objekta od planom predvidenih kapaciteta), uz uslov da objekat predstavlja funkcionalnu i arhitektonsku cjelinu.
- U podzemnim etazama objekta planiran je dvoetazni parking i povrsine za horizontalnu i vertikalnu komunikaciju. Objekat može imati suterenske ili podumske prostorije za tehničke potrebe.

Odnosi na parceli:

- Gradevinska linija predstavlja krajnju granicu za izgradnju objekta.
- Minimalno odstojanje objekta od granice parcele u odnosu prema svakoj ulici dato u grafickom prilogu list 08. "Planirano stanje - regulacija i nivелација".
- Princip uredenja zelenila je dat u 7.1.4. UTU za uredenje povrsina pod zelenilom i slobodnih povrsina.
- Potreban broj parking mesta je obezbijeden uz pristupnu saobracajnicu, a garaznih u podzemnim etazama objekta.

Parcela se moze ogradivati uz sljedece uslove:

- u zoni sevisnog pristupa, transparentnom ogradom, visine do 2,0 m,
- u zoni javnog koriscenja, ogradom visine do 0,50 m,
- ograda se postavlja na granicu parcele i to tako da ograda, stubovi ograde i kapije budu unutar parcele koja se ogradije. Vrata i kapije mogu se otvarati jedino prema unutrasnjosti parcele.

#### **5.10.2. Urbanisticko-tehnici uslovi za izgradnju objekata poslovnih i komercijalnih djelatnosti (PD2) u okviru druge pretezne namjene (stanovanja)**

Poslovni i komercijalni sadrzaji u okviru druge pretezne namjene podrazumjevaju djelatnosti koje ne predstavljaju znacajnu smetnju za okolinu: intelektualne usluge, usluzne i trgovacke djelatnosti (razlicite kancelarije, sluzbe, biroi), mali proizvodni pogoni i druge slicne djelatnosti kod kojih se ne javlja buka i zagadenje okoline (vode, vazduha, zemljusta), kao i ugostiteljsko-turisticki sadrzaji bez muzike i s ogranicenim radnim vremenom. Ove djelatnosti se mogu obavljati i u sklopu stambenog objekta, ukoliko za to postoje tehnicki uslovi i uslovi propisani posebnim zakonima, uredbama, pravilnicima i standardima.

Objekti komercijalnih i poslovnih djelatnosti se svojim gabaritom uklapaju u planirano okolno tkivo i za njih **vaze pravila koja su definisana za preteznu namjenu zone u kojoj se parcella nalazi**.

Oblik i velicina gabarita zgrade u grafickim prilozima je data kao simbol i moze se prilagodavati potrebama investitora ukoliko se postuju striktno zadate:

- gradevinske linije i udaljenja od susjednih urbanistickih parcela, odnosno objekata,
- maksimalna dozvoljena spratnost,
- maksimalna ukupna povrsina pod objektom, odnosno objektima na parcelli,
- maksimalna ukupna bruto razvijena gradevinska povrsina objekta, odnosno objekata na parcelli,
- kao i svi ostali uslovi iz ovog plana i vazeci zakonski propisi, pravilnici i standardi.

Urbanisticki pokazatelji i kapaciteti za svaku urbanisticku parcellu (indeks zauzetosti, izgradenosti i spratnost), namjena povrsina i planiranih objekata i drugo, dati su u *Tabeli 19: Urbanisticki pokazatelji po blokovima i urbanistickim parcelama*.

#### **Dodatni uslovi za izgradnju objekata komercijalno-poslovnih djelatnosti u okviru druge pretezne namjene**

- Nova izgradnja na pojedinacnim parcelama podrazumijeva i izgradnju cisto komercijalno-poslovnih objekata, koji treba da budu gradeni kao arhitektonsko-urbanisticke cjeline.
- Spratna visina je do 3,2 m.
- Suteren i podrum objekta se koristi iskljucivo kao magacinski prostor i garaza,
- Kod prizemlja objekta koje je na izrazito osuncanoj strani, preporucuje se formiranje kolonade, arkade, nadstresnice povlacenjem prizemlja sa gradevinske linije.

- Kolski pristup za snabdjevanje (utovar i istovar robe) se rjesava direktno sa ulice, iskljucivo uz vremensko ogranicenje kada je frekvencija saobracaja najmanja (po pravilu od 22<sup>00</sup>-7<sup>00</sup> h).

### Rjesavanje mirujuceg saobracaja

Potreban broj parking mesta kod nove izgradnje, uključujući dogradnju i nadogradnju, obezbjediti u okviru sopstvene parcele, na otvorenim parkinzima (PM) ili kao garazna mesta (GM) u podzemnim etazama zgrade, a prema normativu na osnovu tacke 5.3.11. Uslovi za parkiranje i garaziranje vozila. Neophodan parking, odnosno garazni prostor mora da se obezbjedi istovremeno sa izgradnjom objekta.

Krovne površine podzemnih garaza moraju se urediti kao pjesacke površine sa znacajnim ucescem specijalnog krovnog zelenila.

### Ogradivanje

- Parcele objekata se mogu ogradivati na nacin kako je definisano za preteznu namjenu.
- Ukoliko je ogradivanje dozvoljeno, objekat se mozu ogradivati samo u dijelu tehnickog pristupa i to transparentnom ogradom, visine do 2,0 m, a ograde se postavljaju na granicu parcele, i to tako da ograda, stubovi ograde i kapije budu unutar parcele koja seograduje. Vrata i kapije na ulicnoj ogradi mogu se otvarati jedino prema unutrasnjosti parcele.

## 5.11. USLOVI ZA IZGRADNJU TURISTICKIH KAPACITETA

Kao turisticka namjena planom nisu definisani posebne lokacije, vec se one uklapaju u preteznu namjenu na nivou bloka. Turisticki kapaciteti u okviru druge pretezne namjene podrazumjevaju objekte u kojima se turistima pruza usluga smjestaja sa ishranom.

Na pojedinim lokacijama u okviru druge pretezne namjene se mogu graditi turisticki kapaciteti, ukoliko oni ne predstavljaju znacajnu smetnju za okolinu koji su definisani u poglavlu 5.1.2. tacka 16. Normativi i standardi za izgradnju turistickih kapaciteta propisani su "Pravilnikom o klasifikaciji, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata" ("Sl. list RCG", br. 23/2005).

Objekti se svojim gabaritom moraju uklapati u planiranu okolnu izgradnju i za njih **vaze uslovi koji su definisani za preteznu namjenu zone u kojoj se urbanistica parcela nalazi.**

Oblik i velicina gabarita zgrade u grafickim prilozima je data kao simbol i moze se prilagodavati potrebama investitora ukoliko se postuju striktno zadate:

- gradevinske linije i udaljenja od susjednih urbanistickih parcela, odnosno objekata,
- maksimalna dozvoljena spratnost,
- maksimalna ukupna povrsina pod objektom, odnosno objektima na parceli,
- maksimalna visina objekta je jednaka: spratna visina garaznog prostora + spratna visina prizemlja prema propisima za ugostiteljske djelatnosti + broj spratova x spratna visina + visina potkovlja.
- maksimalna ukupna bruto razvijena gradevinska povrsina objekta, odnosno objekata na parceli,
- kao i svi ostali uslovi iz ovog plana i vazeci zakonski propisi, pravilnici i standardi.

Urbanisticki pokazatelji i kapaciteti za svaku urbanisticku parcelu (indeks zauzetosti, izgradenosti i spratnost), namjena povrsina i planiranih objekata i drugo, dati su u *Tabeli 19: Urbanisticki pokazatelji po blokovima i urbanistickim parcelama*.

Za objekte turisticke namjene u okviru druge pretezne namjene vaze uslovi za preteznu namjenu, osim uslova za rjesavanje mirujuceg saobracaja i ogradivanje, gdje se primjenjuju uslovi iz tacaka 5.11.4. i 5.11.5.

### Dodatni uslovi za izgradnju turistickih kapaciteta u okviru druge pretezne namjene

- Nova izgradnja na pojedinacnim parcelama podrazumijeva i izgradnju cisto turistickih kapaciteta, koji treba da budu gradeni kao arhitektonsko-urbanisticke cjeline.
- Kod prizemlja objekta koje je na izrazito osuncanoj strani, preporucuje se formiranje kolonade, arkade, nadstresnice povlacenjem prizemlja sa gradevinske linije.
- Kolski pristup za snabdjevanje (utovar i istovar robe) se rjesava direktno sa ulice, iskljucivo uz vremensko ogranicenje kada je frekvencija saobracaja najmanja (po pravilu od 22<sup>00</sup>-7<sup>00</sup> h).

## 5.12. URBANISTICKO-TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU PREDSKOLSKE USTANOVE

Predskolske ustanove su objekti organizovanog boravka, vaspitanja, obrazovanja i zdravstvene zastite djece predskolskog uzrasta.

Objekat se nalazi se na ranije predvidenoj lokaciji za ovu namjenu, u bloku br. 6, urbanistica parcela br.1.

Velicina predskolske ustanove (kapacitet) je ogranicen na 270 mesta; objekat i parcela treba da zadovolje normative  $6,5 - 7,5 \text{ m}^2$  BRGP/djetetu, a parcela  $15,0 - 18,0 \text{ m}^2$ /djetetu, pri cemu ce se raditi na uskladivanju sa normativima EU. U cilju bolje opsluzenosti predlazu se i depandansi predskolske ustanove (grupe do 80 djece sa obezbijedenom slobodnom povrsinom od  $8,00 \text{ m}^2$ /djetetu u bliskom okruzenju, u okviru stambenih blokova i drugih odgovarajucih zelenih povrsina blokova).

U objektima i na parcelama predskolskih ustanova dozvoljene su iskljucivo namjene vezane za funkciju ove ustanove odredenu zakonom i drugim propisima.

Spratnost je ogranicena na maksimalno P+1. Sastavni dio funkcije i likovnosti objekata je ozelenjavanje kompleksa.

#### Objekat

- Prije pribavljanja dokumenata neophodnih za izgradnju obavezno je provjeriti geomehanicka svojstva terena na mikrolokaciji, na osnovu uslova iz tacke 5.18. UTU za stabilnost terena i objekata i prihvatljiv nivo seizmickog rizika.
- Spratnost objekata je data u grafickom prilogu - list 08. "Planirano stanje - regulacija i nivелacija".
- Dozvoljena je fazna izgradnja objekta.
- Objekat moze imati suterenske ili podrumske prostorije za tehnische potrebe. Ove prostorije nijesu obracunate u ukupnu BRGP.

#### Odnosi na parceli

- Gradevinska linija predstavlja krajnju granicu za izgradnju objekta.
- Minimalno odstojanje objekta od granica parcele u odnosu prema svakoj ulici dato u grafickom prilogu list 08. "Planirano stanje - regulacija i nivelandacija".
- Princip uredenja zelenila je dat u 7.1.4. UTU za uredenje povrsina pod zelenilom i slobodnih povrsina, a detaljna razrada ce se uraditi urbanistickim projektom
- Potreban broj parking mjesta je obezbijeden uz pristupnu saobracajnicu.

#### Parcela se moze ogradivati uz sljedece uslove:

- transparentnom ogradom, visine do 2,0 m, koja se postavlja na granicu parcele i to tako da ograda, stubovi ograde i kapije budu unutar parcele koja se ogradi.
- vrata i kapije na ulicnoj ogradi mogu se otvarati jedino prema unutrasnjosti parcele.

### **5.13. URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI ZA IZGRADNJU STANOVA ZA ZAPOSLENE U DRZAVNIM INSTITUCIJAMA I JAVnim PREDUZECIMA (SJI)**

Lokacije stambenih objekata namjenjenih za rjesavanje stambenog pitanja zaposlenh u drzavnim institucijama i javnim preduzecima nalaze se u bloku 15, na sljedecim urbanistickim parcelama (UP): UP br. 5 (formirana od djelova kat. parcela br. 466/27, 466/30, 466/31 i 466/17, sve K.o. Budva), UP br. 8 (formirana od djela kat. parcele br. 466/25 K.o. Budva), UP br. 10 (formirana od djela kat. parcele 466/25 K.o. Budva), UP br. 18 (formirana od djela kat. parcele br. 466/24 K.o. Budva) i UP br. 19 (formirana od djelova kat. parcela br. 466/24 i 466/1, sve K.o. Budva).

U zoni ove izgadnje vise slobodnostojecih objekata formira otvoreni ili poluotvoreni blok. Ovi blokovi su karakteristicni po visespratnim objektima koji mogu biti postavljeni kao slobodnostojeci (otvoreni blok) ili kao jednostrano i dvostrano uzidani objekti koji formiraju poluotvoreni blok. Objekti su povuceni u odnosu na regulacionu liniju bloka, izgradeni su na jedinstvenoj zajednickoj povrsini bez parcelacije ili sa izdvojenom pripadajucom parcelom svakog pojedinacnog objekta, sa javnim prostorom ili prostorom u javnom koriscenju. Slobodni prostori su uredeni kao velike blokovske zelene povrsine sa prostorima za djeciju igru, sport i rekreaciju.

Oblik i velicina gabarita zgrade je data u grafickim prilozima kao simbol i moze se prilagodavati potrebama investitora ukoliko se postuju striktne zadate:

- gradevinske linije i udaljenja od susjednih urbanistickih parcela, odnosno objekata,
- maksimalna dozvoljena spratnost,
- maksimalna ukupna povrsina pod objektom, odnosno objektima na parceli,
- maksimalna ukupna bruto razvijena gradevinska povrsina objekta, odnosno objekata na parceli,
- kao i svi ostali uslovi iz ovog plana i vazeci zakonski propisi, pravilnici i standardi.

Urbanisticki pokazatelji i kapaciteti za svaku urbanisticku parcelu (indeks zauzetosti, izgradenosti i maksimalno dozvoljena spratnost), namjena povrsina i planiranih objekata i drugo, dati su u *tacki 6. Urbanisticki pokazatelji - Tabela 19. Urbanisticki pokazatelji po blokovima i urbanistickim parcelama*.

### **Horizontalna i vertikalna regulacija**

- Gradevinska linija predstavlja krajnju granicu za izgradnju objekta. Gradevinska linija prema regulacionoj liniji je obavezujuca i na nju se postavlja minimalno jedna fasada objekta.
- Izmedu regulacione i gradevinske linije **ne moze** biti stalnih i pomocnih objekata, uključujući i privremene objekte. Ovo pravilo ne vazi za trafostanice.
- Minimalno odstojanje objekta od granica parcele u odnosu prema svakoj ulici dato je u grafickom prilogu list 08. "Planirano stanje - regulacija i nivacijacija".

### **Izgradnja na parceli**

- Prije pribavljanja dokumenata neophodnih za izgradnju obavezno je provjeriti staticku stabilnost objekta i geomehanicka svojstva terena na mikrolokaciji, na osnovu uslova iz tacke 5.18. UTU za stabilnost terena i objekata i prihvatljiv nivo seizmickog rizika.
- Dozvoljena je fazna izgradnja objekta ukoliko dio objekta koji se gradi predstavlja funkcionalnu i arhitektonsku cjelinu, a na osnovu uslova definisanih u tacki 5.20. Uslovi za arhitektonsko oblikovanje. Konacno izgradeni objekat ne smije da prede maksimalno dozvoljenu povrsinu pod objektom i maksimalno dozvoljenu spratnost date na nivou urbanisticke parcele.
- Dozvoljena je fazna izgradnja u kompleksu slobodnostojećih objekata, tako da je moguce graditi jedan po jedan objekat. Objekti u nizu moraju biti izradeni prema jedinstvenom projektu za svaki niz, tako da konacno izgradeni objekat ne prelazi maksimalne propisane povrsine pod objektom i spratnost, a ove vrijednosti mogu biti i manje.
- Oblikovanje objekta prema frekventnim saobracajnicama je reprezentativno, u duhu moderne arhitekture, bez upotrebe istorijskih etno elemenata drugih sredina (balustrade, gipsarski radovi i sl.)
- Suteren i podrum objekta se koristi isključivo za pomocne prostorije i garazu. Nije moguća prenamjena garaza, u skladu sa uslovima iz tacke 5.3.11.
- U prizemljima ili djelu prizemlja mogu biti lokali sa djelatnostima koje ne ugrozavaju okolinu.
- Na parceli - kompleksu se ne mogu graditi pomocni i privremeni objekti
- Voda sa krova jednog objekta ne smije se sливati na drugi objekat.
- Krovovi ovih objekata su kosi, krovni pokrivali adekvatni nagibu, koji iznosi 18-23°.
- Uredjenja zelenila vrsiti prema tacki 7.1.4. UTU za uredjenje povrsina pod zelenilom i slobodnih povrsina, a detaljna razrada je ostavljena vlasnicima.
- Za izgradnju podzida vase uslovi definisani tacki 5.17. Uslovi za izgradnju podzida.

## Rjesavanje mirujuceg saobracaja

Potreban broj parking mesta kod nove izgradnje, uključujući dogradnju i nadogradnju, obezbjediti u okviru sopstvene parcele, na otvorenim parkinzima (PM) ili kao garazna mesta (GM) u podzemnim etazama zgrade, a prema normativu na osnovu tacke 5.3.11. Uslovi za parkiranje i garaziranje vozila. Neophodan parking, odnosno garazni prostor mora da se obezbjedi istovremeno sa izgradnjom objekta.

Krovne povrsine podzemnih garaza moraju se uređiti kao pjesacke povrsine sa znacajnim ucescem specijalnog krovnog zelenila.

## Ogradivanje

Parcele objekata se ne mogu ogradivati

### 5.14. URBANISTICKO-TEHnicki USLOVI ZA IZGRADNJU VISESPRATNE GARAZE

Visespratna javna garaza je planirana u bloku br. 13, urbanistica parcella br. 5, ukupne BRGP 6575 m<sup>2</sup>, sa predvidenih 251 garaznih mesta, spratnosti: jedan podzemni nivo, prizemlje i 5 etaza, odnosno - Su+P+4+Pk.

#### Objekat

- Prije pribavljanja dokumenata neophodnih za izgradnju obavezno je provjeriti geomehanicka svojstva terena na mikrolokaciji, na osnovu uslova iz tacke 5.18. UTU za stabilnost terena i objekata i prihvatljiv nivo seizmickog rizika.
- Spratnost objekata je data u grafickom prilogu - list 08. "Planirano stanje - regulacija i nivelacija".

#### Odnosi na parceli

- Gradevinska linija predstavlja krajnju granicu za izgradnju objekta
- Minimalno odstojanje objekta od granica parcele u odnosu prema svakoj ulici dato je u grafickom prilogu - list 08. "Planirano stanje - regulacija i nivelacija".
- Uredenja povrsina pod zelenilom izvršiti na osnovu uslova datih u tacki 7.1.4. UTU za uredenje povrsina pod zelenilom i slobodnih povrsina, a detaljnu razradu urediti urbanistickim projektom.
- Parcelska se ne ogradije.

### 5.15. URBANISTICKO-TEHnicki USLOVI ZA IZGRADNJU SPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA FK "MOGREn" SA TURISTICKIM I STAMBENO-POSLOVNIM SADRZAJIMA

Kompleks sportsko-rekreativnog centra FK "Mogren" planiran je u sjevernom djelu plana u bloku br. 21. U okviru ovog kompleksa planiran je fudbalski stadion za 15 000 sjedecih mesta sa neophodnom pratećim sadržajima, pomocnim stadionom za FK „Mogren”, kao i reprezentativnim turistickim i stambeno-poslovnim kapacitetima.

Urbanisticki pokazatelji i kapaciteti za svaku urbanisticku parcelu (indeks zauzetosti, izgradenosti i spratnost), namjena povrsina i planiranih objekata i drugo, dati su u *Tabeli 19: Urbanisticki pokazatelji po blokovima i urbanistickim parcelama*.

Ovaj kompleks će se detaljnije razraditi posebnim urbanistickim projektom.

**U okviru ovog kompleksa su, osim osnovne namjene, predvidene i obavezne povrsine za hidrotehnicku infrastrukturu<sup>14</sup> - dva rezervoara za vodu (Dubovica 1 na 65 mnv i Dubovica 2 na**

**105 mnv) na parcelama K-1 i K-2 i buster stanica Lazi I na parceli K-4, lokacija za planiranu trafostanicu TS 35/10 kV, 2x8 MVA „Rozino“ i TS 10/04 kV, 2x100 kVA<sup>15</sup> na parceli K-3, zatim povrsine za zelenilo na parcelama Z-1, Z-2, Z-3, Z-4 i Z-5, koridor gornje obilaznice na parceli S-52, kao i saobracajnice na parcelama S-41, S-54 i S-55 koje cine sastavni dio saobracajne mreže naselja Dubovica 1. Ove povrsine su sastavni dio saobracajnog i komunalnog sistema naselja Dubovica i sire, grada Budve i kao takve se ne mogu mijenjati urbanistickim projektom.**

## **5.16. URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI ZA IZGRADNJU OBJEKATA KOMUNALNIH SERVISA I INFRASTRUKTURNIH POVRSINA**

Objekte komunalnih servisa u ovom planu predstavljaju rezervoari za vodu i trafostanice.

Urbanisticki pokazatelji i kapaciteti za svaku urbanisticku parcelu (indeks zauzetosti, izgradenosti i spratnost), namjena povrsina i planiranih objekata i drugo, dati su u *Tabeli 19: Urbanisticki pokazatelji po blokovima i urbanistickim parcelama*.

Prostori namijenjeni komunalnim servisima organizuju se prema odgovarajucim propisima, uslovima i standardima koji vaze za svaku vrstu posebno.

Prije pribavljanja dokumenata neophodnih za izgradnju obavezno je provjeriti geomehanicka svojstva terena na mikrolokaciji, na osnovu uslova iz tacke 5.18. UTU za stabilnost terena i objekata i prihvatljiv nivo seizmickog rizika.

Parcela se moze ogradivati uz sljedece uslove:

- transparentnom ogradom, visine do 2,0 m, koja se postavlja na granicu parcele i to tako da ograda, stubovi ograde i kapije budu unutar parcele koja se ogradi.
- vrata i kapije na ulicnoj ogradi mogu se otvarati jedino prema unutrasnjosti parcele.

Parkiranje sluzbenih ili servisnih vozila je u okviru sopstvene urbanisticke parcele.

## **5.17. USLOVI ZA IZGRADNJU PODZIDA**

Na terenima u nagibu, na mjestima usjeka i nasipa, umjesto skarpi predvidjeti podzide. Podzide, ukljuccujuci i njihove stope predvidjeti unutar granica urbanisticke parcele.

Visina podzida ne moze biti veca od 1,5 m, osim uz javne saobracajnice.

Na mjestima usjeka i nasipa terena pod velikim nagibom teren nivelisati sa kaskadnim podzidima, uz postovanje odredbi iz prethodnog stava. Minimalna sirina kaskade izmedju dva podzida je 2,0 m.

Nagib terena izmedu dva susjedna kaskadirana podzida ne moze biti veci od 30°. Svaki podzid visi od 1,0 m mora imati staticki proracun sa dokazom obezbjedenja na prevrtanje.

Konstruktivni, staticki dio podzida izgraditi od armiranog betona, a vidljive djelove obloziti kamenom. Na podzidima predvidjeti dovoljan broj otvora za drenazu i ocjedivanje voda iz terena obuhvacenog podzidom.

Na prostoru izmedu dva susjedna kaskadirana podzida predvidjeti zelenilo koje svojim rastom nece ugroziti stabilnost podzida. U obzir dolaze zbnaste vrste, drvece koje u punim uzrastu ima manli habitus i korjenov sistem, pozavice, trava.

## 5.18. URBANISTICKO-TEHnicki USLOVI ZA STABILNOST TERENA I OBJEKATA I PRIHVATLJIV NIVO SEIZMICKOG RIZIKA

Obezbjedenje prihvatljivog nivoa seizmickog rizika generalno ima dva osnovna zahtjeva:

- da prilikom zemljotresa bude sto manje gubitaka ljudskih zivota, sto manje povrijedenih i da bude sto manje materijalnih i drugih steta,
- da troskovi sanacije stete nastale uslijed zemljotresa ne budu veci od troskova projektovanja, izgradnje i finansijskih ulaganja kojima su se mogla sprijeti ostecenja ili rusenje, kao i njima izazvane povrede i gubici ljudskih zivota,

prilagodavanjem izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih objekata nivou očekivanog seizmickog hazarda kroz punu primjenu svih urbanistickih, arhitektonskih, konstruktivnih i graditeljskih mjera u cilju smanjenja seizmicke povredljivosti objekata.

Urbanistickim rjesenjem definisani su indeks zauzetosti parcele, odnosno prostora, planirana spratnost objekata i udaljenosti od susjednih objekata i javnih povrsina, cime se obezbjeduju rastojanja u slučaju razaranja objekata i prostor za intervencije pri rasciscavanju rusevina.

Jedan broj planiranih objekata radi obezbjedenja potrebnog broja mjesta za parkiranje vozila imace garaze u jednom ili vise nivoa pod zemljom, sto je uglavnom povoljno sa aspekta smanjenja seizmickog hazarda.

Da bi se obezbijedili stabilnost objekata i prihvatljiv nivo seizmickog rizika **obavezno**:

1. izraditi geotehnicki elaborat kojim se detaljno određuju geomehanicke karakteristike temeljnog tla, nivo podzemne vode i drugi geomehanicki podaci od znacaja za seizmicku sigurnost objekta i diferencijalna slijeganja tla:
  - 1.3. za svaki planirani objekat visokogradnje i niskogradnje,
  - 1.4. za svaki postojeći objekat kod koga se pristupa **rekonstrukciji, nadzidivanjem ili dogradnjom**,
2. za svaki planirani objekat visokogradnje i niskogradnje u Glavnom projektu proračunom stabilnosti i sigurnosti objekta dokazati stabilnost i sigurnost objekta uključujući i seizmicku stabilnost, te da objekat neće ugroziti susjedne objekte,
3. za svaki postojeći objekat kod koga se pristupa **rekonstrukciji, nadzidivanjem ili dogradnjom**, u tehničkoj dokumentaciji shodno Članovima 77., 79. i 80. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sluzbeni list RCG, 51/2008) dokazati: da je objekat fundiran na odgovarajući nacin, da uvecanje opterecenja na temelje neće izazvati stetne posljedice po objekat ili po susjedne objekte, da odgovarajuće intervencije kao sanacione mјere na temeljima i terenu omogućuju prihvatanje dodatnih opterecenja, da objekat u konstruktivnom smislu može da podnese predvidene intervencije, da rekonstruisani objekat ima seizmicku stabilnost,
4. vršiti osmatranje tla i objekata prema odredbama Pravilnika o sadrzini i nacinu osmatranja tla i objekta u toku građenja i upotrebe ("Sluzbeni list RCG", br. 54/01),
5. aseizmicko projektovanje i građenje objekata obezbijediti kroz obaveznu kontrolu uskladenosti projekata sa urbanistickim planom, strucnu kontrolu projekata i nadzor pri izgradnji, od strane strucnih i ovlaštenih lica i nadležnih organa, uz striktno postovanje vazecihih zakona, pravilnika, normativa, tehničkih normi, standarda i normi kvaliteta,
6. ukloniti nasip (zemljani materijal pomijesan sa gradevinskim sutom), koji se na znatnom djelu prostora nalazi u površinskom sloju, jer ne predstavlja sredinu pogodnu za fundiranje objekata, a nije pogodan ni kao podloga za saobraćajnice, i zamijeniti ga drugim materijalom,
7. temelje projektovati i izgraditi na jedinstvenoj koti, bez kaskada,
8. projektovati i izgraditi temelje koji obezbijeduju dovoljnu krutost sistema (temeljne ploče ili trake) i koji prenosuju sve nejednakosti u slijeganju,
9. objekte na terenu u nagibu projektovati i izgraditi kao sanacione konstrukcije, sposobne da prihvate dio litostatickih pritisaka sa padine i da obezbijede uzajamnu stabilnost objekta i padine,
10. zidove ukopanih dijelova projektovati i izgraditi tako da prihvate litoske pritiske sa padine i obezbijede uzajamnu stabilnost objekta i padine,

11. poslije iskopa za temelje izvrsiti zbijanje podtla,
12. sve potporne konstrukcije projektovati i izgraditi uz primjenu adekvatne drenaze,
13. sve ukopane djelove objekata projektovati i izgraditi sa propisnom hidrotehnickom zastitom od uticaja procjednih gravitacionih voda,
14. bezbjedno izvoditi radove na izgradnji objekata i gdje je to potrebno adekvatnim mjerama osigurati buduci iskop, padinu, postojece objekte, susjedne objekte, trotoar, postojeće instalacije izradom projekta zastite iskopa i susjednih objekata, linijske zasjeke i iskope, paralelne sa pruzanjem padine, projektovati i izgraditi uz obavezno podgradivanje u sto kracim dionicama (4 do 5 m),
15. u deluvijalnim, deluvijalno-prolujjalnim i aluvijalnim sedimentima iskope dublje od 2,0 m zastiti od zarusavanja, dotoka podzemne ili površinske vode ili mogucih vodozasicenja,
16. kada je potrebno podbetoniranje susjednih objekata, izvoditi ga u kampadama na sirini od 1,5m,
17. vodovodnu i kanalizacionu mrežu projektovati i izgraditi izvan zone temeljenja, a veze unutrasnje mreže vodovoda, kanalizacije sa spoljasnjom mrezom izvesti kao fleksibilne, kako bi se omogucilo prihvatanje eventualne pojave neravnomernog slijeganja,
18. vodove mreža kanalizacije i vodovoda koji su neposredno uz objekte, projektovati i izgraditi preko vodonepropusnih podloga (tehnickih kanala),
19. fekalne i druge otpadne vode evakuisati u naseljsku fekalnu kanalizaciju ili u nepropusne septickih jama, a nikako nije dozvoljena primjena propusnih septickih jama ili slobodno oticanje ovih voda u teren,
20. kontrolisano odvodenje svih površinskih voda (sa krovnih povrsina, sa trotoara oko objekata i sa ostalih dijelova parcele, u kisnu kanalizaciju ili na javnu saobracajnu povrsinu, kako bi se sprijecilo da voda dode do temelja ili u podtlo, raskiasi ga i izazove izazove eventualna nagla slijeganja objekta.

Pri projektovanju objekata **preporucuje se** koriscenje propisa EUROCODES, naročito **EUROCODE 8 - Projektni propis za zemljotresnu otpornost konstrukcija**.

Takode se preporucuje zadrzavanje postojeceg drveca i druge vegetacije na gradevinskim parcelama, gdje god je to moguce, jer povoljno utice na ocuvanje stabilnosti terena.

## **5.19. USLOVI U ODNOSU NA ZASTITU PRIRODNIH VRIJEDNOSTI**

Na području plana ne postoje zasticieni spomenici prirode. Uoceno je prisustvo pojedinih zasticenih vrsta (slijepi misivi, kornjace, neke vrste ptica) za koje bi trebalo utvrditi eventualna stanista i ispitati koje sve zasticene vrste postoje na ovom području.

Potrebno je izvrsiti istrazivanja područja DUP-a kako bi se utvrdilo prisustvo zasticenih vrsta, njihova stanista, brojnost jedinki i drugi podaci od znacaja za biodiverzitet.

Na području DUP-a nalazi se jedan broj pojedinacnih primjeraka i manjih grupa maslina. Masline i maslinjaci su zasticeni Zakonom o maslinarstvu. Uslovi zastite maslina su dati u tacki 7.1.4. Urbanisticko-tehnicki uslovi za uredenje povrsina pod zelenilom i slobodnih povrsina.

## **5.20. USLOVI ZA ARHITEKTONSKO OBЛИKOVANJE**

Ovim uslovima se daju osnovne smjernice koje bi trebalo da obezbijede jedno likovno uredenje naselje, novu sliku naselja Dubovica I, viseg standarda. Uslovi koja treba postovati odnose se na sve objekte i sve ambijente naselja.

### **1. Postovanje izvornog arhitektonskog stila**

Postojeci arhitektonski stil se mora postovati prilikom nadgradnje, dogradnje, adaptacija i sl. Prilikom dodavanja bilo kakvih dijelova na postojeće gradevine, ili prilikom njihove adaptacije - dozidivanje,

nadzidivanje, zatvaranje i otvaranje raznih djelova, mjenjanje krova i sl., potrebno je da svi novi djelovi i radovi budu izvedeni u arhitektonskom stilu u kome je izgradena postojeća zgrada (npr. otvori prozora i vrata, balkoni terase nadogradenog i dogradenog djela moraju da budu iste velicine, boje i obrade kao postojeći, moraju da prate vertikalnu i horizontalnu liniju postojećih, krov i zavrsetak krovnoj vijenca mora biti u istom stilu kao na postojećem objektu i sl.). Nije dozvoljena promjena stila gradi.

Izvorna fasada se mora očuvati prilikom prerada i popravki. Arhitektonska i koloristička rjesenja fasada, koja se predlagaju prilikom rekonstrukcije moraju da odgovaraju izvornim rjesenjima. Nije dozvoljena koloristička prerada, ozivljavanje, dodavanje boja i ukrasa koji nisu postojali na originalnoj zgradi, izmišljanje nove fasade i sl.

## **2. Uljepsavanje dvorisnih fasada**

U mnogim slučajevima dvorisne fasade i kalkani zgrada učestvuju u formiranju gradske slike. Da bi se ovim ambijentima posvetilo vise pažnje, potrebno je da dvorisne fasade i bocne vidne fasade budu na adekvatan nacin, u duhu ovih uslova obradene.

## **3. Sprecavanje kica**

Novi ambijent, objekat, zgrada i sl. ne smiju se formirati na bazi onih elemenata i kompozicija koji vode ka kicu, kao što su lazna postmodernistička arhitektura, napadni folklorizam, istorijski etno-elementi drugih sredina (balustrade, fasadne reljefne i profilisane dekoracije, figure i sl.). Pseudoarhitektura zasnovana na prefabrikovanim stilskim betonskim, plasticnim, gipsanim i drugim elementima, dodavanje laznih mansardnih krovova (takozvanih subara, kapa), arhitektonski nasilno pretvaranje ravnih krovova u kose (takozvano ukrovljavanje) itd.

## **4. Upotreba korektivnog zelenila**

Pozeljna je upotreba korektivnog zelenila tamo gdje druge mjere nisu moguće. Upotreba zelenila za korekciju likovno arhitektonskih nedostataka postojećih zgrada je prihvatljiva i preporučuje se. U tom smislu se podržava vertikalno ozelenjavanje, ozelenjavanje krovova, primjena puzavica i sl.

## **5. Upotreba materijala i boja**

U obradi fasada koristiti svijetle prigusene boje, u skladu sa karakteritcnim bojama podneblja (bijela, bez, siva, oker...). Kod primjene materijala u završnoj obradi fasada voditi računa o otpornosti na atmosferske uticaje i povecan salinitet vazduha. Za zidanje i oblaganje kamenom koristiti autohtonu kamen, a zidanje i oblaganje vrsiti na tradicionalni nacin.

## **6. Uljepsavanje javnih prostora**

Potrebno je oslobođanje javnih prostora od neadekvatne, ruzne, neukusne urbane opreme i sadržaja (na primjer kiosci i terase ugostiteljskih objekata neprimjereni prostoru u kome se nalaze).

## **5.21. USLOVI ZA NESMETANO KRETANJE INVALIDNIH LICA**

Neophodno je obezbijediti prilaze svim javnim objektima i površinama u nivou, bez stepenika. Visinske razlike između trotoara i kolovoza, i drugih denivelisanih dijelova parcele i planiranog objekta kao i druge vidove olaksane pristupacnosti projektovati i graditi na osnovu odredbi Pravilnika o blizim uslovima i nacinu prilagodavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti („Sluzbeni list CG“ 10/2009).

## **5.22. USLOVI ZA ODNOSENJE CVRSTOG KOMUNALNOG OTPADA**

Cvrsti komunalni otpad sa prostora DUP-a Dubovica I prikupljati u kontejnerima i kantama (korpama).

Mjesta (nisi) za postavljanje kontejnera za smeće predviđjeti:

- na parcelama stambenih objekata cija BRGP je veća od 500 m<sup>2</sup>,

- na parcelama mjesovite namjene (SMN)
- na parcelama namijenjenim za urbano zelenilo,
- na pjesackim i kolsko pjesackim povrsinama, uz uslov da ne ugrozavaju bezbjedno odvijanje kolskog i pjesackog saobracaja,
- na parcelama objekata turisticke namjene,

kao i u okviru kompleksa predskolske ustanove, javne garaze, trznog centra i sportskih kompleksa.

Nije dozvoljeno postavljanje kontejnera na povrsinama namijenjenim za parkiranje vozila.

Mjesta (nise) za postavljanje kontejnera za smeće kao i njihov potreban broj predviđjeti u saradnji sa nadležnim komunalnim preduzećem, a imajući u vidu produkciju cvrstog komunalnog otpada. Pri tome voditi racuna o porastu broja korisnika prostora tokom ljetnjih mjeseci, pa stoga broj kontejnera i periodiku njihovog praznjenja prilagoditi kolicini smeca.

Postujuci prethodne uslove mjesta (nise) za postavljanje kontejnera za smeće trebaju biti sto blize javnim saobracajnicama uz minimalnu denivelaciju (bez ivicnjaka) u odnosu na saobracajnicu, sa padom od 5 % prema saobracajnici.

Mjesta za postavljanje kontejnera za smeće moguce je sa tri strane vizuelno izolovati zelenilom ili zidanim ogradama cija visina ne može biti veća od 1,50 m. Korpe (kante) za smeće postaviti u dovoljnem broju na trotoarima duž svih saobracajnica i drugih površina javnog koriscenja, a naročito na mjestima sa vecom koncentracijom korisnika.

Uvesti sistem reciklaze, postavljanjem posuda za primarnu selekciju otpada na određenim lokacijama na području plana. Sve postojeće divlje deponije zemlje, gradevinskog otpada, kabastog otpada (starog pokucstva, kućnih aparata i sl.) i dr. ukloniti.

## **6. URBANISTIČKI POKAZATELJI - PO BLOKOVIMA I URBANISTIČKIM PARCELAMA**

## 6.1. URBANISTICKI POKAZATELJI

Prvo je dat sumarni tabelarni prikaz po blokovima, a zatim slijede prikazi po urbanistickim parcelama na nivou svake urbanisticke cjeline (bloka).

### OBJASNJENJE POJMOVA KOJI SE KORISTE U TABELI:

**Broj bloka:** Ovaj broj označava urbanističku cjelinu i isписан je arapskim brojevima unutar svakog bloka. Na prostoru DUP-a ima ukupno 23 urbanistička bloka.

**Broj urbanističke parcele:** Ovaj broj označava urbanističku parcelu i isписан je arapskim brojevima unutar svake urbanističke parcele. Urbanističke parcele zelenila, komunalnih servisa i saobracajnica su označene slovom i brojem (Z-1, K-1 i S-1). **Urbanistička parcela (UP)** je parcela koja je Planom predviđena za izgradnju objekta ili za drugu namjenu definisanu u grafickom prilogu - list 06. "Planirano stanje - namjena povrsina".

**Povrsina urbanističke parcele:** Predstavlja digitalno ocitanu povrsinu urbanističke parcele izrazenu u m<sup>2</sup>.

**Povrsina pod objektima:** Predstavlja sumu digitalno ocitanih povrsina svih postojećih na urbanističkoj parseli, izrazenu u m<sup>2</sup>.

**Ukupna BRGP svih objekata:** Predstavlja sumu BRGP svih postojećih objekata na urbanističkoj parseli, izrazenu u m<sup>2</sup>.

**BRGP - bruto razvijena gradevinska povrsina** je zbir bruto povrsina svih etaza objekta, a određena je spoljasnjim mjerama finalno obradenih zidova. BRGP podruma ili suterena se uzima ili ne uzima u obzir zavisno od namjene:

- ukoliko je namjena podruma ili suterena poslovna (stambeni prostor, trgovina, diskoparket ili neka druga namjena cija funkcija opterećuje parcelu infrastrukturom) onda se u ukupnu BRGP racuna i povrsina podruma ili suterena.
- ukoliko je namjena podruma ili suterena garaza, stanarske ostave (podrumi), magacini ili instalaciona etaza onda se njihova povrsina ne uracunava u ukupnu BRGP.

**Spratnost:** Definise sve izgradene etaze postojećih objekata.

**Indeks zauzetosti:** Predstavlja kolicnik izgradene povrsine urbanističke parcele (zbir izgradenih povrsina svih objekata na urbanističkoj parseli) i ukupne povrsine urbanističke parcele.

**Indeks izgradenosti:** urbanističke parcele je kolicnik ukupne bruto razvijene povrsine svih objekata na urbanističkoj parseli i povrsine urbanističke parcele.

**Sifra pretezne namjene:** Ova sifra predstavlja planiranu funkciju određene urbanističke parcele. U grafickom prilogu - list 06. "Planirano stanje - Namjene povrsina", ovaj podatak je predstavljen razlicitim srađurama i oznakama sifre namjene.

**Sifre namjena:**

**SV1** stanovanje vece gustine u zoni sa postojecim viseporodicnim i visestambenim objektima u otvorenom bloku

**SV2** stanovanje vece gustine u zoni sa postojecim objektima na sopstvenoj parceli - objekti vece visine

**SV3** stanovanje vece gustine u zoni sa postojecim objektima na sopstvenoj parceli - srednje visoki objekti

<b>SV4</b>	- stanovanje vece gustine u zoni nove izgradnje
<b>SS1</b>	- stanovanje srednje gustine u zoni sa postojecim objektima na sopstvenoj parceli - srednje visoki objekti
<b>SS2</b>	- stanovanje srednje gustine u zoni sa postojecim jednoporodicnim objektima u otvorenom bloku - srednje visoki objekti
<b>SS3</b>	- stanovanje srednje gustine u zoni sa postojecim viseporodicnim i visestambenim objektima u otvorenom bloku - Dubovica Lux
<b>SS4</b>	- stanovanje srednje gustine u zoni nove izgradnje
<b>SM</b>	- stanovanje manje gustine sa jednoporodicnim stanovanjem
<b>SJI</b>	- stanovanje - javni interes (za radnike zaposlene u drzavnim institucijama i javnim preduzeцима)
<b>PU</b>	- predskolska ustanova
<b>PD1</b>	- poslovne djelatnosti kao pretezna namjena
<b>PD2</b>	- poslovne djelatnosti u okviru stanovanja
<b>SR1</b>	- sportsko-rekeativni kompleks stadiona FK "Mogren"
<b>SR2</b>	- sportsko-rekeativni kompleks "Rea"
<b>UJK</b>	- povrsine javnog korisjenja-povrsine za pejzazno uredenje
<b>SZ</b>	- gradska suma
<b>IO</b>	- komunalni servisi - vodovod, elektrodistribucija
<b>G</b>	- garaza
<b>SAOB</b>	- povrsine za saobracajnu infrastrukturu
<b>VD</b>	- vodotokovi

Ostali uslovi za ove namjene nalaze se u poglavlju 5. Uslovi za uredenje prostora.

**Maksimalna povrsina pod objektima:** Predstavlja sumu digitalno ocitanih povrsina svih objekata na urbanistickoj parceli (objekata koji su planirani i objekata koji se zadrzavaju) izrazenu u m<sup>2</sup>. **Ova povrsina se ne moze prekoraciti.**

**Maksimalna ukupna BRGP svih objekata:** Predstavlja sumu BRGP svih objekata na urbanistickoj parceli (objekata koji su planirani i objekata koji se zadrzavaju) izrazenu u m<sup>2</sup>. Za planirane objekte uracunate su samo nadzemne etaze i sutereni, a garaze i podrumi nisu usli u obracun. **Ova povrsina se ne moze prekoraciti.**

**Maksimalna dozvoljena spratnost:** Definise korisne etaze objekata, a u slucaju planiranih objekata i podzemne etaze namijenjene za garazu (G) i ne moze biti veca od one date planom u grafickom prilogu - listu 08. - "Planirano stanje - regulacija i nivелација". **Ova spratnost se ne moze prekoraciti**

**Status postojećih objekata:** Definise da li se neki objekat rusi ili se zadrzava ili se izmjesti.

**Dozvoljene vrste gradenja:** Definise koje su vrste gradevinskih radova i intervencija na objektima dozvoljene.

**Minimalno BRGP stanovanja:** Predstavlja minimalnu BRGP namjenjenu za stanove ili turisticke apartmane na urbanistickoj parceli.

**Maksimalno BRGP komercijalnih i poslovnih djelatnosti:** Predstavlja maksimalnu BRGP namjenjenu za komercijalne i poslovne djelatnosti na urbanistickoj parceli.

**BRGP (turizam, radne djelatnosti, komunalni servisi i dr.):** Predstavlja maksimalnu BRGP na urbanistickoj parceli predvidenu za pojedine od ovih namjena.

**Povrsina pod zelenilom:** Predstavlja onaj dio urbanisticke parcele koji je namjenjen za zelene povrsine i kod urbanistickih parcela sa stanovanjem obracunski je definisan kao polovina neizgradenog dijela urbanisticke parcele, a kod parcela namjenjenih urbanom zelenilu kao cijela povsina urbanisticke parcele.

**Orijentacioni broj stanova (apartmana):** Obracunski je odreden tako sto je prema preporukama GUP-a da se ide ka kvalitetnijem stanovanju, za jedan stan stan odredena BRGP od  $90\text{ m}^2$ , a za turisticki apartman BRGP od  $60\text{ m}^2$ .

**Maksimalan broj stanova (apartmana) uslovjen je ostvarenim ukupnim brojem parking ili garaznih mjesta na sopstvenoj urbanistickoj parceli a prema normativima datim u tacki 5.3.11**

**Broj hotelskih lezaja:** Predstavlja postojeci ostvareni broj lezaja u hotelima koji su vec izgradeni, a za planirane hotele i druge smjestajne kapacitete (apart-hoteli i dr.) planom predvideni maksimalni broj lezaja uz postovanje maksimalne BRGP i posebnih zakona, pravilnika i druge pravne regulative kojom se ureduje ova djelatnost.

**Broj stanovnika:** Izracunat je na osnovu maksimalnog broja stanova i prosjecne nastanjenosti stalno nastanjenog stana prema rezultatima Popisa 2003. godine.

**Maksimalan broj korisnika:** Izracunat je sabiranjem broja stanovnika (stalnih korisnika) i broja turista i povremernih korisnika.

**Minimalno potreban ukupan broj parking ili garaznih mjesta (PM) (GM):** Izracunat je prema normativima GUP-a za svaku namjenu i odreden je brojem parking ili garaznih mjesta.

**Ostvareno parking (PM), ostvareno garaznih mjesta (GM):** Predstavljaju postojeca izgradena parking, odnosno garazna mjesta, a **ostvareno ukupno parking i garaznih mjesta (PM) i (GM)** predstavlja sumu

**Bilans parking i garaznih mjesta (PM) i (GM):** Pokazuje visak ili manjak parking ili garaznih mjesta na urbanistickoj parceli.

**Neizgradena povrsina parcele:** Predstavlja povrsinu urbanisticke parcele koja nije pod objektima izrazenu u  $\text{m}^2$ .

**Povrsina pod zelenilom po stanovniku:** Predstavlja kolicnik povrsine namjenjene za zelenilo na urbanistickoj parceli i broja stanovnika u okviru urbanisticke parcele i izrazena je u  $\text{m}^2/\text{stanovniku}$ .

**Povrsina pod zelenilom po korisniku:** Predstavlja kolicnik povrsine namjenjene za zelenilo na urbanistickoj parceli i maksimalnog broja korisnika u okviru urbanisticke parcele i izrazena je u  $\text{m}^2/\text{korisniku}$ .

**Neto gustina stanovanja:** Predstavlja intenzitet naseljenosti na odredenoj povrsini, a izrazena je brojem stanovnika po jednom hektaru (stanovnika/ha).

**Neto gustina koriscenja:** Predstavlja intenzitet koriscenja na odredenoj povrsini, a izrazena je brojem korisnika po jednom hektaru (korisnika/ha).

**Ukoliko postoji neusaglasnost izmedu spratnosti date u tabeli 19. i grafickog priloga - list 08. "Planirano stanje - regulacija i niveliacija", vazeca je spratnost iz grafickog priloga.**

## **7. INFRASTRUKTURA**

## 7.1. POVRSINE POD ZELENILOM I SLOBODNE POVRSINE

### 7.1.1. POSTOJECE STANJE POVRSINA POD ZELENILOM I SLOBODNIH POVRSINA

Sire posmatrano, vegetaciono podrucje citavog prostora Crnogorskog primorja, pripada mediteranskoj biljno-geografskoj regiji u koju spadaju dva područja: Eumeditersko i Submeditersko.

Eumediterskom pripadaju obala i ostrvsko podrucje koje karakterise klimatogena i zonalna zimzelena végatacija sveze crnike (*Quercion ilicis*) sa zajednicom crnog jasena i crnike (*Orno-Quercetum ilicis*). To je sumska zajednica koja je medutim rijetko razvijena u obliku sume.

**Submediteranskom području pripada prostor na visim položajima obalnog područja i horizontalno prema unutrasnjosti kopna u okviru njega je i prostor DUP Dubovica I.** Na ovom području prostire se mjesovita, i listopadna i zimzelena vegetacija. Najveću zastupljenost u području ima makija (macchia) kao prvi degradacioni stadijum mediteranske, tvrdolisne, zimzelene, sumske vegetacije i ona po floristickom sastavu takođe odgovara svezi *Quercion ilicis*.

Sa floristickog aspekta, prostor Plana predstavlja relativno bogato vegetaciono podrucje, s tim sto se izdvajaju dvije cjeline. Prva, koju cini izgradeni prostor na obodu Budvanskog polja i na donjem djelu padina brda Dubovica, gdje su dominantne zasadene vrste i druga na gornjim djelovima brda Dubovica gdje preovladaju samonikle vrste. U prvoj cjelini je znacajno ucesce introdukovanih vrsta, dok ih u drugoj ima u vidu antierozionih zasada bora.

Postojeće povrsine pod zelenilom na prostoru DUP Dubovica I su u okviru sljedećih kategorija:

#### 1. UREDENE POVRSINE POD ZELENILOM

- 1.1. uredene povrsine pod zelenilom i slobodne povrsine na parcelama jednoporodicnog i viseporodicnog stanovanja, turističke namjene i na parcelama komercijalnih djelatnosti,
- 1.2. uredene povrsine pod zelenilom na parcelama visestambenog stanovanja,
- 1.3. linearno zelenilo (drvoredi),
- 1.4. uredene slobodne povrsine,
- 1.5. sportski tereni,
- 1.6. baste - potkunjice, njive i vočnjaci,

#### 2. NEUREDENE POVRSINE POD ZELENILOM

- 2.1. makija, rijetka suma i mjestimicno antierozioni zasadi
- 2.2. neuredene slobodne povrsine spontano obrasle zelenilom i zelenilo na medama i suhozidima,
- 2.3. povremeni vodotokovi i otvoreni kanali,
- 2.4. jaruge.

Na prostoru DUP-a u obliku uredenih povrsina pod zelenilom ne postoje parkovi, ali postoje povrsine uredene na osnovu parkovskih principa (oko pojedinih objekata jednoporodicnog i viseporodicnog stanovanja, oko objekata turističke namjene i na parcelama komercijalnih djelatnosti). Na ovim principima su uredene i povrsine pod zelenilom oko objekata visestambenog stanovanja duž Ulice Zrtava fasizma („Obilaznica“) u naselju „Dubovica 2“ i u bloku između Ulice Zrtava fasizma, Ulice Maslina i Topliskog puta. Linearno zelenilo, kao manje vise kontinualan drvored (linearne zelenilo), je uz sjevernu stranu Ulice Zrtava fasizma na potezu od „Megamarketa“ do raskrsnice sa Ulicom Popa Jola Zeca. Uredene slobodne povrsine su u okviru prethodno navedene zone, kao i u okviru drugih grupacija visestambenog stanovanja i oko pojedinih objekata jednoporodicnog i viseporodicnog stanovanja, oko objekata turističke namjene i na parcelama komercijalnih djelatnosti. sportskih terena je vrlo malo. Basta, njiva i vočnjaka kao posebnih povrsina ili kao djelova okucnica je malo.

Aktuelno stanje povrsina pod zelenilom i slobodnih povrsina prikazano je u grafickom prilogu - list 05. "Postojeće stanje - povrsine pod zelenilom i slobodne povrsine".

**Uredene povrsine pod zelenilom i slobodne povrsine na parcelama jednoporodicnog, viseporodicnog stanovanja, turisticke namjene i na parcelama komercijalnih djelatnosti**

predstavljaju vrlo zastupljenu kategoriju povrsina pod zelenilom i slobodnih povrsina na prostoru DUP Dubovica I, a koje su formirane devedesetih godina 20. vijeka. U okviru ovih povrsina ima visokog zelenila (kako liscara, tako i ceticara), palmi, grmlja, puzavica, cvjetnih i travnatih povrsina, autohtonih vrsta, ali i dosta onih introdukovanih. Stepen uredenosti ovih prostora zavisi od interesa i angazovanja vlasnika parcela, tako da se nailazi i na hortikulturno vrlo kvalitetno osmisljene i uredene povrsine. Drvece je najvise zastupljeno, a ima i zbnastih vrsta i drugih vrsta zelenila. U ovoj kategoriji povrsina pod zelenilom nailazi se i na male grupe ili pojedinacna stabla koji predstavljaju ostatke nekadasnjih maslinjaka, ili vojnaka. Od vrsta najcesce se srecu: smokva (*Ficus carica*), orah (*Juglans regia*), murva, dud, (*Morus alba*, *Morus nigra*), lovor, lorber (*Laurus nobilis*), nar, mogranj (*Punica granatum*), citrusi, ali i druge vrste vocaka, a od ostalog dendroloskog materijala najzastupljeniji su: akacija - 'mimoza' (*Acacia decurrens*), kamelija (*Camellia japonica*), oleander (*Nerium oleander*), pitosporum (*Pittosporum tobira*), lovorvisnja (*Prunus laurocerassus*), tamaris (*Tamarix sp.*), cikas, sago palma (*Cycas revoluta*), cempresi (*Cupressus sp.*), primorski bor (*Pinus maritima*, *Pinus pinaster*), bugenvila, bogumila (*Bougainvillea spectabilis*), brsljan (*Hedera helix*), japanska visterija (*Wisteria floribunda*), visterija, glicinija (*Wisteria sinensis*), kanarska datula (*Phoenix canariensis*) i dr.

Odrzavanjem zelenila i slobodnih povrsina bave se vlasnici parcela.

Na parcelama sa turistickim objektima zelene povrsine zauzimaju izuzetno mali prostor. Ove povrsine zbog velike zauzetosti parcele karakterisu cvjetni zasadi i grmlje, puzavice i cvjetni aranzmani. Odrzavanjem se bave zaposleni u turistickim objektima ili te poslove obavljuju strucna lica sa strane.

Na parcelama sa objektima komercijalnih djelatnosti zelene povrsine zauzimaju izuzetno mali prostor. Velicina parcele i karakter namjene su uslovili da dominiraju slobodne povrsine koje su zastrte betonom, asfaltom ili su poplocane. Rijetko zelenilo je najcesce u saksijama ili zardinjerama. Odrzavanjem se obicno bave zaposleni.

**Uredene povrsine pod zelenilom na parcelama visestambenog stanovanja** egzistiraju u okviru blokova sa objektima visestambenog stanovanja duz Ulice Zrtava fasizma („Obilaznica“) u naselju „Dubovica 2“ i u bloku izmedu Ulice Zrtava fasizma, Ulice Maslina i Topliskog puta. Ovo su manje-vise hortikulturno uredene povrsine. mjestimicno nedostaje vise zelenila, kao i urbani mobilijar (klupe, igralista za djecu i dr.). Gusti zasad pretezno zimzelenih vrsta zelenila izmedu objekata i „Obilaznice“ u naselju „Dubovica 2“ ima zastitnu funkciju jer sprecava negativne uticaje od saobracajnice kojom se odvija intenzivan saobracaj (buka, prasina izduvni gasovi). Floristicki sastav je raznovrstan, a najzastupljeniji su cempres, poljski jasen, kanarska datula, brsljan, lovorvisnja, oleander, pirakanta i pitosporum.

U grafickom prilogu - list 05. "Postojeće stanje - povrsine pod zelenilom i slobodne povrsine" definisane kao „zone sa hortikulturnim uredenjem terena“.

**Linearno zelenilo** cine drvoredi kojih je jako malo. Duz „Obilaznice“, izmedu kolovoza i trotoara postoji uska traka namjenjena zelenilu, ali je ta povrsina devastirana, tako da fragmenti drvoreda postoje samo na potezu od „Megamarketa“ do raskrsnice sa Ulicom Popa Jola Zeca. Zastupljen je poljski jasen.

**Uredene slobodne povrsine** predstavljaju povrsine koje su uglavnom betonirane ili poplocane. Najcesce su uz grupacije objekata visestambenog stanovanja. Ove povrsine su pokrivene betonskim plocama razlicite povrsinske obrade ili su asfaltirane ili betonirane. u posljednje vrijeme se primjenjuje i stampani beton.

**Sportski tereni** su, na zalist, rijetka pojava na području DUP-a. Jedan je u naselju „Dubovica 2" i on je skoro rekonstruisan, dok je drugi u losem stanju.

**Baste - njive, potkunjice i vocnjaci** imaju malo rasprostranjenje i nalaze se uglavnom u sjevernom dijelu plana, a manje su u vidu fragmenata zastupljeni u zoni jednoporodicnog i viseporodicnog stanovanja uz zapadnu stranu ulice Dubovica.

Masline koje danas srecemo na području plana predstavljaju ostatke nekadasnjih povrsina pod ovom kulturom. Ovi ostaci u vidu vrlo malih grupa ili pojedinačnih primjeraka uglavnom se nalaze na sjevernom dijelu prostora plana, Manji broj stabala maslina nalazi se i na parkingu duž ulice Maslina, na parcelama zapadno od sportskog centra „Rea" i u okviru parcela jednoporodicnog i viseporodicnog stanovanja. Maslinjaci su nekada imali veliki ekonomski znacaj, a danas sa terasama i suhozidima predstavljaju dio kulturnog pejsaza i specificne ukrasne zelene akcente u prostoru.

Od **neuredenih povrsina pod zelenilom** najveće rasprostranjenje ima **makija sa rijetkom sumom i mjestimicno antierozionim zasadima**. Na neizgradenim padinama brda Dubovica prostire se **makija sa rijetkom sumom**. Najzastupljenija je zimzelena vegetacija sveze crnike (*Quercion ilicis*) sa zajednicom crnog jasena i crnike (*Orno-Quercetum ilicis*) i u njoj mjestimicno ima i primorskog bora. Na dijelu brda Dubovica koji se prostire od naselja „Dubovica luks" prema zapadu i sjeveru sve do velike jaruge kojom otice povremeni vodotok nalazi se **antierozioni zasad** mjesovite kulture borova. Ovaj prostor je izgraden od pretezno cistih roznaca koji imaju sklonost ka intenzivnom jaruzanju, spiranju i drobljenju pa je sadenjem zelenila sprovedena sanacija terena i zastita od dalje erozije. Na prostoru koji je sjeverozapadno od objekta Tehnicke sluzbe JP „Vodovod i kanalizacija" je zona odrona i nestabilnog terena sto je posljedica zasjecanja padine. Odronjavanje je stalno i ovaj proces nijesu sprijecili ni antierozivni zasadi koji su iznad zone odronjavanja, ni samonikla niska vegetacija pionirskih vrsta koja nice u zoni odronjavanja. Od trafostanice kod Pekare pruzaju se 35 kV dalekovodi, jedan pravcem sjever-jug, a drugi istok-zapad i oba prolaze kroz područje makije sa rijetkom sumom. O ovim koridorima dalekovoda zbog zastite električnih vodova nema visokog zelenila, vec samo makije.

Antierozioni zasad, zona odrona i nestabilnog terena i koridor dalekovoda su prikazani u grafickom prilogu - list 05. "Postojeće stanje - povrsine pod zelenilom i slobodne povrsine".

**Neuredene slobodne povrsine spontano obrasle zelenilom i zelenilo na medama i suhozidima**, a pojavljuju se sa zapustenoscu i neodrzavanjem prostora. Nastale su na nekadasnjim bastama, njivama i livadama. Ovakve povrsine nastale su i obrastanjem povrsina koje su rasciscene za gradnju, do koje izvjesno vrijeme nije doslo, pa na njima dolazi do spontanog rasta vegetacije. Zastupljene su razlicite vrste, od onih pionirskih do onih iz neposredne blizine takvih prostora, jer sjeme okolnog rastinja raznose vjetar i ptice. Na medama koje nisu od suhozida srecu se i pojedinacna stabla autohtonog drveća i stabla vocaka. Ovih neuredenih povrsina najvise je u sjeveroistocnom dijelu područja DUP-a, oko Pekare, na neuredenoj lokaciji na raskrsnici „Obilaznice" i Ulice Maslina i u zoni kontakta izgradenog područja i padina brda Dubovica.

**Povremeni vodotokovi i otvoreni kanali**, nalaze se u nizim dijelovima terena, koji su blagog nagiba i izgradeni su od deluvijalno-proluvijalne gline sa drobinom. Obale i korita **povremenih vodotokova** su obrasli razlicitom vegetacijom. nije rijedak slučaj da se nailazi na higrofilne vrste i one koje su prilagodene visokom nivou podzemne vode i povremenim plavljenjem. Vrba je tipican predstavnik ovih vrsta, mada je rijetka. **Otvoreni kanali** predstavljaju betonirana korita povremenih vodotokova u izgradenom dijelu područja plana. Cesto su obrasli travom i korovskim biljem koji nicu u pukotinama i na neociscenom nanosu.

**Jaruge** su karakteristicne za područje koji se prostire od naselja „Dubovica luks" prema zapadu i sjeveru i koje je izgradeno od roznaca koji su podlozni intenzivnom jaruzanju, spiranju i drobljenju. Najveći dio povrsine jaruga je obrastao zimzelenom vegetacijom sveze crnike (*Quercion ilicis*), tj. makijom. Neobrasli djelovi jaruga su prostor ciklicnih smjena jaruzanja i spiranja sa obrastanjem samoniklom vegetacijom. Jarugama teku bujicni povremeni vodotokovi koji spiranjem u donje djelove toka donose nanos i djelove vegetacije.

Pored zona antierozionih zasada i zone sa hortikulturnim uredenjem terena u grafickom prilogu - list 05. "Postojeće stanje - povrsine pod zelenilom i slobodne povrsine" kao **vrijedno zelenilo** prikazani su i vrijedni primjeri zelenila koje se cuva *in situ* ili se presaduje.

### 7.1.2. OCJENA STANJA

Može se reci da su ukupne **povrsine pod zelenilom i slobodne povrsine**, znacajno zastupljene, jer zauzimaju oko 4/5 povrsine plana, ali je odnos uredenih i neuredenih povrsina nepovoljan. Naime, neuredene povrsine zauzimaju oko 79 % ukupne povrsine pod zelenilom i slobodne povrsine, a uredene povrsine oko 21 %. Ucesce uredenih povrsina u povrsini DUP-a je oko 18 %. Posmatrano po tipovima u granicama plana najvise je povrsina pod makijom, rijetkom sumom i mjestimicno antierozionim zasadima sa oko 46 %, slijede neuredene slobodne povrsine spontano obrasle zelenilom i zelenilo na medama i suhozidima sa oko 13 %, zatim uredene povrsine pod zelenilom i slobodne povrsine na parcelama jednoporodicnog i viseporodicnog stanovanja, turisticke namjene i na parcelama komercijalnih djelatnosti sa oko 7 %, jaruge sa oko 6 %, uredene povrsine pod zelenilom na parcelama visestambenog stanovanja sa oko 4 %, baste-potkunjice, njive i voćnjaci sa oko 4 %, dok je ucesce ostalih kategorija minimalno.

Zone sa hortikulturnim uredenjem terena, u okviru kojih su povrsine pod zelenilom i slobodne povrsine cine oko 5 % povrsine DUP-a, zone sa antierozionim zasadima oko 15 %, koridori dalekovoda 35 kV oko 5 %, a zone odrona i nestabilnog terena oko 3 %.

Prethodnom izgradnjom, odnosno rasciscavanjem prostora, kao pripremom za izgradnju novih objekata, u pojedinim slučajevima uklonjeni su mnogi vrijedni primjeri zelenila, stabla maslina koja su zasticena Zakonom o maslinarstvu, kao podzidi i suhozidine kao specifični elementi kulturnog pejsaza ovog područja.

Pri uredenju slobodnih povrsina oko razlicitih objekata, naročito u novije vrijeme, prednjace poplocane, betonirane i asfaltirane povrsine, koje su vlasnicima pogodnije za održavanje, dok je povrsina pod zelenilom manje. Uoceno je da se pri izgradnji novih podzida ne ostavljaju otvorovi za drenazu, tako da se prirodni gravitacioni tokovi voda remete, a zemljiste na takvim mjestima ima povesen nivo vlaznosti, što ne odgovara pojedinim vrstama zelenila. Kada se u obzir uzme i cinjenica da je zelenila koje trosi vlagu iz zemljista sve manje, onda je jasno da mikroklimatski uslovi postaju nepovoljniji.

Kvalitet zelenila na vecem dijelu području Plana je zadovoljavajući, kao i njegovo održavanje. Ovo se ne može reci za područje pod makijom, rijetkom sumom i mjestimicno antierozionim zasadima, gdje nedostaju mjere i aktivnosti koje bi smanjile mogucnost sirenja pozara (projekti, pozarni putevi i sl.). U jarugama nedostaju antierozioni radovi i objekti koji bi spriječili spiranje terena i odnosenje vegetacije u donje dijelove vodotokova. Obale otvorenih vodotokova su zapustene, zakrcene i nepristupacne, kao i korita koja su cesto i divlje deponije razlicitog smeca. Uocava se da se jedan dio preostalih primjeraka maslina ne njeguje i ne održava (ne orezuju se), a neke su obrastle puzavicama, što dovodi do njihovog laganog unistenja.

Od tipova zelenila zastupljeni su visoko, srednje i nisko, puzavice, perene, cvjetni zasadi i travnate povrsine. Zastupljenije su zimzelene vrste u odnosu na listopadne vrste zelenila. Pored autohtonih vrsta, dosta ima introdukovanih, alohtonih vrsta, prije svega palmi i citrusa, ali su oni prakticno odomaceni na ovom području i predstavljaju nezaobilazni dio ambijenta.

U postojećem stanju povrsina pod zelenilom na prostoru DUP Dubovica I je dovoljno, ali uredene povrsine pod zelenilom zauzimaju malo prostora, dok neuredene dominiraju područjem plana. Stanje postojećeg zelenila je relativno dobro, a floristicki sastav je raznovrstan. Jedan dio područja plana oko objekata visestambenog stanovanja je hortikulturno ureden, ali je ovim povrsinama neophodna redovnija njega, dodatno ozelenjavanje i obogacivanje prostora urbanim mobilijarom i igralistima za djecu. Oko grupacije objekata visestambenog stanovanja koji je prekoputa Pekare neophodno je

kompletno hortikulturno uredenje, prije svega ozelenjavanje, sanacija i dodatna izgradnja popločanih povrsina, igralista za djecu, sportskog terena, kao i postavljanje urbanog mobilijara.

### 7.1.3. PLANSKO RJESENJE POVRSINA POD ZELENILOM I SLOBODNIH POVRSINA

Urbanistickim rjesenjima kroz definisanje regulacionih i gradevinskih linija, indeks zauzetosti i namjenu povrsina tezilo se da se predviđa sto vise slobodnog prostora u okviru urbanistickih parcela. Ove povrsine su prije svega namjenjene za sadnju zelenila. Takođe su u planiranim i postojećim ulicama, kao i na parkinzima, gdje god je to prostorno bilo moguce, predviđeni drvoredi.

Otezavajuća okolnost za formiranje parkova, trgovina i drugih slobodnih povrsina i povrsina pod zelenilom su i određena zakonska rjesenja koja praktično onemogucavaju realno planiranje javnih zelenih i slobodnih povrsina.

Cilj planskog rjesenja je stvaranje funkcionalnog, estetski oblikovanog sistema povrsina pod zelenilom i slobodnih povrsina, koji će doprinijeti estetskom oplemenjivanju sredine i poboljšanju sanitarno-higijenskih i rekreativnih uslova na prostoru DUP-a.

Koncept planskog rjesenja povrsina pod zelenilom baziran je na:

- postojećem stanju povrsina pod zelenilom,
- uslovima sredine,
- površinama pod zelenilom definisanim GUP priobalnog pojasa opštine Budva za sektor Budva - Becici,
- planiranoj namjeni povrsina,
- normativima za povrsine pod zelenilom,
- uskladivanju zelenog obrasca naselja sa namjenom povrsina,
- funkcionalnom zoniranju povrsina pod zelenilom,
- uspostavljanju optimalnog odnosa između izgrađenih i zelenih povrsina,
- uskladivanju ukupnih povrsina pod zelenilom sa brojem stanovnika,
- upotrebi biljnih vrsta otpornih na ekološke uslove sredine i u skladu sa kompozicionim i funkcionalnim zahtjevima.

Funkcija zelenila na području DUP-a Dubovica I je da stvari povoljnije mikroklimatske, sanitarno-higijenske i rekreativne uslove i da dopriene dekorativnom i estetskom doživljaju prostora.

Zelenilo na prostoru plana pored rekreativne i drugih funkcija imaju i zastitnu funkciju jer stiti od nepovoljnih uticaja sa „Obilaznice“ i drugih postojećih i planiranih frekventnijih saobraćajnica.

Zelenilo u kompleksu Predskolske ustanove pored ostalih funkcija ima i zastitnu funkciju, kao i linijsko zelenilo uz saobraćajnice.

Zelenilo na parcelama jednoporodičnog i viseporodičnog stanovanja ima i rekreativnu funkciju, jer stanovnicima služi za aktivan i pasivan odmor.

Kako GUP-om na prostoru DUP-a Dubovica I nisu predvidene povrsine za parkove, njihovu funkciju bi djelomično trebalo da preuzmu novoformirane uredene povrsine pod zelenilom, kao i hortikulturno uredene povrsine uz grupacije visestambenog stanovanja. Ravnomjeran raspored ovih prostora na području plana omogućuje pristupacnost povrsina pod zelenilom najvećem broju stanovnika i korisnika prostora (objekata).

U DUP Dubovica I planirane su sljedeće kategorije **uredenih** povrsina pod zelenilom i slobodnih povrsina:

1. uredene povrsine pod zelenilom i slobodne povrsine na parcelama jednoporodicnog, i viseporodicnog stanovanja,
2. uredene povrsine pod zelenilom na parcelama visestambenog stanovanja,
3. uredene povrsine pod zelenilom i slobodne povrsine na parcelama komercijalnih djelatnosti,
4. uredene povrsine pod zelenilom i slobodne povrsine na parceli predskolske ustanove,
5. uredene povrsine pod zelenilom i slobodne povrsine na parcelama komunalnih servisa,
6. uredene povrsine pod zelenilom i slobodne povrsine na parceli javne garaze,
7. mini parkovi,
8. zastitno zelenilo,
9. linearno zelenilo,
10. uredene slobodne povrsine,
11. sportski tereni i djecija igralista,
12. gradske sume,
- 13.drvoredi,
14. uredene povrsine pod zelenilom i slobodne povrsine u koridoru obilaznice,
15. uredene povrsine pod zelenilom i slobodne povrsine u kompleksu sportskog centra (1 - zona stadiona, 2 - zona stambeno-poslovne izgradnje),
16. zelenilo na parkinzima.

Nije predvideno da na prostoru koji je obuhvacen DUP-om bude neuredenih povrsina pod zelenilom i slobodnih povrsina.

Prema **nacinu koriscenja** uredene povrsine pod zelenilom i slobodne povrsine su podijeljene na:

1. povrsine pod zelenilom javnog koriscenja,
  - a. uredene povrsine pod zelenilom na urbanistickim parcelama visestambenog stanovanja,
  - b. mini parkovi,
  - c. zastitno zelenilo,
  - d. linearno zelenilo,
  - e. uredene slobodne povrsine,
  - f. sportski tereni i djecija igralista,
  - g. gradske sume,
  - h. drvoredi,
  - i. uredene povrsine pod zelenilom i slobodne povrsine u koridoru obilaznice,
  - j. zelenilo na parkinzima.
2. povrsine pod zelenilom ogranicenog koriscenja
  - a. uredene povrsine pod zelenilom i slobodne povrsine na urbanistickim parcelama jednoporodicnog i viseporodicnog stanovanja,
  - b. uredene povrsine pod zelenilom i slobodne povrsine na parcelama komercijalnih djelatnosti,
  - c. uredene povrsine pod zelenilom i slobodne povrsine na urbanistickoj parceli predskolske ustanove,
  - d. povrsine pod zelenilom na urbanistickim parcelama komunalnih servisa,
  - e. uredene povrsine pod zelenilom i slobodne povrsine na urbanistickoj parceli javne garaze,
  - f. uredene povrsine pod zelenilom i slobodne povrsine u kompleksu sportskog centra.

U planskom rjesenju uglavnom je racunato da 50 % neizgradenog djela urbanisticke parcele bude pod zelenilom, a da je druga polovina pod stazama, internim saobracajnicama, drugim poplocanim povrsinama, sportskim terenima i igralistima za djecu (slobodnim povrsinama). Na osnovu ovakvog obracuna ukupna povrsina planiranih prostora **pod zelenilom** na području DUP-a Dubovica I je  $201709\text{ m}^2$ . Ovim je na prostoru DUP-a obezbjedeno visoko ucesce povrsina pod zelenilom od 33,12 %, kao i visok nivo povrsina pod zelenilom od  $43,6\text{ m}^2/\text{stalnom stanovniku}$ . U ljetnjem periodu kada je na području DUP dubovica I maksimalan broj korisnika prostora (stalni stanovnici + privremeni korisnici - turisti) na jednog korisnika dolazi  $7,5\text{ m}^2$  povrsina pod zelenilom, sto je prihvatljivo, ali je

povoljna okolnost blizina mora, cime se postizu povoljniji mikroklimatski uslovi. Takođe na mikroklimatske uslove, aeraciju priroda i obogacivanje vazduha kiseonikom i aerosolima eteričnih ulja mediteranskog bilja, sa smjenom dnevnih i nocnih vazdusnih kretanja, utice i vegetacija brda Dubovica, ali i okolnog planinskog masiva iznad Budve.

Planirane povrsine pod zelenilom i slobodne povrsine prikazane su na grafickom prilogu - list 07. "Planirano stanje - povrsine pod zelenilom i slobodne povrsine".

#### **7.1.4. URBANISTICKO-TEHnicki USLOVI ZA UREDENJE POVRSINA POD ZELENILOM I SLOBODNIH POVRSINA**

##### **OPSTI USLOVI**

U zavisnosti od namjene povrsina predvidene DUP-om, prirodnih uslova, uslova okruženja i raspolozivog prostora ozelenjavanje treba vrsiti po specificnim principima za gradsko zelenilo.

Izgradnju i uređenje slobodnih povrsina i povrsina pod zelenilom na prostorima pod zelenilom namjenjenim za javno koriscenje raditi iskljucivo na osnovu projektne dokumentacije uz maksimalno koriscenje lokalnih oblikovnih elemenata i materijala za uređenje terena (ograde i podzidi u kamenu, urbani mobilijar i parkovska oprema prilagodeni mediteranskom ambijentu).

Povrsine pod zelenilom i slobodne povrsine koje se nalaze u okviru planiranih saobracajnica ili se naslanjaju na njih, ureduju se i privode namjeni zajedno sa tim saobracajnicama, a kroz izgradnju na osnovu zakonom predvidene tehnische dokumentacije.

Na povrsinama po zelenilom ogranicenog koriscenja izgradnju i uređenje slobodnih povrsina i povrsina pod zelenilom kao sto su one na parcelama turisticke namjene, visestambenog stanovanja i stanovanja sa poslovnim i komercijalnim djelatnostima, raditi iskljucivo na osnovu projektne dokumentacije uz maksimalno koriscenje lokalnih oblikovnih elemenata i materijala za uređenje terena kako je ranije vec navedeno.

Povrsine po zelenilom ogranicenog koriscenja na parcelama jednoporodicnog i viseporodicnog stanovanja uredavati i graditi uz maksimalno koriscenje lokalnih oblikovnih elemenata i materijala za uređenje terena (poplocavanje, ograde i podzidi u kamenu i slicno), sto je u skladu sa mediteranskim ambijentom.

Za ozelenjavanje koristiti vrste navedene u *Prijedlogu vrsta za ozelenjavanje*, a prednost davati autohtonim vrstama. Koristiti i kombinovati visokodekorativne biljne vrste (trave, cvijeće, perene, zbušaste vrste i drveće) razlicite visine, razlicitog habitusa (oblika krosnje), razlicitog vremena cvjetanja, razlicitih boja lisca i cvijeta.

Zelenilo redovno održavati i njegovati (uklanjati suve, napukle grane i dijelove zelenila koji ometaju kretanje pjesaka), kako se ne bi ugrozila bezbjednost prolaznika i vozila. Krosnje zelenila orezivati tako da im visina iznad pjesacke komunikacije bude minimalno 2,5 m, a iznad kolovoza minimalno 4,5 m. U slučaju poremećaja staticke stabilnosti zelenila izvrsiti njegovo staticko obezbjedinje ili ga ukloniti.

Održavanje, njegovanje, lijecenje i druge rade na zelenilu povjeriti strucno osposobljenim licima, a pri izboru sadnog materijala konsultovatu strucnjake (pejsazne arhitekte, inzenjere hortikulture, sumare).

##### **Izbjeci sadenje zelenila:**

1. koje ima otrovne djelove (cvijet, plod, list, koru, korijen),
2. koje kod ljudi može izazvati polenske alergije,
3. koje kod ljudi može izazvati druge zdravstvene tegobe nastale ubodom, dodirom ili drugim kontaktom sa dijelovima biljke ili njihovim izlučevinama (sok, smola, polen i sl.).

**Nije dozvoljeno:**

1. u okviru regulacionih linija javne saobracajnice saditi zelenilo koje korjenjem ugrozava infrastrukturne vodove, susjedne parcele, objekte, trotoare i druge poplocane povrsine, pravi dubre, nisko se grana, kratko zivi, skloni je vjetroizvalama ili lomu grana, skloni bolestima: (vrbe, ive - *Salix spp*, topole - *Populus spp*, breze - *Betula spp*, platani - *Platanus spp*, americki likvidambar - *Liquidambar styraciflua*, katalpa - *Catalpa bignonioides*, brijestove - *Ulmus spp*, obicni bagrem - *Robinia pseudoalacia*, glogovi - *Crataegus spp*, pajavac - *Acer negundo*, mljec - *Acer platanoides*, velikolisni javor - *Acer macrophyllum*, jarebika - *Sorbus aucuparia*, ailantus - *Ailanthus* i druge vrste zelenila koje stvaraju navedene probleme,
2. u okviru regulacionih linija javne saobracajnice saditi ceticare, voce i vrste sa kostunjavim plodovima,
3. u okviru regulacionih linija javne saobracajnice saditi zelenilo u zoni kolskog izlaza sa urbanisticke parcele na ovu saobracajnicu na rastojanju manjem od 1,5 m, racunajuci od spoljnih ivica kolskog prilaza,
4. u okviru regulacionih linija javne saobracajnice saditi zelenilo na rastojanju manjem od 1,5 m od protivpozarnog hidranta, stuba ravne rasvjete, elektricnog stuba ili od osvjetljenog reklamnog ili informacionog panoa,
5. u okviru regulacionih linija javne saobracajnice saditi zelenilo na rastojanju manjem od 7,0 m od stuba ravne rasvjete,
6. saditi zelenilo na rastojanju manjem od 0,8 m od ivicnjaka, a 0,6 m od pjesacke komunikacije,
7. u okviru regulacionih linija javne saobracajnice u zoni raskrsnica kod ulica nizeg ranga saditi zelenilo na rastojanju manjem od 9,0 m od ivicnjaka, a u zoni ukrstanja sa Ulicama Zrtava fasizma („Obilaznica“) i Topliski put obracajnica na rastojanju manjem od 15,0 m od ivicnjaka,
8. sjeci stabala maslina, palmi ili drugih primjeraka vrijednog zelenila, vec obaviti njihovo presadivanje na drugo mjesto u okviru iste urbanisticke parcele ili na drugu lokaciju,
9. povrsine pod zelenilom i slobodne povrsine, kao takve definisane u grafickom prilogu - list 07. „Planirano stanje - namjena povrsina“, prenamjeniti u drugi vid koriscenja (namjenu).

Vrijedni primjeri zelenila navedeni su u Registru primjeraka vrijednog zelenila, kao i njihove pozicije na grafickom prilogu list 05. "Postojece stanje - povrsine pod zelenilom i slobodne povrsine". Такode su dati i u grafickom prilogu list 07. "Planirano stanje - povrsine pod zelenilom i slobodne povrsine" kao i lokacije za njihovo presadivanje. U poglavljiju Posebni uslovi detaljnije su definisani postupci za tretmanu vrijednih primjeraka zelenila.

### **7.1.5. POSEBNI USLOVI**

**Povrsine pod zelenilom i slobodne povrsine na urbanistickim parcelama jednoporodicnog i viseporodicnog stanovanja**, gdje je ukljuceno i stanovanje sa poslovnim i komercijalnim djelatnostima i turisticki objekti.

Za ovu kategoriju povrsina pod zelenilom, pri izboru biljnog materijala i njegovog komponovnja voditi racuna o vizurama, spratnosti i arhitekturi objekata.

Na parcelama *jednoporodicnog stanovanja* prostore izmedu ulice i objekta ozeleniti dekorativnim vrstama, a dio parcele iza objekta moze se koristiti kao basta ili vocnjak. Preporucuje se gajenje voce kao svojevrstan vid aktivnog odmora stanovnika. Uredenje zelenih i slobodnih povrsina raditi po ugledu na stare vrtove kakvi se jos mogu sresti na ovom prostoru. Na terenima u padu podzide uraditi sa oblogom od kamena i otvorima za drenazu.

Radi zastite od pogleda sa ulice i susjednih parcela, zbog zastite od buke i zagadenja sa ulice, predlaze se podizanje zive ograde od gusto posadenog i pravilno orezanog drveca i visokog zぶnja.

Urbanistica parcela broj 5 u bloku 4 je zbog kvalitetnog hortikulturnog uredenja i vrijednog zelenila stavljena u „zonu sa hortikulturnim uredenjem terena“, za koju vazi da se svi primjerici zelenila moraju

cuvati, a u slučaju nove izgradnje na parceli da se postojiće zelenilo obavezno izmjesti u okviru iste parcele.

Vec navedeni principi vaze i za uređenje zelenila na parcelama *viseporodicnog stanovanja i stanovanja sa poslovnim i komercijalnim djelatnostima*, s tim da basta, odnosno povrtnjak i vognjak mogu izostati. Pri izboru biljnog materijala i njegovog komponovanja narocito voditi racuna o vizurama, spratnosti i arhitekturi objekata. Kod objekata sa poslovnim i komercijalnim djelatnostima prostor između objekta i ulice poplocavati kamenim, betonskim ili behaton plocama. Moguce je i polocavanje stampanim betonom. Fizickim barijerama (vrlo visoki ivicnjaci, podzidi, stepenice i sl.) sprjeciti prilaz vozila na pjesacke povrsine. Kombinovati parterno zelenilo sa zbnastim zasadima i drvecem. U parternoj kompoziciji treba primjenjivati mediteranski autohton parter. Predvidjeti travnjak otporan na susu i gazonje. Za sadnju u zardinjerama koristiti nisko drvece, zbnaste vrste razlicitog kolorita i habitusa, perene i dekorativne puzavice. Informacione table i reklamne panoe uklopiti sa zelenilom i parternim rjesenjem.

Uredenje povrsina pod zelenilom i slobodnih povrsina na parcelama *sa turistickim objektima* obavezno raditi na osnovu projekta. Projektom predvidjeti takvo rjesenje kojim se obezbjeduje prepoznatljivost hotela, apart-hotela ili drugog oblika smjestaja u odnosu na ostale turisticke objekte. Pri izboru sadnog materijala i njegovog komponovanja narocito voditi racuna o vizurama, spratnosti i arhitekturi objekata, koloritu zelenila, vremenu scjetanja i sl. Prednost dati dekorativnim autohtonim vrstama, mediteranskom autohtonom parteru u kome dominiraju kadulja, ruzmarin, lavanda, zukva i brsljan. Prostor oplemeniti skulpturama, fontanom, kvalitetnim urbanim mobilijarom i sl. Staze poplocavati kamenim, betonskim, behaton plocama ili stampanim betonom. Narocitu paznju posvetiti osvjetljenju zelenih i slobodnih povrsina. Informacione table i reklamne panoe uklopiti sa zelenilom i parternim rjesenjem.

#### **Povrsine pod zelenilom na urbanistickim parcelama visestambenog stanovanja, gdje je ukljuceno i stanovanje sa poslovnim i komercijalnim djelatnostima i turisticki objekti.**

Prilikom njihovog oblikovanja predvidjeti javno osvjetljenje, klupe i drugu odgovarajucu opremu za miran odmor korisnika i za igru djece, korpe za otpatke i sl. Moguce je predvidjeti terene i poligone za urbane sportove (skateboarding, street basket, mini fudbal, bocanje i sl.). Prostor oplemeniti skulpturama, fontanama i cesmama. Pri izboru biljnog materijala i njegovog komponovanja voditi racuna o vizurama, spratnosti i arhitekturi objekata. Pjesacke povrsine poplocavati kamenim, betonskim ili behaton plocama. Fizickim barijerama (vrlo visoki ivicnjaci, podzidi, stepenice i sl.) sprjeciti prilaz vozila na ove povrsine. Kombinovati parterno zelenilo sa zbnastim zasadima i drvecem. U parternoj kompoziciji treba primjenjivati mediteranski autohton parter u kome primat imaju kadulja, ruzmarin, lavanda, zukva i brsljan. Predvidjeti travnjak otporan na susu i gazonje. Na terenima u padu podzide uraditi sa oblogom od kamena i otvorima za drenazu. Koristiti urbani mobilijar prilagoden mediteranskom ambijentu. Moguca je i sadnja u zardinjerama, pri cemu treba koristiti nisko drvece, zbnaste vrste razlicitog kolorita i habitusa, perene i dekorativne puzavice.

Blokovi 6, 10 i 16, kao i urbanistica parcela broj 1 u bloku 3 su zbog kvalitetnog hortikulturnog uredenja i vrijednog zelenila stavljeni u „zonu sa hortikulturnim uredenjem terena”, za koju vazi da se svi primjerici zelenila moraju cuvati, a u slučaju nove izgradnje - dogradnje na parceli da se postojiće zelenilo obavezno izmjesti u okviru iste parcele.

**Zelenilo na prostoru bloka 20, prema planiranoj namjeni koja je proistekla iz plana namjene GUP-a priobaljnog pojasa sektora Budva – Bećići, prikazano je u grafičkom prilogu broj 07. Na prostoru bloka 20 planirana namjena obeležena je ŠZ, SS4, OI, i MS.**

**Uredene slobodne povrsine** su uglavnom u okviru grupacija postojićih objekata visestambenog stanovanja, a predvidene su i uz sportski centar „Rea” i na još nekoliko mjesta. Radi seo pjesackim povrsinama poplocavati kamenim, betonskim ili behaton plocama. Novo predvidene slobodne povrsine parterno obraditi na isti nacin, a moguce je i polocavanje stampanim betonom. Fizickim barijerama (vrlo visoki ivicnjaci, podzidi, stepenice i sl.) sprjeciti prilaz vozila na ove povrsine. Moguca je i sadnja u zardinjerama, pri cemu treba koristiti nisko drvece, zbnaste vrste razlicitog kolorita i habitusa, perene i dekorativne puzavice.

**Povrsine pod zelenilom i slobodne povrsine na urbanistickim parcelama** komercijalnih djelatnosti imaju malo zauzece i najveći kompleks je predstavlja planirani hipermarket sa drugim sadržajima u bliku 17. Kod objekata sa komercijalnim i poslovnim djelatnostima prostor između objekata i ulice poplocavati kamenim, betonskim ili behaton plocama, odnosno stampanim betonom. Fizickim barijerama (vrlo visoki ivičnjaci, podzidi, stepenice i sl.) sprjечiti prilaz vozila na pjesacke povrsine. Kombinovati parterno zelenilo sa zbnastim zasadima i drvecem. U parternoj kompoziciji treba primjenjivati mediteranski autohtoni parter. Predviđjeti travnjak otporan na susu i gazonje. Za sadnju u zardinjerama koristiti nisko drveće, zbnaste vrste razlicitog kolorita i habitusa, perene i dekorativne puzavice. Informacione table i reklamne panoe uklopiti sa zelenilom i parternim rjesenjem. Koristiti urbani mobilijar prilagoden mediteranskom ambijentu. Moguća je i sadnja u zardinjerama, pri čemu treba koristiti nisko drveće, zbnaste vrste razlicitog kolorita i habitusa, perene i dekorativne puzavice.

**Povrsine pod zelenilom i slobodne povrsine na urbanistickoj parceli** predskolske ustanove imaju vaznu ulogu zbog specifcne djelatnosti i korisnika ovog prostora.

Uredenje povrsina pod zelenilom i slobodnih povrsina oko predskolske ustanove obavezno raditi na osnovu projekta. Kombinovati parterno zelenilo sa zbnastim zasadima i drvecem. U parternoj kompoziciji treba primjenjivati mediteranski autohtoni parter u kome primat imaju kadulja, ruzmarin i lavanda. Predviđjeti travnjak otporan na susu i gazonje. Ne smiju se koristiti vrste koje na bilo koji način mogu skoditi djeци: koje ima otrovne djelove (cvijet, plod, list, koru, korijen), koje mogu izazvati polenske alergije, koje mogu izazvati druge zdravstvene tegobe nastale ubodom, dodirom ili drugim kontaktom sa dijelovima biljke ili njihovim izlucevinama (sok, smola, polen i sl.).

Planirati mesta i opremu za odmor i igru djece. Izbor opreme mora da bude takav da omoguci kreativnost igre, a smanji mogućnost povrijedivanja djece. Koristiti meke zastore od najkvalitetnijih i najprirodnijih materijala. Urbani mobilijar (klupe, korpe za smeće i drugo) treba svojom visinom i materijalima da bude prilagoden djecijem uzrastu i bezbjedan za koriscenje. Obavezno predviđjeti osvjetljenje kompleksa.

Pri izboru biljnog materijala i njegovog komponovanja voditi računa o vizurama, spravnosti i arhitekturi objekta, zaštiti od prekomjernog osuncavanja i dovoljnoj kolicini svjetla u prostorijama za boravak djece.

Uz ivice parcele predviđjeti linearne zasade visokog drveća i zbnja kao vizuelnu barijeru od pogleda sa ulice i okolnih parcela.

**Povrsine pod zelenilom i slobodne povrsine na parcelama komunalnih servisa**, nalazi se na parcelama gdje su trafostanice, crne stanice i rezervoari vodovoda i drugi objekti komunalnih servisa. Zbog specifnosti namjene trafostanica, ali i ostalih infrastrukturnih objekata, uređenje zelenila predviđjeti tako da ne ugrozava navedene objekte, a da pri tom obezbijedi povoljne pejsazne i mikroklimatske uslove. Moguće je planirati i sadnju u zardinjerama i mediteranski autohtoni parter oko objekata.

**Povrsine pod zelenilom i slobodne povrsine na parceli javne garaze** su u bloku 13. Uredenje povrsina pod zelenilom i slobodnih povrsina obavezno raditi na osnovu odgovarajućeg projekta.

Predviđjeti osvjetljenje, klupe, korpe za otpatke i drugi neophodni urbani mobilijar (cesma, fontana, skulptura i sl.). Pjesacke povrsine poplocavati kamenim, betonskim ili behaton plocama i stampanim betonom. Kombinovati parterno zelenilo sa zbnastim zasadima i drvecem. U parternoj kompoziciji treba primjenjivati mediteranski autohtoni parter u kome primat imaju kadulja, ruzmarin, lavanda, zukva i brsljan. Predviđjeti travnjak otporan na susu i gazonje. Podzide uraditi sa oblogom od kamena i otvorima za drenazu. Moguće je i sadnja u zardinjerama, pri čemu treba koristiti nisko drveće, zbnaste vrste razlicitog kolorita i habitusa, perene i dekorativne puzavice.

Pri izboru biljnog materijala i njegovog komponovanja voditi računa o vizurama, spravnosti i arhitekturi objekta i zaštiti od prekomjernog osuncavanja. Uz sjevernu ivicu parcele predviđjeti gust linearne

zasade visokog drveca i zbunja koje sluzi kao vizuelnu barijeru i kao tampon za zastitu od buke eventualnog zagadenja vazduha. Pri rasporedu zelenila i drugih elemenata uredenja prostora voditi racuna o protivpozarnim uslovima i o saobracajnoj vidljivosti na prilazima objektu javne garaze.

**Mini parkovi** su predvideni u bloku 13 na prostoru gdje je sada jedna od najvecih jaruga na podrucju plana. Ove mini parkove treba formirati kao niz terasastih povrsina. Na ovaj nacin osmislijeni oni predstavljaju i svojevrsne vidikovce („belvedere“).

Navedene zelene povrsine se projektuju i ureduju po parkovskim principima. Prilikom njihovog oblikovanja, zavisno od raspolozivog prostora, potrebno je predvidjeti setne staze, javno osvjetljenje, klupe i drugu odgovarajucu opremu za miran odmor korisnika i za igru djece, korpe za otpatke. Sirina staza je minimum 1,5 m, a poplocavati ih kamenim, betonskim ili behaton plocama. Moguce je i postavljanje informacionih tabli i reklamnih panoa. Fizickim barijerama (vrlo visoki ivicnjaci, podzidi, stepenice i sl.) sprijeciti prilaz vozila na ove povrsine. Pored drveca Kombinovati parterno zelenilo sa zbunastim zasadima i drvecem. U parternoj kompoziciji treba primjenjivati mediteranski autohtonii parter u kome primat imaju kadulja, ruzmarin, lavanda, zukva i brsljan. Predvidjeti travnjak otporan na susu i gazonje.

**Zastitno zelenilo** je predvideno na dvije povrsine izmedu rezervoara vodovoda u bloku 21. Pored toga sto sluzi ucvrscivanju padine i sprjecavanju erozije na terenu koga grade roznaci, ovo zelenilo ima i funkciju obezbjedenja povoljnih mikroklimatskih uslova u okolini rezervoara. kod izbora sadnog materijala prednost dati cetinarima kao sto su cempres i primorski bor.

**Linearno zelenilo** je planirano na vise mjesta, uglavnom uz saobracajnice gdje su sirina regulacije, postojeci objekti i konfiguracija terena to omogucavali. Ove povrsine predstavljaju neku vrstu skverova.

Prilikom njihovog oblikovanja, zavisno od velicine raspolozivog prostora, predvidjeti: setne staze, javno osvjetljenje, klupe, korpe za otpatke, mjesta i odgovarajucu opremu za odmor korisnika i za igru djece. Sirina staza je minimum 1,2 m, a poplocavati ih kamenim, betonskim ili behaton plocama i stampanim betonom. Moguce je i postavljanje informacionih tabli i reklamnih panoa. Fizickim barijerama (vrlo visoki ivicnjaci, stepenice i sl.) sprijeciti prilaz vozila na ove povrsine. Kombinovati parterno zelenilo sa zbunastim zasadima i drvecem, u kojim zbunje pokriva prostor izmedu stabala drveca i u nizim djelovima ovog prostora predstavlja "amortizacioni pojas" za buku i zagadenje. U parternoj kompoziciji treba primjenjivati mediteranski autohtonii parter u kome primat imaju kadulja, ruzmarin, lavanda, zukva i brsljan. Predvidjeti travnjak otporan na susu i gazonje.

Rastojanje izmedu sadnica drveca je 6 do 15 m, u zavisnosti od vrste drveca, odnosno precnika krosnje u punom uzrastu.

Koristiti drvece i zbnaste vrste guste krosnje, otporne na izduvne gasove, na povecan procenat vlagnosti vazduha u kisnom periodu i na osuncanost i ekstremno visoke temperature ljeti.

**Sportski tereni i djecija igralista** se nalaze u okviru postojećih grupacija objekata visestambenog stanovanja. Radi se o terenima za male sportove (kosarka, odbojka mali fudbal) sa betonskom podlogom. Potrebno je sportske terene ograditi visokom zicanom mrezom, a po obodu postaviti dovoljan broj klupa. Terene koji su propali neophodno je rekonstruisati i ugraditi kvalitetnu betonski podlogu i sportski opremu (kosevi, golovi i sl.).

Na području DUP-a postoji nekoliko djecijih igralista sa novijom opremom. Potrebno je povecati njihov broj i uz druge grupacije objekata visestambenog stanovanja.

Preporuka je da se na svakoj urbanistickoj parceli sa objektima visestambenog stanovanja, gdje god velicina urbanisticke parcele dozvoljava, izgrade djecija igralista, a na pojedinima i sportski tereni, jer ove povrsine doprinose kvalitetu zivljjenja.

**Gradske sume** planirane su kao kontinualni pojas uz zapadnu i sjevernu granicu plana. To su prostori jihu su sada pod makijom, rijetkom sumom i antierozionim zasadima za koje je predvideno da se urede i oplemene prorjedivanjem makije i sadnjom kvalitetnog zelenila, izgradnjom staza, mjestimicno i javnog osvjetljenja, postavljanjem nadstresica, klupa i druge odgovarajuće opreme za miran odmor korisnika i za igru djece, korpi za otpatke i neophodnih informacionih tabli. Sirina staza je minimum 1,0 m, a njihovo gradenje obaviti sa okolnim materijalom (kamen, zemlja, drvo) pri cemu treba odgovarajucim uredenjem staza obezbijediti da ne dode do spiranja nasutog materijala i da staze ne postanu bujicni vodotokovi. Pri izgradnji i ciscenju terena i kroz potrebne meliorativne mjere maksimalno voditi racuna da se sacuva i zastiti izuzetno vrijedno postojeće zelenilo (borovi, ali i drugih vrijedni primjeri zelenila).

Na taj nacin se ovaj kompleks stavlja na raspolaganje stanovnicima i turistima i na najbolji nacin stiti od svih oblika degradacije. Uredenjem ovih povrsina odnosno izgradnjom staza kao svojevrsnih projekta poboljsace se i uslovi za bolju zastitu od pozara.

Uredenje gradskih suma vrsiti na osnovu odgovarajuce projektne dokumentacije.

### **Drvoredi**

Zbog prostornih mogucnosti, naslijedene regulacije ulica, postojeće izgradnje i potrebe da se kroz dosta uske trotoare postavi komunalna infrastruktura,drvorede obavezno predvidjeti u okviru urbanistickih parcela na dijelu gdje su one u kontaktu sa saobracajnicom.. Predvidjeti sadnju onih vrsta drveca koje ne dostize velike dimenzije ni u visinskom smislu ni po debljini, a imaju gustu krosnju i relativno brzo rastu.

Drvece u drvoredima na poplocanim pjesackim povrsinama (slobodne povrsine), gdje prostorne mogucnosti i instalacije to dozvoljavaju, saditi u kvadratnim rondelama velicine 1,2 x 1,2 m ili u kruznim precnika 1,2 m. Po izvršenoj sadnji rondele pokriti metalnim resetkama cija gornja povrsina treba da bude u istom nivou kao i poplocana pjesacka povrsina.

Koristiti vrste drveca otporne na izduvne gasove, na povecan procenat vlaznosti vazduha u kisnom periodu i na osuncanost i ekstremno visoke temperature ljeti.

Drvoredi i sadni materijal planirati tako da ne ugrovavaju okolne instalacije.

**Povrsine pod zelenilom i slobodne povrsine u okviru obilaznice** koja je planirana GUP-om ce se uredivati prema planskom dokumentu koji ce detaljno definisati trasu ove saobracajnice i nacin koriscenja zemljista, kao i prema odgovarajucem projektu. Zelenilo u koridoru obilaznice ima zastitnu funkciju sprjecavajuci nepovoljne uticaje od saobracajnice prema ostalom podrucju DUP-a, formiranjem zelenog pojasa promjenjive sirine, sacinjenog od drvoreda ili grupacija zぶunastog rastinja, odnosno njihove kombinacije. Na taj nacin se okolina stiti od zagadenja i buke.

Predlaze se upotreba razlicitih vrsta drveca za pojedinacne dionice ovog pojasa zelenila, kako bi se izbjegli kontinualni monokulturni zasadi.

Do privodenja namjeni ovog prostora cuva se postojeće zelenilo (makija, rijetka suma i antierozivni zasadi).

### **Zelenilo na parkinzima**

Na svim javnim parkinzima, ali je i preporuka za parkinge na ostalim parcelama razlicitih namjena da poplocavanje parkinga bude raster elementima tipa beton-trava, cime se sprjecava preterano zagrijavanje i omogucuje upijanje viska vode u kisnom periodu.

Na parkinzima obavezno predvidjeti sadenje onih vrsta drveca koje imaju gustu a manju krosnju i relativno brzo rastu. Drvece saditi u zadnjem dijelu parkinga, tj. na dijelu suprotnom od ulice sa koje se pristupa na parking.

Rastojanje između drvoreca na parkingu je od 3 do 5 parking mesta, u zavisnosti od vrste drveća, odnosno prečnika krosnje u punom uzrastu.

Koristiti vrste otporne na izduvne gasove, na povecan procenat vlaznosti vazduha u kisnom periodu i na osuncanost i ekstremno visoke temperature ljeti.

**Zelenilo uz obale vodotokova** zbog prostornih mogućnosti, planirano je kao zelenilo u formi drvoreda. Drveće u drvoredu na ovoj poplocanoj pjesackoj povrsini saditi u kvadratnim rondelama velicine 1,2 x 1,2 m ili u kružnim prečnika 1,2 m. Po izvršenoj sadnji rondele pokriti metalnim resetkama cija gornja povrsina treba da bude u istom nivou kao i poplocana pjesacka povrsina.

Koristiti vrste drveća otporne na izduvne gasove, na povecan procenat vlaznosti vazduha u kisnom periodu i na osuncanost i ekstremno visoke temperature ljeti. Od vrsta predviđeti one kod kojih korjenov sistem ne zauzima veliki prostor i vise se pruža u dubinu nego u sirinu. Na ovaj nacin se stiti konstrukcija regulisanog korita vodotokova.

Koristiti urbani mobilijar prilagoden mediteranskom ambijentu.

Zelenilo planirati tako da ne ugrozava eventualno polozene instalacije.

**Zelenilo u obuhvatu UP Sportsko-rekreativnog centra** ce se rjesavati u okviru urbanistickog projekta za ovaj prostor. Pri rjesavanju povrsina pod zelenilom oko sportskih objekata voditi racuna o bezbjednosnim uslovima, aprije svega o denivelacijama zbog kretanja velikog broja posjetilaca, kao i o tome da zelenilo ne smije da ometa rad elektronskih bezbjednosnih sistema. Narocitu paznju treba obratiti na zonu **antierozionih zasada** mjesovite kulture borova, koji su formirani na prostoru izgradenom pretezno od cistih roznaca koji imaju sklonost ka intenzivnom jaruzanju, spiranju i drobljenju pa se stvara zona odrona i nestabilnog terena sto je posljedica zasjecanja padine. Odronjavanje je stalno i ovaj proces nijesu sprijecili ni antierozivni zasadi koji su iznad zone odronjavanja, ni samonikla niska vegetacija pionirske vrsta koja nice u zoni odronjavanja.

### Vrijedno zelenilo

#### Zone sa hortikulturnim uredenjem terena

U blokovima 6, 10, 16, u dijelu bloka 3 i na urbanistickoj parceli broj 5 u bloku 4 je zbog kvalitetnog hortikulturnog uredenja i vrijednog zelenila su odredene „zone sa hortikulturnim uredenjem terena”, za koje vazi da se svi primjerici zelenila moraju cuvati, a u slučaju nove izgradnje ili dogradnje na parceli, da se postoeće zelenilo koje je ugrozeno izgradnjom obavezno izmjesti u okviru iste urbanisticke parcele.

#### Vrijedni primjerici zelenila

Kako su postojeći maslinjaci dosadasnjom izgradnjom svedeni na pojedinacna stabla, planom je predvideno da se zelenilo evidentirano u Registru primjeraka vrijednog zelenila i prikazano na grafickom prilogu - list 05. "Postojeće stanje - povrsine pod zelenilom i slobodne povrsine", sacuva, a da se pojedina stabla maslina i drugi vrijedni primjerici zelenila zbog planirane izgradnje objekata i saobracajnica presade na novu poziciju, a kako je to definisano na grafickom prilogu - list 07. "Planirano stanje - povrsine pod zelenilom i slobodne povrsine". Sjecenje maslina je zabranjeno na osnovu odredbi Zakona o maslinarstvu.

Presadivanje maslina obaviti u saradnji i uz strucne konsultacije sa nekim od udruženja maslinara i strucnom insitucijom (Poljoprivredni fakultet, institut). **Presadivanje maslina obavezno obaviti u prisustvu nadleznog poljoprivrednog inspektora.** Stabla maslina i drugih vrijednih primjeraka zelenila predviđenih izmještanjem na novu poziciju prije presadivanja strucno orezati. Pri presadivanju koristiti mehanizaciju koja se u sumskim gazdinstvima upotrebljava za utovar trupaca. Moguce je koristiti i auto-dizalice i utovarivace sa velikom zapreminom utovarne kasike. Na novoj poziciji stabla staticki obezbjediti od naginjanja i prevrtanja, ankerovanjem ili sadenjem u drvenu kasetu slicnu paleti.

### 7.1.6. SMJERNICE ZA UREDENJE POVRSINA POD ZELENILOM

Predlozeni sadni materijal ili slicne vrste koristiti uz postovanje sljedecih smjernica:

- koristiti vrste otporne na uslove sredine,
- izbor vrste sadnog materijala vrsiti prema pedoloskim karakteristikama same lokacije,
- koristiti zdrave sadnice, rasadnicki pravilno odnjegovane, kontejnerski materijal standardnih dimenzija, a drvece sa pravim debлом,
- sadni materijal uskladiti sa kompozicionim i funkcionalnim zahtjevima prostora.

#### Prijedlog vrsta za ozelenjavanje

##### Liscarske vrste:

- o akacija, 'mimoza' (*Acacia decurrens*)
- o akacija (*Acacia longifolia*)
- o crvenolisni, vatreni, kineski javor (*Acer ginala*)
- o divlji kesten (*Aesculus hippocastanum*)
- o albicija (*Albizia julibrissi*)
- o grcka planika (*Arbutus andrachne*)
- o planika, maginja, manjuga (*Arbutus unedo*)
- o zutika, simsirika (*Berberis thunbergii 'Atropurpurea'*)
- o berberis (*Berberis candidula 'Park jewel', 'Red jewel'*)
- o simsir (*Buxus sempervirens*)
- o kamelija (*Camellia japonica*)
- o pitomi kesten (*Castanea sativa*)
- o koscela, koprivic (*Celtis australis*)
- o zuta koscela, zuti koprivic (*Celtis tournefortii*)
- o rogac (*Ceratonia siliqua*)
- o Judino drvo (*Cercis siliquastrum*)
- o kamforovac (*Cinnamomum camphora*)
- o limun (*Citrus limona*)
- o grejpfrut (*Citrus maxima*)
- o mandarina (*Citrus nobilis*)
- o pomorandza, narandza (*Citrus sinensis*)
- o puzavi kotoneaster (*Cotoneaster dammeri*)
- o dunjarica (*Cotoneaster horizontalis*)
- o dunjarica, musmulica (*Cotoneaster integerrima*)
- o dlakava dunjarica (*Cotoneaster tomentosa*)
- o cikas, sago palma (*Cycas revoluta*)
- o dafina (*Elaeagnus angustifolia*)
- o eukaliptus (*Eucalyptus globulus*)
- o japanska kurika (*Euonymus japonica*)
- o vulfenova mljecika (*Euphorbia Walfenii*)
- o njespula, japanska musmula (*Eriobotrya japonica*)
- o crveni eukaliptus (*Eucalyptus rostrata*)
- o smokva (*Ficus carica*)
  
- o indijski jorgovan (*Lagerstroemia indica*)
- o lovor, lorber (*Laurus nobilis*)

##### Cetinarske vrste:

- o bidvilova araukarija (*Araucaria bidwilli*)
- o srebrni kedar (*Cedrus atlantica 'Glauca'*)
- o cempres (*Cupressus sempervirens var. pyramidalis*)
- o cempres (*Cupressus sempervirens var. horizontalis*)
- o arizonski cempres (*Cupressus arizonica 'Glauca'*)

- o liriodendron, tulipanovac (*Liriodendron tulipifera*)
- o krupnocijetna magnolija (*Magnolia grandiflora*)
- o magnolija (*Magnolia liliiflora*)
- o japanska magnolija (*Magnolia kobus*)
- o magnolija (*Magnolia x soulangeana*)
- o oceanasica (*Melia azedarach*)
- o mimoza (*Mimosa pudica*)
- o zalosni dud (*Morus nigra 'Pendula'*)
- o mirta (*Myrtus communis*)
- o oleander (*Nerium oleander*)
- o maslina (*Olea europaea*)
- o divlja maslina (*Olea silvestris*)
- o zelenika (*Phyllirea latifolia*)
- o komorika (*Phyllirea media*)
- o trslica, trislja, krmela, lantisk (*Pistacia lentiscus*)
- o pitosporum (*Pittosporum tobira*)
- o badem (*Prunus amygdalus*)
- o ukrasna sljiva (*Prunus pissardii*)
- o crvenolisna sljiva (*Prunus cerasifera 'Atropurpurea'*)
- o lovorvisnja (*Prunus laurocerassus*)
- o raseljka, magriva (*Prunus mahaleb*)
- o nar, mogranj (*Punica granatum*)
- o vatreni trn, pirakanta (*Pyracantha coccinea*)
- o crveni hrast (*Quercus borealis*)
- o prnar, ostrikar (*Quercus coccifera*)
- o hrast crnika, cesmina, cesvina (*Quercus ilex*)
- o trslijka (*Rhamnus alaternus*)
- o sofora (*Sophora japonica*)
- o mukinja (*Sorbus aria*)
- o brekinja (*Sorbus torminalis*)
- o stitasta mukinja (*Sorbus umbellata*)
- ginko (*Ginkgo biloba*) gledicija, trnovac (*Gleditsia triacanthos*) hibiskus, sirijska ruza (*Hibiscus syriacus*) bozikovina, zelenika (*Ilex aquifolium*) drvo zlatne kise
- Koelreuteria paniculata*
- surucice (*Spirea sp.*)
- biserak (*Symporicarpus albus*)
- tamaris (*Tamarix sp.*)
- lemprika, jabucica (*Viburnum tinus*)
- zizula, zinzula (*Ziziphus jujuba*)

- o kineska kleka (*Juniperus chinensis*)
- o stubasta kleka (*Juniperus communis Hibernica'*)
  
- o pukinja (*Juniperus macrocarpa*)
- o primorska somina (*Juniperus phoenicea*)
- o bricijski bor (*Pinus brutia*)
- o primorski bor (*Pinus maritima*)

o dalmatinski crni bor (*Pinus nigra* ssp. *dalmatica*)

o pinija, pinj, pinjol, pin, bor pitomi  
(*Pinus pinea*)  
o

**Puzavice:**

- o aktinidija (*Actinidia argusta*)
- o bugenvila, bogumila (*Bougainvillea spectabilis*)
- o skrobut, mirisava vitina (*Clematis flammula*)
- o klematis (*Clematis x jackmanii*)
- o kineska kurika (*Euonymus fortunei*)
- o brsljan (*Hedera helix*)
- o orlovi nokti (*Lonicera caprifolium*)
- o zapletina (*Lonicera etrusca*)

o ljepljivo pasje grozde (*Lonicera glutinosa*)  
o bozje drvce (*Lonicera implexa*)  
o brkva, lustrika (*Periploca graeca*)  
o tativika (*Smilax aspera*)  
o kampsis, tekoma (*Tecoma radicans*)  
o japanska visterija (*Wisteria floribunda*)  
o visterija, glicinija (*Wisteria sinensis*)  
o

**Perene:**

o veliki vrijes, uljika (*Erica arborea*) o lavanda (*Lavandula spicata*) o lavanda (*Lavendula officinalis*) o divlja ruza, sipak (*Rosa canina*) o zimzelena ruza (*Rosa sempervirens*) o ruze (*Rosa sp.*)

o ruzmarin (*Rosmarinus officinalis*)

o krkavina, monjen, slatkokita (*Rhamnus alaternus*)  
o *Santolina viridis*  
o *Santolina chamaecyparissus*  
o zukva, zuka, brnistra (*Spartium junceum*)  
o ljekovita zalfija, kadulja (*Salvia officinalis*)  
o juka (*Yucca filamentosa*)  
o

**Palme:**

o mala zumara, niska zumara (*Chamaerops humilis*)  
o kanarska datula (*Phoenix canariensis*)  
o datula, urma (*Phoenix dactylifera*)  
o visoka zumara (*Trachycarpus fortunei*)

o *Trachycarpus nanus*  
o kalifornijska lepezasta palma (*Washingtonia robusta*) o koncasta vasingtonija (*Washingtonia filifera*)

**Sukulente:**

o agava (*Agave americana*)

## 7.2. SAOBRACAJNA INFRASTRUKTURA

Za DUP Dubovica I saobracajna infrastruktura rjesavana je na osnovu:

- Postojeće planske dokumentacije:
  - Generalnog urbanistickog plana priobalnog pojasa opštine Budva, Sektor: Budva - Becici ("Sluzbeni list RCG" - opštinski propisi, br. 35/05 i "Sluzbeni list Opštine Budva", broj 6/05),
  - Detaljnog urbanistickog plana "Dubovice I" ("Sluzbeni list Opštine Budva", broj 5/87),
- Mreže postojećih saobracajnica,
- Glavnih projekata saobracajnica,
- Programske zadatke za izradu planske dokumentacije - DUP Dubovica I, br. 001-539/1 od 15.02.2006.godine,
- Zakona o putevima ("Sluzbeni list RCG", br. 42/04),
- Pravilnika, normativna i standarda koji regulisu predmetnu oblast.

### 7.2.1. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA

Najvažnija saobracajnica je Ulica Zrtava fasizma („Obilaznica“) koja se od magistrale se odvaja (iduci smjerom Bar - Budva) i koja ima karakter vazne gradske saobracajnice. Ona prolazi duž istocne granice naselja Dubovica I i dalje se produzava kroz naselje Podkosljun, da bi se ponovo spojila sa magistralom. Ova saobracajnica, zajedno sa saobracajnicama Dobovica i Mimoza koje su položene padinom brda Dubovica, obrazuje prsten koji obezbeđuje dobru prolaznost zona sa postojećom izgradnjom. Na „Obilaznicu“ su povezane i ostale ulice u naselju.

Zapadnu granicu plana predstavljaju saobracajnice Topliski put, ulica Balkanska, Golootockih zrtava kojom se saobracaj odvija dvosmјerno. Ostale saobracajnice unutar naselja su izvedene planski i objezbjeduju dobru protosnost kroz naselje.

Postoji određen broj uredenih parking platoa i izgrađenih garaza, ali vrlo ogranicenih kapaciteta. Ostalo parkiranje se obavlja na pojedinim neuredenim parking - platoima ili uz saobracajnice. Broj parking mesta je nedovoljan, sto je posebno izrazeno za vrijeme turističke sezone.

Pjesacki saobracaj se odvija uz postojeće saobracajnice i pjesackim koridorima unutar stambenih blokova. Do nekih objekata ne postoji direktni kolni pristup, već samo pjesacki.

### 7.2.2. OCJENA STANJA

Postojeće saobracajnice unutar naselja izgradene su u većem djelu prema planu, tako da kroz naselje postoje relativno dobre poduzne i poprecne veze.

Parkiranje motornih vozila predstavlja veliki problem jer je znatan dio novih i vecih objekata izgrađen bez garaza i parkirališta na sopstvenoj parceli, pa se vozila parkiraju na neuredenim parkiralištima i duž postojećih saobracajnica, što stvara velike probleme u odvijanju saobracaja.

U visim djelovima plana ne postoje poprecne i poduzne pjesacke veze iako je dobar dio naselja već izgrađen.

Opsta je ocjena da izgradnju objekata, koja je realizovana u novijem periodu nije pratila odgovarajuća saobracajna infrastruktura, umjesto da joj prethodi, za razliku od djelova naselja u podnožji brda Dubovica (na pretezno ravnom terenu) koji su realizovani planski tako da je ni saobracajna povezanost dobra.

**Analizom prispelih zahtjeva i provjerom na terenu, na nekim urbanističkim parcelama neophodno je izvršiti izmjene u smislu korekcija, a radi boljeg riješenja i realizacije plana.**

### **7.2.3. PLANIRANO STANJE**

#### **7.2.3.1. SAOBRAĆAJNA MREŽA**

Ovim DUP-om su zadrzane sve saobracajnice predvidene u ranijim planskim dokumentima. U manjem broju slučajeva trase ovih saobracajnica su u minimalnoj mjeri korigovane zbog prilagodavanja izgradenim objektima.

Saobracajnice su planirane sa svim potrebnim tehnickim elementima u zavisnosti od njihovog ranga.

Ulica Zrtava fasizma („Obilaznica“) je izgradena sa dve saobracajne trake sirine  $b= 2 \times 3,50 = 7,00$  m gdje se pretvara u Gradsku saobracajnicu (Gm) sa tri saobracajne trake  $b=3 \times 3,25 = 9,75$ m. Ona se proteže istočnom granicom plana do rijeke Grdevice. Ova saobracajnica će biti regulisana posebnim svetlosnim signalima i u vršnim saobracajnim opterecenjem prebacivati smjer kolovoznih traka. Na profilu Pr 31 stacionaze 1+342.77m se nalazi kruzni tok saobracaja za prihvatanje saobracajnih struja iz pravca Bara, Podostroga, Rozino I i pravca Tivta. Ova saobracajnica je primarna i veoma vazna za prihvatanje saobracaja iz Dubovice I ulicama **A, K, P, Z, CC, HH, KK i SS**.

Osim ove saobracajnice, određen je sistem sabirnih ulica, koje zajedno sa navedenom saobracajnicom cine saobracajnu mrežu naselja. Sabirne ulice služe za prikupljanje i distribuciju saobracaja i planirane su sa dvije saobracajne trake.

Sekundarnu mrežu cine pristupne saobracajnice.

Saobracajnica **B** je pristupna i njena sirina je  $b=2 \times 2.75m = 5.50$ m. Nagib ove saobracajnice je  $In=1.81\%$ . Ova ulica ima okretnicu za komunalna vozila standardnih dimenzija i ima dvostrani trotoar dimenzija 1.50m.

Saobracajnica **C** je pristupna i njena sirina je  $b=2 \times 2.50m = 5.00$ m. Nagib ove saobracajnice je  $In=2.23\%$ . Ova ulica ima okretnicu za komunalna vozila standardnih dimenzija i ima dvostrani trotoar dimenzija 1.00m.

Saobracajnica **D** je pristupna i njena sirina je  $b=1 \times 3.20 = 3.20$ m. Nagib ove saobracajnice je  $In=1.87\%$ . Ova ulica ima okretnicu za komunalna vozila standardnih dimenzija i može se trtitati kao ulica II reda. Trotoari ove ulice na početku se prostiru dvostrano do stacionaze 0+044.82.

Saobracajnica **E** je ulica koja čini primarnu saobracajnu mrežu i ona povezuje saobracajnicu A i H i opremljene su sa najmanje 2 saobracajne trake sirine  $b=2 \times 3.00m = 6.00$ m. To su saobracajnice koje će doprinijeti brzem protoku saobracaja i u njima treba zabraniti parkiranje motornih vozila. Ova saobracajnica ima dvostrani trotoar sirine 1.50m.

Saobracajnica **F** čini protivpozarni put sirine  $b=4.50$ m sa dvostranim trotoarom sirine 2x2.00m. Ova saobracajnica je veoma vazna zbog budućeg sportskog centra koji će u slučaju pozara opsluzivati sportski centar. Ova saobracajnica ima dva ulaza sa saobracajnicama A i J. Maximalni nagib nivoleta je  $In=6.55\%$ . Na ovoj saobracajnici treba zabraniti parkiranje vozila radi same bezbjednosti od pozara sportskog centra.

Saobracajnica **G** je servisna i ona opsluzuje glavni parking uz sportski centar. Njena sirina je  $b=2 \times 2.75$ m sa trotoarima oko parkingu sirine 1.20m i 0.75m.

Saobracajnica **Gx** je ulazna na glavni parking uz sportski centar. Njena sirina je formirana krivom tragova sa trotoarima sirine 1.20m i 0.75m.

Saobracajnica **H** je ulica koja cini primarnu saobracajnu mrežu i ona povezuje saobracajnicu J,E,I i UU, i opremljena je sa najmanje 2 saobracajne trake sirine  $b=2 \times 3.00m = 6.00m$ . To je saobracajnica koje ce doprinijeti brzom protoku saobracaja i u njima treba zabraniti parkiranje motornih vozila.Ova saobracajnica ima dvostrani trotoar sirine 1.50m.

Saobracajnica **I** je servisna i ona opsluzuje rezervoare za snabdijevanje grada. Njena sirina je  $b=4.50m$  a u krivinama su uradena prosirenja krivom tragova.

Saobracajnica **J** je ulica koja cini primarnu saobracajnu mrežu i ona povezuje saobracajnice F, Gx, H, K, N, M, UU, V i Y i opremljena je sa najmanje 2 saobracajne trake sirine  $b=2 \times 3.00m = 6.00m$ . To je saobracajnica koje ce doprinijeti brzom protoku saobracaja i u njima treba zabraniti parkiranje motornih vozila.Ova saobracajnica ima dvostrani trotoar sirine 1.50m.

Saobracajnica **K** je ulica koja cini sekundarnu saobracajnu mrežu i ona povezuje saobracajnice HH i UU i opremljena je sa najmanje 2 saobracajne trake  $b=2 \times 2.375m = 4.75m$  . Ova saobracajnica ima jednostrani trotoar sirine 1.50m .

Saobracajnica **L** je servisna i ona opsluzuje stambene i trgovinske sadrzaje. Njena sirina je  $b=5.50m$  i ima na kraju okretnicu za komunalna vozila i ima stacionaran saobracaj.

Saobracajnica **M** je saobracajnica II reda i povezuje se sa ulicama J i H. Njena sirina je  $b=4.50m$  i ima djelimično trotoare.

Saobracajnica **P** je primarna i povezuje se sa ulicama Gm i Q . Njena sirina je  $b=6.00m$  i ima dvostrane trotoaresirine 1.20m.

Saobracajnica **Q** je ulica koja cini primarnu i sekundarnu saobracajnu mrežu i ona povezuje saobracajnice CC, T, U, P, i S i opremljena je sa najmanje 2 saobracajne trake sirine  $b=2 \times 2.75m = 5.50m$  od stacionaze 0+000.00m do 0+ 392.78m a od stacionaze 0+ 392.78m pa do stacionaze 0+487.34m i opremljena je sa saobracajnom trakom sirine  $b=4.00m$ . Ova saobracajnica ima na pocetku dvostrani trotoar sirine 1.50m dok od stacionaze 0+ 392.78m pa do kraja dvostrani trotoar sirine 1.20m i 0.75m. Od stacionaze 0+ 392.78m pa do stacionaze 0+487.34m je saobracajnica II reda.

Saobracajnica **R** je sekundarna II reda i povezuje se sa ulicom Z. Njena sirina je  $b=8.73m$  i ima dvostrane trotoaresirine 0.75m. Ta ulica opsluzuje parkinge na saobracajnici AA.

Saobracajnica **T** je sekundarna II reda i povezuje se sa ulicom sa dvije strane Q ova saobracajnica sluzi za stacionaran saobracaj. Njena sirina je  $b=5.00m$  .

Saobracajnica **U** je sekundarna I reda i povezuje se dvosmjerno sa ulicama Q i W. Njena sirina je  $b=5.00m$  i ima trotoare tamo gdje je moguce sirine 0.75m. Na kraju ima okretnicu.

Saobracajnica **V** je sekundarna II reda i povezujana je dvosmjerno sa ulicom H. Njena sirina je  $b=4.75m$ . Na kraju ima okretnicu.

Saobracajnica **Y** je sekundarna I reda i povezuje se dvosmjerno sa ulicama Z i J . Njena sirina je  $b=5.00m$  i ima dvostrane trotoaresirine tamo gdje je moguce 0.75m.

Saobracajnica **Z** je ulica koja cini primarnu saobracajnu mrežu i ona povezuje saobracajnice Gm, R, BB, CC, Q, VV i KK i opremljena je sa najmanje 2 saobracajne trake sirine  $b=2 \times 2.75m = 5.50m$ . To je saobracajnica koje ce doprinijeti brzom protoku saobracaja prema Balkanskoj ulici i u njima treba zabraniti parkiranje motorna vozila.Ova saobracajnica ima dvostrani trotoar sirine 1.50m.

Saobracajnica **BB** je sekundarna II reda i povezuje se jednosmjerno sa ulicom Z. Njena sirina je  $b=3.50m$  i ima dvostrani trotoar sirine 0.75m. Sluzi za prilaz parceli 1700.

Saobracajnica **CC** je sekundarna II reda i povezuje se jednosmjerno sa ulicama Gm,FF,EE,DD i Z. Njena sirina je  $b=3.50m$  i ima dvostrane trotoaresirine 0.75m.

Saobracajnica **DD** je sekundarna II reda i povezuje se dvosmjerno sa ulicom CC. Njena sirina je  $b=3.00m$ . Na kraju ima okretnicu za komunalna vozila. Sluzi za prilaz stambenom sadrzzaju.

Saobracajnica **EE** je sekundarna I reda i povezuje se dvosmjerno sa ulicama CC i GG . Njena sirina je  $b=5.00m$  i ima dvostrane trotoare sirine 0.75m i prilaz parkinzima.

Saobracajnica **FF** je sekundarna II reda i povezuje se jednosmjerno sa ulicama CC i GG . Njena sirina je  $b=3.00m$  i ima dvostrane trotoare sirine 0.75m .

Saobracajnica **GG** je sekundarna I reda i povezuje se dvosmjerno sa ulicama HH, FF i EE . Njena sirina je  $b=4.75m$  i ima jednostrani trotoar sirine 0.75m.

Saobracajnica **HH** je sekundarna II reda i povezana je se dvosmjerno sa ulicom Gm i ekonomskom prilazu predskolske ustanove. Njena sirina do prilaza (II) predskolskoj ustanovi je  $b=4.75m$ , a dalje se suzava na 3.00 m. Ima obostrane trotoare od ulice Gm do predskolske ustanove, a odatle do stacionaze oko 0+185 sa jednostranim, a dalje do veze sa ulicom KK je bez trotoara. Sluzi za prilaz predskolskoj ustanovi i stambenim objektima.

Saobracajnica **II** je prilazna ulica vrticu povezuje sa ulicom HH. Njena sirina je  $b=3.00m$ .

Saobracajnica **KK** je ulica koja cini primarnu saobracajnu mrezu i ona povezuje saobracajnice Gm, RR i Z i opremljena je sa najmanje 2 saobracajne trake sirine  $b=2x2.75m=5.50m$ . Ova saobracajnica ima dvostrani trotoar sirine 1.50m .

Saobracajnica **SS** je ulica koja povezuje saobracajnice Gm i Z1 i opremljena je sa najmanje 2 saobracajne trake sirine  $b=2x2.50m=5.00m$ . Ova saobracajnica ima dvostrani trotoar sirine 1.50m i 0.75m. Saobracajnica SS je u svom sredisnjem djelu namjenjena samo za pjesacki saobracaj i po potrebi za interventna vozila i u tom djelu ima sirinu od 3.00m.

Saobracajnica **TT** je sekundarna II reda i povezuje se jednosmjerno sa ulicama Gm i SS . Njena sirina je  $b=3.00m$  i ima dvostrane trotoare sirine 0.75m.

Saobracajnica **UU** je ulica koja cini primarnu saobracajnu mrezu i ona predstavlja poprecnu vezu izmedu saobracajnice J i H, a na nju se prikljucuje i ulica K2. Opredeljena je sa najmanje 2 saobracajne trake sirine  $b=2x3.00m=6.00m$ . Ova saobracajnica ima dvostrani trotoar sirine 1.50m.

Saobracajnica **V V** je sekundarna II reda i povezuje se dvosmjerno sa ulicom Z . Njena sirina je  $b=5.00m$  i ima dvostrane trotoare sirine 0.75m tamo gdje je moguce sluzi za stacionarni saobracaj.

Saobracajnice **XX** i **ZZ** su prilazne za parkinge saobracajnica YY i WW povezuju se dvosmjerno sa ulicom Z . Sirina im je  $b=5.50m$  i imaju dvostrane trotoare sirine 0.75m, a tamo gdje je moguce sluze i za stacionarni saobracaj.

Pjesacki saobracaj ce se odvijati trotoarima koji u ulicama predvideni sa jedne ili sa obje strane kolovoza. Pristupne ulice II reda su kolsko-pjesacke i u njima su pjesaci i motorni saobracaj na istoj kolovoznoj traci.

Predvidena je i pjesacka komunikacija unutar stambenih blokova, koja se zadrzava u postojecem stanju.

Za biciklisticki saobracaj nijesu planirane posebne saobracajne povrsine, ali je saobracaj ove kategorije vozila moguc u okviru ulica i prilaza kroz naselje.

**Sirine** svih saobracajnica date su u pravcima i krivinama radijusa manjih od  $R_h = 200m$ . U krivinama radijusa izmedu 25 i 200m prosirenje izvrsiti prema propisima a u krivinama radijusa manjih od 25m prosirenja treba izvrsiti koristeci krivu tragova. I za oblikovanje spoljasnjih ivica kolovoza u raskrsnicama potrebno je koristiti krivu tragova, odnosno zamjenjujucu trocentricnu krivinu.

#### Izmjene i dopune u okviru saobraćajne mreže odnose se na:

- **Blok 20 gdje se obrazuje pristupna saobraćajnica S-57, a koja se nadovezuje na planiranu S-56.**
- **Blok 18 gdje je izvršena korekcija S-32 u smislu da je regulacija ulice preklopljena sa katastarskim granicama parcele.**
- **Blok 8 je izvršena korekcija S-13 i S-35 u smislu skraćenja za 1 parking mjesto tj. a na osnovu preklopa sa postojećim geodetskim snimkom.**
- **Blok 3 gdje je ukinuta S-24 i formirana S-24a, a nakon izlaska na teren i uvida u činjenično stanje.**

#### 7.2.3.2. STACIONARNI SAOBRACAJ

Planirana uredena parkiralista locirana su uz saobracajnicu G (Sportski centar) gdje su predvidena parkiralista sa ukupno 182PM, uz saobracajnicu J sa planiranim 119 PM, uz ulicu H sa ukupno 13 PM, uz ulicu Q sa ukupno 182 PM, uz ulicu T sa ukupno 23 PM, uz ulicu O sa ukupno 9 PM, uz ulicu N sa ukupno 14 PM, uz ulicu AA sa ukupno 17 PM, uz ulicu CC sa ukupno 13 PM, uz ulicu Z sa ukupno 170 PM, uz ulicu HH sa ukupno 10 PM, uz ulicu KK sa ukupno 56 PM, uz ulicu SS sa ukupno 26 PM, sto ukupno daje 834 parkirnih mjesta.

U velikom djelu planiran je sistem upravnog parkiranja, koji je najracionalniji sa dimenzijama jednog parkirnog mesta ( 2.3-2.5 ) x 5.0m.

Za svaki objekat koja ima kolski prilaz parkiranje vozila obezbejditi na samoj parceli.

Za vreme sezone, ako se uspostavi jednosmjerni rezim saobracaja, planirani kapaciteti bi se mogli utrostruciti.

Stepen motorizacije u Budvi je dostigao takav nivo da se pouzdano mogu planirati kapaciteti za mirujuci saobracaj pa se shodno tome mogu primjenjivati propisi o potrebnom broju parking mjesta uz stambene objekte i uz ostale javne sadrzaje.

Ovim planom je pokusano da se obezbjedi sto vise parkirnih mjesta kako bi se priblizili potrebnom broju istih.

**Planer sugerisce formiranje garažnih mesta u okviru novoprojektovanih objekata, a na terenima sa većim nagibom, garaža može biti u više nivoa u zavisnosti od prilaznog puta.**

### 7.2.3.3. PJEŠACKE KOMUNIKACIJE

Pjesackom saobracaju posvećena je posebna paznja. Sve postojeće pjesacke komunikacije su zadrzane u funkciji a formirana je posebna pjesacka staza u zoni ulica koja se uključuje u projektovane saobracajnice.

Svi tokovi su medusobno povezani preko dva tipa staza: preko pjesackih staza duž ulica-trotoara ili preko samostalnih pjesackih staza. Samostalne pjesacke staze su odvojene zelenilom i odredenim sadržajima tako da se ne ukrstaju sa trasama kolskog saobracaja.

Za pjesacka kretanja uz saobracajnice obavezno treba planirati izgradnju trotoara gdje god za to ima uslova.

Pjesacke staze i trotoare treba graditi od montaznih elemenata prema svemu kako je to dato u poprečnim profilima.

### 7.2.4. TEHNICKE KARAKTERISTIKE SAOBRAĆAJNICA

#### 7.2.4.1. ELEMENTI SITUACIONOG PLANA

Na saobracajnicama u naselju zanemarljivi su vozno-dinamicki efekti a primaran zahtjev je da se obezbjedi prohodnost vozila uz minimalno zauzimanje prostora. Osovine saobracajnica sastoje se iz pravaca i kruznih krivina. Radijusi krivina samo izuzetno su manji od  $R_h = 25.0\text{m}$  da bi se izbjegla upotreba posebnog oblikovanja istih. U raskrsnicama su koriscene krivine manjih radiusa (pravilno je koristiti trocentricne krivine).

Sirine saobracajnica i trotoara date su u grafickim prilozima - list 10. Planirano stanje - saobracaj - regulacioni i niveliacioni plan i list 11. Planirano stanje - saobracaj - poprečni profili.

U grafickom prilogu - list 10. Planirano stanje - saobracaj - regulacioni i niveliacioni plan, odredene su i tabelarno prikazane sve koordinate tjemena i ostale odrednice horizontalnih krivina.

#### 7.2.4.2. ELEMENTI NIVELACIONOG PLANA

Kod pojedinih postojecih ulica u naselju nagibi nivelete prelaze dozvoljene granice. Kod novoprojektovanih saobracajnica gdje nema ogranicavajućih uslova za vodenje trase nagibi nivelete su u dozvoljenim granicama.

Poprecni nagibi kolovoza krecu se u granicama od  $ip = 2.0 - 4.0\%$ , a prelaz sa jednog poprecnog nagiba na drugi ostvaruje se vitoperenjem kolovoza oko osovine saobracajnice. Nagibi trotoara su usmjereni ka kolovozu i iznose  $ip = 2.0 \%$ , a nagibi parkinga od raster elemenata iznose  $ip = 4.0 \%$  i usmjereni su ka kolovozu. U grafickom prilogu - list 10. Planirano stanje - saobracaj - regulacioni i niveliacioni plan, prikazani su svi nagibi niveleta i prelomi istih za sve saobracajnice.

Niveleta je prilagodena terenu ali će se na pojedinim lokacijama javiti potreba za izgradnjom potpornih zidova koje treba graditi kao gravitacione u betonu sa obaveznim koriscenjem lokalnog materijala. Sve kosine usjeka i nasipa potrebno je ozeleniti autohtonim zelenilom kako bi se sto manje narusio prirodni ambijent na mjestu izgradnje saobracajnica.

#### 7.2.4.4. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA

Kolovozna konstrukcija na saobracajnicama je planirana za tezak saobracaj a na prilaznim saobracajnicama za lak do srednji saobracaj. Ova problematika se rjesava geomehanickim elaboratom i glavnim projektom za sve saobracajnice.

### 7.3. HIDROTEHNICKA INFRASTRUKTURA

#### POLAZNE OSNOVE

Prostor obuhvacen Detaljnim urbanistickim planom Dubovica I, je gusto naseljeni stambeni prostor, na kome se u zadnje vrijeme intenzivira gradnja i u pogledu povecanja gabarita i spratnosti planiranih objekata u odnosu na dosad uobicajene na ovom prostoru. Sve to dovodi do opterecenja postojece vodovodne i kanalizacione mreze ovog područja koja po kapacitetu **nije** dovoljna da opsluzi planirane objekte. Smanjenjem zelenih povrsina i povecanjem krovnih i asfaltiranih dionica, dolazi do povecanog oticaja kisnih voda, sto nameće povecanje kapaciteta postojeceg sistema za odvodjenje kisnih voda.

Pri obradi plana u dijelu hidrotehnicke infrastrukture koriscena je sljedeca raspoloziva planska i projektna dokumentacija:

- Prostorni plan Opštine Budva, 2007., AF Infoplan Budva, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd;
- Cost-benefit analiza varijantnih rjesenja dugorocnog vodosnabdijevanja Crnogorskog primorja, Ekonomski fakultet Podgorica i ITSC Montenegro Budva, 2005.;
- Snabdijevanje vodom Crnogorskog primorja - Projekat regionalnog vodovoda Crnogorskog primorje - Cost benefit analiza i koordinacija sa studijom svjetske banke;
- Master plan odvodenja otpadnih voda Crnogorskog primorja, DHV Holandija, Fideco CG, 2004;
- Projektna dokumentacija J.P.ViK Budva za vodovod i kanalizaciju i podaci dobijeni iz ovog preduzeca.

#### 7.3.1. VODOSNABDIJEVANJE

##### 7.3.1.1. UVOD

Snabdijevanje higijenski ispravnom vodom za pice i ostale potrebe u dovoljnim kolicinama, sa potrebnim pritiskom tokom cijelog dana, neophodan je preduslov za razvoj turistickih regiona i zivot primorskih naselja i gradova. Snabdijevanje vodom u opstem smislu, podrazumijeva javno snabdijevanje vodom odredenog područja. Javni vodovod treba da posjeduje rezerve u kapacitetu, što znači da mora, između ostalog, da pokrije potrebe za vodom sljedećih 10-15 godina i da omoguci lako proširenje kapaciteta za sljedećih 25-30 godina.

### 7.3.1.2. POSTOJECE STANJE

Opstina Budva je dosta dobro pokrivena vodovodnom mrezom. Sam grad Budva kome pripada i posmatrano podrucje Dubovice, snabdjeva se sa izvorista Rezevici i Podgor. Rezervoarski prostor koji pokriva prostor same Budve, ukljucujuci i ovo podrucje, je od ukupno  $2750\text{ m}^3$  - rezervoar Spas ( $750\text{m}^3$ ) i Toplis ( $2000\text{m}^3$ ). Ta zapremina nije dovoljna ni za sadasnje stanje. Prostor Dubovice, Rozina kao i cijele Budve uopste se karakterise nedostatkom rezervoarskog prostora, za izravnjanje neravnomjernosti potrosnje i za obezbjedenje pozarne rezerve vode.

Glavni cjevovod koji snabdijeva ovo podrucje je azbest cementni cjevovod precnika 300mm koji se spusta od Toplisa i prelazi u cjevovod precnika 250mm koji dijelom ide nepravilno kroz naselje a zatim se spusta na obilaznicu tj. Ulicu Zrtava fasizma i nastavlja njome. Duz obilaznice taj cjevovod je dijelom od azbest cementa a drugim dijelom od celika. Od tog glavnog cjevovoda se distributivnim cjevovodima precnika 90, 110, 125 i 160mm snabdijevaju postojeci objekti u Dubovici. Kroz blokove 3, 4, 6, 10 i 14 distributivni cjevovodi su od celika precnika 90mm i od azbest cementa precnika 100 i 150mm. Vise kote se snabdijevaju sa prepumpne stanice „Dubovica Lux“ koja vodu iz glavnog cjevovoda 250mm prepumpava tako da je omoguceno snabdijevanje potrosaca iznad 40mm.

Od raskrsnice ulica Zrtava fasizma i Popa Jola Zeca, pa uzbrdo Ulicom Dubovica lijevom stranom puta je 2008. godine polozen poliesterski cjevovod DN700 regionalnog vodovoda i njemu paralelan polietilenski cjevovod precnika 300mm budvanskog vodovodnog sistema. Vodovodne cijevi su uglavnom postavljene po ivici saobracajnica i po prilaznim putevima tj. po javnim povrsinama sem jednog broja azbest cementnih cjevovoda. Kraci dijelovi vodovodne mreze se pruzaju nepravilnim trasama i polozaljno su ispod sadasnjih i planiranih objekata. Stanje vodovodne mreze od PEHD cijevi koja je izgradena u novije vrijeme je uglavnom dobrog kvaliteta. Isto vazi i za PVC mrezu. Azbestcementna vodovodna mreza je dotrajala i potrebno je zamjeniti i zbog same prirode materijala.

Nedostaci postojeceg sistema vodosnabdijevanja Dubovice I se mogu sumirati na sledeci nacin:

- AC mreza je stara, sa velikim procentom gubitaka i potrebno je zamjeniti (kao sto je navedeno i zbog same prirode materijala);
- Nedovoljna zapremina rezervoara grada Budve sto se reflektuje i na posmatrano podrucje cak i pri sadasnjim kapacitetima;
- Nekoliko postojecih cjevovoda je potrebno izmjestiti jer nisu polozeni javnim povrsinama i ispod su postojecih ili planiranih objekata;
- Mreza nije u dovoljnoj mjeri razvijena da snabdije i planirane objekte.

### 7.3.1.3. PLANIRANO STANJE

Da bi se dimenzionisala potrebna distributivna vodovodna mreza, potrebno je usvojiti specificnu dnevnu potrosnju po korisniku, kao i koeficijente dnevne i satne neravnomjernosti. Odredivanje specificne potrosnje je jako osjetljivo, jer se bazira na citavom nizu pretpostavki i drugim parametrima i osnovnim kriterijumima kao sto su: velicina i tip naselja, struktura potrosaca, stepen opremljenosti stanova ili porodicnih kuca, struktura i kategorija hotelskih kapaciteta, klimatski uslovi, zastupljenost kultivisanog zelenila, vrsta i velicina okucnica, saobracajne povrsine i drugi zahtjevi koje treba da zadovolji procjenjena dnevna bruto potrosnja po korisniku. Da bi se provjerila opravdanost planiranih tehnickih rjesenja i izbjegle vece greske u investicionim zahvatima vezanim za objekte vodosnabdijevanja, znacajno je utvrditi perspektivne potrebe za vodom. Kao polazni podatak za odredivanje normi potrosnje vode razmatrane su specificna potrosnja vode po stanovniku na dan iz Vodoprivredne osnove Republike Crne Gore i Prostornog plana Budve. U Vodoprivrednoj osnovi je po stanovniku data norma za potrosnju za l/kor/dan od  $400\text{l/s/dan}$  sa uracunatom komercijalnom industrijskom i potrosnjom uslijed gubitaka.

U zavisnosti od vrste hotela u Vodoprivrednoj osnovi usvojene su sljedeće specifcne potrošnje:

- hotel A kategorije 650 l/kor. na dan
- hotel B kategorije 450 l/kor. na dan
- hoteli nizih kategorija 350 l/kor. na dan
- privatni smestaj 350 l/kor. na dan

S jedne strane, imajući u vidu da se od vremena kad je usvojena Vodoprivredna osnova ide na smanjenje specifcne potrošnje vode po stanovniku na dan, kao i da se u Vodoprivrednoj osnovi ne preporučuje striktno određivanje specifcne dnevne potrošnje prema Vodoprivrednoj osnovi, vec prilagodavanje datom slučaju za navedeno područje, uobičajeno se usvajaju manje norme potrošnje od naznacenih u Vodoprivrednoj osnovi.

U Prostornom planu Opštine Budva od 2007. godine usvojene su sljedeće specifcne potrošnje po stanovniku na dan:

1. Prosjecna bruto potrosnja u naseljima :	350	l/stan/dan
2. Prosjecna potrosnja vode po turistima:	500	l/stan/dan
- gosti u hotelu	400	l/stan/dan
- u domacoj radinosti i apartmanima	350	l/stan/dan.
- u kampovima		

Na osnovu navedenog u ovom planskom dokumentu za dalji proracun potrebnih dimenzija hidrotehnickih infrastruktura preporucuje se i korisnica je za proracune sljedeca specificka potrosnja po stanovniku na dan:

- gosti u hotelu	500 l/stan/dan
- gosti u apartmanima	400 l/stan/dan
- stalni stanovnici	300 l/stan/dan

Za koeficijent maksimalne dnevne potrosnje **Kdnmax**, usvaja se 1,3, a koeficijent satne neravnomjernosti  $K_{hmax}$  iznosi 1,8, koji su usvojeni u oba gore navedena dokumenta. Maksimalna dnevna potrosnja je ona na koju se dimenzionisu dovodni cjevovodi do rezervoara, a na maksimalnu satnu potrosnju se dimenzionise distribucionu mrezu grada. U okviru proracuna potrebnih kolicina vode u dnevnoj normi potrosnje po stanovniku, obuhvacene su i potrebne kolicine za komercijalne potrebe, komunalne potrebe kao i samo zalianje zelenih povrsina. Gubici u mrezi, imajuci u vidu da se radi o relativno novoj vodovodnoj mrezi, ukalkulisani su u proracun.

Prosjecna dnevna potrosnja proracunata u Tabeli 20. za posmatrano podrucje iznosi 130 l/s. Maksimalna dnevna potrosnja iznosi 169 l/s i tu je kolicinu potrebno dopremiti do distribucionih rezervoara naselja te se prema njoj dimenzionise dovodni vod naselja. Maksimalna satna potrosnja iznosi 304,20 l/s i tu kolicinu je potrebno dopremiti iz rezervara, i na nju se, rasporedenu po segmentima ovog podrucja, dimenzionise distribucionu mrezu podrucja "Dubovica I".

U okviru posmatranog podrucja, potrebno je dakle snabdjeti podrucje Dubovice I kvalitetnom vodom za pice u toku 24 casa sa adekvatnom kolicinom i pritiskom. U okviru raspolozivih kolicina vode u Budvanskom vodovodnom sistemu cjelodnevno vodosnabdjevanje Dubovice I nije moguce ostvariti. Prema projektnoj dokumentaciji Regionalnog vodovoda za Budvu se planira isporuka od 156 l/s, 186 l/s i 272 l/s za 2010, 2020, 2033 godinu respektivno. Sa ovim dodatnim kolicinama vode u Budvanski vodovodni sistem moci ce se izvrsiti uredno vodosnabdjevanje naselja Dubovica. U prelaznom periodu planira se ukljucenje vode sa postrojenja za desalinizaciju Zavala u Budvanski sistem, sto bi smanjilo deficit vode u periodu turisticke sezone.

Na osnovu proracunate maksimalne satne potrosnje u danu maksimalne dnevne potrosnje od 304,20 l/s dimenzionisana je planirana vodovodna mreza naselja Dubovica I. Planirana vodovodna mreza ce ujedno biti i hidrantska mreza, pa se vodilo racuna da minimalni precnik bude ne manji od 100mm.

Predvidena je podjela podsistema Dubovice na tri visinske zone: do 40mnm; od 40 do 80mnm i preko 80mnm. Predvidena su dva rezervoara, donji - Dubovica 1 koji je lociran na 65mnm i gornji - Dubovica 2, na 105mnm. Iz rezervoara Dubovica 1 je predvideno snabdijevanje potrosaca tj. izravnavanje neravnomjernosti potrosnje za potrosace Dubovice koji su smjesteni na visini do 40mnm. Rezervoar Dubovica 2 obezbjeduje izravnavanje neravnomjernosti potrosnje za potrosace podrucja Dubovice I koji su smjesteni na visini iznad 40mnm tj. gravitacijom se iz tog rezervoara snabdijevaju vodom potrosaci od 40 do 80mnm a preko 80mnm prepumpnom stanicom koja je postavljena uz rezervoar Dubovica 2. Kapacitet prepumpne stanice je 11l/s a visina dizanja 15m.

Potreban rezervoarski prostor **Dubovice 2** za izravnjanje dotoka maksimalne dnevne i maksimalne satne potrosnje odnosno 40% maksimalne dnevne potrosnje (10 satna rezerva) iznosi  $1950 \text{ m}^3$ . U okviru rezervoarskog prostora, pri potrosnji vode u rezervoaru, potrebno je voditi racuna da je potrebno obezbjediti pozarnu rezervu. Za naselja od 5000 do 10000 stanovnika racuna se na 1 istovremen pozara u trajanju od 2 sata sa potrebnom kolicinom za gasenje pozara od 20 l/s sto iznosi:  $20\text{l/s} \times 3600\text{s} = 72\text{m}^3$ . Dakle ukupan planirani rezervoarski prostor potreban za gornje zone Dubovice

se zaokruzuje na 2000 m<sup>3</sup>. Dubovica 2 se puni iz rezervoara Dubovica 1, prepumpnom stanicom kapaciteta 80l/s, visine dizanja 40m sa dva potisna cjevovoda d200mm. Predvideno je da se rezervoar Dubovica 2 puni noci i to za 7 sati.

Potreban rezervoarski prostor **Dubovice 1** za izravnjanje dotoka maksimalne dnevne i maksimalne satne potrosnje odnosno 40% maksimalne dnevne potrosnje (10 satna rezerva) iznosi 3700 m<sup>3</sup>. Za naselja od 10000 do 25000 stanovnika racuna se na 2 istovremena pozara u trajanju od 2 sata sa potrebnom kolicinom za gasenje pozara od 20 l/s sto iznosi:  $2 \times 20\text{l/s} \times 3600\text{s} = 144\text{m}^3$ . Dakle ukupan planirani rezervoarski prostor potreban za donju zonu Dubovice se zaokruzuje na 4000 m<sup>3</sup>. Predvideno je da se ovaj rezervoar puni direktno sa regionalnog vodovoda i to dovodnom cijevi precnika 400mm. Ovo omogucava punjenje zapremine oba rezervoara (6000m<sup>3</sup>) u nocnim casovima. U okviru projektovanog rjesenja Regionalnog vodovoda nije planirano da se rezervoar Dubovica 1 direktno puni sa regionalnog vodovoda, pa je ovo rjesenje potrebno uskladiti sa Projektom izgradnje Regionalnog vodovoda.

Glavni distribution! cjevovod gornje zone je precnika 250mm, a donje zone 450mm koji se zatim racva na dva od d200mm i d315mm. Glavni distributivni cjevovod precnika 250mm cijelom duzinom područja Dubovice (Ulicom Zrtava fasizma) je oslobođen prikljucaka. Snabdijevanje cijelog naselja je predvideno iskljucivo preko rezervoara Dubovica 1 i Dubovica 2, koja se pune iz regionalnog vodovodnog sistema. Na ovaj nacin je omoguceno funkcionisanje ovog dijela sistema nezavisno od preostalog dijela sistema Budve, koji je nedovoljnog propusnog kapaciteta za planirani razvoj Dubovice. Cjevovod 250mm ostaje kao glavni pravac snabdijevanja područja Rozino I i Rozino II. Prilikom planiranja nove mreže pratio se princip pravljenja prstenaste mreže. Na taj nacin ce se obezbjediti sigurnije funkcionisanje sistema, ravnomerniji pritisci u mrezi i bolja kontrola nad mrezom.

Svi postojeci cjevovodi koji nisu postavljeni javnim povrsinama a nalaze se ispod buducih ili postojecih objekata kao i cjevovodi cija je starost u kombinaciji sa vrstom materijala problematicna (AC DN100 i AC DN150), se ukidaju i zamjenjuju cjevovodima odgovarajućih precnika, postavljenih u javnim povrsinama. Glavni AC/C cjevovod precnika 250mm je cijelom duzinom izmjesten u zaobilaznicu i svi prikljucci potrosaca u Dubovici na njega su ukinuti i prebaceni na distributivne vodove iz rezervoara. Za normalno funkcionisanje ovog dijela sistema kao i ostalog dijela sistema Budve, neophodno je voditi racuna da se sve konekcije podsistema Dubovice na gradski sistem moraju ukinuti u suprotnom ce oba sistema biti ugrozena.

Materijal planiranih cjevovoda je PEHD 100. Postojeca buster stanica „Dubovica Lux“ se ukida buduci da snabdijevanje svih potrosaca se obavlja preko rezervoara.

Postojeci Budvanski vodovodni sistem ne moze nesmetano snabdijevati područje Dubovice ni sa postojecim kolicinama vode u sistemu, ni sa raspolozivom vodovodnom mrezom u susjednim zonama na koju bi se naselje Dubovica prikljucilo. S obzirom da planirani razvoj Dubovice podrazumjeva potrebu za urednim snabdijevanjem oko 30000 stanovnika na ovom području (sto nije predvideno Prostornim planom Budve) potrebno je iznaci rjesenje koje ce omoguciti takav zahtjev. Zakljucak je da se izdvoji podsistemi Dubovice i da se njegovo snabdijevanje i funkcionisanje omoguci izgradnjom nove dovodno distribucione mreže, podjelom na visinske zone, izgradnjom rezervoara za izravnavanje (koji bi se punili iz Regionalnog vodovodnog sistema) i ukinanjem veza na postojeci distributivni prsten gradskog sistema tj. AC/C 250mm duz Ulice Zrtava fasizma. Postojeci Prostorni plan Budve nije dao rjesenje ni za neophodan rezervoarski prostor ni za ovolike razvojne kapacitete koje su predvideni u Dubovici. Ovakvo rjesenje je potrebno planirati i u Prostornom planu Budve. Takođe je Prostornim planom Budve potrebno planirati prostor na kome ce se smestiti rezervoari susjednih područja Rozino I i Rozino II koji nisu planirani na području Dubovice kao vise zone koja se nastavlja na Rozino I.

## 7.3.2. ODVODENJE OTPADNIH VODA

### 7.3.2.1. UVOD

Odvodenje i tretman upotrebljenih voda je nuzna potreba i igra vaznu ulogu u urbanizaciji područja i predstavlja glavni uslov za higijenu i zdrav život u pojedinih naseljenim područjima. Kanalizacija u svojoj cjelokupnosti predstavlja jedan neprekidan spojen sistem odvodnje, koja obuhvata pocetne tacke sistema tj. sanitarnе objekte i uredaje u zgradama, povezanih sa kućnim instalacijama, sekundarnim kanalizacionim mrezama i glavnim kolektorima, uredajima za tretman upotrebljenih voda i upustanje tako preciscenih voda u prirodni recipijent.

Jos je jedan neophodan aspekt koji je potrebno veoma ozbiljno razmotriti i koji se ni u kom slučaju ne smije zanemariti, je da se ni u kom slučaju kisnica ne upusta u fekalnu kanalizaciju.

### 7.3.2.2. POSTOJEĆE STANJE

Na nivou Opštine Budva, kanalizacioni sistem je u relativno dobrom stanju u odnosu na druge primorske Opštine i pokriva skoro cijelo gradsko područje. Otpadne vode se sakupljaju iz pravca Starog grada, te iz pravca Rafailovica i Becica kupeci otpadne vode usputnih naselja preko Zavale ispustaju otpadne vode podmorskim ispustom precnika 500mm duzine 2550m u more bez preciscavanja. Cjelokupan gradski sistem (kanalizaciona mreza i pumpne stanice) je malog kapaciteta i za sadasnje stanje (sa redukcijama u vodosnabdjevanju).

Postojeca kanalizaciona mreza područja Dubovice je uglavnom precnika 250mm izgradena od PVC-a (polivinil hlorid) i AC (azbest cementa). Cijelo područje se drenira mrezom kolektora koji se ulivaju u AC kolektor precnika 400mm, koji Ulicom Dubovica a onda i Ulicom Popa Jola Zeca nastavlja kroz Rozino I i II ka PS „Budva 2“ a zatim prema podmorskom ispustu na Zavalu.

Postojeca mreza Dubovice, uglavnom se pruža duž sadasnjih i planiranih saobraćajnica i pristupnih puteva. Kraci dijelovi kanalizacione mreze se pružaju nepravilnim trasama i položajno su ispod sadasnjih i planiranih objekata.

Nedostaci postojećeg sistema odvodnja otpadnih voda Dubovice I se mogu sumirati na sledeći nacin:

- S obzirom da se radi o separacionom kanalizacionom sistemu potrebno je sprovesti mјere odvajanja atmosferske od fekalne kanalizacije;
- Nekoliko postojećih cjevovoda je potrebno izmjestiti jer nisu položeni javnim površinama i ispod su postojećih ili planiranih objekata;
- Mreza nije u dovoljnoj mjeri razvijena da snabdiće i planirane objekte.

### 7.3.2.3. PLANIRANO STANJE

Kolicine otpadnih voda su obracunavate kao 80% potrosene kolicine vode uzimajući u obzir da su za dimenzionisanje kanalizacionih infrastruktura mjerodavne maksimalne satne kolicine potrosene vode (prosječna dnevna potrošnja pomnozena sa koeficijentima dnevne i satne neravnomjernosti). Na tu vrijednost je dodato 30% uslijed infiltracije kisne i podzemne vode.

Kanalizaciona mreza posmatranog područja formira se tako da se omoguci odvodnja otpadne vode sa planiranog područja i da je poslije eventualnog preciscavanja uputa u more najkracim mogucim putem. Na osnovu sracunatih kolicina, dimenzionisali su se potrebni buduci kolektori sistema i provjerili kapaciteti postojećih kolektora. Minimalni usvojeni precvik je 250 mm i sve kolicine ispunjavaju uslov da je ispunjenost manja od 70%. Provjera rezultata za ispunjenost kolektora radena je uz pomoć „shareware“ programskog paketa Flow Master v6.0. Proracun se bazira na Darcy-Weisbach (Colebrook-White) formuli za proracun dubine vode u cjevima kruznog oblika.

Kao sto je navedeno, planirani stepen infiltracije kisne vode u fekalnu kanalizaciju je 30%, pa se proracunata kolicina otpadne vode od stalnih stanovnika, povremenih gostiju i gostiju u hotelima uvecava za 30%. Pomenuti stepen je usvojen uslijed cinjenice da je veliki dio područja prekriven vec izgractenom kanalizacionom mrezom i uslijed postojece prakse na primorju da se oluci i odvodnjavanje sa krovnih povrsina uvode u fekalnu kanalizaciju. Ovaj stepen ce se u buducnosti smanjiti uslijed sprovoc enja mjera na razdvajajanju fekalne i kisne kanalizacije. Kao sto je proracunato u Tabeli 21., maksimalna kolicina otpadne vode sa posmatranog područja koju je potrebno sakupiti i odvesti iznosi 316,357 l/s.

Na osnovu Master plana za otpadne vode Crnogorskog primorja kao i na osnovu Prostornog plana Opštine Budva dugorocni cilj u Opštini Budva je izgradnja postrojenja za preciscavanje otpadnih voda samog grada Budve (u okviru koga je i posmatrano područje Dubovica I) na poluostrvu Zavala. Prilikom planiranja kanalizacione mreže vodilo se racuna da se cijeli posmatrani prostor pokrije kanalizacionom mrezom uzimajući u obzir pad terena. Prilikom planiranja mreže vodilo se racuna o zadrzavanju izgracene mreže, ukoliko se njen kapacitet pokazao dovoljnim i ukoliko je u zadovoljavajućem stanju.

Ukidaju se dijelovi kanalizacione mreže koji se pruzaju nepravilnim trasama i položajno su ispod sadasnjih i planiranih objekata kao i djelovi mreže koja je plitko ukopana i u losem stanju.

Planirana nova mreza je od rebrastog polietilena, minimalnog prečnika 250mm. Na svim horizontalnim i vertikalnim lomovima trase, kao i na mjestima ukrstanja kolektora, potrebno je postaviti reviziona okna.

Sjeverni i istocni dio tj. blokovi 12, 13, 15, 16, 17, 18 i 22 se dreniraju glavnim kolektorom prečnika 400mm koji je polozen obilaznicom. Centralni dio tj. blokovi 5, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21,

Tabela 21. Proracun kolicina otpadnih voda ^ za Dubovicu I

Blok	Maksimalni broj korisnika	Qsr,dn (l/s) ukupno Tabela 1	Qmax,dn (l/s) ukupno Tabela 1	Qmax,h (l/s) ukupno Tabela 1	Qmax,h (l/s) ukupno - fekalna (Qmax,h * 0,8)	Qmax,h (l/s) ukupno - fekalna *1,3 (infiltracija)
------	---------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	--	---

1	403	1.77	2.30	4.15	3.32	4.31
2	238	1.05	1.36	2.45	1.96	2.55
3	896	3.94	5.13	9.23	7.38	9.60
4	1622	7.14	9.28	16.71	13.37	17.38
5	2741	12.06	15.68	28.23	22.58	29.36
6	2323	10.23	13.29	23.93	19.14	24.88
7	531	2.34	3.04	5.47	4.37	5.69
8	649	2.86	3.71	6.68	5.34	6.95
9	682	3.00	3.90	7.03	5.62	7.31
10	1977	8.75	11.38	20.48	16.39	21.30
11	2088	9.19	11.95	21.50	17.20	22.36
12	3234	14.23	18.50	33.30	26.64	34.64
13	355	1.56	2.03	3.66	2.93	3.81
14	1371	6.03	7.84	14.12	11.29	14.68
15	2500	11.00	14.30	25.75	20.60	26.77
16	709	3.12	4.06	7.30	5.84	7.59
17	1990	8.92	11.60	20.88	16.71	21.72
18	498	2.19	2.85	5.12	4.10	5.33
19	784	3.45	4.49	8.07	6.46	8.40
20	3366	1.46	1.90	3.42	2.74	3.56
21	420	1.94	2.53	4.55	3.64	4.73
22	3122	13.74	17.86	32.15	25.72	33.43

UKUPNO (l/s):	29465	129.99	168.99	304.18	243.34	316.35
------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

23, se sakupljaju glavnim kolektorom precnika 400mm koji je upravan na obilaznicu, i izlazi na raskrsnicu obilaznice tj. Ulice Zrtava fasizma i Ulice Popa Jola Zeca. Preostali, jugozapadni dio područja tj. blokovi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 i 9 se sakupljaju glavnim kolektorom precnika 315mm koji je polozen obilaznicom.

Sva tri glavna kolektora se ulivaju, na raskrsnici obilaznice tj. Ulice Zrtava fasizma i Ulice Popa Jola Zeca, u AC kolektor precnika 400mm koji nije dovoljan da primi kolicinu vode od 316l/s. PredvicCa se zamjena nizvodnog dijela ovog kolektora sa PEHD kolektorom precnika 630mm.

Kapaciteti postojeće mreže su hidraulicki provjereni. Nakon provjere kanalizacione mreže, pokazalo se da je ona uglavnom dovoljnog kapaciteta da primi nove predvicCene kolicine. Postojeca PVC mreza precnika 250mm je proguscena je PEHD mrezom precnika 250mm.

Kao što je navedeno postojeci kolektor precnika 400mm koji nastavlja kroz područje Rozina I i II, nije dovoljan da primi otpadne vode područja Dubovica i potrebno ga je zamijeniti vecim precnika 630mm. Kako razvojni kapaciteti područja Dubovica nisu planirani u Prostornom planu Budve u ovolikoj mjeri, potrebno je inicirati promjene precnika u nizvodnom dijelu glavne kanalizacione mreže sto je potrebno planirati u Prostornom planu Budve.

### **7.3.3. ODVODENJE KISNIH VODA**

#### **7.3.3.1.UVOD**

Sakupljanje, regulisanje i odvođenje atmosferskih voda i bujicnih tokova je takođe vazna faza za pravilnu urbanizaciju naselja, gradova i citavih regionalnih smisla zastite od plavljenja. Zavisno od geografskog položaja, nagiba terena, kvaliteta voda, prirode i namjene recipijenta u koji se ove vode ulijevaju treba u planovima predvidjeti i stepen tretiranja atmosferskih voda, kako ne bi doslo do degradacije recipijenta.

#### **7.3.3.2 POSTOJEĆE STANJE**

Kao i u svakom gradu na Crnogorskem primorju i u Budvi je nepotpuno riješeno odvođenje kisnih voda što se ogleda cestim plavljenjem ulica i istalozavanjem nanosa na kolovoze saobracajnica poslije obilnih padavina. Na području Dubovice se nalaze dva vrlo znacajna vodotoka - rijeka GrcCevca koja čini granicu područja sa istočne strane i Topliski potok koji sječe područje na jugozapadu, između ulica Maslina i Dubovica.

Grc evica je najznačajnija rijeka budvanskog urbanog područja, koja je najvećim dijelom regulisana. Površina slivnog područja je  $11,244 \text{ km}^2$ , a maksimalni proticaj  $233 \text{ m}^3/\text{s}$ . Od mora do ispod manastira

Podostrog korito je potpuno regulisano. Istocni dio posmatranog područja gravitira ka rijeci Grc evici. Potok Toplis ima slivno područje  $2,43 \text{ km}^2$  sa maksimalnom stogodisnjom vodom od  $65 \text{ m}^3/\text{s}$ . Vecim dijelom protice kroz urbano područje Budve. Na svom toku kroz urbano područje prihvata atmosfersku kanalizaciju. U uzvodnom dijelu (i kroz Dubovicu) je regulisan, a vecim nizvodnim dijelom neregulisan.

Cijelo područje je u padu od sjeveroistoka ka jugozapadu.

Postojeca mreza atmosferskih kanala je stara i neodrzavana. Pruza se upravno na Ulicu Zrtava fasizma kojoj gravitiraju skoro svi kolektori centralnog dijela i ulivaju se u postojeci betonski kolektor precnika 1000mm koji se pruža obilaznicom. Taj kolektor se uliva ispod obilaznice, u Topliski potok. Jugozapadni, najnizvodniji dio područja Dubovice se drenira Topliskim potokom koji je regulisan.

Ovo područje karakterise i veliki broj manjih, povremenih bujicnih tokova. Sto se vecih tice, tri velike jaruge, dvije u centralnom dijelu i jedna na istočnom se pruzaju upravno na obilaznicu.

### 7.3.3.3 PLANIRANO STANJE

Planira se odvod enje kisnih voda sa betonskih povrsina i krovova u atmosfersku mrežu zatvorenih podzemnih cijevi. Da bi se pravilno izvršio obracun kisnih voda koje je potrebno odvesti sa ovog područja ukupna sливна povrsina koja iznosi oko 240ha je podjeljena na 60 podslivova prema padovima terena i pripadajućim potocima i planiranim i postojećim odvodnim kanalima. Svakom od planiranih i postojećih kanala je pripisano njegovo pripadajuće sливno područje. Za svaki od kanala tj. za njegovu pripadajuću povrsinu je određen srednji koeficijent oticanja i odgovarajući proticaj. Do osredjenjenog koeficijenta oticanja za svaku sливnu povrsinu se doslo na osnovu sledećih vrijednosti:

- za saobracajne povrsine  $\gamma=0.95$
- za krovove  $\gamma=0.95$
- za pjesacke zone  $\gamma=0.70$
- za zelenilo  $\gamma=0.20$

Na osnovu računatih kolicina pristupilo se dimenzionisanju kolektora. Usvojen je planirani minimalni prečnik od 250mm, a dozvoljena maksimalna ispunjenost kanala je 80% time se obezbećuje ovazdusenje kao i rezervni kapacitet kanala u slučaju dodatnih kolicina voda. Ispunjenoće kolektora, dubine vode i brzine računate su uz pomoć „shareware“ programskog paketa Flow Master v6.0. Proracun se bazira na Darcy-Weisbach (Colebrook-White) formuli za proracun dubine vode u cjevima kružnog oblika.

Hidraulički proracun kisne kanalizacije urađen je po Racionalnoj metodi. Proracun je sproveden za mjerodavnu kisu desetogodišnjeg povratnog perioda ( $p=10\%$ ), trajanja  $T=20$  min, intenziteta  $i = 290$  l/s/ha). Ovaj podatak objavljen je od strane RHMZ-a Crna Gora (republički hidro-meteorološki zavod), a odnosi se na kisomjernu stanicu Budva.

Met Stanica	Trajanje kise min	Povratni period (godina)					
		Oborine (mm)			Intenzitet padavina (l/s/ha)		
		10	5	2	10	5	2
Herceg Novi	5	11.5	10.4	8.5	385	350	280
	10	23.1	20.5	15.7	385	340	260
	20	40.3	36.4	27.9	335	300	220
Budva	5	11.2	9.8	7.3	375	325	240
	10	21.8	18.8	14	360	315	230
	20	35	30.6	23.4	290	255	195

Racunski proticaj se dobija po jednacini  

$$Q = *Px F x i$$

gdje je:

- |              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| $Q$ (l/s)    | ukupan protok kisne otpadne vode |
| $\gamma$ (-) | srednji koeficijent oticanja     |
| $F$ (ha)     | slivna povrsina                  |
| $i$ (l/s/ha) | intenzitet kise                  |

Usvojeni prosjecni pad kanala je od 1.0 do 1.5%.

Vazan faktor u planiranju, projektovanju, izvođenju i održavanju atmosferskih kanala, je da se sprijeci izlivanje fekalne kanalizacije u atmosfersku stoku otezava održavanje atmosferske kanalizacije i dovodi do direktnog zagadenja mora ili nekog drugog prirodnog recipijenta. Kao što je već navedeno planira se odvodjenje kisnih voda sa betonskih povrsina i krovova, te saobracajnica u atmosfersku mrežu zatvorenih podzemnih cijevi. Ukinuti su svi kanali koji su se pružali trasama po privatnom zemljistu ili ispod postojećih/ planiranih objekata.

Za ovo područje se planira zadržavanje jednog dijela postojećih atmosferskih kanala uz formiranje mreže odvodjenja atmosferskih voda koja će pratiti pad ovog područja prilagodavajući se položaju

DUP Dubovica I u Budvi – izmjene i dopune  
ulica. Atmosferska kanalizacija je planirana od PEHD cijevi precnika 250mm do 700mm i glavnih betonskih kolektora precnika 1000mm i 1500mm.

Područje na krajnjem istoku je usmjereno novom mrezom kolektora ka Grdevici i predvideno je izlivanje sakupljene vode na dva mjesta u Grdevicu. Svi bujicni tokovi koji su upravni na Dubovicu (sa sjeverozapadne strane) se, ili prihvataju kolektorima na najuzvodnijoj saobracajnici ukoliko su manjeg kapaciteta i vode nizvodno, kolektorima u saobracajnicama ili propustima i zatvorenim kolektorima (proracunatog precnika) vode upravno, kroz područje do obilaznice. Od cijelog slivnog područja (225ha):

- 10ha se drenira ka Grdevici sabirnim kolektorima d500 i d700;
- 12ha se sabirnim kolektorima d400 i d500 uliva, blizu obilaznice, u betonski kolektor precnika 1000mm koji je upravan na zaobilaznicu i sjece područje Rozina I i II i uliva se u Grdevicu nekih 400m južno od mjesta ukrstanja obilaznice i Grdevice;
- sve ostalo pripada slivnom području Topliskog potoka i kanalisano je mrezom zatvorenih kanala koji su paralelni saobracajnicama i u nizvodnom dijelu se okomito spustaju na obilaznicu i ulivaju u betonski kolektor precnika 1500mm. Ovaj kolektor se pruza trasom postojećeg kolektora d1000mm koji se ukida zbog nedovoljnog kapaciteta da sakupi maksimalne protoke sa pripadajućeg područja. Malo južnije od raskrsnice Ulice Zrtava fasizma i Ulice Popa Jola Zeca, ovaj kolektor se uliva u Topliski potok. Potrebno je imati u vidu da se znacajno povecava poplocavanje zelenih povrsina sa područja Dubovice, kao i područja Rozina I i Rozina II odnosno povecava kolicina atmosferskih voda koje je potrebno evakuisati sa sva tri područja. S tim u vezi potrebno je u Prostornom planu Budve proracunati potrebno povecanje kapaciteta nizvodnih područja za odvodjenje atmosferskih voda Dubovice i susjednih područja.

Vazno je da se u toku eksploatacije predvidi odrzavanje kako zatvorene tako i otvorene atmosferske kanalizacije.

#### **7.3.4. OPSTI USLOVI ZA HIDROTEHnickU INFRASTRUKTURU**

- Projektovanje hidrotehnicke infrastrukture i prikljecenje na javnu insfrastrukturu vrsiti prema uslovima nadležnog javnog preduzeca;
- Niye dozvoljeno ispustanje fekalne kanalizacije u otvorene tokove i u atmosfersku kanalizaciju ni obratno;
- Zabranjena je izgradnja propusnih septickih jama;

### **7.4. ELEKTROENERGETSKA MREZA**

#### **7.4.1. POSTOJECE STANJE**

Na području DUP „Dubovica 1“ nalaze se elektroenergetski objekti tri naponska nivoa: 35kV, 10 kV i 1 kV.

Unutar granica DUP „Dubovica 1“, od elektroenergetskih objekata naponskog nivoa 35 kV postoje: a/

Trafostanica 35/10 kV 2x8 MVA „Dubovica“; b/ 35 kV vodovi:

- Dionica kablovskog 35 kV voda za TS 35/10 kV „Dubovica“ ;
- Dionica nadzemnog 35 kV voda TS 35/10 kV „Dubovica“ - TS 35/10 kV „Lazi“ ;
- Dionica nadzemnog 35 kV voda TS 35/10 kV „Dubovica“ - TS 35/10 kV „Regionalni vodovod“;

Takođe, u granicama DUP „Dubovica 1“, od elektroenergetskih objekata naponskog nivoa 10 kV postoje:

a/ Trafostanice 10/0,4 kV:

- Br. 1: TS 10/0,4 kV, 1x630 kVA „S-41”;
- Br. 2: MBTS 10/0,4 kV, 1x630 kVA „BPZ III faza”;
- Br. 3: TS 10/0,4 kV, 2x630 kVA „Maestral Turs”;
- Br. 4: TS 10/0,4 kV, 1x630 kVA „Golubovina”;
- Br. 5: MBTS 10/0,4 kV, 1x630 kVA „Dubovica 1”;
- Br. 6: MBTS 10/0,4 kV, 2x630 kVA „Dubovica 2”;
- Br. 7: MBTS 10/0,4 kV, 1x630 kVA „Dubovica 3”;
- Br. 8: MBTS 10/0,4 kV, 2x630 kVA „Dubovica 4”;
- Br. 9: MBTS 10/0,4 kV, 1x630 kVA „Dubovica Lux”;

i

b/ Kablovski 10 kV vodovi:

- Dionica kablovskog 10 kV voda iz TS 35/10 kV „Dubovica” za područje DUP „Bijeli Do”.
- Kablovski 10 kV vod: TS 35/10 kV „Dubovica” - TS 10/0,4 kV „S-41” - MBTS 10/0,4 kV „BPZ III faza” sa dionicom kablovskog 10 kV voda koji povezuje TS 10/0,4 kV „Maestral Turs” sa područjem DUP „Rozino 1”.
- Kablovski 10 kV vod: TS 35/10 kV „Dubovica” - MBTS „Dubovica 4”.
- Kablovski 10 kV vod: TS 35/10 kV „Dubovica” - TS „Golubovina” - MBTS „Dubovica 2” - MBTS „Dubovica 1” - MBTS „Dubovica 3” - MBTS „Dubovica Lux”, sa dionicama kablovskih 10 kV vodova iz TS „Golubovina” i MBTS „Dubovica 3”, koje te trafostanice povezuju sa područjem DUP „Rozino 1”.

Ukupna instalisana snaga trafostanica na području plana iznosi 8,19 MVA, a prikljucene su na gradsko cvoriste: TS 35/10 kV „Dubovica”, 2x8 MVA. Primarno izvoriste je TS 110/35 kV (40+36) MVA „Markovici”.

Vazno je napomenuti da postoji TS 10/0,4 kV ne snadbjevaju samo potrosace sa područja plana, kao sto je i znatan broj objekata sa područja plana snabdjevan električnom energijom iz TS 10/0,4 kV, lociranih van područja plana.

Kod kablovskih 10 kV vodova djelomično je ispostovana odredba o sistemu otvorenih prstenova. Karakteristični slučaj je MBTS 10/0,4 kV, 2x630 kVA „Dubovica 4” kod koje nije obezbijedeno dvostранo napajanje.

**Neutralne tačke mreža 35kV I 10kV elektroenergetskog sistema nisu uzemljene i kapacitivne struje zemljospaja prelaze dozvoljene vrednosti, što je realno ograničavajuća okolnost za dalji ravoj 35kV I 10kV mreže.**

Niskonaponska mreza na području plana je uglavnom podzemna, radijalnog tipa.

Saobracajnice na području plana su djelomično osvijetljene. Kod izvedenih instalacija osvjetljenja najčešće su korisceni okrugli segmentni zeljezni stubovi visine 5, 8 i 10 metara sa svjetiljkama koje dijelom koriste kao svjetlosne izvore natrijumove sijalice visokog pritiska, a dijelom zidine sijalice visokog pritiska.

## 7.4.2. PROGRAM RAZVOJA ELEKTROENERGETSKE

### INFRASTRUKTURE

#### 7.4.2.1. POSTAVKE PLANA VISEG REDA

Generalni urbanisticki plano priobalnog pojasa opštine Budva za sektor: Budva - Becici iz 2007.god., predstavlja plan viseg reda na osnovu kojeg je i pristupljeno izradi DUP „Dubovica 1“.

Usvajanjem navedenog plana viseg reda, usvojene su i odredene postavke, koriscene pri izradi plana elektroenergetske infrastrukture grada, a od kojih su, za izradu DUP „Dubovica 1“, najvaznije:

a/ Koncept razvoja elektroenergetske infrastrukture grada bazira se na 110 kV, 35 kV i 10 kV mrezi, uz direktnu transformaciju 110/35 kV i 35/10 kV.

b/ Na posmatranom području grada nema elektroenergetskih objekata naponskog nivoa iznad 35 kV, niti su planom viseg reda predvideni.

c/ Posmatrano područje plana elektroenergetski gravitira posojecoj TS 35/10 kV, 2x8 MVA „Dubovica“ i planiranoj TS 35/10 kV, 2x12.5 MVA „Rozino“, predvidenoj planom viseg reda.

d/ Za elektrodistributivnu 10 kV mrezu preporučen je koncept otvorenih prstenova, uz njeno iskljucivo kablovsko (podzemno) izvođenje. GUP preporučuje koriscenje jednozilnih kablova tipa XHE 49-A 1x240mm<sup>2</sup>, kao i daljinsko upravljanje 10 kV mrezom, dok Elektrodistribucija Budva trazi naponski nivo kablova 12/20 kV.

e/ Za transformatorske stanice 10/0,4 kV na području grada preporučuje se standardizacija snage transformatorskih jedinica na 2x630 kVA, kao i njihovo izvođenje u objektima druge namjene ili samostalnim tipskim objektima.

f/ Za niskonaponsku elektrodistributivnu mrežu preporučuje se kablovska (podzemna) mreža radijalnog tipa. Razvodni ormari, kao dio niskonaponske razvodne mreže, treba da su poliesterski. U slučajevima kada se radi o potrosacima od posebnog značaja, preporučuje se prstenasta niskonaponska mreža.

#### Napomena: Razvoj niskonaponske mreže sa svim detaljima i biće kreiran po usvajanju DUP-a

g/ Prognoza potrošnje električne energije izvršena je prema kategoriji potrosaca. Prema prirodi konzuma tretirane su tri vrste potrosaca :

- Domacinsta, kod kojih je predvidena vrsna snaga po domaćinstvu (na nivou trafostanice 10/0,4 kV) 2 - 2,5 kW.
- Turistički smjestajni objekti, kod kojih je predvidena vrsna snaga po krevetu 1.200 W.
- Ostala potrošnja (ugostiteljstvo, trgovina, administracija, školstvo, zanatstvo, ...) kod kojih je predvidena vrsna snaga od (40-150) W/m<sup>2</sup> korisne površine u zavisnosti od namjene objekta.
  - objekti ugostiteljstva (100-150) W/m<sup>2</sup>,
  - poslovanje (80-120) W/m<sup>2</sup>,
  - škola i djecije ustanove (60-80) W/m<sup>2</sup>,
  - ostala namjena (30-120) W/m<sup>2</sup>.

h/ Planom viseg reda je predvidena izgradnja TS 35/10 kV, 2x12.5 MVA „Rozino“ koja će u 35 kV kablovskim vodom biti uključena u postojeći 35 kV mrežu. Prema lokaciji ove trafostanice i postojeće kablovske 35 kV mreže, planirani 35 kV vodovi prolaze područjem plana.

i/ Za javno osvjetljenje planom viseg reda se trazi podjela na cijelonočno i polunočno osvjetljenje.

#### 7.4.2.2. PLAN ELEKTRODISTRIBUTIVNE 35 kV MREZE

Pored postojeće TS 35/10 kV 2x8 MVA „Dubovica“ potrebno je izgraditi i planom viseg reda predvidenu TS 35/10 kV, 2x12.5 MVA „Rozino“. Lokacija TS 35/10 kV, 2x12.5 MVA „Rozino“ je vec odredena i njena izgradnja predstoji, uz njeni povezivanje 35 kV kablovskim vodovima u 35 kV mrezu grada. Za to ce biti iskoriscen postojeci kablovski 35 kV vod za TS 35/10 kV 2x8 MVA „Dubovica“. TS 35/10 kV 2x12.5 MVA „Rozino“ se mora u svemu izvesti prema zahtjevu Elektrodistibucije Budva i u skladu sa tehnickim propisima i standardima.

Postojeci nadzemni 35 kV vodovi koji povezuju TS 35/10 kV 2x8 MVA „Dubovica“ sa TS 35/10 kV 2x8 MVA „Lazi“ i TS 35/10 kV 2x8 MVA „Regionalni vodovod“ moraju se zamijeniti kablovskim (podzemnim) vodovima. Tip i presjek koriscenih kablova definisace Elektrodistibucija svojim uslovima. Napominje se da ti kablovski vodovi, kao i postojeci nadzemni vodovi, izlaze iz granica plana i njihova trasa mora biti predmet vise planskih dokumenata (DUP-ova).

**Do kabliranja ovih nadzemnih vodova zabranjuje se gradnja u njihovim koridorima, a sami koridori ovih vodova naznaceni su na grafickim priloglozoma - list 14. Postojeće stanje - elektroenergetska infrastruktura i list 15. Planirano stanje - elektroenergetska infrastruktura. Racunato je da koridor obuhvata prostor cija je udaljenost od projekcije krajnjih faza minimum 5 metara (u skladu sa Pravilnikom o tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih vodova od 1 kV do 400 kV).**

##### NAPOMENA:

Neophodno je planirati direktno povezivanje TS 35/10kV Rozino na napojnu TS 110/35kV jer planirano povezivanje na postojeći 35kV kablovski vod “TS 110/35kV Markovići – TS 35/10kV Dubovica” kvalitetno može poslužiti u period dok TS ROzino ne bude opterećena sa više od 50% nominalnog opterećenja.

Ostavlja se mogućnost “prerastanja” TS 35/10kV Dubovica u TS 110/10 i da se trasom postojećeg 35kV voda “TS Lazi – TS Dubovica” novim dvostrukim vodom 110 kV, sistemom ulaz-izlaz povede na vod “TS 400/110 Lastva(buduća) – TS 110/35kV Markovići”. Iz ovog razloga trebalo treba zadržati koridor pomenutog voda 35kV ili predvideti novi koridor granicom plana.

#### 7.4.2.3. PLAN ELEKTRODISTRIBUTIVNE 10 kV MREZE

Planom je zona posmatranog područja izdeljena na 23 bloka (blokovi br. 1. - 23.), u kojima je planiran sledeći bilans izgradenosti:

##### Blok 1:

broj stanova 34 kom,  
broj apartmana 69 kom,  
orjentaciona brgp poslovnih prostora  $1.562 \text{ m}^2$ .

##### Blok 2:

broj stanova 20 kom,  
broj apartmana 41 kom,  
orjentaciona brgp poslovnih prostora  $1.064 \text{ m}^2$ .

##### Blok 3:

broj stanova 76 kom,  
broj apartmana 154 kom,  
orjentacioni brgp poslovnih prostora  $4.269 \text{ m}^2$ .

Blok 4:

broj stanova 137 kom,  
broj apartmana 278

orijentacioni brgp poslovnih prostora  $1.425 \text{ m}^2$ .

Blok 5:

broj stanova 231 kom,  
broj apartmana 470 kom,  
orijentacioni brgp poslovnih prostora  $15.085 \text{ m}^2$ .

Blok 6:

broj stanova 196 kom,  
broj apartmana 398 kom,  
orijentacioni brgp poslovnih prostora  $8.248 \text{ m}^2$ ,  
predskolske ustanove  $1.380 \text{ m}^2$ .

Blok 7:

broj stanova 45 kom,  
broj apartmana 91 kom,  
orijentacioni brgp poslovnih prostora  $3.796 \text{ m}^2$ .

Blok 8:

broj stanova 55 kom,  
broj apartmana 111 kom,  
orijentacioni brgp poslovnih prostora  $2.524 \text{ m}^2$ .

Blok 9:

broj stanova 58 kom,  
broj apartmana 117 kom,  
orijentacioni brgp poslovnih prostora  $2.577 \text{ m}^2$ .

Blok 10:

broj stanova 164 kom,  
broj apartmana 332 kom,  
orijentacioni brgp poslovnih prostora  $6.639 \text{ m}^2$ ,  
hotel sa 38 lezaja.

Blok 11:

broj stanova 176 kom,  
broj apartmana 358 kom,  
orijentacioni brgp poslovnih prostora  $9.100 \text{ m}^2$ .

Blok 12 i 23:

broj stanova 273 kom,  
broj apartmana 554 kom,  
orijentacioni brgp poslovnih prostora  $12.563 \text{ m}^2$ .

Blok 13:

broj stanova 30 kom,  
broj apartmana 61 kom,  
orijentacioni brgp poslovnih prostora  $1.114 \text{ m}^2$ ,  
komunalne djelatnosti  $5 \text{ m}^2$ .

Blok 14:

broj stanova 116 kom,  
broj apartmana 235 kom,

orjentacioni brgp poslovnih prostora  $6.147 \text{ m}^2$ .

Blok 15:

broj stanova 211 kom,

broj apartmana 428 kom,

orjentacioni brgp poslovnih prostora  $8.326 \text{ m}^2$ .

Blok 16:

broj stanova 60 kom,

broj apartmana 121 kom,

orjentacioni brgp poslovnih prostora  $2.539 \text{ m}^2$ ,

komunalne djelatnosti  $15 \text{ m}^2$ .

Blok 17:

broj stanova 168 kom,

broj apartmana 341 kom,

orjentacioni brgp poslovnih prostora  $13.176 \text{ m}^2$ .

komunalne djelatnosti  $306 \text{ m}^2$ .

Blok 18:

broj stanova 100 kom,

broj apartmana 85 kom,

orjentacioni brgp poslovnih prostora  $2.338 \text{ m}^2$ .

Blok 19:

broj stanova 66 kom,

broj apartmana 134 kom,

orjentacioni brgp poslovnih prostora  $3.006 \text{ m}^2$ .

Blok 20:

broj stanova 260 kom,

broj apartmana 422 kom,

orjentacioni brgp poslovnih prostora  $15.765 \text{ m}^2$ .

Blok 21:

broj stanova 138 kom,

broj apartmana 302 kom,

orjentacioni brgp poslovnih prostora  $31.820 \text{ m}^2$ ,

sportske aktivnosti  $20.500 \text{ m}^2$ ,

hotel sa 143 lezaja.

Blok 22:

broj stanova 263 kom,

broj apartmana 535 kom,

orjentacioni brgp poslovnih prostora  $10.557 \text{ m}^2$ .

Blok 24:

broj stanova 59 kom,

broj apartmana 120 kom,

orjentacioni brgp poslovnih prostora  $1.396 \text{ m}^2$ .

sto ukupno iznosi :

- broj stanova 2.645 kom,
- broj apartmana 5.272 kom,

- orjentacioni brgp poslovnih prostora  $149.855 \text{ m}^2$ ,
- broj hotelskih lezajeva 181 kom,
- komunalni servisi BRGP  $326 \text{ m}^2$ ,
- predskolske ustanove, BRGP  $1.380 \text{ m}^2$ ,
- sportske aktivnosti  $20.500 \text{ m}^2$ .

Na osnovu zbirnih pokazatelja i postavki plana viseg reda o prognozi potrosnje (racunajuci kod lokala i sličnih sadržaja da je korisna povrsina 25% manja od BRGP), može se zaključiti da se na ukupnom području plana, nakon njegove realizacije, očekuje vrsno opterecenje od oko 17.000 kW, pri cemu je između opterecenja stambenih i apartmanskih jedinica sa jedne strane i ostalih učesnika u potrosni koriscen faktor jednovremenosti od 0,6. Uzimajući u obzir gubitke u električnoj mrezi i instalacijama od oko 10% od ukupnog vrsnog opterecenja, kao i potrebu ostavljanja rezerve od oko (12-15)% instalisanе snage trafostanica, dobija se da ukupna instalisana snaga TS 10/0,4 kV na području plana treba da iznosi oko 21.600 kW odnosno oko 22.800 kVA. Kako postojeće trafostanice na području plana raspolažu sa instalisanom snagom od 8.190 kVA, potrebno je obezbijediti dodatnu instalisanu snagu od oko 14.500 kVA, što pokrivaju 23 transformatorske jedinice od standardizovanih 630 kVA. Pri ovom obracunu, posto nema preciznih podataka, racunato je da je snaga potrosaca na području plana napajanih iz trafostanica u kontaktnim zonama plana jednaka snazi potrosaca koje u kontaktnim zonama napajaju trafostanice sa područja plana.

Instalisana snaga planiranih i postojećih trafostanica na području plana (vidjeti grafički prilog - list 15. Planirano stanje - elektroenergetska infrastruktura) iznosi ukupno 22.640 kVA. Pokriveni su zahtjevi potrosaca uz uračunate gubitke u mrezi i instalaciji od 10% vrsnog opterecenja i sa rezervom od 12,2 % instalisanе snage trafostanica. To omogućava fleksibilnost u pracenju izgradnje na području plana, jer rezerve u izvedenim trafostanicama mogu poslužiti za gradevinske prikljucke i napajanje manjih objekata do kompletne realizacije plana.

Kao što se vidi iz navedenog, plan predviđa snabdijevanje objekata u granicama plana i zadržavanje postojećeg (i većeg) napajanja objekata van granica plana. Taj prilично maksimalistički pristup definisanju elektroenergetske 10kV mreze se tokom realizacije plana mora korigovati preciznijim definisanjem snage transformatorskih jedinica, shodno elaboratima o potrebama u električnoj snazi i energiji, koji se, po upustvima Elektroprivrede Crne Gore, moraju uraditi za sve veće potrosace. Istovremeno, strucna služba Elektrodistribucije Budva, koja prati stanje mreze, ima presudnu ulogu u krajnjem definisanju izgradnje novoplaniranih DTS 10/0,4 kV, namjenjenih poklicu potreba objekata. Takođe se strucnoj službi Elektrodistribucije Budva prepusta definisanje cvornih (NDTS 10/0,4 kV) trafostanica kod daljinskog upravljanja 10kV mrezom obzirom na koncept postojeće i planirane mreže grada.

Povecanje instalisanе snage trafostanica na području plana je znatno i ono se ne može realizovati bez pustanja u rad planirane TS 35/10 kV „Rozino“.

Za prihvatanje planiranih TS 10/0,4 kV na području plana u 10 kV mrezu, potrebno je formirati jedan novi kablovski izvod iz TS 35/10 kV „Dubovica“ i tri izvoda iz planirane TS 35/10 kV „Rozino“. To će, uz povezivanje postojećih MBTS „Dubovica 4“ i MBTS „Dubovica Lux“, povezivanje postojeće MBTS „Dubovica Lux“ sa planiranom DTS „Broj 17“ u Bloku 22, povezivanje postojeće MBTS „BPZ III faza“ sa planiranom DTS „Broj 10“ u Bloku 3, kao i povezivanje DTS 10/0,4 kV „Broj 11“ u Bloku 8 na postojeći kablovski vod „Golubovina“ i „Dubovica 2“, omogućiti realizaciju koncepta otvorenih prstenova u 10 kV mrezi (vidjeti grafički prilog - list 15. Planirano stanje -elektroenergetska infrastruktura).

Opremu novopredviđenih trafostanica 10/0,4 kV i tip i presjek koriscenih 10 kV kablova definisace strucna služba Elektrodistribucije - Budva, shodno svojim preporukama u vrijeme realizacije plana.

#### Napomena:

**Lokacije TS 10/0,4 su samo orjentaciono određene i mogu se “pomerati”, uz saglasnost lokalne ED u okviru istog bloka.**

#### 7.4.2.4. PLAN DISTRIBUTIVNIH 1 kV MREZA

Plan viseg reda (GUP) predvida, na području grada, izvođenje kablovske (podzemne) niskonaponske distributivne mreže. Kako su postojeće niskonaponske mreže na području plama dijelom nadzemne, potrebno je vrsiti postepen prelazak sa nadzemnih na kablove (podzemne) niskonaponske mreže. U tom cilju koristiti i planiranu izgradnju novih i nadgradnju i rekonstrukciju postojećih individualnih stambenih objekata, uslovjavajući izgradnju novih objekata izvođenjem kablovske (podzemne) napojnih vodova i djelova mreže, a dozvoljenu nadgradnju i rekonstrukciju postojećih objekata takođe uslovjavajući za postepeno pretvaranje postojećih nadzemnih vodova u kablove (podzemne).

Kako na području plana nema objekata od posebnog značaja, koji zahtjevaju prstenastu mrezu i dvostrano napajanje, napojne vodove izvoditi kao trofazne, radikalnog tipa.

Pri raspodjeli novih objekata u traforejone pojedinih trafostanica, kao i pri raspodjeli postojećih potrosaca na nove traforejone, voditi računa o konfiguraciji niskonaponskih mreza, trazeci rješenja koja izazivaju najmanje gubitke u mrezi.

#### 7.4.2.5. PLAN JAVNOG OSVETLJENJA

Postoje javno osvetljenje sastavni dio urbanističke cjeline, treba ga tako izgraditi da se zadovolje i urbanistički i saobracajno - tehnički zahtjevi, istovremeno tezeci za tim da instalacija osvetljenja postane integralni element urbane sredine. Mora se voditi računa da osvetljenje saobracajnica i ostalih površina mora osigurati minimalne zahtjeve koji će obezbjediti kretanje uz sto vecu sigurnost i konfor svih učesnika u nocnom saobracaju, kao i o tome da instalacija osvetljenja ima i svoju dekorativnu funkciju. Zato se pri resavanju uličnog osvetljenja mora voditi računa o sva cetiri osnovna mjerila kvaliteta osvetljenja:

- nivo sjajnosti kolovoza,
- poduzna i opsta ravnomjernost sjajnosti,
- ogranicenje zaslepljivanja (smanjenje psiholoskog bljestanja) i
- vizuelno vodenje saobracaja.

Po vazecim preporukama CIE (Publikation CIE 115, 1995. god.), sve saobracajnice za motorni i mjesoviti saobracaj su svrstane u pet svjetlostehnickih klasa, od M1 do M5, a u zavisnosti od kategorije puta i gustine i složenosti saobracaja, kao i od postojanja sredstava za kontrolu saobracaja (semafora, saobracajnih znakova) i sredstava za odvajanje pojedinih učesnika u saobracaju. Sledeca tabela daje vrijednosti pobrojanih svjetlostehnickih parametara koje još uvijek obezbjeduju dobru vidljivost i dobar vidni komfor:

Svetlostehnicka klasa	$L_{sr}$ minimalno (cd/m <sup>2</sup> )	$U_0$ minimalno ( $L_m i_n / L_{sr}$ )	$U_i$ minimalno ( $L_{min} / L_{max}$ )	Tl maksimalno (%)	SR minimalno ( $E_{ex} / E_{in}$ )
M1	2,00	0,40	0,70	10	0,50
M2	1,50	0,40	0,70	10	0,50
M3	1,00	0,40	0,50	10	0,50
M4	0,75	0,40	nema zahtjeva	15	nema zahtjeva
M5	0,50	0,40	nema zahtjeva	15	nema zahtjeva

Sto se tice vizuelnog vodenja saobracaja, ne postoje numericki pokazatelji za njegovo vrednovanje.

Od saobracajnica na području plana, Put JNA treba izdvojiti u svjetlostehnicku klasu M2, dok se ostale ulice (Ulica AVNOJ-a, Ulica Miladina Popovica, Ulica Dusana Miutinovica, Ulica Nova 1, Ulica

Nova 2, Ulica Nova 4 itd.) mogu svrstati u svetlotehnicku klasu M3. Voditi racuna da se dionice ovih saobracajnica na području plana ne mogu posmatrati nezavisno od ostalog dijela tih saobracajnih pravaca. Na raskrsnicama svih ovih saobracajnica postici svetlotehnicku klasu za jedan stepen vecu od samih ulica koje se ukrstaju.

Kod pjesackih staza (prolaza), unutar plana, obezbjediti srednju osvetljenost od 10 lx, uz minimalnu vrijednost osvetljenosti od 3 lx (klasa P2).

I zbog vece ekonomicnosti i zbog vizuelnog vodenja saobracaja, u instalacijama osvetljenja saobracajnica sa prvenstveno motornim saobracajem potrebno je obezbjediti primjenu natrijumovih sijalica visokog pritiska. Pri rjesavanju osvetljenja posebno voditi racuna o estetskim kriterijumima pri izboru elemenata instalacije osvetljenja, a kao svetlosni izvor koristiti metal-halogene sijalice.

#### **7.4.3. ZASTITA ZIVOTNE SREDINE**

Realizacijom planiranih sadrzaja dolazi do povecanja kvaliteta infrastrukturnog sistema na prostoru plana, pa time i do poboljsanja zivotne sredine. Pri realizaciji plana mora se voditi racuna da se koriste samo materijali koji ne izazivaju zagadenje zivotne sredine. Pri tome se posebno misli na vrstu transformatorskog ulja u transformatorskim jedinicama koje mora biti organskog porijekla.

U "zagadivace" zivotne sredine moze biti ubrojano i javno osvjetljenje usled izrazenog bljeska svjetlecih tijela, zbog cega se fotometrijskim proracunima mora izvrsiti kontrola blestanja (TI) koje mora biti u skladu sa medunarodnim preporukama (preporuke CIE) i evropskim standardom EN13201.

#### **7.4.4. URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI ZA IZGRADNJU PLANIRANE**

##### **ELEKTRODISTRIBUTIVNE MREZE I JAVNOG OSVETLJENJA**

###### **7.4.4.1. URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI ZA IZGRADNJU TRAFOSTANICE 35/0,4 kV**

Novoplanirana trafostanica TS 35/10 kV 2x12.5 MVA „Rozino“ mora biti izvedena u namjenski gradenom objektu. Blize uslove za njenu realizaciju definisace Elektrodistribucija Budva u saradnji sa FC Distribucija.

###### **7.4.4.2. URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI ZA IZGRADNJU TRAFOSTANICA 10/0,4 kV**

Novoplanirane trafostanice TS 10/0,4 kV moraju biti smjestene u namjenski projektovanom prostoru, u ravni terena. Ne dozvoljava se njihovo smjestanje u podrumima, suterenima i sl. bez posebne saglasnosti Elektrodistribucije. Raspored opreme i položaj energetskog transformatora moraju biti takvi da obezbjede sto racionalnije koriscenje prostora, jednostavnost rukovanja, ugradnje i zamjene pojedinih elemenata i blokova i omoguce efikasnu zastitu od direktnog dodira djelova pod naponom. Kod izvodenja, izvodac je duzan uskladiti svoje radove sa ostalim gradevinskim radovima na objektu, kako ne bi dolazilo do ostecenja vec izvedenih radova i poskupljenja gradnje. Svim trafostanicama projektima, uređenja okolnog terena, obezbjediti kamionski pristup, najmanje sirine 3,0 m. Planirane MBTS 10/0,4 kV, izvesti kao slobodnostojece objekte, u montazno-betonskom kucistu.

Opremu trafostanica predvidjeti u skladu sa preporukama donesenim od strane Sektora za distribuciju - Podgorica "Elektroprivrede Crne Gore", a.d. Niksic.

Snagu transformatorskih jedinica prilagoditi stvarnim potrebama, koje se moraju utvrditi elaboratima o potrebama u elektricnoj snazi i energiji za svaki slučaj pojedinačno i koji podlijezu ocjeni strucne sluzbe Elektrodistribucije.

Investitori su duzni da obezbjede projektnu dokumentaciju za gradenje planiranih trafostanica, kao i da obezbjede tehnicku kontrolu (reviziju) tih projekata. Investitori su duzni da obezbjede potrebnu dokumentaciju za izdavanje gradevinske dozvole, kao i strucni nadzor nad izvodenjem radova. Nakon zavrsetka radova, investitor je duzan zahtjevati vrsenje tehnickog pregleda i nakon njega podnijeti zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole.

#### **7.4.4.3. URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI ZA IZGRADNJU 35kV i 10 kV KABLOVSKE MREZE**

Kompletiranje planirane 35 kV i 10 kV mreze izvesti kablovima ciji ce tip i presjek odrediti strucna sluzba Elektrodistribucije prema vazecim preporukama u vrijeme realizacije plana.

Kablove polagati slobodno u kablovskom rovu, dimenzija 0,4 x 0,8 m, a na mjestima prolaza kabla ispod kolovoza saobracajnica, kao i na svim onim mjestima gdje se moze ocekivati povecan mehanicko opterecenje kabla (ili kabl treba izolovati od sredine kroz koju prolazi), kroz kablovsku kanalizaciju, smjestenu u rovu dubine 1,0 m. Za slučaj paralelnog vodenja 35 kV i 10 kV kabla u istom rovu potrebno ih je razdvojiti opekom ili slicnim izolacionim materijalom.

Nakon polaganja, a prije zatrpanjivanja kabla, investitor je duzan obezbjediti katastarsko snimanje tacnog položaja kabla, u skladu sa zakonskim odredbama. Na grafickom prikazu trase kabla treba označiti tip i presjek kabla, tacnu duzinu trase i samog kabla, mjesta njegovog ukrstanja, približavanja ili paralelnog vodenja sa drugim podzemnim instalacijama, mjesta ugradenih kablovske spojnica, mjesta položene kablovske kanalizacije sa brojem koriscenih i rezervnih cijevi (otvora) itd.

Ukoliko to zahtjevaju tehnicki uslovi strucne sluzbe Elektrodistribucije, zajedno sa kablom (na oko 40 cm dubine) u rov položiti i traku za uzemljenje, Fe/Zn 25x4 mm.

Duz trasa kablova ugraditi standardne oznake koje označavaju kabl u rovu, promjenu pravca trase, mjesta kablovske spojnice, pocetak i kraj kablovskog kanalizacije, ukrstanja, približavanja ili paralelnog vodenja kabla sa drugim kablovima i ostalim podzemnim instalacijama i sl. Eventualna izmjestanja postojećih kablova, kao i njihova prekidanja i nastavljanja (radi uvođenja u nove trafostanice) zbog novog urbanistickog rjesenja, vrsiti uz obavezno prisustvo predstavnika Elektrodistribucije i pod njegovim kontrolom. U tim slučajevima, otkopavanje kabla vrsiti rucno, a sam kabl mora biti u beznaponskom stanju.

Pri izvodenju radova preduzeti sve potrebne mjere zaštite radnika, gradana i vozila, a zaštitnim mjerama omoguciti odvijanje pjesackog i motornog saobraćaja. Na mjestima gdje je, radi polaganja kablova, izvršeno isjecanje regulisanih povrsina, iste dovesti u prvobitno stanje.

Investitori su duzni da obezbjede projektnu dokumentaciju za izvodenje kablovske 35 kV i 10 kV vodova, kao i da obezbjede tehnicku kontrolu tih projekata. Investitori su duzni da obezbjede potrebnu dokumentaciju za izdavanje gradevinske dozvole, kao i strucni nadzor nad izvodenjem radova. Nakon zavrsetka radova, investitor je duzan zahtjevati vrsenje tehnickog pregleda i nakon njega podnijeti zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole.

#### **7.4.4.4. URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI ZA IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU NISKONAPONSKIH DISTRIBUTIVNIH VODOVA NA PODRUCJU PLANA**

Nove niskonaponske vodove izvesti kao kablovske (podzemne), uz koriscenje tipa kabla po zahtjevu strucne sluzbe Elektrodistribucije. Vodove predvidjeti kao trofazne, radijalnog tipa.

Pri rekonstrukciji postojećih nadzemnih vodova u cilju priključenja novih potrosaca, ili omogucavanja proširenja potreba postojećih potrosaca (usled nadgradnje, dogradnje i sl.), vrsiti njihovo kabliranje (podzemno polaganje), u skladu sa odredbama planog viseg reda

Sto se tice izvođenja niskonaponskih kablovskih (podzemnih) vodova, primjenjuju se uslovi vec navedeni pri izgradnji kablovskih 10 kV vodova.

#### **7.4.4.5. URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI ZA IZGRADNJU JAVNOG OSVETLJENJA**

Izgradnjom instalacija javnog osvetljenja obezbjediti fotometrijske parametre date međunarodnim preporukama (preporuke CIE), navedenim u okviru plana.

Kao nosace svetiljki koristiti metalne demontazne stubove, koji izdrzavaju (sa svetiljkama) pritisak vjetra od 110 daN/m<sup>2</sup>. Napajanje javnog osvetljenja izvoditi kablovski (podzemno), uz primjenu standardnih kablova (PP 00 4x25 0,6/1 kV za ulicno osvetljenje i PP 00 3(4)x16 0,6/1 kV za osvetljenje u sklopu uredjaja terena).

Sistem osvetljenja treba da bude cjelonočni. Maksimalno dozvoljeni pad napona u instalaciji osvetljenja, pri radnom rezimu, može biti 5%. Kod izvedene instalacije moraju biti u potpunosti primjenjene mjere zaštite od električnog udara (zaštita od direktnog i indirektnog napona). U tom cilju, mora se izvesti polaganje zajednickog uzemljivaca svih stubova instalacije osvetljenja, polaganjem trake Fe-Zn 25x4 mm i njenim povezivanjem sa stubovima i uzemljenjem napojnih trafostanica. Obezbjediti selektivnu zaštitu kompletнnog napognog voda i pojedinih svetiljki.

Obezbjediti mjereno utrosene električne energije. Komandovanje uključenjem i isključenjem javnog osvetljenja obezbjediti preko uklopnog sata ili foto celiјe, prema zahtjevu Javnog komunalnog preduzeca.

Prilikom projektovanja stadiona i sportskih terena predvidjeti njihovo osvjetljenje u skladu sa preporukama za profesionalno bavljenje sportom (kod fudbalskog terena osvjetljenjem omogućiti vrsenje TV prenosa, dok kod ostalih terena sagledati zahtjeve korisnika).

Za polaganje napojnih vodova vaze isti uslovi kao i kod polaganja ostalih niskonaponskih vodova.

**\*napomena: urbanizacijom dela bloka 20 pojavila se potreba za dodatni trafostanicama koje bi zadovoljile potrebe novih 37 urbanistickih parcela. Predvidjene su 2 trafo stanice 2x630, na parcelama k-1 I k-2 u bloku 20,a moguce je, kako se bude odvijala fazna gradnja, u prvoj fazi da se promene u 2x1000.**

## **7. TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA**

### 7.5.1. POSTOJECE STANJE

U zoni zahvata DUP Dubovica I telekomunikaciona (TK) infrastruktura je prilicno razvijena, tako da su skoro sva naselja povezana na telekomunikacionu infrastrukturu. Telekomunikaciona infrastruktura je lokalnog karaktera i izgradena je oko 70% u vidu TK cijevne kanalizacije, dok je oko 30% TK mreze u vidu TK kablova polozenih direktno u zemlju. Kablovski provajderi telekomunikacionih usluga na ovom području su Crnogorski Telekom a.d. Podgorica i firma Cabling iz Budve (distributer CATV signala). Sto se telefonije tice, ovo područje dijelom gravitira na komutaciono cvoriste Glavne centrale Budva-AXE, a dijelom na telefonsko komutaciono cvoriste RSS Rozino, u vlasništvu Crnogorskog Telekoma. Sto se tice CATV signala, područje gravitira na podstanicu kablovske televizije Rozino u vlasništvu firme Cabling iz Budve. Kapaciteti kablova uglavnom zadovoljavaju postojeće potrebe, ali nedostatak cijevne infrastrukture, pogotovo u starijim naseljima, sa mrezom sa podzemnim kablovima, onemogućava brz i fleksibilan razvoj TK mreza.

**U okviru telekomunikacionih servisa ciji se sistem prenosa zasniva na radio-difuznoj („bezicnoj“) tehnologiji, kompletno područje DUP pokriveno je signalom sva tri operatera mobilne telefonije: T-Mobile, Promonte i M:tel, kao i signalom distributera kablovske televizije BBM.**

## ANTENSKI STUBOVI

opština	lokacija	operator	geografska širina osnove stuba (WGS84)	geografska duzina osnove stuba (WGS84)	nadmorska visina	tip stuba	dimenzije
Budva	BEĆIĆI	CT	42°16'56.61"N	018°52'33.32"E	10		
Budva	BUDVA TKC	CT	42°17'22.99"N	018°50'18.79"E	3		
Budva	JAZ	CT	42°16'45.70"N	018°47'49.00"E	58	čelični rešetkasti	h=20m 4 str l=100cm
Budva	MAINE	CT	42°18'5.98"N	018°50'33.51"E	144	cijevasti	h=21m R=101cm
Budva	MUP BUDVA	CT	42°17'20.69"N	018°50'23.31"E	11		
Budva	SV. STEFAN	CT	42°15'33.30"N	018°53'46.60"E	64		
Budva	BD - Zeta film	MTEL	42°16'50.71"N	018°50'11.80"E	4m	rooftop	h=5m
Budva	BD - Kapetanija	MTEL	42°16'53.34"N	18°50'20.31"E	4m	rooftop	h=5m
Budva	Slovenska plaža	MTEL	42°17'16.50"N	018°50'36.81"E	10	rooftop + pauk	10m
Budva	Sveti Stefan	MTEL	42°15'21.92"N	18°53'53.99"E	80 m	pauk	15m
Budva	Jaz - kiki	MTEL	42°17'22.87"N	18°48'13.16"E	1m	pauk	15m
Budva	Jaz	MTEL	42°16'15.44"N	18°47'46.46"E		pauk	15m
Budva	Rafailovići	MTEL	42°16'54.00"N	018°52'57.59"E	40	pauk	15m
Budva	Reževići	MTEL	42°13'27.48"N	018°54'34.70"E	98	betonski stub	13m
Budva	Obilaznica	MTEL	42°17'29.47"N	018°50'17.98"E	16	rooftop	
Budva	Miločer	MTEL	42°15'51.00"N	018°53'46.71"E	16	pauk	15m
Budva	Podkošljun	MTEL	42°17'22.82"N	018°51'3.69"E	10	cijevasti	18m
Budva	Buljatice	MTEL	42°12'6.98"N	018°57'45.77"E	150m	rešetkasti	25m
Budva	Hotel Mediteran	MTEL	42°16'58.08"N	18°51'44.41"E	10	rooftop	11-5m
Budva	Splendid	MTEL	42°16'57.69"N	018°51'49.57"E		indoor cijevasti	2m

## ANTENSKI STUBOVI

opština	lokacija	operator	geografska širina osnove stuba (WGS84)	geografska duzina osnove stuba (WGS84)	nadmorska visina	tip stuba	dimenzije
Budva	Zavalalj2	MTEL	42°17'4.54"N	18°51'31.60"E	150m	rešetkasti	36m
Budva	Babac	TELENR	42°12'34.00"N	18°55'45.00"E	185	RDC stub (Elektrogradnja tetrovorougaoni)	H = 20.0 m
Budva	Drobni pješak	TELENR	42°13'14.29"N	18°54'31.46"E	74	pole masti (cjevasti stub)	H = 16+4 m
Budva	Jaz	TELENR	42°16'54.91"N	18°48'02.10"E	120	pole masti (cjevasti stub)	H = 16+4 m
Budva	Rafailović	TELENR	42°16'37.72"N	18°52'55.26"E	39	tipa S-24 trougatoni rešetkasti	H = 24.0 m
Budva	Spas	RDC	42°17'01.7"	18°49'21.3"	385	kvadrat	25m
Budva	Babac	RDC	42°12'34.0"	018°55'44.8"E		trougaon	25m
Budva	Brajići	RDC	42°18'02.7"	018°53'37.3"E	779	kvadrat	27 m
Budva	Spas	CABLING	18°49'30.00"N	42°17'01.00"E	385m	Parabolična antena	
<i>Ukupan broj:</i>			<u>29</u>				

<i>opština</i>	<i>lokacija</i>	<i>operator</i>	<i>geografska dužina</i>	<i>geografska širina</i>	<i>nadmorska visina</i>	<i>tip bazne stanice</i>
Budva	Rt Zavala	BBM	018°51'31.70"E	42°17'04.70"N	31	MMDS
Budva	Babac	CT	018°55'49.60"E	42°12'37.91"N	223	GSM
Budva	Bečići RSS	CT	018°52'33.80"E	42°16'56.60"N	10	GSM/UMTS
Budva	Brajići	CT	018°53'37.10"E	42°18'02.49"N	768	GSM
Budva	Budva TKC	CT	018°50'17.89"E	42°17'28.82"N	3	GSM/UMTS
Budva	Buljarica	CT	018°58'0.19"E	42°12'18.69"N	160	GSM
Budva	Jaz	CT	018°47'53.10"E	42°16'50.69"N	52	GSM
Budva	Krimovica	CT	018°44'55.39"E	42°17'50.99"N	306	GSM
Budva	Lučka Kapetanija	CT	018°50'19.68"E	42°16'43.69"N	0	GSM/UMTS
Budva	Maine	CT	018°50'33.50"E	42°18'6.00"N	144	GSM/UMTS
Budva	MUP Budva	CT	018°50'22.97"E	42°17'20.32"N	11	GSM
Budva	Petrovac	CT	018°56'27.78"E	42°12'25.20"N	12	GSM/UMTS
Budva	Pržno	CT	018°53'32.30"E	42°16'0.59"N	13	GSM/UMTS
Budva	Reževići	CT	018°54'38.26"E	42°13'15.03"N	113	GSM
Budva	Spas	CT	018°49'21.62"E	42°17'1.24"N	382	GSM
Budva	Hotel Splendid (indoor)	CT				GSM
Budva	Sveti Stefan	CT	018°53'45.96"E	42°15'32.74"N	61	GSM/UMTS
Budva	Zavala	CT	018°51'34.46"E	42°16'43.77"N	60	GSM/DCS1800/UMTS
Budva	BD01 Spas	MTEL	018°49'21.71"E	42°17'01.33"N	379	GSM/DCS-1800/UMTS/FWA
Budva	BD02 Zeta Film	MTEL	018°50'11.80"E	42°16'50.71"N	6	GSM/DCS-1800/UMTS
Budva	BD03 BD-Lučka kapetanija	MTEL	018°50'19.62"E	42°16'41.68"N	0	GSM/DCS-1800/UMTS
Budva	BD04 Slovenska plaža (Trg sunca)	MTEL	018°50'36.81"E	42°17'16.50"N	8	GSM/DCS-1800/UMTS
Budva	BD05 Sveti Stefan	MTEL	018°53'52.10"E	42°15'21.34"N	66	GSM/UMTS/FWA
Budva	BD06 Zavala	MTEL	018°51'34.88"E	42°16'41.60"N	53	GSM/DCS-1800/UMTS/FWA
Budva	BD07 Babac	MTEL	018°55'44.68"E	42°12'33.83"N	176	GSM/DCS-1800/UMTS/FWA
Budva	BD08 Brajići	MTEL	018°53'36.77"E	42°18'02.80"N	770	GSM
Budva	BD09 Jaz KIKI	MTEL	018°48'8.43"E	42°16'57.83"N	2	GSM/DCS-1800/UMTS

Budva	BD10 Jaz Trsteno	MTEL	018°47'45.08"E	42°16'44.09"N	62	GSM/DCS-1800/UMTS
Budva	BD11 Rafailovići	MTEL	018°52'57.59"E	42°16'54.00"N	43	GSM/UMTS
Budva	BD12 Reževići	MTEL	018°54'34.70"E	42°13'27.48"N	103	GSM
Budva	BD13 BD-obilaznica	MTEL	018°50'17.98"E	42°17'29.47"N	17	GSM/DCS-1800/UMTS
Budva	BD14 Miločer	MTEL	018°53'46.71"E	42°15'51.00"N	86	GSM/UMTS
Budva	BD15 Podkošljun	MTEL	018°51'05.00"E	42°17'20.00"N	10	GSM/DCS-1800/UMTS
Budva	BD16 Buljarica	MTEL	018°57'45.77"E	42°12'06.98"N	44	GSM/UMTS
Budva	BD17 Hotel Mediteran	MTEL	018°51'50.24"E	42°16'58.75"N	10	GSM/DCS-1800/UMTS
Budva	BD18 Hotel SPLENDID	MTEL	indoor	indoor		GSM/UMTS
Budva	BD19 Zavala 2	MTEL	018°51'30.89"E	42°17'04.09"N	115	GSM/DCS-1800/UMTS
Budva	Spas	RDC	18°49'21.3"	42°17'01.7"		
Budva	Babac	RDC	18°55'44.7"	42°12'33.8"		UHF/GSM/Link
Budva	Brajići	RDC	18°53'36.8"	42°18'2.8"		UHF/VHF/GSM
Budva	Babac	TELENOR	018°56'03.14"E	42°12'33.38"N		GSM/DCS1800/UMTS
Budva	Budva	TELENOR	018°50'38.47"E	42°16'42.22"N		GSM/DCS1800/UMTS
Budva	Budva Semafor	TELENOR	018°50'31.26"E	42°17'08.14"N		DCS1800
Budva	Budva_2	TELENOR	018°50'36.24"E	42°17'28.11"N		GSM
Budva	Hotel Splendid	TELENOR	018°52'15.89"E	42°16'54.46"N		DCS1800
Budva	Hotel Splendid (indoor)	TELENOR				GSM
Budva	Jaz	TELENOR	018°48'20.02"E	42°16'53.98"N		GSM
Budva	Jaz (mobilni RBS)	TELENOR	018°48'20.02"E	42°16'53.98"N		GSM/DCS1800
Budva	Miločer	TELENOR	018°54'04.17"E	42°15'32.52"N		GSM/UMTS
Budva	Pržno	TELENOR	018°53'50.88"E	42°15'55.87"N		GSM
Budva	Rafailovići	TELENOR	018°53'13.22"E	42°16'36.78"N		GSM/UMTS
Budva	Spas	TELENOR	018°49'40.65"E	42°17'00.57"N		GSM/DCS1800/FWA
Budva	Zavala	TELENOR	018°51'52.84"E	42°16'41.09"N		GSM/DCS1800/UMTS

*Ukupan broj:* 53

<i>Operator</i>	<i>Opština</i>	<i>Lokacija</i>	<i>Naziv objekta</i>	<i>Geografske koordinate</i>	<i>Ukupna površina</i>	<i>Spratnost</i>
CT	Budva	Mediterska 8 Budva	BD TKC BUDVA		1608	P+P1+P2
CT	Budva	Velji Vinogradi bb (Adoc zgrada)	BD RSS VELJI VINOGRADI		73	1P+P
CT	Budva	Petrovac	BD RSS PETROVAC		289	1P+(P)+P1
CT	Budva	Pržno bb	BD RSS PRŽNO		88	P+P1
CT	Budva	Lastva Grbaljska bb	BD RSS LASTVA GRBALJSKA		14	P
CT	Budva	Prijevor bb	BD RSS PRIJEVOR		6	P
CT	Budva	Rozino bb,Budva	BD RSS ROZINO		18.5	P
CT	Budva	Lapčići bb	BD RSS LAPČICI		14	P
CT	Budva	Bečići	BD RSS BEĆICI		18	P
CT	Budva	JAZ	outdoor			
CT	Budva	MAINE	outdoor			
CT	Budva	MUP BUDVA	outdoor			
CT	Budva	SV.STEFAN	kontejner		7.4	
Telenor	Budva	Babac	KO Babac	E 18°55'45" N 42°12'34"	9.8	
Telenor	Budva	Drobni Pijesak	KO Reževići I	E 18°54'31.46" N 42°13'14.29"	0.45	
Telenor	Budva	Rafailovići	KO Bečići	E 18°52'55.26" N 42°16'37.72"	2.4	
Telenor	Budva	Jaz	KO Prijevor	E 18°48'02.10" N 42°16'54.91"	0.95	
Cabling	Budva	Mediterska br. 8		18°50'12.00"E 42°16'49.00"N	125	Prizemlje i 1sprat
MTEL	Budva	Sveti Stefan	BD05	18°53'55.00"E 42°15'21.00"N		
MTEL	Budva	Zavala 2	BD19 Zavala 2			
MTEL	Budva	Buljarice	BD16 Buljarice	18°58'00.00"E 42°12'18.00"N		
MTEL	Budva	Podkosljun	BD15 Podkosljun	18°51'05.00"E 42°17'20.00"N		
MTEL	Budva	Rezevici	BD12 Rezevici	18°54'35.00"E 42°13'27.00"N		
MTEL	Budva	Obilaznica	BD13 Obilaznica	18°50'18.00"E 42°17'29.00"N		
RDC	Budva	Babac		018°55'44.80"E 42°12'34.00"N	22.1	

## Kabloska kanačacija

Lokacija	Adresa	Geografske koordinante pucane tačke	Geografske koordinante krajnjic tačke	Dužina trase (m)	Broj telekomunikacionih okvira na trasi	Uzvodni kanal	Broj slahodnih kuharskih ujivo	CAB
Budva	Slovenska obala 13, Budva: Jadranški put bb, Bečići	18°50'12.00"E 42°16'49.00"N	18°52'34.00"E 42°16'57.00"N	3940	63	Cabling D.O.O.	17	

**Ukupan broj:** 1

**Ukupna dužina trase (m):** 3940

<i>Redni broj</i>	<i>Opština</i>	<i>Operator</i>	<i>Servisi</i>
1	Budva	Crnogorski Telekom	Usluge na fiksnoj lokaciji (telefonija, pristup internetu (ADSL), distribucija TV i radio programa (IP TV). Fiksni bežični pristup internetu (WiFi), mobilne usluge
2	Budva	Telenor	Mobilne usluge, Fiksni bežični pristup internetu (WiFi)
3	Budva	Mtel	Mobilne usluge, Fiksni bežični pristup (WiMax)
4	Budva	BBM	Distribucija TV i radio programa (MMDS)
5	Budva	Total TV Montenegro	Distribucija TV i radio programa (DTH)
6	Budva	Radio difuzni centar	Zemaljska radio difuzija
7	Budva	MNNews	Fiksni bežični pristup internetu (WiFi)
8	Budva	Cabling	Distribucija TV i radio programa i Internet (Digitalni KDS)

1. Na području Opštine Budva, Društvo za telekomunikacije „Mtel“ d.o.o. Podgorica koristi sledeće telekomunikacione lokacije:

R.br.	Lokacija	Geografska dužina	Geografska širina	Nadmorska visina	Vlasnik lokacije
1	JAZ	018°47'45.08"E	42°16'45.09"N	60m	Mtel
2	JAZ KIKI	018°48'8.43"E	42°16'57.83"N	2m	Mtel
3	SPAS	018°49'21.71"E	42°17'1.33"N	381m	RDC
4	ZETA FILM	018°50'11.93"E	42°16'50.71"N	4m	Mtel
5	LUČKA KAPETANIJA	018°50'19.62"E	42°16'43.28"N	0m	Mtel
6	OBILAZNICA	018°50'18.22"E	42°17'29.07"N	17m	Mtel
7	SLOVENSKA PLAŽA	018°50'36.80"E	42°17'16.50"N	8m	Mtel
8	ZAVALA	018°51'34.88"E	42°16'41.60"N	52m	TV Budva
9	ZAVALA2	018°51'30.89"E	42°17'4.09"N	117m	Mtel
10	BRAJIĆI	018°53'36.77"E	42°18'2.80"N	770m	RDC
11	MEDITERAN	018°51'50.24"E	42°16'58.75"N	10m	Mtel

R.br.	Lokacija	Geografska dužina	Geografska širina	Nadmorska visina	Vlasnik lokacije
12	RAFAILOVIĆI	018°52'57.60"E	42°16'54.00"N	47m	Mtel
13	MILOČER	018°53'46.71"E	42°15'51.00"N	90m	Mtel
14	SV.STEFAN	018°53'53.98"E	42°15'21.34"N	78m	Mtel
15	BABAC	018°55'44.68"E	42°12'33.83"N	180m	RDC
16	REŽEVICI	018°54'34.70"E	42°13'27.48"N	106m	Mtel
17	BULJARICE	018°58'0.00"E	42°12'18.39"N	160m	Mtel
18	POTKOŠJUN	018°51'3.21"E	42°17'23.06"N	6m	Mtel

2. Na osnovu utvrđenih tehničkih parametara i planova razvoja telekomunikacione mreže Mtel-a, u narednom periodu bi bili zainteresovani za izgradnju telekomunikacionih objekata na sledećim lokacijama:

R.br.	Lokacija	Geografska dužina	Geografska širina	Nadmorska visina
1	ZEČEVO SELO	018°49'34.15"E	42°19'55.12"N	838m
2	MARKOVIĆI	018°51'42.30"E	42°18'39.13"N	542m
3	LUČICE	018°57'5.50"E	42°12'4.97"N	8m
4	NOVOSELJE	018°57'23.78"E	42°13'23.40"N	744m
5	DUBOVICA	018°49'19.32"E	42°18'11.77"N	440m
6	BLIZIKUĆE	018°54'3.25"E	42°14'30.87"N	110m
7	SPAS2	018°48'42.06"E	42°19'29.79"N	616m
8	LASTVA	018°48'20.53"E	42°18'22.06"N	26m
9	ZAOBILAZNICA	018°50'50.53"E	42°17'40.39"N	33m
10	SLOVENSKA PLAŽA2	018°51'11.30"E	42°17'10.27"N	3m
11	DUBOVICA2	018°49'42.11"E	42°17'28.76"N	58m
12	KAMENOVO	018°52'54.79"E	42°16'38.71"N	62m
13	BULEVAR	018°50'44.13"E	42°17'20.69"N	3m
14	MONTENEGRO	018°51'47.95"E	42°16'54.10"N	5m
15	SAVOJO	018°57'47.30"E	42°11'41.20"N	2m
16	KUFIN	018°59'52.10"E	42°10'30.79"N	202m
17	CELOBRDO	018°53'56.41"E	42°15'54.55"N	244m

## 7.5.2. PLANIRANO STANJE

### 7.5.2.1. TELEKOMUNIKACIONA KABLOVSKA KANALIZACIJA I KABLOVSKIE PRISTUPNE MREZE

Razvoj savremenih telekomunikacija i uvodenje novih tehnologija i usluga u oblasti komunikacija i prenosa podataka putem zicnih i bezicnih medija, zahtijeva jedan ozbiljan i sveobuhvatan pristup u planiranju i projektovanju telekomunikacionih pristupnih mreza kao jednog od bazicnih cinioca telekomunikacione infrastrukture, narocito u urbanim gradskim cjelinama u kojima se neadekvatna i polovicna rjesenja vrlo brzo pokazuju kao udar na sam pojam urbanizovanosti i gradskog uredjenja. Zato je cilj da se napravi plan telekomunikacione infrastrukture, u okviru uredjenja DUP Dubovica I, koji ce biti krajnje funkcionalan i koji ce biti u stanju da isprati razvoj i uredjenje svakog dijela prostora predmetnog zahvata i omoguci dostupnost svake postojece i buduce tehnologije koju nude ili ce nuditi sadasnji, ili neki novi, pruzaoci usluga telekomunikacionih servisa, do svakog pojedinacnog korisnika na području DUP.

Na području planiranog DUP Dubovica I, u najvećem stepenu je razvijena infrastruktura koncentrisana na razvoj telefonije, prvenstveno fiksne, a zatim i mobilne, kao i kabloske televizije. Razvijena telekomunikaciona je kabloska kanalizacija sa cijevima PVC 0110mm, duž postojećih ulica i prilaznih puteva do objekata, ali ima i kablova položenih direktno u zemlju. Po tipu kablovi su opticki, koaksijalni i bakarni-telefonski, sa tendencijom sve većeg procenata zastupljenosti optičkih kablova u cjelokupnoj mrezi. Struktura telefonskih kablova je kombinovana od kablova sa olovnim omotacem i papirnom izolacijom provodnika (tip TK 00; TK 00-V i TK 10), koji se smatraju starim kablovima i nastoje se izbaciti iz upotrebe, kao i od kablova sa omotacem i izolacijom provodnika od termoplastičnih masa PVC, PE i sl. (kablovi tipa TK 59-GM; TK 39-P i sl.), koji bi trebalo u potpunosti da zamijene prethodne tipove kablova.

Postojeci kapaciteti telefonske mreze samo u određenom stepenu zadovoljavaju trenutne potrebe, ali imajući u vidu da se na području DUP Dubovica I planira postojanje oko 2900 stambenih jedinica, oko 5900 apartmana i oko 1900 lokala, te izgradnja fudbalskog stadiona sa 15300m mesta, a sve sa približno 34500 stalnih i povremenih korisnika, to je od posebnog znacaja razvoj podzemne telekomunikacione cijevne infrastrukture, koja će u potpunosti zadovoljiti potrebe za savremenim telekomunikacionim servisima predviđenih korisnika za jedan duži period. Zbog toga je citav plan usmjeren na izgradnju nove i rekonstrukciju i modernizaciju stare telekomunikacione infrastrukture, tako da ona, trasom i kapacitetom, omoguci lak pristup, bilo kojem pruzaocu usluga telekomunikacionih servisa, do svakog urbanističkog bloka definisanog ovim DUP.

Savremeni servisi u telekomunikacijama podrazumijevaju integrisane usluge telefonije, brzog (sirokopojasnog) interneta i kabloske televizije, sa tendencijom da se analogne tehnike prenosa i distribucije u potpunosti zamijene sa digitalnim tehnologijama i to vec do 2012. godine, kao je to predviđeno u zemljama Evropske unije, a taj trend nastoje pratiti i zemlje koje planiraju ulazak u EU. Digitalizacija se može postići i bezicnim tehnologijama, ali one ipak u ovom trenutku, sa svojim ogranicenjima, predstavljaju samo rezervne varijante u kompanijama koje imaju kabloski pristup do korisnika, i to samo na ruralnim područjima do kojih nije isplativo polagati kablosku infrastrukturu. Zbog toga se digitalizacija do krajnjeg korisnika u pravom smislu postize polaganjem savremenih telefonskih bakarnih kablova sa plasticnom izolacijom, koaksijalnih kablova te optičkih kablova. Krajnji cilj je da se postignu FTTH servisi, odnosno da se dode sa optičkim kablom do krajnjeg korisnika, jer je u ovom trenutku to medij sa najboljim karakteristikama za prenos informacija putem telekomunikacija.

Da bi se ostvarilo navedeno, odnosno da bi se korisnicima ponudili najsavremeniji servisi, potrebno je precizno i optimalno planirati podzemnu kablosku distributivnu mrežu, odnosno kablosku cijevnu kanalizaciju sa kabloskim oknima, koja će svojim kapacitetom omogućiti većem broju provajdera

telekomunikacionih servisa da ponude svoje usluge. Na taj nacin ce krajnji korisnik imati mogucnost da bira najbolju uslugu prema sopstvenom nahodenju.

Na području predmetnog DUP planirano je da se, pored postojeće TK kablovske kanalizacije koja se zadrzava, gradi nova TK kablovska kanalizacija lokalnog karaktera, bazirana na cijevima PVC 0110mm, sa odgovarajućim telekomunikacionim kablovskim oknima, a da se postojeći kablovi koji su položeni direktno u zemlju izmjeste ili potpuno ukinu. Ona treba da omoguci brz i jednostavan nacin za proširenje postojećih i razvoj novih pristupnih telekomunikacionih mreza, baziranih ne samo na bakarnim telefonskim i televizijskim kablovima, već i na optickim kablovima, a koje će podrzavati telekomunikacione servise bazirane na ADSL, VDSL, FTTC, FTTH i sl. tehnologijama. Ispravno rukovodenje i odrzavanje ovako planiranog telekomunikacionog distributivnog kanalizacionog sistema omogucava brzo i lako uvlacenje i izvlacenje bilo kojih telekomunikacionih kablova uvlacnog tipa, cime je omogucena laka proširivost mreza, kao i visenamjenska funkcionalnost cijelog sistema.

Planirano je da se nova TK kanalizacija nadovezuje na postojeću. Predvideno je da se radi TK kablovska kanalizacija lokalnog karaktera, minimalnog kapaciteta 2, 3, 4 i 6xPVC 0110mm cijevi, kao i odgovarajuća TK kablovska okna, koja su, zbog predmjera koji je dat kasnije u ovom elaboratu, uslovno podijeljena na „manja“ i „veća“ okna. Pod pojmom manja okna podrazumijevaju se okna cije unutrasnje dimenzije krecu u rasponu standardnih dimenzija TK okana od 60x60x60cm do 150x110x100cm. Pod vecim oknima podrazumijevaju se okna sa unutrasnjim dimenzijama od 200x150x110cm do 350x200x180cm i u njima je predvidena ugradnja konzola za parkiranje TK kablova. Nastojalo se da se trase kanalizacije i pozicije okana odaberu tako da se, sem na prelazima ulica, poklapaju sa trotoarskim ili zelenim povrsinama, tako da se za okna koriste laki telekomunikacioni poklopaci koji trpe opterecenje do 50kN. Na taj nacin se izbjeglo pozicioniranje okana u kolovoznoj povrsini, sto usložnjava proces projektovanja i izrade, kao i statiku tih okana, a zahtijeva i koriscenje teskog poklopca sa minimalnim opterecenjem do 250 ili 400kN. Sam nacin izrade TK kanalizacije, sto podrazumijeva iskop rova, polaganje cijevi, zatrpanjanje rova, iskop rupe za okno i sve ostale gradevinske radnje, definisane su u okviru „Opštih i tehnickih uslova za izvođenje gradevinskih radova za pristupne telekomunikacione mreže“, koje je izradio Gradevinski fakultet u Podgorici. Takođe se mogu koristiti i sve tehnicke preporuke izdate u publikacijama ZJPTT. Trase kanalizacije, kapacitet i pozicije okana su jasno prikazani u grafickim prilozima. Precizne dimenzije okana daju se u okviru glavnog projekta njihove izrade, a kapaciteti TK kanalizacije, u ovom planu, dati su kao minimalni, sto znaci da se može odobriti zahtjev za povecanjem broja cijevi, ali samo ako se time ne ugrozavaju vodovi ostalih infrastrukturnih instalacija, kao i sama TK instalacija (npr. od strane elektroenergetskih vodova i sl.).

Razvoj privodnog TK kanalizacionog sistema do pojedinačnih objekata odreduje se glavnim projektom prilikom izgradnje svakog objekta. To znaci da je ovaj plan obuhvatio distributivni telekomunikacioni kanalizacioni sistem do tacke do koje je moguce razvijati primarnu i sekundarnu pristupnu telekomunikacionu mrezu, a da je dalji razvoj razvodne distibutivne mreze stvar izmedu pojedinacnih investitora izgradnje objekata i pruzaoca telekomunikacione usluge sa kojim investitor sklopi ugovor, a koji je duzan da izda posebne tehnicke uslove o prikljucenju na svoju pristupnu mrezu. Ti posebni tehnicki uslovi moraju biti u okvirima gore navedenih opštih uslova, moraju biti uskladjeni sa Zakonom o uredjenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br. 51/08), sa Zakonom o telekomunikacijama („Sl.list RCG“ br. 59/00), Zakonom o zivotnoj sredini („Sl.list RCG“ br. 12/96 i 55/00), kao i svim ostalim vazecim propisima iz ove oblasti. Potrebno da glavni projekati izgradnje TK mreze, na mikrolokacijama novih objekata, budu bazirani iskljucivo na cijevnoj kanalizaciji sa telekomunikacionim oknima, bez ikakvih improvizacija i vazdusne mreze. Oni moraju precizirati mikrolokacije eventualne trase rova za polaganje cijevi, pozicije okana, izvodnih stubica, javne telefonske govornice ili nekog drugog objekta u okviru pristupne TK mreze, kako bi bili uskladjeni sa ostalim objektima podzemne infrastrukture, a takođe treba i da se skladno uklope u arhitektonsku cjelinu urbanistickog bloka u kojem se nalazi. Sto se tice izvodnih ormara, TK kanalizacija je planirana da se mogu preuzeti postojeći ormari, ali samim planom nijesu precizirane lokacije ormara jer one prvenstveno zavise od pruzaoca telekomunikacionih usluga, tipa objekta koji se gradi i dr., ali je nasa preporuka, s obzirom da ne postoji neki poseban propis, da se koriste tipski ormari (stubni, zidni-spoljasnji i unutrasnji) siluminske izrade, koji nijesu podlozni rđanju. Nacin izrade postolja za ormare,

kao i njihovo postavljanje na zidove dato je „Uputstvom o izradi uvoda i instalacija ZJPTT“. Sve unutrasnje telekomunikacione instalacije pojedinacnih objekata takođe treba da budu uradene u skladu sa svim vazecim propisima iz te oblasti, kao i posebnim tehnickim uslovima koje izdaje davalac telekomunikacionih usluga, u sklopu ranije pomenutih uslova za prikljecenje na njegovu mrežu.

TK kablovska kanalizacija kapaciteta 6 cijevi je planirana na raskrsnici sa kruznim tokom, kako bi se pravilno ispratilo planirano prosirenje postojeće TK kanalizacije duž obilaznice sa 4 na minimum 6 cijevi. Takođe je TK kablovska kanalizacija kapaciteta 6 cijevi planirana na raskrsnici Topliskog puta sa obilaznicom, kako bi se izmjestila trasa postojeće kanalizacije duž Topliskog puta, zbog prosirenja same saobracajnice. U nastavku TK kanalizacije duž Topliskog puta, takođe je planirano njeno izmijestanje, sa kapacitetom 4 cijevi. Na mjestima, duž obilaznice, gdje se vrši prosirenje kolovozne trake, a gdje postojeća TK kanalizacija „ulazi“ u zonu planiranog kolovoza, ostavljana je mogućnost da se pokuša sacuvati postojeća TK infrastruktura, na nacin da se Glavnim projektom prosirenja puta planira „oklanjanje“ TK kanalizacije armiranim betonom. Ipak, sa druge strane puta planirana je TK kanalizacija sa 4 cijevi, tako da se, izradom odgovarajućih prelaza preko puta, može na relativno jednostavan nacin izmjestiti postojeća TK infrastruktura. U sklopu tih radova treba nastojati da se Glavnim projektom predviđa da postojeća TK okna ostanu u trotoarskoj ili zelenoj povrsini, koliko god je to moguce. U slučaju da okno mora ostati u kolovoznoj povrsini, potrebno je planirati njegovu odgovarajuću rekonstrukciju, sa obaveznom ugradnjom teskog (400kN) poklopca za TK kablovska okna. Broj okana koja će, na ovaj nacin, ostati u kolovoznoj povrsini, a samim tim ce trebati i njihova rekonstrukcija, ovim planom nije moguce precizno odrediti, vec se to može uraditi jedino u okviru Glavnog projekta prosirenja ulice. Takođe je moguce da će na pojedinim lokacijama trebati izmjestiti mali dio postojeće TK kanalizacije i uraditi novo TK kablovsko okno (sto se može smatrati kao izmijestanje postojećeg okna), sto ovim elaboratom nije moguce predvidjeti, pa takve slučajeve ne treba posmatrati kao izmjene ovog plana.

U ostalom zahvalu DUP-a je planirana kanalizacija sa minimum 4 i 3 cijevi duž ulica koje treba da bude kicma nove TK infrastrukture, kao i oko sportskog kompleksa unutar urbanistickog bloka 21. U ostalim djelovima plana predviđena je TK kanalizacija sa minimum 2 cijevi i ona je uglavnom sekundarnog distributivnog karaktera. Posebno je obracena paznja da se rekonstrukcijom mrežne infrastrukture obuhvati ukidanje primarnih i sekundarnih distributivnih podzemnih kablova do postojećih naselja, ali se ovim planom nije moglo izbjegći zadržavanje razvodne mreže podzemnih kablova do pojedinacnih objekata jer se njihova zamjena cijevnom infrastrukturom mora tretirati kroz eventualne projekte rekonstrukcije razvodne distributivne mreže pojedinih provajdera, što se ima kao poseban slučaj gorenavedene izgradnje TK mreže na mikrolokacijama objekata unutar urbanistickog bloka, te ga kao takvog treba tretirati na isti nacin. Ovo je sve jasno prikazano u grafickom prilogu DUP-a. Tu su naznacene i pozicije okana, pri cemu treba reci da su ispod ili iznad trase kanalizacije dati njeni kapaciteti, a na „vecim“ okнима je postavljena oznaka „V“.

Napominjemo da je neophodno, da se i daljom razradi, na novou glavnog projekta, uradi sinhron plan kojim bi se definisali položaji svih podzemnih infrastruktura, jer je neophodno obezbijediti da se na mjestima ukrstanja ili približavanja i paralelnog polaganja sa vodovima drugih instalacija, TK kablovska kanalizacija izvodi prema „Uputstvu za zastitu telefonskih instalacija od uticaja vodova drugih instalacija ZJPTT“. Ove mjere zastite se prvenstveno odnose na zastitu TK instalacija od elektroenergetskih instalacija, ali se one primjenjuju i kod svih ostalih instalacija koje mogu imati posredan uticaj na TK vodove. Najmanje rastojanje između kanalizacije od PVC cijevi i podzemnih električnih instalacija (elektroenergetski kablovi i sl.) treba da iznosi 0,5 m bez primjene zastitnih mjera i 0,1 m sa primjenom zastitnih mjera. Zastitne mjere se moraju preduzeti na mjestima ukrstanja i približavanja ako se vertikalna udaljenost od 0,5 m ne može održati. Zastitne cijevi za elektroenergetske kable treba da budu od dobro provodnog materijala, a za telekomunikacione kable od neprovodnog materijala. Za napone preko 250V prema zemlji, elektroenergetske kable treba uzemljiti na svakoj spojnici dionice približavanja. Ako se telekomunikacione i elektroinstalacije ukrstaju na vertikalnoj udaljenosti manjoj od 0,5 m, ugao ukrstanja, po pravilu, treba da bude 90 stepeni, ali ne smije biti manji od 45 stepeni.

Projektovanje i izvođenje radova na TK kablovskoj kanalizaciji izvoditi i u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu („Sl.list RCG“ br. 79/04). Zakon o zaštiti na radu određuje da se u posebnom dijelu Glavnog projekta prikaze skup svih tehničkih rjesenja za primjenu pravila zaštite na radu prilikom izgradnje i eksploatacije objekta. Prvenstveno se primjenjuju osnovna pravila zaštite, a u slučaju potrebe i posebna pravila.

Osnovna pravila zaštite na radu obuhvataju:

- opskrbljenost sredstava rada zaštitnim napravama (pod sredstvima rada smatraju se objekti namijenjeni za rad ili kretanje osoba na radu i pomoćne prostorije sa pripadajucom instalacijom),
- osiguranje od udara električnom energijom,
- osiguranje potrebne radne povrsine i radnog prostora,
- osiguranje potrebnih puteva za prolaz, transport i evakuaciju radnika,
- osiguranje cistoce, potrebne temperature i vlaznosti vazduha,
- osiguranje potrebnog osvjetljenja radne okoline,
- ogranicenje buke i vibracija u radnoj okolini,
- osiguranje od nastanka pozara i eksplozije,
- osiguranje od stetnih atmosferskih i klimatskih uticaja,
- osiguranje od djelovanja opasnih materija i zracenja,
- osiguranje prostorija i uredaja za licnu higijenu.

Posebna pravila zaštite na radu obuhvataju:

- određivanje uslova u pogledu strucne sposobnosti, zdravstvenog, tjelesnog i psihičkog stanja i psihofizičkih sposobnosti radnika,
- određivanje nacina na koji se moraju izvoditi određeni poslovi i radne operacije,
- preporuke proizvodaca prema tehničkim uslovima,
- pravilno uskladistenje i zaštita materijala, uredaja i opreme,
- određivanje trajanja posla, koristenje licnih zaštitnih sredstava i zaštitnih naprava,
- obavezno postavljanje znakova upozorenja od određenih opasnosti,
- osiguranje normalnog strujanja vazduha,
- osiguranje da na svakom radilistu na kojem radi istovremeno 20 radnika, jedan bude sposoban za pružanje prve pomoci.

Planirana kablovska postrojenja ne predstavljaju opasnost kao potencijalni izvor pozara, pa se na njima ne projektuju posebne mјere zaštite. Opasnost od pozara javlja se samo prilikom transporta, uskladistenja i manipulisanja sa zapaljivim materijalima koji se koriste pri izradi kablovskih nastavaka (plin, benzin). U tu svrhu potrebno je posvetiti posebnu pažnju transportu, skladistenju i manipulisanju takvim sredstvima i sve izvoditi u skladu sa Zakonom o zaštiti od pozara („Sl. List RCG“ br. 47/92).

Takođe treba reći, sto se tice mјera zaštite životne sredine, da se izgradnjom i eksploatacijom podzemne telekomunikacione kablovske infrastrukture ne zagaduju životno i tehničko okruženje istog. Ipak pri projektovanju i planiranju izgradnje TK kablovske kanalizacije i izradi kablovskih pristupnih mreza treba postovati sve odredbe, koje se mogu odnositi na konkretni projekat, Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG“ br. 80/05) i Zakona o životnoj sredini („Sl.list RCG“ br. 12/96 i 55/00).

### **7.5.2.2. RADIO-DIFUZNI (BEZICNI) SISTEMI**

U ovoj fazi planiranja nije moguce odrediti lokaciju za antenske, odnosno bazne stanice radio-difuznih sistema, jer to prevashodno zavisi od provajdera takvih usluga i njihovih predikcionih mjerena i zahtjeva za realizaciju konkretnih projekata. Međutim, mogu se dati smjernice i tehnički zahtjevi za davanje urbanisticko-tehničkih uslova za svaki konkretni projekat te vrste.

Osnovna koncepcija GSM sistema mobilne telefonije bazirana je na klasicnoj arhitekturi celijske radio-mreze. Osnovna jedinica ovakve mreze je celija. U cilju pokrivanja zeljene teritorije, servisne zone osnovnih celija se udružuju i na taj nacin formiraju jedinstven sistem. Svaka celija ima svoju baznu stanicu (*BTS - Base Transceiver Station*) koja radi na dodijeljenoj grupi radio-kanala. Radio-kanali dodijeljeni jednoj celiji u potpunosti se razlikuju od radio-kanala dodijeljenih susjednim celijama.

Sve savremene GSM bazne stanice koncipirane su tako da se za njihovo normalno funkcionisanje ne zahtijeva stalna ljudska posada. To znaci da u okviru uredenja bazne stanice ne treba da se razmatraju pitanja dovoda vode, grijanja, kanalizacije itd.

Razlikuju se tri tipa baznih stanica, u zavisnosti od toga da li na planiranoj lokaciji bazne stanice postoji ili ne postoji odgovarajuća prostorija za smjestaj opreme bazne stanice. Shodno tome imamo:

- INDOOR bazne stanice (za montazu u okviru postojećeg objekta ili kontejnera),
- OUTDOOR bazne stanice (za instalaciju na otvorenom), i
- MICRO bazne stanice (za pokrivanje manjih zona, kao što su tržni centri, centralne gradske ulice i sl.).

Svi standardni tipovi baznih stanica se, u pogledu klimatskih i mehanickih zahtjeva, trebaju realizovati u skladu sa ETSI standardom ETS 300 019 (*Classification of Environmental Conditions*). U pogledu zastite od zemljotresa uredaji baznih stanica treba da budu projektovani da ispunjavaju uslove standarda IEC 68-2-57. U pogledu elektromagnetske kompatibilnosti bazne stanice trebaju ispunjavati EMC preporuke Evropske zajednice (89/336/EEC). Takođe, bazne stanice trebaju biti testirane u skladu sa EMC preporukama GSM:11.20:12.1 i ETS 300 342-2.

Polazeci od konkretnih uslova na planiranoj lokaciji bazne stanice, za svaku baznu stanicu se vrši uređivanje prostora na adekvatan nacin u sa Zakonom o uredjenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br. 51/08) i Zakonom o telekomunikacijama („Sl.list RCG“ br. 59/00). U slučaju da se na konkretnoj lokaciji može obezbijediti prostorija ili kontejner povrsine do oko  $10m^2$ , implementira se INDOOR bazna stanica. Pri tome nosivost poda prostorije mora biti takva da može da izdrži opterecenje od  $500kg/m^2$  na površini predvidenoj za smjestaj opreme bazne stanice, a  $800kg/m^2$  na površini za smjestaj baterijskog napajanja. U okviru uredenja prostorije, između ostalog, planira se i postavljanje antistatiskog poda, instaliranje uredaja za obezbjedivanje mikroklimatskih uslova, postavljanje opreme za protivpozarnu zaštitu itd. Napajanje uredaja instalirane opreme regulise se, za svaku baznu stanicu, sporazumom sa nadležnom elektrodistributivnom kompanijom.

Ako za instaliranje bazne stanice nije moguce obezbijediti adekvatnu prostoriju, može se implementirati OUTDOOR bazna stanica. Pri tome se vodi računa da, osim pogodnosti sa stanovista pokrivanja teritorije, ona ne bude isuvise daleko od energetskih izvora. OUTDOOR bazna stanica se može postaviti u sklopu nekog objekta ili samostalno na tlu. Napajanje uredaja instalirane opreme regulise se takođe, za svaku baznu stanicu, sporazumom sa nadležnom elektrodistributivnom kompanijom.

U slučajevima kada na relativno malom prostoru (tržni centar, centralne gradske ulice i sl.) treba obezbijediti GSM radio-servis, primjenjuje se MICRO bazna stanica. Male dimenzije i relativno mala težina bazne stanice omogucavaju dosta fleksibilnu, jednostavni i brzu montazu, i to bez nekih posebno postavljenih uslova.

Bazne stanice svojim radom ne zagaduju životno i tehnicko okruženje. Ni na koji nacin ne zagaduju vodu, vazduh i zemljiste. Rad baznih stanica ne proizvodi nikakvu buku ni vibracije, a nema ni toplotnih ni hemijski dejstava. U manjoj mjeri i u ogranicenom prostoru eventualno može doći do pojave nedozvoljenog nivoa elektromagnetskog zracenja baznih stanica, sto se pravilnim planiranjem i projektovanjem, te testnim mjeranjima može preduprijeti. Konacno, može se zaključiti da tokom normalnog rada bazne stanice ni na koji nacin ne ugrozavaju životnu i tehnicku sredinu, a to se postize pravilnim projektovanjem koje u potpunosti treba da ispuni unaprijed postavljene urbanističke uslove

za svaku lokaciju ponaosob, kao i da se u svemu pridrzava Zakona o procjeni uticaja na zivotnu sredinu („Sl.list RCG“ br. 80/05) i Zakona o zivotnoj sredini („Sl.list RCG“ br. 12/96 i 55/00).

Ispitivanja nivoa RF zracenja zasnivaju se na osnovnim, jednokratnim (tzv. „spot“) sirokopojasnim mjerjenjima kojima se određuje maksimalna vrijednost jocene električnog polja u određenoj mjernej tacki. Dobijena maksimalna vrijednost uporeduje se sa vazecim međunarodnim ili nacionalnim preporukama i standardima. Maksimalni nivoi izlaganja stanovništva za frekvencijski opseg od 10MHz - 300GHz dati su „Pravilnikom o najvećim dozvoljenim snagama zracenja radijskih stanica u gradovima i naseljima gradskog obilježja“ Agencije za radio-difuziju RCG (Broj: 01-932) iz 2005. godine.

Implementacija novih tehnika i tehnologija, liberalizacija tržišta i konkurenca u sektoru elektronskih komunikacija treba da dobri prinesu bržem razvoju elektronskih komunikacija, povećanju broja servisa, njihovoj ekonomskoj i geografskoj dostupnosti, boljoj i većoj informisanosti, kao i bržem razvoju privrede i opštine u cjelini.

Jedan od ciljeva izrade predmetnog planskog dokumenta je planiranje i građenje elektronske komunikacione infrastructure koja će zadovoljiti zahtjeve više operatora elektronskih komunikacija, koji će građanima ponuditi kvalitetne savremene elektronske komunikacione usluge po ekonomski povoljnim uslovima, kao i potrebe organa lokalne samouprave.

Gradnja, rekonstrukcija i zamjena elektronskih komunikacionih sistema mora se izvoditi po najvišim tehničkim, ekonomskim i ekološkim kriterijumima.

Prilikom izgradnje infrastructure akt kojeg se treba pridržavati je *Pravilnik o načinu određivanja elemenata elektronskih komunikacionih mreža i pripadajuće infrastrukture, širine zaštitnih zona i vrste radio-koridora u čijoj zoni nije dopuštena gradnja drugih objekata* (Službeni list Crne Gore broj 83/09 i broj 61/11)

Plan elektronske komunikacione mreže zasniva se kako na realizaciji planova operatora, tako i na infrastrukturi koju bi lokalna samouprava mogla koristiti za svoje potrebe: povezivanje organa lokalne samouprave, video nadzor, telemetrijske tačke, informativni turistički punktovi i sl.

U narednom periodu, shodno Strategiji razvoja informacionog društva 2012-2016, prioritet se daje razvoju širokopojasnih pristupnih mreža (žičnih i bežičnih)

Planirani kapaciteti (objekti, kanalizacija i antenski stubovi) mogu biti korišćeni od strane više operatera.

## 7.6. TERMOTEHNICKE INSTALACIJE

Kod planiranja urbanih cjelina i regionalnih planova, a narocito kod izrade generalnih i detaljnih urbanistickih planova i programa sve je vise prisutan zahtjev za rjesenjem predmetnih sredina sa snabdjevanjem topotnom energijom za grijanje i hladjenje. Intenzivan razvoj urbanih cjelina, uslovljen opstim porastom standara i komfora, doveo je do porasta potrosnje svih oblika energije, sto zahtjeva pronalazjenje najcjelishodnjeg rjesenja sistema snabdijevanja energijom, bez kojeg je vece nezamisliv buduci razvoj.

U srednjorocnim planovima privrednog razvoja energetika kao privredna grana koja direktno utice na dalji rast drustvenog i licnog standarda zauzima posebno mjesto. U rezolucijama o privrednom razvoju dobija posebno mjesto zato sto racionalna potrosnja energije treba da postane sastavni dio svih drustvenih i privrednih struktura, a takode i zadatak svakog covjeka.

Na urbanistica rjesenja problem snabdijevanja energijom za zagrijavanje i gradenje objekata do sada uglavnom nije imao nikakvog uticaja, osim sto su kod vec zavrsenih urbanistickih planova projektanti termicari bili angazovani da kao izvrsioci projekta nadu najpovoljnije rjesenje za zagrijavanje pojedinih objekata, ali tek u fazi njihovog projektovanja.

Dobro je sto se mijenja dosadasnja praksa i sto su sada kod izrade koncepta urbanistickog projekta u interdisciplinirani tim izvrsilaca - planera ukljeceni i termicari kao saucesnici projekta buduceg naselja, jer ce u protivnom svako neracionalno energetsko rjesenje umanjiti sve ostale civotne kvalitete.

U interesu kompletног planiranja urbane cjeline neophodno je da budu zastupljena i energetska nacela, a u sklopu njih i temotehnicka, koja u takvom kontekstu do sada jos nijesu evidentirana, ali ih je moguce svrstati u sljedeca:

- postici smanjivanje potrosnje topote za zagrijavanje i hladjenje, po jedinici povrsine ili zapremine objekta;
- obezbijediti mogucnost zadovoljenja topotnih potreba sa realno raspolozivim izvorima, te energiju sto racionalnije koristiti,
- sa pravilnom dinamikom izgradnje urbanistickog projekta dobiti povoljne uslove za sto sire uvodenje sistema temotehnickih instalacija sa visokim tehnickim ucinkom i sto manjim zagadivanjem okoline, odnosno zivotne sredine.

Potrosnja energije u obliku topote za grijanje i hladjenje u ukupnom eneretskom bilansu u uzem smislu urbane cjeline ima veliki udio i kreće se od 50-55%.

Topotna energija se koristi za: grijanje objekata, klimatizaciju, ventilaciju i pripremu tople sanitarnе vode, dok se topota za hladjenje koristi za rashladjenje objekata u ljetnjem periodu.

Saznanje o izuzetno velikom cijelu cjelokupne porosnje energije u svrhe stvaranja potrebnih uslova u zivotnom prostoru, nametnula su danas da se izdvoje dva prioriteta:

- a) arhitektonsko-gradevinski koji ima za cilj poboljsanje topotnih svojstava objekata
- b) masinski koji ima zadatak za primjenom rjesenja, odnosno sistema za maksimalni stepen iskoriscenja, te primjenu novih izvora energije.

## 7.7. OSVRT NA PRETHODNI KONCEPT URBANISTICKOG RJESENJA

Svi dosadasnji planovi snabdijevanja toplotnom energijom, bilo za grijanje ili hladjenje objekata koji su zahvaceni predmetnim DUP-om, svodili su se na nivo parcijalnih projekata prilagodenih sopstvenim potrebama.

Ovakav postojeci i buduci sadržaj objekata prestavlja poseban problem kod rjesavanja termotehnickih instalacija od kojih su najizrazeniji sto se prevashodno mora voditi racuna o vlasnistvu, namjeni, zahtjevanom komforu, te drugim osobenostima svakog objekta ili grupe objekata.

Zbog same prirode potrošnje toplotnе energije moraju se u urbanistickim planovima postaviti bitni elementi koji će planerima dozvoljavati manje manevarskog prostora u odnosu na neka druga opredjeljenja.

Uključivanje takvih elemenata koji bi po drustvenom opredjeljenju urbanistickog plana postali obavezni i ne bi se smijeli smatrati kao ogranicenje nekle slobode vec bi u svijetlu buduce energetske situacije bili ti koji bi pomogli pravilnoj raspodjeli sveukupnog dobra kao sto je energija.

Sigurno je da će buduci objekti biti djelo novije gradevinske tehnike i da će se koristiti mnogi novi materijali, te da će na fasadama preovladavati staklene povrsine, koje sa gledista potrošnje predstavljaju najkritičniji element zgrade.

Zimi povecavaju zahtjeve za grijanjem, ljeti u jos vecoj mjeri uticu na potrošnju energije za hladjenje, s obzirom na propustanje suncevog zracenja direktno u unutrasnjost zgrade. To uvodenje veceg udijela stakla u savremenim zgradama kod kojih se u prizemnom dijelu predvidaju prostori dovelo je do porasta potrošnje energije u odnosu na zgrade predhodnih generacija.

Ova promjena u arhitekturi direktno je reflektovana na potrošnju energije i zagadenje okoline, tako da je odgovornost i etika u oblasti energije i ekologije multidisciplinirani problem i odgovornost treba da dijele svi ucesnici u nekon zadatku pocev od investitora koji daje zataka, zatim arhitekte, projektanta grejnih i klimatizacionih sistema, montazera ovih instalacija, tehnickog osoblja u eksploraciji i svih drugih relevantnih faktora

## 7.8. ENERGETSKI IZVORI

Buduci objekti traba da budu opremljeni savremenim, prakticnim a prije svega ekonomskim rjesenjem za sve vrste termotehnickih instalacija.

Budva nema sirovinsku bazu konvencionalnih vrsta goriva (nafta, gas, ugalj i dl.) koja bi se mogla koristiti za zagrijavanje objekata, ali ima dobru bazu za koriscenje novih vidova energije narocito energije sunca. S obzirom da je u mediteranskom području, GUP-om je predvideno da za primarnu energiju bude korisena kombinacija sunceve i elektro energije, primjenom ekoloski najispravnijeg, najefikasnijeg a prije svega najekonomicnijeg energetskog izvora - toplone pumpe. Koji će tip toplone pumpe: vazduh-vazduh, vazduh-voda, voda-voda biti primijenjen zavisni od vise faktora.

Na raspolaganju kao primarna energija stoji: sunce, morska voda, bunarska voda i vazduh.

S obzirom na udaljenost mora od objekata obuhvacenih predmetnim DUP-om, na koriscenje morske vode kao energetskog izvora bez obzira sto je ima u neogranicenoj kolicini, ne treba ocekivati koriscenje prevashodno vazduha kao "energetske" sirovine za toplone pumpe, te suceve energije primjenom kroz aktivne i pasivne sisteme.

Vecina objekata treba da koriste pumpu sistema vazduh-voda. Vazduh ima slabije karakteristike kao toplotni izvor u odnosu na vodu, ali ima i prednosti sto ga ima u izobilju i sto je besplatan, a i temperatura i u zimskom i ljetnjem periodu ima dobre parametre, s obzirom na mediteransku klimu, podrucja gdje se i Budva nalazi.

Dakle, kao energetski izvor za termotehnicke instalacije bice korisena toplotna pumpa kao najracionalnije i najekonomicnije rjesenje jer je stepen dobiti za toplotne pumpe:

- sistema voda-voda  $\text{£}=3.5 - 4$
- sistema vazduh-voda  $\text{£}=3.0 - 3.5$

sto znaci da ce se na ulozeni 1 kW elektricne energije dobiti od 3.0 - 4 kW energije za grijanje ili hladjenje.

Kapacitet toplotnih pumpi kreće se u sirokim granicama od 1,5000 kW. Toplotne pumpe kapaciteta do nekoliko stotina kW se prave kao agregatirane jedinice, dok se za veće kapacitete sklapaju na mjestu korisecnja.

Sigurno je da ce u pojedinim objektima, u odredenom stepenu, biti zastupljeni i manji ili skuplji sistemi u verziji toplotne pume tzv. "SPLIT SISTEMI", kao i koriscenje cisto elektricne energije preko elektricnih kotlova, TA peci ili grijalica.

Aktivno koriscenje sunceve energije za pripremu tople vode za grijanje i tople sanitarne vode preko prijemnika sunceve energije (kolektora) treba da nade pumu primjenu, ali njihovo koriscenje uslovjavaju smjestajne mogucnosti.

Takođe, treba da budu sto vise zastupljena rjesenja za ugradnju solarnih kolektora u hotelskim objektima, da pored funkcije zagrijavanja vode sluze i za obezbjedivanje hlada na parkiralistima, kao sto su dosadasnja uobicajena rjesenja (npr. kod hotela „Slovenska plaza“ i dr.).

## **PRIMJENA SISTEMA TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA U OBJEKTIMA**

Predlaze se da energetski izvor za termotehnicke instalacije bude toplotna pumpa bez obzira koji ce se medij koristiti kao primarni fluid, voda ili vazduh.

Primjena toplotnih pumpi nameće rjesenje da u svrhe zagrijavanja i hladjenja budu primjenjeni niskotemperaturni sistemi ( $50/45^{\circ}\text{C}$ ,  $7/12^{\circ}\text{C}$ ), posto je temperatura vode na ulazu i izlazu iz toplotne pumpe navedenih parametara, dok ce se za hladjenje koristiti parametri vode ( $6/11^{\circ}\text{C}$ ,  $7/12^{\circ}\text{C}$ ).

Primjena niskotemperaturnih sistema danas se sve vise primjenjuje u svijetu i ima niz prednosti pocev od ekonomicnosti, bioloske ugodnosti i dr. Koji ce od niskotemperaturnih sistema biti primijenjen u nekom objektu zavisi od specificnosti samog objekta koji sadrzi arhitektonsko rjesenje, namjenu, zahtijevani nivo opremljenosti sa instalacijama, komfor i dr.

Najcesce rimjenjivani niskotemperaturni sistemi su:

- vazdusni,
- vodeno-vazdusni,
- vodeni.

Svaki od njih ima svoj domen primjene sa prednostima i nedostacima, a za svaki dati slučaj projektant treba da ocijeni i izabere onaj koji daje optimalno rjesenje.

## MJERE I AKCIJE ZA RACIONALNO KORISCENJE TOPLITNE ENERGIJE

U dosadasnjoj praksi pokalazo se da se prilikom arhitektonskog projektovanja malo racuna vodilo o energetskom aspektu objekta. Doduse, poslednjih 20 godina kod arhitektonskog projektovanja zakonski propisi su nalagali da se objekti moraju toplotno izolovati, pa i pored cinjenice da je izolacija bila adekvatno predvidena u projektima ona se malo primjenjivala u praksi. Ako je na primjer investitor htio da pojeftini objekat onda je prvo toplotna izolacija bila na udaru da se izostavi.

Uvodenjem energetske komponente u arhitektonsko projektovanje, tezi se postizanju optimalnog odnosa izmedu arhitekture i potrebne energije objekta.

Veze izmedu arhitekture i energije mogu se analizirati kroz sledece relacije:

- orijentacija i dispozicija objekta;
- oblik objekta;
- nagib krovnih povrsina;
- medusobnog odnosa objekta i okoline u smislu zasjencenja;
- boje objekta;
- toplotne akumulacije objekta;
- rasporeda i odnosa staklenih i fazonskih povrsina;
- ekonomski debljine termoizolacije;
- razudenost fasadnih povrsina;
- i drugo.

U citavom navedenom aspektu razlicitih mogucnosti koje se planerima u prostornom i urbanistickom planiranju pruzaju da svojim rjesenjem doprinesu smanjivanju utrosene energije mogu se istaci dva koja mogu bitno uticati na potrošnju energije, a to su:

- Toplotna izlacija objekta
- Koncept oblikovanja objekta prilagođenih za koriscenje sunceve energije.

### **Toplotna izlacija objekta**

Iako postoji Pravilnik o minimalnom potrebnom otporu gradevinskih konstrukcija JUS U.J5.600 i drugi, oni ne predstavljaju optimalne vrijednosti. Optimalna izlacija gradevina treba da bude znatno veca nego sto i donesene norme zahtijevaju, pogotovo sto se ima u vidu da je vijek gradevine 100 godina i vise, da se toliko godina stedi energija cijena rapidno raste.

Kod proracuna primjenjivati standard: Toplotna tehnika u gradevinarstvu - Tehnicki uslovi za projektovanje i gradenje zgrada (JUS U.J5.600.2002).

U buducem planiranju i projektovanju treba se obavezno pridrzavati normi za toplotnu izlaciiju, kako kod drustvene tako i kod individualne gradnje.

Podrusku termoizolaciji objekta treba dati prije svega kreditnom i poreskom politikom, a i drugim mjerama.

### **Koncept oblikovanja objekata prilagođenih za koriscenje sunceve energije**

Sunceva energija nije jos ukljucena u planove razvoja energije, niti je pak do sada radeno na temeljnoj studiji sto se ovog pitanja tice. Zagrijavanje zgrada suncevom energijom predstavlja dugorocnu investiciju, jer se sunceva energija koristi samo u zimskom periodu, kada je imao tri puta manje nego ljeti. U ovom trenutku ne izgleda da postoje uslovi za siru primjenu solarnog grijanja zgrada pomocu prijemnika, te u planovima razvoja ne treba mnogo racunati na istu. Ovaj zakljucak je utoliko opravdaniji sto prije uvodenja solarnog grijanja postoji niz ekonomski opravdanih investicija u objekte, kao sto je poboljsanje toplotne izlaciije i drugo. Sunceva energija kod nas nasla je najvise primjene za pripremu tople sanitarnе vode.

Solarno zagijavanje vode je tehnicki dovedeno do kraja i da ekonomski strane je prihvatljivo za potrosace naročito u hotelskim objektima, te kod individualnih objekata.

### **OPSTI USLOVI SA STANOVISTA TERMOENERGETSKE ZASTITE**

- Kao energetske izvore za grijanje i hlađenje treba koristiti nove vidove energije - sunca, morske vode, vazduha i dr. posto ove primarne energije ima dovoljno i cista je. Za transformaciju primarne energije koristiti savremene uredaje toplotne pumpe - svih vrsta.
- Sunčevu energiju koristiti prevashodno za pripremu tople sanitarne vode, kako u drustvenim tako i u individualnim objektima.
- Intenzivirati i pojaci primjenu toplotne izolacije objekata shodno vezecim propisima, a kreditnom i poreskom politikom sto vise omoguciti njenu primjenu.
  - Toplotnu energiju racionalno koristiti, jer stednja i racionalna potrošnja energije su najbolji "novi" energetski izvori.

## **8. USLOVI I MJERE ZAŠTITE**

## **8.1. USLOVI I MJERE ZASTITE OD ELEMENTARNIH I DRUGIH VECIH NEPOGODA I USLOVI OD INTERESA ZA ODBRANU**

U cilju zastite, otkrivanja i sprjecavanja opasnosti od prirodnih nepogoda, pozara, tehnicko-tehnologiskih nesreca, hemijskih, bioloskih, nuklearnih i radioleskih kontaminacija, posljedica ratnog razaranja i terorizma, epidemija, epizootija, epifitotija i drugih nesreca, kao i spasavanja gradana i materijalnih dobara ugrozenih njihovim djelovanjem postupati u skladu sa Zakonom o zastiti i spasavanju ("Sluzbeni list RCG" 13/2007) i podzakonskim aktima koja proizlaze iz ovog zakona.

Obavezno je postovanje svih zakonskih propisa, pravilnika, standarda i normativa i predvidenih za aseizmicko projektovanje i gradenje objekata.

Aktivnosti od interesa za odbranu sprovoditi na osnovu Zakona o odbrani ("Sluzbeni list RCG" 47/2007) i podzakonskih akata koja prizlaze iz ovog zakona.

## **8.2. USLOVI ZA RACIONALNU POTROSNJU ENERGIJE**

Na planu racionalizacije potrosnje energije predlazu se dvije osnovne mjere: stednja i koriscenje alternativnih, odnosno obnovljivih izvora energije. Osnovna mjeru stednje koju ovaj DUP predlaze je poboljsanje topolne izolacije prostorija, koja u ljetnjem periodu ne dozvoljava pregrijavanje, a u zimskom zadrzava toplotu. Osim odgovarajuće termoizolacije potrebno je voditi racuna o adekvatnoj velicini otvora imajući u vidu mikroklimatske uslove ovog podneblja. Klimatski uslovi Budve omogucuju koriscenje sunceve energije u svim oblicima, od pasivnih i aktivnih solarnog sistema do fotonaponskih celija, odnosno modula.

## **8.3. USLOVI I MJERE ZASTITE I UNAPRJEDENJA ZIVOTNE SREDINE**

U rjesenjima ovog plana u odgovarajucim poglavljima integrisane su pojedine mjere sa aspekta unaprjedenja i zastite zivotne sredine. Zastita zivotne sredine bazirana je na uskladivanju potreba razvoja i ocuvanja, odnosno zastite njegovih resursa i prirodnih vrijednosti na odrziv nacin, tako da se i sadasnijim i buducim generacijama omoguci zadovoljavanje njihovih potreba i poboljsanje kvaliteta zivota. Pravo na razvoj mora se ostvariti kako bi se ravnopravno zadovoljile potrebe razvoja i zastite i ocuvanja zivotne sredine sadasnijih i buducih generacija

Ovim DUP-om se definisu sljedeci uslovi i mjere predvidene u cilju sprijecavanja, smanjenja ili otklanjanja negativnih uticaja na zivotnu sredinu:

1. Kako je Budva, ali i prostor DUP-a podrucje intenzivnog razvoja sa povecanjem broja stanovnika i korisnika prostora (turisti i posjetioci), sa intenzivnom urbanizacijom koja se ogleda u vidu obimne izgradnje, lokalna uprava u saradnji sa drzavnim organima, Republickim hidrometeoroloskim zavodom, JU Centar za ekotoksikoloska ispitivanja Crne Gore, Republickim zavodom za zastitu prirode, Univerzitetom, strucnim i nevladinim sektorom (NVO) treba da uspostavi kontinualni monitoring indikatora zivotne sredine, obavi istrazivanja biodiverziteta na području Opštine i na taj nacin stvoriti osnov za kvalitetnu i kontinuiranu mogucnost ocjene stanja zivotne sredine i na osnovu toga kreiranje politika i mjera za zastitu zivotne sredine.
2. S obzirom da ce rjesenja data u DUP-u imati odredene posljedice na zivotnu sredinu treba obezbjediti odgovarajuci monitoring (pracenje stanja).
3. Posebno voditi racuna da se obezbijedi monitoring onih elemenata zivotne sredine koji ce biti izlozeni stalnom pritisku (DPRS7 model monitoringa) kako bi se obezbjedila povratna sprega izmedu pritisaka na zivotnu sredinu i blagovremenog odgovora onih koji su odgovorni za realizaciju pojedinih projekta i aktivnosti na prostoru plana.

4. Kako bi se monitoring zivotne sredine mogao u potpunosti sprovesti, potrebno je da istovremeno obuhvati monitoring na samom izvoru zagadivanja, na mjestima gdje se vrši ispustanje stetnih ili zagadjujućih materija, ali i pracenje dalje sudbine zagadjujućih materija poslije ispustanja u zivotnu sredinu.
5. Neophodno je za područje Budve uraditi Katastar zagadjivaca u okviru Katastra zagadjivaca za cijelu Crnu Goru.
6. Pojedini pokazatelji ukazuju na neophodnost preduzimanja mjera za sprjecavanje pojedinih zagadenja. To se prije svega odnosi na emisiju lebdecih cestica (prasine i aerosola) i ogranicavanje sadržaja teskih metala i PAH-s u njima, jer na osnovu visegodisnjih ispitivanja, može se konstatovati da postoji trend znacajnog povećanja sadržaja lebdecih cestica i PAH-s u njima. Monitoring kvaliteta vazduha mora biti baziran na EU propisima, na osnovu kojih će formirati informativna mreza koja će moci da se priključi u međunarodne mreže, kao što su EURAIRNET-a, EIONET, baze WHO-a, WGOGAW, EMEP i dr. Monitoring lebdecih cestica treba bazirati na mjerjenju PM-10 i PM-2,5 na osnovu kojih se ocjenjuje stepen ugrozenosti vazduha ambijenta, uticaja na zdravlje ljudi i zagadenosti teskim metalima u PM-10.
7. Stimulisati nabavku i koriscenje novijih i kvalitetnijih vozila, vozila na električni ili hibridni pogon, upotrebu bezolovnog benzina, zbog smanjenja koncentracija zagadjujućih materija porijeklom iz izduvnih gasova motornih vozila.
8. Smanjiti broj lozista na cvrsta goriva i stimulisati koriscenje drugih oblika goriva i energije (gas, topotne pumpe, pasivni i aktivni solarni sistemi i dr.) kako bi doslo do redukcije zagadjujućih materija iz lozista na cvrsta goriva.
9. Treba uspostaviti sistem stroge kontrole odlaganja otpada, od momenta stvaranja, sakupljanja, transporta do konačnog odlaganja, jer je komunalni otpad najčešći uzrok povećane koncentracije polutanata neorganskog porijekla (olovo, kadmijum, hrom, nikl i dr.) i organskog porijekla (poliaromatskih ugljovodonika i polihlorovanih bifenila) u uzorcima zemljista.
10. Uvesti sistem reciklaze, postavljanjem posuda za primarnu selekciju otpada na određenim lokacijama na području plana.
11. Potreban broj kontejnera i drugih sudova za odlaganje cvrstog otpada, dinamiku i vrijeme njihovog praznjenja, proracunati na osnovu ukupnog broja mogućih korisnika prostora koji se tokom turističke sezone znacajno uvećava prilivom turista.
12. Raznovrsni nesortirani otpad nastao tokom rusenja postojećih objekata odložiti na bezbjedno mjesto, na nacin koji neće stvoriti dodatne negativne uticaje na zivotnu sredinu i na lokaciji koju odredi nadlezni organ.
13. Ostale negativne uticaje prilikom rusenja (buka, prasina, usporavanje saobracaja, ostecenje saobracajnica i dr) na stanovništvo koje živi u okolini svesti na najmanju mogucu mjeru.
14. Otpad koji bude nastajao za vrijeme izvođenja gradevinskih radova (sut i ostali otpad) odložiti na bezbjedno mjesto, na nacin koji neće stvoriti dodatne negativne uticaje na zivotnu sredinu i na lokaciji koju odredi nadlezni organ..
15. Pri izgradnji novih objekata, kao i pri rusenju postojećih, predvidjeti mjeru zastite dijela postojećih stabala koja nijesu predvidena za uklanjanje.
16. Ako se na prostoru DUP-a budu otvarale zdravstvene, ordinacije biohemijske laboratorije i pruzale razlike usluge prilikom kojih se stvara eventualni opasni medicinski otpad njegov tretman (cuvanje i odlaganje) obavezno sprovesti u skladu sa vazecim propisima.
17. Ostali opasan otpad sakupljen u okviru područja plana (akumulatori, upotrebljena motorna ulja, elektronske komponente i dr.) cuvati i odlagati u skladu sa vazecim propisima.
18. Sve postojeće divlje deponije zemlje, gradevinskog otpada, kabastog otpada (starog pokucstva, kucnih aparata i sl.) i dr. ukloniti.
19. Sprjечiti paljenje divljih deponija.
20. U sklopu infrastrukturnog rjesenja pored rjesavanja odvodnja fekalnih voda neophodno je i hitno kanalisanje atmosferskih voda koje sa saobracajnicama i drugih površina oticanjem spiraju razlike zagadjujuće materije i odnose ih u more.
21. Kolektore i separatore masti i ulja i taloznike suspendovanih materija u okviru sistema za odvodnju i tretman otpadnih voda kod eventualnih stanica za snabdjevanje motornih vozila

gorivom i drugih objekata kao mjesta kod kojih postoji rizik od ispustanja zagadujućih materija projektovati i graditi u skladu sa propisima. Odlaganje opasnog otpada iz ovih postrojenja vrsiti na nacin predviden propisima.

22. Podzemne rezervoare goriva kod eventualnih stanica za snabdjevanje motornih vozila gorivom, ili uz objekate kod kojih služe kao gorivo u sistemima za grijanje prostorija projektovati i graditi sa dvostrukim plastom, obaveznim tankvanama i svim propisima predvidenim mjerama sprjечiti isticanje naftnih derivata iz ovih rezervoara i sprjечiti druge rizike od zagadivanja životne sredine.
23. Gradenjem i koriscenjem objekta ne smije se ugroziti stabilnost susjednih objekata, tla na susjednim zemljistima, kao ni saobracajne povrsine, vodotoci, instalacije, životna sredina i sl.
24. Izgradnja i koriscenje objekata moraju biti u svemu u skladu sa vazecim propisima i principima za aseizmicko projektovanje i gradenje, u cilju svodenja seizmickog rizika na prihvatljivi nivo.
25. Pri projektovanju, gradenju i koriscenju objekata moraju se, u skladu sa tehnickim i ostalim propisima, osigurati mјere za zastitu od klizanja terena, poplava, udara groma i drugih nepogoda.
26. Objekti moraju biti projektovani, gradieni i korisceni tako da se sprjeci nastajanje i sirenje pozara i eksplozija, a u slučaju pozara i eksplozija da ispunjavaju uslove za njihovo efikasno gasenje i spasavanje ljudi i materijalnih dobara.
27. Objekat mora biti projektovan, izgraden i koriscen tako da se omoguci zastita od djelovanja površinskih i podzemnih voda, vlage, agresivnog tla, vode i vazduha, stetnih hemikalija, pare, temperturnih promjena, kao i drugih nepovoljnih dejstava.
28. Objekat se mora graditi tako da se u odnosu na klimatske uslove, lokaciju objekta i njegovu namjenu smanji gubitak topote na najmanju mjeru, odnosno sprjечiti zagrijavanje prostorija uslijed spoljnje uticaja.
29. Objekat mora biti zasticen od unutrasnje i spoljne buke, a okolina objekta od buke koja nastaje u objektu uslijed tehnološkog procesa ili iz drugih razloga.
30. Objekat se mora graditi tako da smanjuje vibraciju i buku od ugradenih postrojenja u objektu sa svrhom sprjecavanja njihovog prenosa.
31. Gradevinski proizvodi moraju kod uobičajenog održavanja, u ekonomski prihvatljivom vremenskom periodu, podnosići bez vecih steta sve uticaje normalne upotrebe i uticaje okoline, tako da objekat u koji su ugradeni sve vrijeme svoje upotrebe ispunjava sve zahtjeve u pogledu stabilnosti, zastite od pozara i eksplozija, higijenske i zdravstvene zastite, ocuvanja okoline, sigurnosti upotrebe objekta, zastite od buke, ustede energije i dr. prema tehnickim propisima za pojedinacne vrste objekata.
32. Osmisljenom sadnjom zelenila umanjiti efekte saobracajne buke, nepovoljnih vibracija i obezbjediti apsorpciju stetnih gasova i prasine.
33. Pri projektovanju objekata planirati posebne arhitektonsko-gradevinske mјere za zastitu od pretjerane insolacije i od vjetra.
34. Kod kombinovanja poslovnih i stambenih sadržaja voditi racuna da druge djelatnosti (trgovina, usluge, i ugostiteljski objekti i dr.) ne smiju da ugrozavaju funkcije kao sto su stanovanje, obrazovanje, socijalna zastita i sl.
35. Za podzemne garaze potrebno je obezbijediti prirodnu ili prinudnu ventilaciju i to po mogućству takvu da se zagadjujuće materije ne zadržavaju u unutrasnjosti bloka.
36. Stalno sprovoditi edukativno-propagandne akcije i postupke radi dovodenja gradana, ali i turista, na onaj nivo saznanja, kada oni sami postanu najbolji zastitnik životne sredine.
37. Pri sprovođenju rješenja iz DUP-a, a sa ciljem za sprjecavanja i(l) ublažavanje uticaja na životnu sredinu pridržavati se vazeci zakona, pravilnika, uredbi i drugih akata koja se odnose na zastitu životne sredine.

Obavezno je sprovođenje postupka procjena uticaja na životnu sredinu projekata i zahvata na osnovu Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list RCG", br. 80/05 od 28.12.2005) i pravilnika koji ga prate.

## **9. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

## **9.1. STECENE OBAVEZE**

Stupanjem na snagu ovog Detaljnog urbanistickog plana, u dijelu zahvata plana, prestaje da vazi Detaljni urbanisticki plan „Dubovica“ („Sl. list opštine Budva“ br. 5/87).

## **9.2. ETAPNOST REALIZACIJE PLANA**

Prva faza u realizaciji Plana je na lokalnoj samoupravi - da pribavi i opremi zemljiste potrebno za javne namjene, prije svega, saobracajnice i tehnicku infrastrukturu. Realizacijom ove faze stvaraju se uslovi za dalju suksesivnu realizaciju Plana, odnosno za planiranu izgradnju novih objekata.

## **9.3. MJERE ZA KORISCENJE I SPROVODENJE PLANA**

Uslovi su uradeni po urbanistickim blokovima i po namjenama planiranog prostora, sto daje mogucnost jednostavnijeg tumacenja i primjene Plana.

Urbanistica parcela je osnovni prostorni elemenat Plana na kome se najdetaljnije mogu sagledati mogucnosti konkretnog prostora. Sve urbanisticke parcele su posebno numerisane.

Da bi se dobila cijelovita slika o određenoj lokaciji na području plana, obavezno treba prouciti graficke priloge koji daju osnovne informacije o lokaciji.

Pored grafickih priloga planiranog stanja, u tekstualnom dijelu, u poglavljima 5. Uslovi za uredenje prostora i 6. Urbanistički pokazatelji se nalaze detaljni uslovi za izgradnju na određenoj urbanistickoj parceli, 7. Infrastruktura i 8. Mjere zastite, nalaze se svi uslovi i mjere za privodene prostora namjeni, odnosno za izgradnju objekata, infrastrukture, zelenih i slobodnih povrsina.

Detaljni urbanisticki plan Dubovica I predstavlja pravni i urbanisticki osnov za izradu: izvoda iz planskog dokumenta, separata sa urbanisticko-tehnickim uslovima, idejnog projekta, glavnog projekta, urbanistickog projekta, plana parcelacije i za izdavanje gradevinske dozvole. U ove dokumente se obavezno ugraduju uslovi iz ovog Detaljnog urbanistickog plana.

## **9.4. FAZNOST REALIZACIJE OBJEKATA PO LAMELAMA**

Moguca je izrada tehnicke dokumentacije, pribavljanje potrebnih dozvola i druge dokumentacije neophodne za izgradnju objekta (lamele), kao i izgradnja objekta (lamele) koji je manji od maksimalno propisanih vrijednosti za urbanisticku parcelu, ukoliko predstavlja nezavisnu i arhitektonski zaokruzenu i funkcionalnu cjelinu.

Moguca je fazna dogradnja objekta (izgradnja ostalih lamela) na urbanistickoj parceli, do maksimalno propisanih parametara za predmetnu urbanisticku parcelu, na nacin kako je definisano u tacki 5.6.2. Uslovi za objekte koji nijesu prekoracili planom definisane urbanisticke pokazatelje koji su dati na nivou urbanisticke parcele.

Za svaku dogradnju (lamelu) je obavezna izrada jedinstvenog projekta kako bi objekat u cjelini (prvo izgradena lamela + dogradnje - ostale lamele) imao jedinstveno arhitektonsko rjesenje, kako se ne bi narusile urbanisticke i ambijentalne karakteristike objekta, kao sto je definisano u tacki 5.20. Uslovi za arhitektonsko oblikovanje, tacka 1. Postovanje izvornog arhitektonskog stila.

Konacno izgradeni objekat (sve lamele zajedno) ne smije da prede maksimalno propisane parametre: indeks izgradenosti, indeks zauzetosti i maksimalnu spratnost koji su definisani za predmetnu urbanisticku parcelu.

Nacrt plana parcelacije je uraden za cijelo podrucje obuhvaceno Detaljnim urbanistickim planom Dubovica I i obuhvata javne povrsine, dijelove gde se zadrzavaju postojece katastarske parcele i dijelove gdje se planira dijeljenje katastarskih parcela ili spajanje katastarskih parcela na osnovu inicijativa vlasnika, odnosno korisnika, a u skladu sa uslovima iz ovog Plana.

Na osnovu inicijative vlasnika, Plan parcelacije moguce je mijenjati formiranjem novih urbanistickih parcela, spajanjem i djeljenjem urbanistickih parcela definisanih ovim planom, a sve u skladu sa uslovima iz ovog DUP-a. Spajanje i djeljenje parcela definisanih Planom parcelacije na podrucju ovog DUP-a moguce je izradom urbanistickog projekta, a u skladu sa uslovima iz ovog DUP-a.

•